

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

GIHUBAD GIKAN 4TH EDISYON (ININGLES)

**Ang Ginoo nga si Jesukristo kanunay nga mituman ug
nagbuhat sa Kabubut-on sa Dios - DILI Iyang
Kaugalingong - nga mao usab ang Tawag sa matag
Magtutuo**

MARK GRANT DAVIS, ESQ

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ISBN: 978-0-692-53857-9

Kini nga Basahon (ug mga paghubad niining Basahon sa ubang pinulongan sa Awtor) DILI nga ibaligya apan mao ang KINABUBUT-ON nga anaa sa bisan kinsa nga paggamit naglakip sa produksyon ug apod-apod sa kopya sa ubang mga tawo ug mga organisasyon.

Adunay kapin sa 30 Hubad sa ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ KINABUBUT-ON anaa sa internet sa nagkalain-laing format gikan sa:

<http://ftp.whosewillbedone.altervista.org>

<https://archive.org>

Ug ang ubang mga dapit nga pinaagi sa online nga pagpangita.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

PASIUNA

Langitnong mga binuhat, sama sa Dios ug sa mga anghel, sa yano dili makita o nadungog sa mga normal nga mata sa tawo o sa dalunggan (sa daghan nga sama sa mga kolor isda makakita o ang tingog iro makadungog nga mga mata sa tawo ug sa mga igdulungog dili makamatikod). Apan, tungod lang kay kita dili makakita o makadungog sa maong mga binuhat wala magpasabot nga ang mga manulonda ug sa espirituhanon nga mga gahum dili sa atubangan sa kanato sa bisan unsa nga higayon sa panahon. Adunay daghan nga mga asoy diin ang Dios ug si Jesukristo GIABLIHAN sa mga mata sa usa ka tawo sa TAN-AWA sa anaa sa atubangan sa ilang nawong sa tanan nga mga sa daplin - kon kini mao ang aron sa pagtabang kanila nga makakita sa langitnong panon nga nanagsul-ob sa pagpanalipod sa Diyos sa mga tawo o sa pag-abli sa Kasulatan ngadto sa ilang pagsabot. Sama sa Dios adunay sa pagbuhat sa sa Awtor sa ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’, kini nga Basahon abli sa mga mata sa magbabasa sa pagtan-aw sa mga Kamatuoran mahitungod sa: sa nalain nga mga kabubut-on sa taliwala sa Dios ug ni Jesukristo - nga si Kristo sa pagkatinuod may aron sa paghimo sa usa ka desisyon sa taliwala sa Iyang kaugalingong kabubut-on ug sa Dios sa Kabubut-on sa mga ba o dili pag-adto sa Krus; ang ‘Pagkausa’ sa katuyoan mipakigbahin sa Dios ug ni Jesukristo sa pagtabang sa katawhan; ug ang makalilisang nga mga butang nga gihimo sa Dios alang kang Kristo pinaagi sa Iyang pagkabanhaw, paghimaya, ug bag-ong mga responsibilidad sa tuo nga kamot sa Trono sa Dios. Tungod kay si Jesukristo kanunay nga mipili sa pagbuhat Ang Kabubut-on sa Dios siya naghimo sa pakig-ambitay, ug sa kinabuhi uban sa Dios nga posible alang kaninyo ug kanako, ingon man usab sa tanan nga mga makalilisang nga mga abilidad ug mga responsibilidad nga gisaad ngadto sa matag matinud-anon nga tawo nga modawat kang Kristo sa ilang mga kinabuhi.

‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ nahisulat alang sa tanan nga gusto nga makaila sa Dios ug si Jesus Cristo ingon nga gipahayag diha sa Bibliya uban sa mga bersikulo nga dili tagda sa bisan unsa nga seryoso nga imbestigasyon sa niining duha ka mga Binuhat. Ang atong relasyon uban sa Dios ug sa kinabuhi nga walay katapusan uban kang Cristo kinahanglan nga dili gayud kuhaon lightly ingon sa daghan nga mao ang sa stake uban sa masilakon nga mga ganti kalagmitan giwala pinaagi sa walay alamag ug sa sayop nga pagtuo. Nagmantala ang Dios nga Siya gusto nga ang tanan sa maluwas ug sa moabut sa usa ka kahibalo sa Kamatuoran - nga maluwas lamang bahin sa pagkompleto sa kon unsa ang gusto sa Dios alang kaninyo ug kanako; kita usab kinahanglan nga makakat-on bahin sa Dios, sa iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, ug kinsa kita isip mga anak sa Dios gikan sa Biblia.

‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ nagsugod uban sa Kamatuoran nga ang Dios gusto nga bukas dialogue sa tanan ug giisip nga mga asoy diin ang mga tawo nangutana sa Dios ug bisan sa mihangyo sa pag-usab sa iyang hunahuna sa gihatag nga mga isyu

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

(nga Dios usahay gibuhat sa!). Mga pangutana nga kita tanan kinahanglan nangutana dugay na unya posing nga gitumong sa sa Kasulatan nga mga bersikulo nga hagit (kasamtangan) mainstream mga pagtulon-an sa Dios ug ni Jesukristo. Unsay giingon sa Bibliya bahin sa iyang kaugalingon mao ang dayon tinabonan nga nga nagpadayag sa awtoridad, gahom, ug integridad sa Kasulatan nga mao ang makahimo sa pagluwas ug moganti sa mga tawo nga matinud-anon sa iyang mga saad. Kini usab nga nakita nga ang Dios nahigugma sa paghatag ug aktibo nangita og mga oportunidad sa pag-awhag ug sa matinud-anon nga gantihan mga indibidwal alang sa ilang gugma ug mga buhat nga gibuhat sa pakigtambayayong uban Kaniya ug kang Jesukristo. Sa katapusan, ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ unya isip sa kulbahinam nga Kamatuoran gikan sa Kasulatan nga ang Dios ug si Jesukristo mao ang tinuod nga sa matag usa ug sa matag tawo nga mao Natawo Pag-usab sa Espiritu sa Dios uban sa walay kutub nga potensyal niini nga kinabuhi ug sa kinabuhi nga moabut.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

PASALAMAT

Ang mosunod nga mga tawo miila sa ilang suporta, trabaho, ug mga kinabuhi nga nakatampo sa hilabihan gayud niini nga buhat sa gugma:

Caleb BG Davis (photography ug disenyo)

Noah SG Konsza (proyekto sa administrasyon)

Tiffany L Konsza (pag-usab ug proofing)

Catharine M Roberts (pag-usab ug proofing)

Tricia C McCormick nga dinasig nga ang tagsulat sa pagpangita sa Dios sa Kamatuoran diha sa Kasulatan, ug sa ibabaw sa sa integridad sa Pulong sa Diyos.

Ang Awtor usab gusto magpasalamat sa tanan mga magtutuo-sa-Cristo sa tibuok niining talagsaon nga planeta alang sa ilang gugma ug mainampoon nga suporta sa tibuok tuig ug nagdapit comment gikan sa mga magbabasa sa:

WhoseWillBeDone@AOL.Com ; <https://Linkedin.Com/in/MarkGrantDavis>

‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ dili gayod sa usa ka kompleto o awtoridad nga teksto apan sa usa ka himan sa pagmugna hunahuna ug sa mga sunod-sunod nga pagsimba sa usa ka Tinuod nga Dios ug kang Jesu-Cristo nga gituis ug gipainum niya pinaagi sa mga tradisyon sa mga tawo. Ang mga bersikulo gikan sa Kasulatan sa niini nga buhat, bisan pa niana, ayaw naghupot sa awtoridad sa Dios nga dinasig nga Balaan mga tawo sa pagsulat sa mga pulong diha sa iyang mga alang. Ang mga kapitulo naglangkob sa lain nga mga higayon sa pagpamalandong sa ibabaw sa Kasulatan nga grupo ug sequenced alang sa mga magbabasa sa paghunahuna ug sa pagkalos ug sa ilang kaugalingon nga mga konklusyon sa mga isyu mahitungod sa Dios ug sa Iyang halangdong Pulong. Sa mubo nga sulat, pipila ka mga kausaban nga gihimo gikan sa sayo pa Edisyon ug feedback gikan sa mga magbabasa mao ang mainitong gidawat.

Kadtong mibalhin sa Dios sa pagsuporta niini nga buhat mainitong gidawat ug gidapit sa pagkontak sa Awtor kabahin sa mga oportunidad sa pagluwas niini nga buhat ngadto sa mga kamot sa mga non-Iningles magbabasa.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

PAGPAHINUNGOD

Kini nga buhat mao ang gipahinungod sa Ang Buhi nga Dios nga unang gibuhat ang Yuta ug unya sa mga langit, ug nga nagbanhaw kang Cristo Jesus gikan sa mga patay. Kini gipahinungod sa Ang Usa nga nahibalo sa tanan sa wala pa sila matawo ug wala pa sa gihapon sa hilabihan nga nagtinguha sa paghigugma ug sa pagpuyo uban sa matag indibidwal nga ingon sa usa ka Amahan ngadto sa usa ka Bata; Kinsa gisaad, gipanalipdan, nga gihatag, ug gipalit matag kalag nga mao ang gawasnon sa pagpili sa kinabuhing dayon diha kang Cristo. Kini gipahinungod kaniya ang Tag-si Jesu-Kristo nagsimba, gihigugma, nag-alagad, ug mituman - bisan ngadto sa punto sa pagtortyr ug kamatayon pinaagi sa walay alamag nga mga tawo.

Kini usab nga gipahinungod ngadto sa Bugtong Anak sa Dios nga namatay tungod kay Siya gibutang gawas sa iyang kaugalingon nga Kabubut-on didto sa Tanaman sa Getsemani sa diha nga siya gisultihan sa mga pulong, 'Dili ang akong Kabubut-on kondili ang imong ang pagabuhaton'. Kini gipahinungod sa Ang Usa nga naglalang sa Yuta ug sa langit uban sa Dios, ang Iyang Amahan; Kinsa kanunay ang gibuhat sa Kabubut-on sa Iyang Amahan, ug dili sa iyang kaugalingon; Kinsa karon nagalingkod sa Tuo nga Kamot sa Dios ug gi-orden pinaagi sa Makagagahum nga Dios nga gisimba ingon nga Dios.

'KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?' usab nga gipahinungod sa matag usa alang kang kinsa ang Ginoo nga si Jesukristo mihatag sa Iyang kinabuhi sa mangilngig nga krus; ngadto sa Usa nga gigutom ug karon napuno; ngadto sa Usa nga alang kaniya si Jesukristo kanunay nga mahimo nga ilang buhi nga tuburan sa tubig; ngadto sa Usa nga banhawon o nausab diha sa mga kidlap sa usa ka mata sa walay katapusan uban sa Ginoo gikan sa kahitas; ug sa Usa nga mosalig sa human ang Simbahan pagabayawon ngadto sa mga panganod sa uban Ang Ginoo sa walay katapusan.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

UG KITA NAKAKITA UG
MAGAPANGHIMATUOD NGA ANG
AMAHAN NAGSUGO SA IYANG
ANAK NGA MANLULUWAS SA
KALIBUTAN. BISAAN KINSA NGA
MAGASUGID NGA SI JESUS MAO
ANG ANAK SA DIOS, ANG DIOS
NAGAPUYO DIHA KANIYA, UG SIYA
SA DIOS. UG KITA NAKAILA UG
MITOO SA GUGMA SA DIOS ALANG
KANATO. ANG DIOS MAO ANG
GUGMA; UG SIYA NGA NAGAPUYO
DIHA SA GUGMA, NAGAPUYO DIHA
SA DIOS, UG ANG DIOS DIHA
KANIYA.

(1 JUAN 4:14-16 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Yawe

[39] Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa halayo, bisan ingon sa daghan nga sama sa Ginoo nga atong Dios nga pagatawgon. (Buhat 2: 39 KJV) sa Bibliya teksto ug mga pakisayran diha sa 'King James Version' sa Biblia ang gipasiugda sa paghimo niini nga motindog gikan sa tagsulat sa pagsulat.

KJV = 'King James Version' (uban sa mga pulong sama sa 'thou' nausab ngadto sa 'ikaw')

BALAANG ESPIRITU = ESPIRITU SANTO sama sa sagad gihubad nga baylobaylo.

Tibuok mga bloke sa teksto gikan sa Kasulatan nga naglakip sa paglig-on ug pagdasig sa mga magbabasa sa pagsusi sa Bibliya alang sa ilang kaugalingon. Bloke sa teksto sa Bibliya nga usab mibulag sa sub parapo sa pagtabang sa pagbasa ug pagsunod sa mga pulong. Ang orihinal nga draft nga gipasiugda mga bersikulo sa Kasulatan diha sa yellow sa dali nga pag-ila sa teksto sa Bibliya nga gikan sa tagsulat sa pagsulat, Apan, tungod kay dili tanang tawo nga Downloads niini nga libro gikan sa Internet adunay kolor printers kini nakahukom sa mamenosan ang paggamit sa kolor sa niini nga online nga Basahon. Kopya sa niini nga basahon alang sa pagtuon gidasig ug kini girekomendar nga Kasulatan sa tibuok niini nga basahon nga gipasiugda sa usa ka kahayag kolor sa pagpalambo sa pagtuon ug kalipay sa 'Kansang Tinguha Nga Gibuhat?'.

'Genesis 1: 1' mao ang usa ka format nga gigamit sa pakisayran sa usa ka bersikulo (o mga bersikulo) sa Bibliya ug sa mabasa: sa Basahon sa Genesis, kapitulo 1, bersikulo 1. Ingon man usab, Buhat 2: 1-47 nag-ingon: ang Basahon sa Mga Buhat, kapitulo 2 ug ang tanang mga bersikulo gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 47.

[TEKSTO SULOD NIINING KORSETE ANG GIGAMIT SA MANUNULAT SA OG GIBUG-ATON BUTANG SULOD KASULATAN]

Usa ka Katapusan Nga Nota gigamit aron sa pagdugang sa impormasyon nga ambag ngadto sa mga nag-unang teksto nga sa dugang nga interes sa mga magbabasa. Kini posted ingon nga usa ka pula nga gidaghanon sa taliwala sa bracket sa sulod sa nag-unang nga teksto sa paghisgot sa sama nga gidaghanon sa katapusan sa basahon sa Panapos nga Katapusan Mubo Nga Mga Sulat Seksyon. (1)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAUNDAN

PASIUNA	3
PASALAMAT	5
PAGPAHINUNGOD	6
Yawe.....	8
KAUNDAN	9
BAHIN 1 SA PULONG SA DIYOS MAS TAM-IS KAY BISAN PULONG SA TAWO.....	13
.....	13
KAPITULO 1 GUSTO SA DIYOS ABLI DIALOGUE UBAN SA TANAN	14
1.1 PASIUNA	14
1.2 KASULATAN REKORD SA DAGHANG PANAG-ISTORYAHANAY DIIN DIYOS GITAHOD ABLI UG PAGKAMAMINATUD-ON PANGUTANA GIKAN TAWO SAMA KANIMO UG KANAKO.....	15
1.3 ABRAHAM MAKIGSABOT SA DIYOS SA SODOMA.....	15
1.4 MOISES NANGUTANA DIYOS SA AARON NGA IYANG MAMUMULONG.....	17
1.5 JOB WALA MOBASOL SA DIOS APAN GIRESPE TO KANIYA UG MIANGKON NGA SIYA WALA MAHIBALOAN TANAN.....	20
1.6 JONAS MIREKLAMO SA DIYOS TUNGOD NINEVAH WALA NAKALAHUTAY	24
1.7 PABLO NANGUTANA DIYOS SA KUHAANG TUNOK SA IYANG UNOD.....	25
1.8 PANGUTANA BAHIN DIYOS UG IYANG PULONG NAGKINAHANGLAN SA USA KA KASINGKASING ALANG SA KAMATUORAN UG KAISOG SA KAUSABAN	28
KAPITULO 2 PANGUTANA NGA KITA KINAHANGLAN MGA NANGUTANA PA NA 31	
2.1 PANGITAA UG KAMO MAKAKAPLAG TUBAG GIKAN SA DIYOS.....	31
2.2 NAHIBALO KA NGA DIYOS GUSTO TANAN ARON MALUWAS UG MOABOT SA KAHIBALO SA KAMATUORAN?.....	33
2.3 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO GIPILI SA PAGBUHAT SA DIYOS IPAHIGAYON INAY KAY SA IYANG KAUGALINGON KABUBUT-ON DIHA SA TANAMAN SA GETSEMANI?	33
2.4 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO NAHIMONG DIYOS BUGTONG ANAK HUMAN SA USA KA DUNA NASABTAN SA PANAHON?.....	34
2.5 NAHIBALO KA NGA DIYOS UG SI HESU-KRISTO MGA DUHA SA SINUGDANAN UG GIBUHAT SA YUTA UG ANG UNIBERSO?	34
2.6 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO, DAAN NANG HINGBALOAN WALA PA ANG PUNDASYON SA KALIBUTAN?	36
2.7 NAHIBALO KA BA NGA DIYOS GIHIMO JESUS JEHOVA UG KRISTO?.....	36

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

2.8 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO NAKAT-ONAN PAGTUMAN PINAAGI PAG-ANTOS, GIHIMO HINGPIT, UG NAHIMONG ANG AWTOR NGA SA DAYON KALUWASAN?.....	37
2.9 NAHIBALO KA NGA SI HESU-KRISTO MAO PAGPALAMBO HUMAN GIHATAG NIYA ANG IYANG KINABUHI SA KRUS UG GIPADAKO SA DIYOS SA KINABUHI WALAY KATAPUSAN?.....	37
2.10 NAHIBALO KA NGA GIHATAG HIMAYA SA JESUKRISTO HUMAN DIYOS GIPADAKO KANIYA GIKAN SA MGA PATAY?	38
2.11 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO ANG GIHIMO USA KA GAMAY MOUBOS KAY MGA ANGHEL SO NGA SIYA NGA MAMATAY?	38
2.12 NAHIBALO KA BA NGA DIYOS DILI MAMATAY?.....	38
2.13 NAHIBALO KA NGA JESUS KRISTO NAMATAY?	39
2.14 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO MILINGKOD SA TUO KILIRAN SA DIYOS TRONO APAN DILI SA DIYOS TRONO HUMAN SIYA MABANHAW UG MIKAYAB SA LANGIT?.....	40
2.15 NAHIBALO KA JESUS KRISTO ANG UNANG TAWO NGA GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY UG NGA KAMATAYON ANG KATAPUSANG KAAWAY SA NAKALAHUTAY PA KRISTO KAMOT BALIK SA DIYOS TANAN ANG GAHUM UG AWTORIDAD GIHATAG SA DIYOS NGADTO KRISTO?	42
2.16 NAHIBALO KA NGA DUNAY MOABOT SA USA KA PUNTO SA PANAHON SA DIHANG SI HESU-KRISTO KAMOT BALIK SA DIYOS TANAN ANG GAHUM UG AWTORIDAD GIHATAG SA DIYOS NGADTO KRISTO?	43
2.17 NAHIBALO KA NGA SI HESU-KRISTO DILI NAHIBALO SA ADLAW O TAKNA SA DIHANG SIYA MAHIMONG NAGPADALA BALIK SA YUTA SA DIYOS?	43
2.18 NAHIBALO KA BA SI JESUS KRISTO ANG GITAWAG USAB, ‘ANG KATAPUSAN ADAM’ UG ANG IKADUHANG TAWO KINSA ‘ANG JEHOVA GIKAN SA LANGIT’ UG NGA SIYA GIHIMO USA NGA MAKAPABASKUG ESPIRITU?.....	44
2.19 NAHIBALO KA JESUS KRISTO ANG TAWO NGA NAGPATALIWALA TALI DIYOS UG TAWO?	44
2.20 NAHIBALO KA BA SI JESUS KRISTO ANG GITAWAG USAB, ‘ANG NATING KARNERO SA DIYOS’ UG DUNAY USA KA TRONO SA DIYOS UG ANG NATING KARNERO SA UMAABOT?	45
KAPITULO 3 KASULATAN ANG ITAAS TANANG PULONG SA TAWO	46
3.1 ANG GIINGON SA KASULATAN MISAYSAY MAHITUNGOD US IYANG KAUGALINGON.....	46
3.2 KASULATAN MIANHI GIKAN SA DIYOS PINAAGI BALAAAN TAWO - DILI PINAAGI SA HINANDURAW SA MGA TAWO.....	48
3.3 GIKAN KINSA BA SI JESUS KRISTO MADAWAT SA REBELASYON SA BASAHON NI PINADAYAG? DIOS.	49

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

3.4 SI JESUS KRISTO ANG ‘ALPHA UG OMEGA’ AS SIYA MAO ANG AWTOR NGA UG MAGHIHINGPIT SA ATONG KALUWASAN	51
3.5 KALUWASAN SA GIBASE SA ‘MAHIBALO NABAHIN’ PAGTUDLO	52
3.6 MAGASUGID ANG JEHOVA JESUS UG GITUOHAN DIYOS GIPADAKO KRISTO GIKAN SA MGA PATAY	54
3.7 MAGASUGID KANG JESUCRISTO MAO ANG ANAK SA DIOS	54
3.8 USA KA PAG-AMPO SA KINABUHING DAYON	56
BAHIN 2 DIOS ANG MAGBABALUS SA MGA MAKUGIHON NGA NAGAPANGITA KANIYA	57
KAPITULO 4 DIOS NAHIGUGMA SA PAGHATAG	58
4.1 DIYOS GUSTO NGA DAGHAN KANIMO UG KANAKO	58
4.2 NGA DIOS ANG MGA PANGITAA KANIYA	58
4.3 KORONA SA MGA BALUS SA MAGTOTOONG NGA MATINUMANON	61
4.4 ANG 24 KATIGULANGAN SA BULAWANONG KORONA NGA GIPAPAHAWA SILA SA WALA PA ANG TRONO SA DIYOS (UG ANG GILUWAS MAGAHARI SA SA YUTA AS HARI UG SASERDOTE)	61
4.5 JESUS KRISTO ADUNAY DAGHANG DIADEMA SA IYANG MGA ULO	62
4.6 JESUS KRISTO MIANTUS SA KRUS ALANG SA KALIPAY SET PA KANIYA	62
4.7 SA USA KA DILIMADUNOTON PURONGPURONG	63
4.8 USA KA KORONA SA PAGMAYA	64
4.9 USA KA KORONA SA PAGKAMATARONG	64
4.10 ANG KORONA SA KINABUHI	67
4.11 ANG KORONA SA HIMAYA	70
4.12 DIYOS IPAKITA IYANG HILABIHAN NGA MGA KATIGAYUNAN SA IYANG MGA ANAK	71
BAHIN 3 ANG PAGSIMBA SA DIOS UG JESUS KRISTO ANG LANGITNONG KALIPAY	74
KAPITULO 5 LANGIT UG ANG TRONO SA DIYOS	75
5.1 ‘LANGIT’ ANG DIYOS TRONO	75
5.2 SA PAGKAKARON ADUNAY MGA DUHA KA ‘KALANGITAN’	76
5.3 KASULATAN NAGAINGON MAANAAY MAHIMONG USA KA KINATIBUK SA TULO KA LANGIT UG TULO KA YUTA	78
5.4 DIOS MOABOT GIKAN SA LANGIT UG MOPUYO UBAN JESUS KRISTO UG ANG GILUWAS SA SA IKATULONG YUTA	81
5.5 KINSA MOABUT UG NAGAPUYO KATAWHAN SA BAG-ONG YUTA?	82
5.6 ANG LAWAS NI KRISTO UG ANG PANGASAW-ONON SA KRISTO ANG DUHA LAINLAING GRUPO SA TAWO SA LAINLAING SAAD SA ANGKON	83

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

5.7 ANG PAMANHONON	83
5.8 ANG LAWAS NI KRISTO (ANG SIMBAHAN)	85
5.9 ANG PANGASAW-ONON (BALAANG JERUSALEM GIKAN ITAAS)	86
5.10 ANAK SA PANGASAW-ONON	87
KAPITULO 6 JESUS KRISTO KANUNAY NI DIYOS SA KABUBUT-ON.....	89
6.1 KANSANG KINI ANG GIHIMO-ANG KABUBUT-ON SA DIOS O KRISTO?	89
6.2 BA ANG KABUBUT-ON NI JESUKRISTO KALAINAN SA DIYOS?.....	91
6.3 ‘IMONG NGA GIHIMO’	91
6.4 SA KINSA SI JESUS KRISTO MAG-AMPO?.....	96
6.5 SA KINSA NI JESUS KRISTO PAGSIMBA?.....	96
6.6 KINSA GIPADAKO JESUS KRISTO GIKAN SA MGA PATAY?	97
6.7 MAHIMO KITA BA MAS DAKU BUHAT KAY DIYOS? (!).....	97
KAPITULO 7 TAWO ANG TRADISYON NGA NAGLIBOG DIOS UG SI JESUKRISTO SA KASULATAN	104
7.1 NGALAN UG MGA TITULO GIGAMIT SA KASULATAN	104
7.2 KINSA ANG GITAWAG ‘GINOO’ SA KASULATAN?.....	104
7.3 KINSA ANG GITAWAG ‘DIYOS SA KASULATAN?.....	123
7.4 KINSA ANG DIYOS SA KASULATAN?	125
7.5 DIYOS SA KRISTO SA KANIMO	126
7.6 JESUS KRISTO ANG USA SA DIYOS.....	131
7.7 KASULATAN DUNAY ANG UNANG UG KATAPUSANG NAGAINGON BAHIN NGA DIOS UG SI HESU-KRISTO ANG SA USAG UG SA KALIBUTAN.....	150
PANAPOS	154
MAHITUNGOD SA MAGSUSULAT	156
KATAPUSAN MUBO NGA MGA SULAT	158

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

BAHIN 1

SA PULONG SA DIYOS MAS TAM-IS KAY BISAN PULONG SA TAWO



KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAPITULO 1

GUSTO SA DIYOS ABLI DIALOGUE UBAN SA TANAN

1.1 PASIUNA

Usa sa daghang mga kakunyag ug mga pribilehiyo nga anaa sa katawhan sa Diyos mao nga ang Diyos nagtawag kanato ‘sa mga Bata’ - DILI hamtong, nga mga tawo, o mga babaye; Bata. Kabahin sa kahupayan sa nga gitawag sa usa ka Anak sa Dios mao nga kini mao ang giila nga gikan sa panahon-sa-panahon nga kita mapukan sa ibabaw sa, sa paghimo sa mga sayop, pagkat-on sa bag-ong mga butang, ug sa kadugayan motubo diha Kaniya. Sa katingalahan alang kanato, ang Kasulatan nag-ingon nga lamang human kami sa among bag-ong mga lawas ug nagpuyo sa atubangan sa Dios, nga kita masayud ug dili na pangutana sa pagpangutana sa Atong Ginoo. Hangtud niana nga panahon, kita magalakaw diha sa grasya ug sa pagbuhat sa labing maayo nga atong mahimo diha sa kahibalo nga kita gihigugma sa Dios nga mao ang atong Amahan ug Dios ang Bugtong Anak, Ang Ginoo nga si Jesukristo, nga mao usab ang atong mga Igsoon. (2) Hangtud nga panahon sa kaluwasan ug pagsabot-abot, kita magpadayon sa pagbaton sa mga pangutana mahitungod sa Dios ug sa Iyang Plano alang kanato sa tanan - lakip na sa kinsa ang Dios ug ang makalilisang nga relasyon Siya adunay uban ni Jesukristo.

Pag-ila nga kita mahimong adunay mga pangutana mahitungod sa pipila ka mga aspeto mahitungod sa Dios ug kang Jesu-Cristo, kini mao ang katungdanan sa matag Magtutuo sa pagbalik sa Kasulatan ug nag-andam sa pag-usab kon sa unsang paagi sa daghan nga ang Dios nahigugma kanato ug sa unsa nga paagi wala niya gihatag kanato ang usa ka mensahe sa kalibog apan usa ka Calling nga masabtan ug gawasnon gikan sa espirituhanon ug mental nga pagkaulipon. Kini mao ang Pulong sa Diyos nga nagtakda sa mga tawo nga gawasnon ingon nga kini nagtala sa Kabubut-on, Kasingkasing, ug Gahum sa Ang Buhi nga Dios alang sa tanang katawhan nga mao ang ngano nga kini pakisayran sa daghang sa tibuok ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’. Ang Dios nagpahayag nga Siya nahigugma sa katawhan ug gipadala ang Iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, ngadto sa kalibutan aron kita makakat-on mahitungod niini nga dako nga gugma ug mahimong mga lalaki ug mga babaye nga Iyang gi-orden sa matag usa ug sa matag tawo nga - sa niini nga kalibutan ug sa katuigan nga moabut.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

1.2 KASULATAN REKORD SA DAGHANG PANAG-ISTORYAHANAY DIIN DIYOS GITAHOD ABLI UG PAGKAMAMINATUD-ON PANGUTANA GIKAN TAWO SAMA KANIMO UG KANAHO

Dios dili gusto nga robot karon o sa umaabot apan ang mga tawo nga magsimba Kaniya diha sa Espiritu ug sa Kamatuoran; mga tawo nga responsive sa Iyang tinguha alang sa pakig-ambitay, ug bukas sa suod nga panag-istoryahanay tali sa usa ka amahan ug sa usa ka bata. Ang Magbubuhat sa Yuta ug ang mga langit mao ang sa ingon mahigugmaon ug pag-atiman nga igo sa pagpaminaw ug pagtubag sa mga pangutana gikan sa usa ka tawo nga Siya mao ang mapailubon ug pagkamapailubon alang kanato - bisan pa sa bisan unsa nga mubo nga panglantaw o pagkawalay alamag sa atong bahin - ingon sa iyang pag-ayo nga gitinguha aron makaila Kaniya ug sa Iyang Plano alang sa atong mga kinabuhi.

Kasulatan nagrekord sa daghang mga sitwasyon diin ang mga indibidwal nangutana sa Dios direkta bahin sa mga kahintang ug bisan sa mihangyo sa Dios nga, sa baylo, wala gayud nagdumili sa pagtubag ni gibadlong sila alang sa ilang mga pangutana sa unang higayon.

1.3 ABRAHAM MAKIGSABOT SA DIYOS SA SODOMA

Abraham nagsimba sa Dios ug nakigsulti Kaniya sa daghan nga mga higayon. Ang panag-istoryahanay si Abraham sa Dios, Nga mao ang uban sa duha ka mga anghel sa ilang dalan ngadto sa Sodoma, mao ang usa ka panig-ingnan sa usa ka pasyente ug responsive sa Dios nga gipangutana sa usa ka tawo nga nahigugma sa Dios ug nagtinguha sa kaluwasan sa usa ka sakop sa pamilya, Lot, nga nagpuyo sa Sodoma nga madugay pagahukman sa silot sa kalaglagan alang sa iyang kadautan.

[1] Ug ang Ginoo mipakita ngadto kaniya diha sa mga kapatagan sa Mamre; ug siya milingkod sa pultahan sa iyang balongbalong sa init sa adlaw; [MITUNGHA SA ABRAHAM] [2] Ug giyahat niya ang iyang mga mata, ug mitan-aw, ug, ania karon, sa tulo ka mga tawo nga nagtindog sa atubangan niya: ug sa diha nga siya nakakita kanila, midalagan siya pagsugat kanila gikan sa ganghaan sa tolda, ug miyukbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta [SA GINOO UG ANG DUHA KA ANGHEL DAW TAWO] ... [16] Ug ang mga tawo mingtindog gikan didto, ug mitan-aw ngadto sa Sodoma, ug si Abraham mikuyog sa paghatud kanila sa dalan. [17] Ug ang Ginoo miingon: Pagatagoan ko ba gikan kang Abraham ang butang nga ako [DIYOS USAHAY IBUTYAG USA KA MAGTOTOO UNSA SIYA NAGTINGUHA BUHATON SA BUTANG MAHITUNGOD] ... [20] Ug ang Ginoo miingon: Tungod kay ang pagtu-aw sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Sodoma ug Gomorra daku kaayo ug tungod kay ang ilang sala mabug-at kaayo; [21] Ako moadto sa karon, ug tan-awa kon sila nahimo sa bug-os sumala sa singgit nga miabut kanako; ug kong dili, ako nasayud. [22] Ug ang mga tawo ang ilang mga nawong gikan didto, ug miadto sa Sodoma; apan si Abraham nagtindog pa sa atubangan sa Ginoo. [23] Ug miduol si Abraham, ug miingon: Dili ba kamo usab ang mga matarung uban sa mga dautan? [24] Tingali adunay kalim-an nga mga matarung sa sulod sa ciudad; ikaw usab paglaglag ug dili pagasayloan ang dapit tungod sa kalim-an nga mga matarung nga anaa sa sulod niini? [25] nga halayo gikan kaninyo sa pagbuhat sa niini nga paagi, aron sa pagpatay sa mga matarung uban sa mga dautan, ug nga ang mga matarung kinahanglan nga ingon sa mga dautan nga halayo gikan kanimo: Dili ba ang Maghuhukom sa tibook nga yuta magabuhat sa matarung? [ABRAHAM DAYAG MAKIGSABOT UG NAKIGSULTI SA DIOS; NI ABRAHAM PARYENTE, LOT, MAO SA SODOMA UG NAG-ATUBANG KALAGLAGAN KON DIYOS WALA PAGDAGINOT LOT GIKAN NAGHULAT PAGHUKOM] [26] Ug ang Ginoo miingon: Kong may hingkaplagan ako sa Sodoma nga kalim-an nga mga matarung sa sulod sa ciudad, pagasayloan ko kining tibook nga dapit tungod kanila. [27] Ug si Abraham mitubag ug miingon: Ania karon, ako nangako ako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisan ako nga abug ug abo: [28] Tingali makulangan ug lima ang kalim-an nga mga matarung: laglagon mo ba ang tanan nga mga ciudad alang sa kakulang sa lima? Ug siya miingon: Kon ako adunay kap-atan ug lima ka, dili ko laglagon kini. [29] Ug siya misulti kaniya pag-usab ug miingon: Tingali may hingkaplagan didto nga kap-atan. Ug siya miingon: Dili ko pagabuhaton kini tungod kap-atan. [30] Ug siya miingon kaniya: Oh ayaw itugot nga dili ang Ginoo masuko, ug ako mosulti; Tingali adunay makaplagan nga katloan didto. Ug siya miingon: Dili ko pagabuhaton kini, kong makaplagan nga katloan didto. [31] Ug siya miingon: Ania karon, ako nangako ako sa pagsulti sa akong Ginoo: Tingali may makaplagan didto nga kaluhaan. Ug siya miingon: Dili ko pagalaglagon kadto tungod sa kaluhaan tungod. [32] Ug siya miingon: Dili unta sa Ginoo masuko, ug ako magasulti lamang sa makausa: Tingali ang napulo ka may hingkaplagan didto nga. Ug siya miingon: Dili ko pagalaglagon kini tungod sa napulo. [33] Ug ang Ginoo miadto sa iyang dalan, sa diha nga siya makigsulti kang Abraham; ug si Abraham mipauli sa iyang dapit. (Genesis 18: 1-2, 16-17, 20-33 KJV)

Sa Dios ug sa duha ka anghel nga moadto sa pagbisita sa Sodoma ug moagi sa paghukom sa ibabaw sa mga pumoluyo niini; Lot ug ang iyang pamilya nagpuyo sa Sodoma ug Abraham nangita kaluwasan alang Lot gikan sa pending nga paghukom sa ibabaw sa makasasala nga Sodoma. (3) Sa sinugdan, si Abraham pangutana ug malampuson negotiates kaluwasan sa Sodoma gikan sa kalaglagan ba nga may labing menos 50 matarung nga mga tawo nga nagpuyo sa siyudad. Human sa dugang nga negosasyon uban sa Dios, si Abraham makahimo sa pagkuha sa Dios sa pagbuhat sa dili paglaglag sa ciudad kon sa labing menos 10 ka matarung nga mga molupyo sa Sodoma nakaplagan. Si Abraham matinahuron, bukas, ug matinud-anon sa Dios sa iyang mga negosasyon nga, sa katapusan, nga gipangulohan sa Lot nga giluwat sa duha ka mga anghel. Dios sa kinabubut-on nga giisip ni Abraham pagpangutana mahitungod sa pending nga paghukom sa Sodoma - Abraham wala kasab-o pagsaway

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

sa Dios apan mahunahunaong giisip ug mitubag sa Dios nga makigsulti uban sa, ug sa kasagaran makausab sa resulta alang sa, mga tawo nga nahigugma Kaniya.

Kamo ug ako, usab, mahimong makig-istorya uban sa Dios sa dayag mahitungod sa bisan unsa!

1.4 MOISES NANGUTANA DIYOS SA AARON NGA IYANG MAMUMULONG

Dios nakasabot sa atong kahuyang ug mga kahuyang; Siya gitahod ni Moises hangyo alang kang Aaron nga iyang tigpamaba bisan pa sa Dios sa pag-insistir nga si Moises ang usa sa pagsulti sa direkta uban sa kang Faraon. Dios mihangyo kang Moises nga Iyang tigpamaba apan si Moises dili gusto sa Diyos nga mamumulong ug, sa baylo, miinsistir nga siya tugotan nga moagi sa mensahe sa Diyos ngadto sa Aaron nga, sa baylo, sa pagluwas kini direkta kang Faraon. Bisan pa sa tanan nga mga ilhanan ug mga tambag nga nadawat ni Moises gikan sa Dios, si Moises wala gihapon gusto sa Diyos tigpamaba ug ang Dios nasuko batok kang Moises (Exodo 4: 14 KJV). Apan, bisan tuod Moises wala pagbuhat sa unsa sa Dios sa sinugdanan nangutana kaniya, ang Dios sa gihapon nahigugma kang Moises ug kang Aaron gitugotan nga mahimong Moises tigpamaba nga sa gihapon miresulta sa Diyos sa kaluwasan sa Israel gikan sa Egipto.

[10] Umari kamo karon, ug pagasugoon ko ikaw ngadto kang Faraon, aron kuhaon mo ang akong katawohan, ang mga anak sa Israel gikan sa Egipto. [11] Ug miingon si Moises sa Dios: Kinsa ba ako, aron ako moadto kang Faraon, ug nga ako kinahanglan modala sa mga anak sa Israel gikan sa Egipto? [MOISES NANGUTANA DIYOS MAHITUNGOD SA IYANG PAGPILI NGA MOISES PAGBUHAT MAONG USA KA DAGAYANG NGA KALIHOKAN ALANG SA DIYOS] [12] Ug siya miingon: Sa pagkamatuod ako magauban kanimo; ug kini mao ang usa ka timaan alang kaninyo, nga ako ang nagpadala kanimo: sa diha nga ikaw gipadala ang mga katawohan gikan sa Egipto, magaalagad kamo sa Dios sa ibabaw niining bukira. [DIYOS GIPAHAYAG NGA SIYA GUSTO MAHIMONG SA MOISES] [13] Ug si Moises miingon ngadto sa Dios: Ania karon, kong ako makadangat sa mga anak sa Israel, ug magaingon ako kanila: Ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako nganhi kaninyo; ug sila moingon kanako: Kinsa ang iyang ngalan? unsa ang igatubag ko kanila?

[14] Ug ang Dios miingon kang Moises, Ako nga Ako: ug miingon siya: Mao kini ang imong isulti ngadto sa mga anak sa Israel, ako ba ang nagsugo kanako nganha kaninyo. [15] Ug ang Dios nag-ingon pa Moises: Mao kini ang imong isulti ngadto sa mga anak sa Israel, ang Ginoo nga Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob, nagsugo kanako nganhi kaninyo: kini mao ang akong ngalan nga sa walay katapusan, ug kini mao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. [16] Lakaw, ug tiguma ang mga anciano sa Israel, ug ingna sila: Si Jehova, ang Dios sa inyong mga amahan, ang Dios ni Abraham, ni

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Isaac, ug ni Jacob, mitungha kanako nga nagaingon: Ako sa pagkatinuod kamo, ug nakita nga ang ginabuhat kaninyo sa Egipto: [17] Ug ako miingon, dad-on ko kamo gikan sa kagul-anan sa Ehipto ngadto sa yuta sa mga Canaanhon, ug sa mga Hetehanon, ug sa mga Amorehanon, ug sa mga Peresehanon, ug sa mga Hebehanon, ug sa Jebusehanon ngadto sa usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos.

[18] Ug sila magapatalinghug sa imong tingog; ug ikaw moadto, ug ang mga anciano sa Israel, sa hari sa Egipto, ug magaingon kamo kaniya: Si Jehova, ang Dios sa mga Hebreohanon nakigkita kanamo: ug karon himoa nga kanamo sa pagpalakaw, nangamuyo kami kanimo, sa totolo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, aron maghalad kami kang Jehova nga among Dios.

[19] Ug ako nga ang hari sa Egipto dili motugot kaninyo sa pagpalakaw, dili, dili pinaagi sa usa ka kamot nga kusgan. [20] Ug tuy-oron ko ang akong kamot, ug pagasamaran ko ang Egipto uban ang tanan ko nga mga katingalahan nga pagabuhaton ko sa taliwala niini, ug sa tapus nga siya magatugot kaninyo sa pagpalakaw. [21] Ug ako magahatag niining katawohan ug pagpahimuot sa atubangan sa mga mata sa mga Egiptohanon: ug kini mahitabo, nga, sa diha nga kamo moadto, kamo dili nga walay sulod.[22] Apan ang tagsatagsa ka babaye magapangayo sa iyang silingan, ug sa iyang nga nagpuyo sa iyang balay, mga alahas nga salapi, ug mga alahas nga bulawan, ug mga bisti: ug igabutang mo sila sa ibabaw sa inyong mga anak nga lalake, ug sa ibabaw sa imong mga anak nga babaye; ug ikaw sa inagaw sa mga Egiptohanon.

[4¹] Ug si Moises mitubag ug miingon: Apan ania karon, sila dili motoo kanako, dili usab magapatalinghug sa akong tingog, kay magaingon sila: Ang Ginoo wala nagpakita kaninyo. **[MOISES NAKADUNGOG TANAN SA DIYOS PROPESIYA MAHITUNGOD SA IYANG MISION UG ANG MADAOGON KALUWASAN SA ISRAEL APAN SIYA GIHAPON NAGDUHADUHA NGA ANG KATAWHAN GUSTO GITUOHAN DIYOS NAGPADALA KANIYA SA KANILA]** [2] Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Unsa ba kana nga anaa sa imong kamot? Ug siya miingon: Usa ka sungkod. [3] Ug siya miingon kaniya: Ibalibag kana sa yuta. Ug iyang gibalibag sa yuta, ug kini nahimo nga usa ka bitin; ug si Moises mikalagiw gikan sa atubangan niini. [4] Ug ang Ginoo miingon kang Moises: Tuy-ora ang imong kamot, ug dad-on kini sa ikog. Ug iyang gituy-od ang iyang kamot, ug gikuptan niya kini, ug kini nahimong sungkod sa iyang kamot: [5] Aron sila motuo nga ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob, nagpakita kaninyo.

[6] Ug ang Ginoo miingon pa gayud kaniya: Isulod karon sa imong kamot sa imong dughan. Ug iyang gibutang ang iyang kamot sa iyang dughan, ug sa iyang gikuha kini, ania karon, ang iyang kamot gisanla ug naputi ingon sa niebe. [7] Ug siya miingon: Ibutang ang imong kamot sa imong dughan. Ug iyang gibutang ang iyang kamot sa iyang dughan; ug sa gikuha niya kini gikan sa iyang dughan, ug, ania karon, naulian ingon sa iyang lain nga unod. [8] Ug kini mahitabo, kong sila dili motoo kanimo, ni mamati sa tingog sa una nga ilhanan, sila motoo sa tingog sa ulahi nga ilhanan. [9] Ug kini mahitabo, kong sila dili motoo niining duha ka mga ilhanan, ni magapatalinghug sa imong tingog, nga ikaw magakuha sa mga tubig sa suba, ug ibubo kini sa ibabaw sa mamala nga yuta; ug ang tubig nga imong sa pagkuha gikan sa suba mahimo nga dugo sa ibabaw sa mamala nga yuta.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[10] Ug si Moises miingon sa Ginoo, O akong Ginoo, dili ako tawo nga madanihong mosulti, bisan sa wala pa, bisan sukad nga ikaw misulti sa imong ulipon; kay ako mahinay sa pagsulti, ug sa usa ka yongit sa dila. [BISAN SA TIMAAN UG MILAGRO SA BITIN UG SANLA (TUGUTI INUSARA NGA SIYA NAKIGSULTI SA DIYOS), MOISES GIHAPON WALA GUSTO NGA DIYOS MAMUMULONG SA ISRAEL O FARAON NGA NANAGPATIG KAY SIYA GIBATI KAKULANG ISIP PUBLIKO NGA MAMUMULONG] [11] Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya, nga mao ang naghimo sa baba sa tawo? o nga nagahimo sa sa mga nga mama, kun bungol, kun sa makakita, kun sa buta? dili ako ang Ginoo? [12] Busa karon lumakaw ka, ug ako magauban sa imong baba, ug magatudlo kanimo kong unsa ang imong igasulti. [13] Ug siya miingon: Oh Ginoo ko, ipadala, nagaampo ako kanimo, pinaagi sa iyang kamot sa imong ipadala. [MOISES MIINSISTER NGA SIYA DILI MAHIMONG DIYOS MAMUMULONG SA ISRAEL O FARAON UG DIOS NABATONAN NASUKO SA MOISES] [14] Ug ang kasuko ni Jehova misilaub batok kang Moises, ug miingon siya: Wala ba si Aaron nga Levihanon imong igsoon nga lalake? Ako nasayud nga siya makasulti ug maayo. Ug usab, ania karon, siya moanhi sa pagsugat kanimo, ug kong siya makakita kanimo, siya nalipay sa iyang kasingkasing. [15] Ug ikaw magasulti kaniya, ug magabutang sa mga pulong sa iyang baba ug ako magauban sa imong baba, ug sa iyang baba, ug ako magatudlo kaninyo sa inyong pagabuhaton. [16] Ug siya mahimo nga imong magsusulti ngadto sa mga katawhan, ug siya nga, bisan siya mahimong kaninyo sa baylo nga sa usa ka baba, ug ikaw mahimo kaniya ingon sa Dios. [BISAN TUOD DIYOS MAO NASUKO SA MOISES ‘PAGKAMASINUPAKON UG KULANG SA PAGSALIG SA HUSTO DIYOS SA ISRAEL UG FARAON SA NGALAN SA DIYOS, DIYOS GIHAPON NASANGYAWAN SA MOISES UG NAHUSAY SA SOLUSYON SA AARON PAGKAHIMONG USA SA ISULTI DIREKTA SA FARAON UG ISRAEL] [17] Ug ikaw magabitbit niining sungkod sa imong kamot, uban sa nga imong mga ilhanan. (Exodo 3: 10-4: 17 KJV)

Ang paglakaw sa hugot nga pagtuo usahay mahagiton ug kita mahimo nga dili makabaton sa pagsalig o kaisug sa pagbuhat sa unsa ang sa Dios nagtawag kanato sa pagbuhat sa ingon nga gibuhat ni Moises uban sa Dios. Apan, ang gugma sa Dios mao ang lawom ug Siya pagkamapailubon ngadto sa tanan sa iyang mga katawhan ug sa mao nga na-andam alang sa unsay atong modesisyon. Bisn kon kita mga madaugon o pagkapukan, sa iyang solusyon pinaagi kang Kristo gihapon ihatag Kaniya ang himaya.

[28] Ug kita nasayud nga ang tanan nga mga butang masigtambang alang sa kaayohan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios, kanila nga mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. [29] Alang sa mga giila niyang daan, siya usab ang gibuhat daan, aron mahisama sa dagway sa iyang Anak, aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsoon. [30] Labut pa nga iyang gibuhat sa daan, iya usab sila nga gitawag; ug ang mga gitawag niya, kini sila gipakamatarung usab niya; ug ang mga gipakamatarung, kini sila gihimaya usab niya. [31] Unsay atong ikasulti niining mga butanga? Kon ang Dios dapig kanato, kinsa ang batok kanato? [32] Siya nga wala magpagawas

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

sa iyang kaugalingon nga Anak, kondili nagatugyan siya alang kanato sa tanan, sa unsa nga paagi siya dili usab niya ihatag kanato sa tanang mga butang? [33] Kinsa ang makagsumbong sa katungdanan sa pagbantay sa mga pinili sa Dios? Kini mao ang Dios nga ang nagapamatarung. [34] Kinsa siya nga nagahukom sa silot? Kini mao ang Cristo nga namatay, oo hinoon, nga nabanhaw pag-usab, nga mao pa gani sa tuo nga kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo alang kanato. [35] Kinsa ang makapahamulag kanato gikan sa gugma ni Cristo? ang kalisdanan, o kasakitan, o ang paglutos, kun ang gutom, kun ang pagkahubo, kun ang katalagman, o ang espada? ... [37] Dili, sa tanan niining mga butanga kita labaw pa kay sa mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. [38] Kay nasayud ako, nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga manolonda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga gahum, o mga butang karon, o mga butang nga moabut, [39] o kahabugon, o giladmon, o bisan unsa nga sa uban nga mga binuhat, nga arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. (Roma 8: 28-35, 37-39 KJV)

1.5 JOB WALA MOBASOL SA DIOS APAN GIRESPE TO KANIYA UG MIANGKON NGA SIYA WALA MAHIBALON TANAN

Kasulatan rekord nga si Satanas gihagit Dios sa ibabaw sa Job sa pagkamasinugtanon ug pagkamaunongon ngadto sa Dios ug gitugotan sa pagsulay sa pagkamatimumanon ni Job sa Dios. Job nagpabiling matitud-anon ngadto sa Dios sa tibuok sa iyang mga pagsulay ug mga kasakitan nga naglakip sa dili diosnon nga tambag gikan sa tulo ka mga relihiyosong mga magtatambag nga sa ulahi naghinulsol sa ilang kasaypanan sa Diyos sa pagbadlong ug sa mga pag-ampo ni Job alang kanila.

Sa tibuok Kasulatan asoy ni Job ug sa iyang mga pag-antus ni Job wala magabadlong sa Dios apan gisumiter sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios ug, human niana, gitugyan ug gihatag sa dugang nga mga panalangin kay sa unsa ang iyang sinugdanan sa wala pa ang kalamidad nagsugod.

[1 ¹] May usa ka tawo sa yuta sa Hus, kinsang ngalan mao si Job; ug nga ang tawo hingpit ug matarung, ug usa nga mahadlok sa Dios, ug likayan ang dautan. [JOB MAHADLOK (HEBREO: YARE = GITAHOD / MAHADLOK SA / MAHADLOK) DIOS UG NAGPUYO SUMALA] [2] Ug may natawo nga pito ka anak nga lalake ug totolo ka anak nga babaye. [3] ang iyang katigayonan usab, pito ka libo nga carnero ug totolo ka libo nga camello, ug lima ka gatus nga pares nga vaca, ug lima ka gatus nga asnong baye, ug daku uyamut nga panimalay; mao nga kining tawohana maoy labing bantugan sa tanang mga tawo sa sidlakan. [JOB MAY DAKONG BAHANDI UG PANALANGINAN SA MGA ANAK] (4) [4] Ug ang iyang mga anak nga lalake miadto ug nagbusog sa ilang mga balay, ang tagsatagsa sa iyang

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

adlaw; ug gipadala ug gitawag alang sa ilang tulo ka mga igsoong babaye aron sa pagpangaon ug sa pag-inum uban kanila.

[5] Ug mao kadto, nga, sa mga adlaw sa ilang combira nawala, nga si Job nagpasugo ug nagbalaan kanila, ug mibangon siya sa sayo sa pagkabuntag, ug naghalad ug mga halad-nga-sinunog, sumala sa gidaghanon nilang tanan, kay miingon si Job: mahimo nga ang akong mga anak nakasala, ug nagpasipala sa Dios diha sa ilang mga kasingkasing. Mao kini ang gihimo ni Job sa kanunay. [JOB GIHIGUGMA UG NAG-AMPO SA IYANG MGA ANAK] [6] Karon may usa ka adlaw sa dihang ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa ilang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo, nga si Satanas miduol usab sa taliwala nila. [7] Ug ang Ginoo miingon kang Satanas: Diin ka gikan? Unya si Satanas mitubag kang Jehova, ug miingon: Gikan sa pag-adto sa ug sa sa sa yuta, ug gikan sa pagsaka ug sa pagkanaug niini. [SI SATANAS LAKANG SA UG UG YUTA UG NAKIGSULTI UBAN SA DIOS] (5) [8] Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, ba kamo ang akong sulogoon nga si Job, nga walay usa nga sama kaniya diha sa yuta, hingpit ug matarung nga tawo, usa nga mahadlok sa Dios, ug nagpahilayo sa dautan? [USA KA MATARUNG NGA TAWO ANG USA NGA NAGTAHOD SA UG KAHADLOK DIOS UG GIDUMTAN DAUTAN] [9] Unya mitubag si Satanas sa Ginoo, ug miingon: Job ba mahadlok sa Dios sa walay hinungdan? [10] Wala ba ikaw mag-alad kaniya, ug libut sa iyang balay, ug libut sa tanan nga siya adunay sa tanang kiliran? imong gipanalanginan ang buhat sa iyang mga kamot, ug ang iyang mga katigayonan nagadugang sa yuta. [JOB ANG PANALANGINAN SA YUTAN-ONG PANALANGIN] [11] Apan bakyawa karon ang imong kamot, ug tanduga ang tanan nga anaa kaniya, ug siya magapasipala kanimo ngadto sa imong nawong. [12] Ug ang Ginoo miingon kang Satanas: Ania karon, ang tanan nga anaa kaniya anaa sa imong gahum; lamang sa iyang kaugalingon ayaw ang imong kamot. Busa milakaw si Satanas gikan sa atubangan sa Ginoo. [SATANAS - DILI DIOS - MAO RESPONSIBLE SA SA KASAKIT, PAGKAWALA, UG KAMATAYON] (6) [13] Ug may usa ka adlaw sa dihang ang iyang mga anak nga lalake ug sa iyang mga anak nga babaye nangaon ug nanginum ug vino sa ilang magulang nga lalake sa balay: [14] Ug may miabut nga usa ka sinugo ngadto kang Job, ug miingon: Ang mga vaca gipanagdaro, ug ang mga asno nanagsibsib duol kanila: [15] Ug ang mga Sabeohanon mingdasmag kanila, ug kini gikuha: oo, ilang gipamatay ang mga sulogoon sa sulab sa pinuti; ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo. [16] Samtang nagsulti pa siya, may lain usab nga miabut, ug miingon: Ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit, ug nasunog ang mga carnero, ug ang mga sulogoon, ug giut-ut sila; ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo. [KADTO MIINGON SA TAWO NGA ANG KALAYO MIANHI GIKAN SA DIYOS APAN KASULATAN NAGAINGON KINI KALAGLAGAN MIANHI GIKAN SI SATANAS (DAGHANG BUTANG GITUOHANG SA DIYOS GIKAWALIHAN, INAY, GIKAN SI SATANAS)] [17] Samtang nagsulti pa siya, may lain usab nga miabut, ug miingon: Ang mga Caldeahanon nagbahin sa totolo ka pundok, ug mingdasmag sa camello, ug gidala kini: oo, ug ilang gipamatay ang mga sulogoon sa sulab sa pinuti; ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo. [TAWO MGA GIPADALA SA SATANAS PATYON UG PAGSAKSIG BAKAK ANG SULUGOON UG KAMELYO] [18] Samtang nagsulti pa siya, may lain usab nga miabut, ug miingon: Ang imong mga anak nga lalake ug ang imong mga anak nga babaye nangaon ug nanginum ug vino sa ilang magulang nga lalake sa balay: [19] Ug, ania karon, miabut ang usa ka dakung hangin nga gikan

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

sa kamingawan, ug ang upat ka ngilit sa balay, ug kini nahulog sa ibabaw sa mga batan-on nga mga lalaki, ug sila nangamatay; ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo. **[ANG DAKONG WIND SA KALAGLAGAN MIANHI GIKAN SI SATANAS - DILI DIOS]**

[20] Unya si Job mitindog, ug gigisi ang iyang bisti, ug gialutan ang iyang ulo, ug mihapa sa yuta, ug misimba, [21] Ug miingon: Ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan, ug hubo usab ako nga mopauli didto: ang Ginoo mihatag, ug ang Ginoo mikuha; bulahan ang ngalan sa Ginoo. [22] Sa niining tanan si Job wala makasala, wala si Jehova sa binuang. **[JOB WALA MOBASOL SA DIOS TUNGOD DIYOS WALA IPADALA SA KAMATAYON UG KALAGLAGAN - SATANAS NI HUMAN JOB 1:12 ITAAS]** [2¹] na usab sa adlaw nga ang mga anak nga lalake sa Dios nanuol sa pagpakita sa ilang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo, nga si Satanang miduol usab sa taliwala kanila aron sa pagpakita sa iyang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo.

[2] Ug ang Ginoo miingon kang Satanang, Gikan sa diin ba kamo gikan? Ug si Satanang mitubag kang Jehova, ug miingon: Gikan sa pag-adto sa ug sa sa sa yuta, ug gikan sa pagsaka ug sa pagkanaug niini. [3] Ug ang Ginoo miingon kang Satanang, Gipalandong mo ba ang akong sulogoon nga si Job, nga walay usa nga sama kaniya diha sa yuta, hingpit ug matarung nga tawo, usa nga mahadlok sa Dios, ug nagpahilayo sa dautan? ug sa gihapon siya naghupot sa pagpuasa sa iyang integridad, bisan tuod ikaw mibalhin ako batok kaniya, aron sa paglaglag kaniya sa walay hinungdan. (7)

[4] Ug si Satanang mitubag kang Jehova, ug miingon: Ang panit tungod sa panit, oo, ang tanan nga ang usa ka tawo iyang ihatag tungod sa iyang kinabuhi. [5] Apan bakyawa karon ang imong kamot, ug tanduga ang iyong bukog ug ang iyang unod ug siya mopasipala kanimo sa atubangan sa imong nawong. [6] Ug ang Ginoo miingon kang Satanang: Ania karon, siya anaa sa inyong kamot; apan sa pagluwas sa iyang kinabuhi. [7] Busa milakaw si Satanang gikan sa atubangan sa Ginoo, ug gihampak si Job ug mga hubag nga mahapdos gikan sa lapalapa sa iyang tiil hangtud sa alimpulo. **[DIYOS WALA IHATAG JOB SAKIT - SATANAS NI AS SIYA GIHAPON ANG KARON]**

[8] Ug siya mikuha ug usa ka bika aron maoy iyang ikalot bisan asa; ug siya milingkod sa taliwala sa mga abo. [9] Unya miingon ang iyang asawa kaniya, ba ikaw gihapon sa imong integridad? tungloha ang Dios, ug mamatay. [10] Apan siya miingon kaniya: Ikaw nagasulti ingon sa usa sa mga babayeng buang nga nagasulti. **[BINUANG TAWO BASOLON ANG DIYOS TUNGOD KASAKIT UG PAG-ANTOS (KAY SILA DILI NAHIBALO KINSA BA GAYOD ANG RESPONSABLE SA IT TANAN)]** Unsa? kita makadawat sa maayo gikan sa kamot sa Dios, ug dili kita modawat sa dautan? (8) Sa tanan si Job wala makasala pinaagi sa iyang mga ngabil. [11] Ug sa diha nga si Job sa totolo ka higala nakadungog niining mga kadautan nga mingdangat kaniya, sila miduol ang tagsatagsa gikan sa iyang kaugalingong dapit; Si Eliphaz ang Temanitanhon, si Bildad ang Suhitanhon, ug si Sophar ang Naamithitanhon; kay sila naghimo sa usa ka appointment sa tingub nga moabut ngadto sa pagbangutan uban kaniya, ug aron sa paglipay kaniya. **[KINING TULO KA TAWO RELIHIYON SA**

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

PAGLIPAY JOB (APAN ILANG MAN KAHULOGAN PULONG MGA ULAHI GIBADLONG SA DIYOS)] (9)

[12] Ug sa diha nga gipatugbaw nila ang ilang mga mata sa halayo, ug wala makaila kaniya, gipatugbaw nila ang ilang tingog, ug mihilak siya; ug sila nanggisi, ang tagsatagsa sa iyang kupo, ug mingsaliyab ug abug sa ibabaw sa ilang mga ulo ngadto sa langit. [13] Busa nanglingkod sila sa uban kaniya sa ibabaw sa yuta sa pito ka adlaw ug pito ka gabii, ug walay mausa nga misulti ug usa ka pulong kaniya: kay nakita nila nga ang iyang kaguol kaayo daku. (Job 1: 1-2: 13 KJV)

Bisan pa sa pag-antos ug kasakit nga gipahamtang sa ibabaw sa Job ni Satan, ug sa mga dili diosnon nga tambag gikan sa iyang tulo ka mga relihiyoso nga mga 'higala', Job nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nag-ampo alang sa iyang tulo ka mga higala. Sa Dios unya nagluwas kaniya gikan sa iyang pag-antos uban sa mga ganti ug mga panalangin nga labaw pa kay sa unsa ang siya sa atubangan sa iyang mga kasakit.

[1] Unya si Job mitubag kang Jehova, ug miingon: [2] ako masayud nga kamo makahimo sa pagbuhat sa tanan nga mga butang, ug nga walay hunahuna nga nagtungina gikan kanimo. [3] Kinsa siya nga nagatabon sa kaalam sa pagkawalay kahibalo? Busa nakasulti ako nga ako wala makasabut; butang nga makapahibulong kaayo kanako, nga wala ko matugkad. [JOB MIANGKON NGA SIYA WALA MAKASABOT WALA NAHIBALO BISAN UNSA (UG MAO MAO ABLI SA PAGKAT-ON GIKAN SA DIYOS)] [4] Pamati, nangaliyupo ako kanimo, ug ako mosulti: Pasultihon ko kaninyo, ug ipahayag kaninyo ngari kanako. [5] nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog; Apan karon, sa akong mata makakita kanimo. [6] Busa gingil-aran ako sa akong kaugalingon, Ug ako maghinulsol sa abug ug abo ... [10] Ug ang Ginoo milingi sa pagkabinihag sa Job, sa diha nga siya nag-ampo alang sa iyang mga higala: ug ang Ginoo mihatag Job sa makaduha nga ingon sa daghan nga sama siya sa atubangan sa ... [12] Busa ang Ginoo mipanalangin sa mga ulahi nga panahon ni Job labaw pa kay sa iyang una nga panahon: kay siya may napulo ug upat ka libo nga carnero, ug unom ka libo nga camello, ug usa ka libo nga vaca nga igdadaro, ug usa ka libo nga asno nga baye. [13] Siya may pito ka anak nga lalake ug mga anak nga babaye sa tulo ka ... [16] Human niini si Job nagpuyo ug usa ka gatus ug kap-atan ka tuig, ug nakakita sa iyang mga anak nga lalake, ug ang sa iyang mga anak hangtud sa upat ka kaliwatan. [17] Busa si Job namatay, tigulang na ug hupong sa mga adlaw. (Job 42: 1-6, 10, 12-13, 16-17 KJV)

Kita, usab, kinahanglan nga biyaan sa atong mga kaugalingon sa atubangan sa Dios ug sa pagdawat nga Siya nahibalo kaayo sa daghan nga labaw pa kay sa atong nahibaloan ug sa ingon, uban sa mapainubsanon ug maaghop nga kinaiya, magpasakop sa atong tanan nga mga pagpakaingon ug kahibalo ngadto Kaniya ug sa Iyang Pulong.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

1.6 JONAS MIREKLAMO SA DIYOS TUNGOD NINEVAH WALA NAKALAHUTAY

Jonas ang Propeta nga gipadala sa Dios ngadto sa tagna batok sa Ninevah nga naghunahuna nga kini City nga dili maghinulsol ug sa ingon gilauman sa siyudad nga gilaglag sa Dios sa Paghukom. Apan, bisan tuod siya nasayud nga ang Dios maloloy-on, mapuangoron, matang, ug ang hataas nga pag-antos, si Jonas pa nasuko mahitungod sa kaluwasan sa Ninevah ug dayag misulti ang Dios sa iyang kasuko.

[1 ¹] Karon ang pulong ni Jehova midangat kang Jonas ang anak nga lalake ni Amittai, nga nagaingon: [2] Tumindog ka, sa Ninive, kanang dakung ciudad, ug sumiggit ka batok niana; kay ang ilang pagkadautan midangat sa akong atubangan ... [3 ¹] Ug ang pulong ni Jehova midangat kang Jonas sa ikaduha nga higayon, nga nagaingon: [2] Tumindog ka, umadto ka sa Ninive, kanang dakung ciudad, ug walihan mo kini sa wali nga nga isugo ko kaninyo. [3] Busa si Jonas mitindog, ug miadto sa Ninive, sumala sa pulong sa Ginoo. Karon ang Ninive maoy usa ka ciudad nga daku uyamut sa totolo ka adlaw nga pagpanaw. [4] Ug si Jonas misugod sa pagsulod sa ciudad sa usa ka adlaw nga pagpanaw, ug siya misinggit, ug miingon: Kap-atan ka adlaw, ug ang Ninive pagalaglagon. [5] Busa ang katawohan sa Ninive mingtuo sa Dios, ug gimantala ang usa ka pagpuasa, ug ibutang sa ibabaw sa bisti nga sako, gikan sa labing dagku kanila hangtud sa labing gagmay kanila. [6] Kay pulong midangat sa hari sa Ninive, ug siya mitindog sa iyang trono, ug iyang gihukas ang iyang kupo gikan kaniya, ug gitabonan siya sa sako, ug milingkod sa abo.

[7] Ug siya misugo nga kini ang pahibalo ug gimantala sa tibook Ninive pinaagi sa pagbulot-an sa hari ug sa iyang harianon, nga nagaingon: Ayaw pagtugoti ang tawo ni ang mananap, mga panon sa vaca ni sa carnero, sa pagtilaw sa bisan unsang butang; ayaw pagpakan-a sila, ni paimnon ug tubig; [8] Apan ang tawo ug ang mananap sa sako, ug magatu-aw gayud nga pagsinggit ngadto sa Dios: oo, pabiyaa sila ang tagsatagsa gikan sa iyang dautan nga dalan, ug gikan sa pagpanlupig nga anaa sa ilang mga kamot. [9] Kinsa ang nasayud kong ang Dios dili ba motalikod ug maghinulsol, ug mobiya sa iyang mabangis nga kasuko nga kita dili mangamatay? [10] Ug nakita sa Dios ang ilang mga buhat nga sila mingtalikod sa ilang dautang batasan; ug ang Dios nagbasul mahitungod sa kadautan nga iyang giingon nga iyang buhaton unta kanila; ug kini wala. [4 ¹] Apan kini nakapasubo uyamut kang Jonas, ug siya nasuko. [JONAS MAO NASUKO NGA DIYOS O IYANG HUNAHUNA MAHITUNGOD SA KALAGLAGAN SA NINEVE TUNGOD SA SIYUDAD NAGHINULSOL]

[2] Ug siya nag-ampo ngadto sa Ginoo, ug miingon: Ako nagahangyo kanimo, Oh Jehova, dili ba kini mao ang akong giingon, sa didto pa ako sa akong yuta? Busa ako nangalagiw gikan sa atubangan ngadto sa Tarsis; kay ako nasayud nga ikaw mao ang usa ka puno sa gracia sa Dios, ug maloloy-on, mahinay sa kasuko, ug sa dakung mahigugmaong-kalolot, ug maghinulsol kamo sa dautan. [3] Busa karon, Oh Jehova, kuhaa, ako nangaliyupo kanimo, ang akong kinabuhi gikan kanako; kay kini mao ang mas maayo alang kanako ang pagpakamatay kay sa mabuhi. [4] Unya miingon ang Ginoo, ba kamo pag-ayo sa pagkasuko? [DIYOS NAHIBALO JONAS MAO NASUKO APAN SIYA GIHAPON GIHIGUGMA UG NASANGYAWAN SA JONAS] [5] Busa si Jonas mipahawa sa sa ciudad, ug milingkod sa sidlakan nga dapit sa ciudad,

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ug didto naghimo siya sa usa ka payag, ug milingkod sa ilalum niini diha sa landong, hangtud nga makita niya ang mahitabo sa ciudad. [6] Ug ang Ginoong Dios nag-andam usa ka tabayag, ug gihimo kini nga malamboon labaw kang Jonas, aron kini mahimo nga usa ka landong sa iyang ulo, sa pagluwas kaniya gikan sa iyang kaguol. Busa si Jonas nagmalipayon sa hilabihan gayud tungod sa tabayag. [7] Apan ang Dios nag-andam usa ka ulod sa diha nga mibanagbanag ang kabuntagon sa sunod nga adlaw, ug kini gihampak sa tabayag, sa pagkaagi nga kini nalaya. [8] Ug kini nahitabo, sa diha nga ang mga adlaw ni motindog, nga gihikay sa Dios ang usa ka mainit nga hangin sa sidlakan; ug ang adlaw gibunalan sa ibabaw sa ulo ni Jonas, nga siya naluya, ug naghangyo sa iyang kaugalingon nga mamatay, ug miingon: Kini mao ang mas maayo alang kanako ang pagpakamatay kay sa mabuhi. [9] Ug ang Dios miingon kang Jonas: ba kamo sa pagkasuko tungod sa tabayag? Ug siya miingon: Ako sa pagbuhat sa maayo sa pagkasuko, bisan hangtud sa kamatayon. [JONAS DILI MAULAWON SA DIYOS UG NAKIGSULTI SA DAYAG MAHITUNGOD IYANG KASUKO SA UNSA DIOS SA NAHIMO - GILUWAS NINEVAH KAY KINI NAGHINULSOL NGA MIKAON JONAS NI SORPRESA] [10] Unya miingon ang Ginoo, kamo may kalooy sa tabayag, nga tungod nga ikaw wala maghago, bisan sa gihimo kini nga motubo; nga miturok sa kagabhion, ug namatay sa sunod nga gabii: [11] Ug dili mopagawas ako sa Ninive, kanang dakung ciudad, diin ang mga labaw pa kay sa unom ka libo ka tawo iskor nga dili makaila sa kalainan sa ilang toong kamot ug sa ilang kamot nga wala; ug usab daghan nga mga panon sa vaca? (Jonas 1: 1-2; 3: 1-4; 11 KJV)

Dios ireserba sa katungod sa pag-usab sa pagpadayag ug pagpanagna kon Siya lamang nga gihatag niini sa makausa nga mao ang ngano nga ang pipila pahayag nga gihatag ngadto sa Iyang mga Propeta dili lamang nausab apan natuman human sa mga kamatayon sa mga Propeta. (10) (11)

Imbes pagsilot kang Jonas tungod sa iyang kasuko, pagkamatinud-anon, ug ang dili pag-uyon batok sa Dios sa desisyon nga dili aron sa paglaglag sa Ninevah, ang Dios nahigugma sa Jonas ug nagtrabaho uban kaniya. Kita, usab, kinahanglan nga kanunay nga bukas ug matitud-anon sa Dios ug motugot Kaniya nga uban kanato - bisan sa unsa nga paagi kita mobati o sa mga katuyoan ug mga mga instruksyon nga kita dili makasabut.

1.7 PABLO NANGUTANA DIYOS SA KUHAANG TUNOK SA IYANG UNOD

Adunay mga panahon sa atong mga kinabuhi sa diha nga mga sitwasyon, ang mga tawo, ug sa mga butang og sa atong dalan nga mahimong masakit ug bisan sa masakit; ang mga hagit sa mga Apostol nga si Pablo mao ang mga tawo nga dili buot kaniya sa pagsulti sa Pulong sa Dios ug sa pipila ka matang sa sakit sa mata o sa mata.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Panahon sa iyang ministryo, si Pablo mihangyo sa Diyos sa pagtangtang niini nga problema uban sa mga dili-magtutuo ug sa iyang panglawas apan ang Dios mitalikod sa kasakit ug pag-antos si Pablo nadawat gikan ni Satanas Sinugo ni Pablo katapusang himaya.

[7] Ug aron ako dili igatuboy sa hilabihan pinaagi sa kadagaya sa mga pagpadayag, gihatagan ako ug usa ka udyong sa unod, ang sinugo ni Satanas, sa pagsagpa kanako, aron ako dili igatuboy sa hilabihan. [PABLO NI TUNOK SA UNOD MAO ANG MENSAHERONG NI SATANAS NGA GIPANAGSUMBAG SIYA; NI PABLO TUNOK NAKAPUGONG KANIYA SA SA SA PAGKAHIMUOT] (12) [8] Tungod niini nangamuyo ako sa Ginoo, sa makatolo, nga makuha unta kini gikan kanako. [9] Ug siya miingon kanako: Ang akong gracia igo kanimo, kay ang akong gahum ginahingpit diha sa kahuyang. Labing malipayon busa ako hinoon sa himaya sa akong mga kahuyang, aron ang gahum ni Cristo magapandong kanako. [DIYOS KALIG-ON ANG MAHINGPIT SA TAWO ANG KINABUHI SA DIHANG SILA MGA MALUYA UG MOSALIG SA IYANG GRASYA] [10] Busa ako nagakalipay sa kaluyahon, sa pagpakaulaw, sa mga kahangulan, sa mga paglutos, sa mga kagul-anan tungod kang Cristo; kay kong maluya ako, nan ako nga malig-on. (2 Corinto 12: 7-10 KJV)

Si Pablo nagwali ug nanag-alagad sa Ebanghelyo bisan pa sa iyang daghan nga mga paglutos ug mga sakit nga gibuhat batok kang Pablo pinaagi sa Sinugo ni Satanas. Usa sa niini nga mga sakit naglakip sa mga problema uban sa panan-aw ni Pablo (nga tingali hinungdan sa panahon sa pisikal nga pag-abuso sa iyang mga magsasakit). (13)

[12] Mga igsoon, mangamuyo ako kaninyo, nga ingon sa ako; kay ako ingon nga kamo: kamo wala naangol kanako sa tanan. [13] Ikaw nahibalo kon sa unsang paagi pinaagi sa sakit sa unod, ako sa Maayong Balita nganha kaninyo sa unang. [14] Ug ang akong panulay nga diha sa akong unod kamo nagtamay, ni gisalikway; apan gidawat ako ingon sa usa ka manolonda sa Dios, ingon kang Cristo Jesus. [BISAN ANG PAGBATON USA KA SAKIT PABLO UG ANG EBANGHELYO SIYA GIWALI MAO NADAWAT SA MAGTOTOO] [15] Hain unya ang kabulahanan ikaw misulti sa? kay ako makapamatuod kaninyo, nga, kong kini mahimo, gilusok unta ninyo ang inyong mga mata, ug gihatag sila kanako. (Galacia 4: 12-15 KJV)

Unsay nagpadayon si Pablo moadto sa iyang kinabuhi ug sa misyon ni Jesukristo mao ang grasya sa Dios, sa Gahum sa Kristo, ug sa iyang gugma alang sa mga isigka mga magtutuo - bisan unsa ang Sinugo sa Satanas gibuhat kaniya.

[3] Apan nahadlok ako, nga tingali sa bisan unsang paagi, ingon nga gilimbongan si Eva sa bitin pinaagi sa iyang limbong, ang inyong mga panghunahuna pagapahisalaagon gikan sa maminatud-nga anaa kang Cristo. [4] Kay kon siya nga moabut, magwali ug lain nga Jesus, nga wala namo igawali, o kon kamo makadawat lain nga espiritu, nga wala ninyo nadawat, o sa lain nga ebanghelyo, nga wala mo gidawat, mahimo mo man sa pagdala uban kaniya ... [13] Kay ang maong mga apostoles nga mini, mga magbubuhat nga malimbongon, nga nagatakuban sa ilang

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

kaugalingon ngadto sa mga apostoles ni Cristo. [MINI NGA APOSTOLES, MGA MINISTRO, UG MAMUMUO KINSA GAMITON SA NGALAN NI HESU-KRISTO UG PANGSANGYAW USA KA EBANGHELYO NGA ANG LAIN-LAING SA KASULATAN NAGAINGON] [14] Ug walay kahibulong; kay si Satanas sa iyang kaugalingon nga mausab ngadto sa usa ka anghel sa kahayag. [15] Busa dili dakung butang kong ang iyang mga ministro usab mausab ingon nga mga ministro sa pagkamatarung; kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat ... [RELIHIYON LIDER NGA MOSANGYAW KRISTO (SAYOP) APAN BULUHATON SA SATANAS KANG KINSA SILA NAHISAKOP (DILI DIYOS)]

[20] Kay ikaw mag-antos, kon ang usa ka tawo nga dad-on kamo ngadto sa pagkaulipon, kon ang usa ka tawo magalamoy kaninyo, kon ang usa ka tawo magakuha kaninyo, kon ang usa ka tawo nga magabayaw sa iyang kaugalingon, kong siya mosagpa kaninyo sa nawong ... [23] ministro ba sila ni Cristo? (Nagasulti ako ingon nga sa usa ka buang-buang), ako labi pa; sa mga paghago mas daghan, sa mga hampak sa ibabaw sa sukod, sa mga pagbilanggo mas subsob, sa mga kamatayon, sa kasagaran. [24] Sa mga Judio sa lima ka higayon, ako nakadawat ug kap-atan sa mga labud gawas sa usa. [25] Sa tulo ka higayon ako giposposan; makausa ako gibato, nakatolo nalunod ako, sa usa ka gabii ug usa ka adlaw nga didto ako sa lawod sa dagat [26] Sa panaw sa kanunay, sa mga katalagman sa mga suba, sa mga katalagman sa mga tulisan, sa katalagman gumikan sa akong mga katagilungsod, katalagman gumikan sa mga Gentil, katalagman sa siyudad, katalagman sa kamingawan, sa mga katalagman sa dagat, sa mga katalagman sa sa taliwala sa mga bakakon nga mga igsoon; [27] Sa kabudlay ug kahago, sa pagtan-aw sa kanunay, sa kagutom ug kauhaw, sa pagpuasa nakadaghan, sa katugnaw ug sa kahubo.

[28] Dugang sa mga butang nga anaa sa gawas, nga moabut kanako sa matag-adlaw, ang pag-atiman sa tanang mga iglesia. [29] Kinsa ba ang maluya, ug ako dili maluya? nga masilo, ug wala ako masuko? [30] Kon ako kinahanglan nga himaya, magahimaya ako sa mga butang mahatungod sa akong kaluyahon. [31] Ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga mao ang dalayegon sa walay katapusan, nahibalo nga ako wala magbakak. [32] Sa Damasco, ang gobernador nga ubos Aretas sa hari nga nagbantay sa siyudad sa Damasco uban sa usa ka bantay sa kuta, matinguhaon sa pagpadakop kanako: [33] Ug pinaagi sa usa ka bintana sa usa ka bukag gitonton ako sa paril, ug nakaikyas sa iyang mga kamot. (2 Corinto 11: 3-4, 13-15, 20, 23-33 KJV)

Daghan ang mga pagsulay ug mga kasakit nga si Pablo nakahibalag sa mga kamot sa dili-diyosnong mga tawo nga gipadala batok kaniya pinaagi sa Sinugo ni Satanas - sa dili Dios. Mga magtutuo giawhag ug gidasig pinaagi sa Kasulatan sa pagpuyo sama ni Pablo nga nakakaplag kalig-on sa Dios sa grasya ug sa Pakig-Ambitay, ingon man sa iyang Ministeryo sa uban. (14)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

1.8 PANGUTANA BAHIN DIYOS UG IYANG PULONG NAGKINAHANGLAN SA USA KA KASINGKASING ALANG SA KAMATUORAN UG KAISOG SA KAUSABAN

Aron Kasulatan nga nakasabut nga kini mao ang importante nga ang usa ka tawo mangutana mahitungod sa bisan unsa nga butang wala sila makasabut o makaila ug andam alang sa Dios sa mga tubag gikan sa Kasulatan ug sa pagpadayag gikan sa balaan nga espiritu sa sulod sa matag usa ug sa matag Magtutuo. Gusto sa Dios nga ikaw ug ako nga maluwas ug moabut ngadto sa kahibalo sa Ang Kamatuoran ug, sa ingon, ang mga pangutana gikan sa kasingkasing ug sa hunahuna mahitungod sa Dios ug sa Iyang Plano alang kanimo ug kanako kaayo gidawat sa Dios. Daghang mga pangutana na nga gihangyo sa mga tawo sama kang Abraham, Jonas, Job, si Pablo, ug sa uban bahin sa gugma sa Dios, sa plano, katuyoan, ug Kabubut-on alang sa mga indibidwal, mga grupo, mga nasud, sa kalibutan, sa uniberso, ug sa panahon sa iyang kaugalingon. Daghang mga tubag gikan sa Dios nga gidawat sa enquirers; sa daghan nga mga sa uban wala.

Ang mga tubag sa Dios sa mga tubag sa mga pangutana nga gisukna kaniya sa mga tawo diha sa Kasulatan nga managlahi gikan sa maaghop nga pagpasakop (kausa sa usa ka tawo nga nakasabut unsay miingon sa Dios) sa pagsalikway ug sa kagahi sa kasingkasing tungod kay ang usa ka tawo nga wala modawat sa giingon sa Dios. Sa panahon, ang Dios mapailubon sa mga tawo nga wala modawat sa Iyang tubag sa ilang mga pangutana ug sa ubang mga panahon gitugotan sa Diyos kanila sa pagtan-aw sa sangputanan sa ilang pagkawalay pagtuo ug pagduha-duha sa mensahe sa Diyos. Bisan ang atong mga pangutana ug kinabuhi sa wala pa ang Buhi nga Dios, ang Kasulatan nag-awhag sa matag tawo sa paglakaw nga mapainubsanon ug malomo uban sa Dios tungod kay Siya sa atong labing maayo nga interes sa kasingkasing ug gusto nga kita makatagamtam sa kinabuhi nga walay katapusan uban Kaniya. Sa higayon nga kita adunay usa ka tubag gikan sa Dios kini usahay nagkinahanglan kaaghop sa pagdawat sa Iyang tubag ug kaisog sa pag-usab sa bisan unsa nga sayop nga pagtuo nga tingali atong gihimo kaniadto.

Ang Bibliya nag-ingon nga ang maaghop magtotoo mapanalanginan uban sa mga ganti alang sa pagbaton sa kaisog sa pag-usab sa diha nga ang Dios mopadayag sa Iyang Kamatuoran diha sa Kasulatan ug sa mga pagpadayag - bisan kon ang usa ka tawo gikinahanglan sa pagpangutana pagpakaingon kaniadto gihimo mahitungod sa Dios, si Jesu-Kristo, ug ang Dios sa Kabubut-on alang sa ilang mga kinabuhi.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Adunay usa ka gidaghanon sa importante nga mga pangutana sa usa ka tawo nagkinahanglan nga mangayo gikan sa Kasulatan; ang pipila niini nga mga pangutana (ug mga tubag gikan sa Kasulatan) nga nabuhat diha sa ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ sama sa ba o dili sa Dios ug si Jesukristo mao ang mga sama nga tawo (ang uban nagtudlo nga sila mao ang mga sama nga tawo nga sa pipila ka matang sa ‘tulo-ka-sa-usa ka-pagka-Diyos’, nga Usa sa bahandi, ang, ug awtoridad) apan wala magtagad sa mga nag-unang mga kamatuoran nga ang Dios ug si Jesukristo adunay lahi-lahi nga mga kabubut-on, ingon man usab sa uban pang mga aspeto sa yano nga gipahayag sa Kasulatan nga naglakip sa:

- Si Jesu-Kristo nangutana sa Dios kon kini mahimo nga ang mangilngig nga tortyur ug kamatayon malikayan nga mao si Cristo Kabubut-on apan Siya gisumiter sa Iyang kaugalingon ngadto sa Kabubut-on sa Dios diha sa Tanaman sa Getsemani tungod kay si Cristo kanunay Dios sa Kabubut-on;
- Si Jesu-Kristo naghimo sa usa ka diyutay nga ubos sa mga anghel aron nga siya mamatay didto sa Krus, ug sa makausa siya mibayad sa bili alang sa atong mga sala, ang Dios nagbanhaw kang Cristo gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw. Oo, si Jesu-Kristo namatay; Ang Dios dili mamatay apan si Jesus Cristo mamatay;
- Sa higayon nga ang balaod natuman uban sa Iyang kamatayon ug paglubong, si Jesu-Kristo gibanhaw diha sa usa ka imortal nga lawas ug gibayaw ngadto sa langit human Siya mipakita ngadto sa daghang mga saksi sa ibabaw sa yuta. Human nga si Cristo gibanhaw ug gibayaw ngadto sa langit sa Dios naglingkod Cristo sa tuo nga bahin sa iyang kaugalingon nga trono ug gi-orden nga si Jesukristo simbahon ingon nga Dios. Si Jesu-Kristo karon adunay sa tanan nga mga gahum ug awtoridad sa Dios gawas sa Dios sa Iyang kaugalingon ug ang nagapangamuyo alang kanato sa atubangan sa trono sa Dios; (15)
- Sa higayon nga ang tanan nga mga kaaway ni Jesus-Kristo nga gidaug ngadto kang Kristo (naghimo sa Iyang ‘tumbanan’), ug sa kamatayon sa kataposan gilaglag, si Jesukristo pakusgon gikan sa Tuong Kamot posisyon nga gihatag sa Dios kaniya sa dihang si Kristo gidala ngadto sa langit;
- Si Jesus Cristo kinahanglan nga pakusgon gikan sa iyang mga kasamtangan nga posisyon sa Saktong Side sa Dios Trono aron ang Dios mahimong ‘tanang sa tanang’ nga kita sa tanan nga mas maayo nga makasabut sa diha nga ang Dios nagpadayag niini kanato sa umaabot nga; ug
- Si Jesu-Kristo, nga nailhan usab nga ‘Ang Kordero sa Dios’, sa ngadtongadto molingkod sa Iyang kaugalingong Trono sunod sa Dios sa Trono diha sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Basahon sa Pinadayag diin Cristo dili na pagpangamuyo alang kanato tungod kay kita mahimong 'ingon nga Siya mao ang'. (16)

Hangtud sa panahon nga kita makakita Kaniya nawong-sa-nawong ug masayud sama nga kita nailhan, ang Dios nagtawag kanato sa pagsiksik sa mga Kasulatan, pagsulay tawo miingon mahitungod sa Dios ug kang Kristo, ug pagkinabuhi nga dungganon sa sa grasya sa atubangan sa Ang Buhi nga Dios. (17)

Sa pagkinabuhi nga dungganon sa grasya sa atubangan sa Dios nagkinahanglan sa usa ka tawo sa paghunahuna ug prayoridad sa mga pulong ug mga sugo sa Dios nga iyang gihatag sa mga tawo sa ibabaw sa Balaan nga mga doktrina ug mga tradisyon sa mga tawo. Kini dili mao ang tinago nga nga ang matag usa kanato mao ang sayop ug mahimong madani sa kadaghanan panghunahuna nga, sa baylo, sagad mosangpot sa katalagman sama sa nasaksihan sa mga kasaysayan sa tawo. Tungod kay kita nga sayop sa nangagi nga atong kinahanglan nga susihon pag-usab sa atong mga pagtuo ug mga pag-usab sa atong panghunahuna sa pagsunod sa unsa ang Bibliya nagaingon kay sa mga opinyon sa mga tawo - bisan sa ilang mamiminaw, edukasyon, katungdanan, o kaaway sa Simbahan. Kini nga re-evaluation ug kausaban sa atong panghunahuna ug praktis mao ang ilabi na nga gikinahanglan sa diha nga kini nadiskobrehan nga ang maong kaniadto gihimo posisyon sa gipakita sa Kasulatan mosumpaki gideklarar sa Dios diha sa Bibliya.

Aron sa pagdiskobre sa kaniadto nga gihimo mga posisyon nga nagkinahanglan kausaban, kita kinahanglan nga mangutana sa mga pangutana mahitungod sa kon unsa kita maghunahuna mahitungod sa Dios, si Jesu-Kristo, ang kinabuhi, kamatayon, sa kahangturan - sa pagkatinuod sa tanang butang sa pagbuhat sa uban sa diin kita gikan, kinsa kita, ug sa diin kita gusto nga alang sa kahangturan. Sama sa kriminal ug sibil nga mga balaod sa tawhanong katilingban, sa pagkawalay alamag sa unsay gusto sa Dios kanato nga mahibalo dili depensa o rason - sa walay pagtagad sa kon kita makaila kanila o dili, ang Dios nagaingon nga ang tanan pagahukman sa atong tubag sa Dios sa Kamatuoran ug sa Iyang pagdapit sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Jesucristo. Ang maong usa ka pagbalik ngadto sa Kasulatan gikan sa sayop nga paagi nga magsugod uban sa mga mosunod nga mga pangutana ug mga tubag gikan sa Bibliya sa sunod Kapitulo.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAPITULO 2

PANGUTANA NGA KITA KINAHANGLAN MGA NANGUTANA PA NA

2.1 PANGITAA UG KAMO MAKAKAPLAG TUBAG GIKAN SA DIYOS

Daghang mga tawo ang nangita sa Dios apan lamang sa pipila nakakaplag kaniya; ang dalan mao ang tinuod nga pig-ot tungod kay lamang sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo nagdala sa usa ka tawo sa Dios. Ang mga tradisyon sa mga tawo nga anaa sa relihiyon dili dad-on sa usa ka tawo ngadto sa Dios ug sa gibadlong, gibadlong, ug gihagit sa panahon ug sa pag-usab sa Dios ug ni Jesukristo sa tibuok Kasulatan. Apan, ang kasingkasing-gibati ug bukas nga mga pangutana gikan sa sinserong mga tawo nga tinuod nga nangita sa Dios gitahod sa Dios ug, bisan sa mga pulong nga gigamit, o sa emosyon gibati, usa ka maaghop ug mapainubsanon nga tawo nga nakadungog ug giila sa Dios. Mga pangutana mitubag direkta sa Dios, si Jesu-Kristo, o sa Nasulat nga Pulong sa Dios, ingon man usab sa dili direkta pinaagi sa (napamatud) balaan nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios. Kini dili ikatingala nga gihatag nga ang Dios nagpahayag nga bisan kinsa gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung mapuno ug ang tanan nga nagapangita Ang Ginoo, samtang siya hikaplakan, dili maulawan.

[6] Bulahan sila nga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, kay sila pagabusgon. (Mateo 5: 6 KJV); [35] Ug si Jesus miingon kanila: Ako mao ang tinapay sa kinabuhi: siya nga moari kanako dili gutomon; ug siya nga mosalig kanako dili gayud uhawon. (Juan 6: 35 KJV); [5] Ug siya miingon kanila: Kinsa ba kaninyo ang may usa ka abyan, ug moadto kaniya sa tungang gabii, ug mag-ingon kaniya: Abyan, pahulama ako ug tolo ka tinapay; [6] Kay sa usa ka higala sa akong sa iyang panaw miabut kanako, ug ako adunay ikadulot bisan unsa sa atubangan niya? [7] Ug siya gikan sa sulod motubag, ug moingon: Dili mo ako pagsamokon; ang pultahan gikatrangkahan na ug ang akong mga bata ania na uban kanako sa higdaanan; Dili ako makabangon sa paghatag kanimo. [8] Ako moingon nganha kaninyo, bisan pa siya dili mobangon sa paghatag, tungod kay siya mao ang iyang higala, apan tungod sa iyang pagsigisiging hangyo siya mobangon ug mohatag kaniya sa ingon nga sa daghan sa iyang mga panginahanglan. [9] Ug ako nagaingon kaninyo: Pangayo, ug kini ihatag kaninyo; pangita, ug kamo makakaplag; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo. [10] Kay ang tanan nga magapangayo makadawat; ug siya nga nagapangita, makakaplag; ug ngadto kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. [11] Kon ang usa ka anak nga lalake mangayo sa tinapay sa bisan kinsa kaninyo nga usa ka amahan, mohatag ba siya kaniya ug usa ka bato? o kon siya mangayo og isda, siya alang sa usa ka isda sa paghatag kaniya ug usa ka bitin? [12] O kon siya mangayo og usa ka itlog, pagahatagan niya ug usa ka tanga? [13] Kon kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag sa mga maayong gasa sa inyong mga anak: unsa pa ang inyong Amahan nga langitnon magahatag sa Espiritu Santo sa mga managpangayo kaniya? (Lucas 11: 5-13 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[37] Ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan moduol kanako; ug siya nga moari kanako dili ko gayud isalikway. [WALAY USA KINSA DIYOS ANG GIHATAG SA JESUS KRISTO NGA GIPAPAHAWA SA] [38] Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa kaniya nga nagpadala kanako. [JESUS KRISTO MIANHI GIKAN SA LANGIT SA YUTA SA DILI BUHATON IYANG KAUGALINGONG KABUBUT-ON APAN DIYOS SA KABUBUT-ON] [39] Ug mao kini ang kabubut-on sa nagsugo kanako, nga sa tanan nga iyang gihatag kanako walay mawala, apan kinahanglan nga mabanhaw kini sa kaulahian nga adlaw. [TANAN KINSA DIYOS ANG GIHATAG SA JESUS KRISTO NGA GIPADAKO SA KINABUHI SA ‘KATAPUSANG ADLAW’ NI JESUKRISTO] [40] Ug mao kini ang kabubut-on sa nagpadala kanako, nga ang tanan nga makakita sa Anak, ug motoo kaniya, may kinabuhi nga walay katapusan, ug ako magabanhaw kaniya sa katapusan nga adlaw ... [44] Walay tawo nga makaduol kanako, gawas kong ang Amahan nga nagsugo kanako magadala kaniya; ug pagabanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. [MAGTOTOO MAWALA GIPATUNGHA UP GIKAN SA MGA PATAY SA SA ‘KATAPUSANG ADLAW’ NI JESUKRISTO] [45] Kini nahisulat diha sa mga manalagna, ug sila sa tanan nga tudloan sa Dios. Ang tagsatagsa nga nakadungog, ug nakakat-on sa Amahan, moanhi kanako. [MAGTOTOO MGA SILA NGA NADUNGOG UG NA MITUDLO SA DIYOS UG MGA MOABOT SA JESUKRISTO] (Juan 6: 37-40, 44-45 KJV)

[1] Ho, ang tagsatagsa nga ginauhaw, umari kamo sa mga tubig, ug siya nga walay salapi; moabut kaninyo, pumalit, ug kumaon; oo, umari kamo, palit ug vino ug gatas sa walay salapi ug sa walay bili. [2] Nganong magagasto kamo sa salapi alang niana nga dili tinapay? ug sa inyong pinangitaan alang niadtong dili motagbaw? sa masingkamuton gayud sa kanako, ug kan-a ninyo kana nga maayo, ug tugoti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. [3] Ikiling ang imong igdulungog ug umari kanako; patalinghug ug ang imong kalag mabuhi; ug ako magabuhat ug usa ka walay-katapusan nga tugon uban kaninyo, bisan pa ang matinumanon nga mga kalooy ni David ... [6] Pangitaa ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagnan, motawag kaninyo sa ibabaw niya samtang siya sa duol: [MAANAAY MOABOT PANAHEON KON KALUWASAN IPAHIGAYON DILI NA MANGIN ANAA SA MGA NANIMUYO SA YUTA (NGA ANG NGANONG KARON MAO ANG PANAHEON SA MOLIKA SA DIYOS PINAAGI JESUKRISTO)] [7] Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarung ang iyang mga hunahuna: ug pabalika siya ngadto sa GINOO, ug siya malooy kaniya; ug sa atong Dios, kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud. (Isaias 55: 1-3, 6-7 KJV)

Sa pagkaon sa kalan-on ug sa pag-inum sa tubig sa usa ka tawo nagkinahanglan sa labing menos usa ka lawas uban sa kapasidad sa pagdawat sa pagkaon ug sa tubig; sa pagkaon ug sa pag-inom sa espirituwal nga pagkaon nga gikan sa Dios nagkinahanglan og usa ka sinsero ug tinuod nga kasingkasing ug sa usa ka hunahuna nga gusto sa pagdawat sa komunikasyon gikan sa Dios sa Dios termino. Ang duha Dios ug si Jesukristo nagsaad sa pagtubag ug pun-on ang kahaw-ang ug kagutom sa matag tawo nga nagtawag sa ibabaw nila sumala sa gibutang sa Dios diha sa Kasulatan nga na naghatag sa daghan sa mga importante nga mga kamatuoran sa usa ka magtotoo kinahanglan nga masayud nga matuman ug bulahan sa niini nga

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

kalibutan ug sa mga katuigan nga moabut. Pasiunang sa matag pangutana nga walay katapusan nangutana sa Dios pinaagi sa usa ka gigutom nga kasingkasing anaa ang mga tubag sa Dios nga gisulat ngadto sa Kasulatan mahitungod sa Kinsa Siya ang ug unsa ang gusto sa Dios alang sa matag usa ug sa matag tawo nga mahimong framed sa mga Pangutana 2.2 ngadto sa 2.20.

2.2 NAHIBALO KA NGA DIYOS GUSTO TANAN ARON MALUWAS UG MOABOT SA KAHIBALO SA KAMATUORAN?

Ang Dios nagbuot nga walay usa ka tawo nga nawad-an sa sa kahangturan o sa walay alamag mahitungod sa Ang Kamatuoran nga adunay usa lamang ka Dios ug nga si Kristo Jesus mao ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo.

[3] Kay kini mao ang maayo ug pagakahimut-an sa panan-aw sa Dios nga atong Manluluwas; [4] Kinsa ang tanang mga tawo nga mangaluwas, ug nga makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. [5] Kay may usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus; [6] Kinsa ang naghatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, nga nagpamatuod sa gitagal nga panahon. (1 Timoteo 2: 3-6 KJV)

2.3 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO GIPILI SA PAGBUHAT SA DIYOS IPAHIGAYON INAY KAY SA IYANG KAUGALINGON KABUBUT-ON DIHA SA TANAMAN SA GETSEMANI?

[41] Ug siya mibulag kanila sa may usa ka salibay sa bato ang, ug siya miluhod, ug nag-ampo, [42] nagaingon, Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: bisan pa niana, dili ang akong kabubut-on, kondili ang imo, ang matuman. [DILI SI JESUS NI KRISTO KABUBUT-ON APAN DIYOS SA KABUBUT-ON] [43] Ug may mipakita nga usa ka anghel ngadto kaniya gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. [44] Ug sa usa ka kasakit siya nag-ampo nga mas mainiton gayud: ug ang iyang singot nanibug-ingon sa mga tinulo sa dugo, nga nagakatagak sa yuta. (Lucas 22: 41-44 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Si Jesu-Kristo GIPIILI sa pagbuhat sa Dios sa Kabubut-on ug dili sa iyang kaugalingon nga Kabubut-on (nga mao ang dili moadto sa Krus). Aron makahimo sa ingon, ‘Dili ang akong kabubut-on, kondili ang imo ang matuman’, kini mahimo nga miingon nga si Jesu-Cristo nga nakahukom (ug makahimo) sa DILI pagtuman sa Dios. Apan, tungod kay si Jesukristo nahigugma sa Dios, Siya kanunay nga ang Dios sa Kabubut-on. Adunay duha ka mga ‘pagbuot’ natala sa Kasulatan:

(1) Kabubut-on sa Dios ug (2) sa Kabubut-on ni Jesukristo.

2.4 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO NAHIMONG DIYOS BUGTONG ANAK HUMAN SA USA KA DUNA NASABTAN SA PANAHO?

[5] Busa si Cristo usab wala maghimaya sa iyang kaugalingon aron pagahimoon nga labawng sacerdote; apan siya nga miingon kaniya: Ikaw mao ang akong Anak, karong adlaw ako nahimong kaninyo. [SA NGA ADLAW JESUS KRISTO MAO ANAK SA DIYOS] (Hebreohanon 5: 5)

Adunay usa ka adlaw sa dihang si Jesu-Kristo mao ang ‘gipanganak’ sa Dios. Kini, busa, nga miingon nga sa wala pa kining adlaw, si Jesus-Kristo dili ‘gipanganak’ sa Dios.

2.5 NAHIBALO KA NGA DIYOS UG SI HESU-KRISTO MGA DUHA SA SINUGDANAN UG GIBUHAT SA YUTA UG ANG UNIBERSO?

[1] Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. [2] Ang mao nga diha sa sinugdanan uban sa Dios. [3] Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. [4] Diha kaniya ang kinabuhi; ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. [5] Ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit; ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya ... [9] nga mao ang matuod nga kahayag, nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga moanhi sa kalibutan. [10] siya sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala makaila kaniya. [JESUS KRISTO GIHIMO SA KALIBUTAN; SI JESUS KRISTO MAO SA KALIBUTAN; ANG KALIBOTAN WALA MAHIBALOAN JESU-KRISTO] [11] Siya mianhi sa iyang kaugalingon, ug sa iyang kaugalingon nga wala modawat kaniya. [12] Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga motuo sa iyang ngalan: [BISAN KINSA NAKADAWAT JESUS KRISTO ANG GIHATAG GAHUM NGA MAHIMONG ANAK SA DIOS; TANAN NGA

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

NAGATOO SA NGALAN NI HESU-KRISTO ANG GIHATAG GAHUM NGA MAHIMONG ANAK SA DIOS]

[13] nga natawo, dili sa dugo, ni sa kabubut-on sa unod, bisan sa kabubut-on sa tawo, kondili sa Dios. [14] Ug ang Pulong nahimong unod, ug nagpuyo sa taliwala kanato, (ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak sa Amahan,) nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. **[SA PULONG SA DIYOS ANG GIHIMO SA BUHI UNOD NGA ANG SI JESUKRISTO KINSA DUNAY HIMAYA SA BUGTONG SA DIYOS]** [15] Si Juan nagapamatuod mahitungod kaniya, ug misinggit nga nagaingon: Kini mao siya nga tungod kaniya ako misulti, Siya nga moanhi sunod kanako magauna kanako, kay siya una kanako. [16] Ug sa iyang pagkapuno adunay tanan nga atong nadawat, ug sa gracia tungod sa gracia. [17] Kay ang Kasugoan gihatag pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabut pinaagi kang Jesu-Cristo. [18] Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon: ang bugtong Anak, nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. **[JESUS KRISTO ANG GIPAHAYAG DIOS SA KALIBUTAN; SI JESUS KRISTO ANG SA SABAKAN SA DIYOS]** (Juan 1: 1-5, 9-18 KJV)

Si Jesu-Kristo didto sa sinugdanan ug gitawag, ‘Ang Pulong sa Diyos’ ug ‘sa Dios’. Siya usab nagpuyo taliwala sa mga tawo ug mga babaye, ug gihatag sa grasya ug sa kamatuoran ngadto sa kalibutan. Si Jesukristo mao ang Bugtong Anak sa Dios nga anaa sa sabakan sa Iyang Amahan, ang Dios, sa Kinsa si Jesu-Kristo nga gipahayag ngadto sa kalibutan. Si Jesu-Kristo mao ang gitawag nga, ‘Ang Buhi nga Pulong’ ug, ‘Ang Pulong sa Diyos’. Busa, kini mahimong nag-ingon nga tungod kay si Jesukristo mao gipahayag (ug mipahayag) sa Dios Kasingkasing ug Gugma nga Siya dili mabulag gikan sa Ang Pulong sa Dios tungod sa Iyang gugma ug pagkamasulundon ngadto sa Dios; Kristo mao ang ‘Ang Buhi nga Pulong’.

Ni Kristo ug sa pagkaanaa sa kinabuhi uban sa Dios sa wala pa, sa panahon sa, ug human sa Paglalang nagpresentar walay mga hagit sa lohikal panghunahuna sa diha nga ang Basahon sa Genesis masabtan ug mitoo. Unsa perplexes sa hunahuna, bisan pa niana, mao ang kadako sa ingon nga sa usa Ang pag-anhi sa yuta diha sa dagway sa usa ka bata nga dili lamang natawo gikan sa usa ka ulay sa iyang kaugalingon apan sa pagkatinuod gisumiter nga mamatay didto sa Krus alang sa mga kaliwatan sa tawo nga Iyang gibuhat sa Dios diha sa Sugod.

[1] Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. [2] Ang mao nga diha sa sinugdanan uban sa Dios. [3] Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. [4] Diha kaniya ang kinabuhi; ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. [5] Ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit; ug ang kangitngitan wala makabuntog. [6] Dihay usa ka tawo nga gipadala gikan sa Dios, kansang ngalan mao si Juan. [7] Ang mao nga miabut alang sa usa ka saksi, aron sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

pagpamatuod sa Kahayag nga ang tanan nga mga tawo pinaagi kaniya unta motoo. [8] Siya dili mao ang kahayag, apan gipadala aron sa pagsaksi sa kahayag. [9] nga mao ang matuod nga kahayag, nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga moanhi sa kalibutan. [10] siya sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala makaila kaniya. [11] Siya mianhi sa iyang kaugalingon, ug sa iyang kaugalingon nga wala modawat kaniya. [12] Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga motuo sa iyang ngalan: [13] nga natawo, dili sa dugo, bisan sa kabubut-on sa unod, ni sa kabubut-on sa tawo, kondili sa Dios. [14] Ug ang Pulong nahimong unod, ug nagpuyo sa taliwala kanato, (ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak sa Amahan,) nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. [15] Si Juan nagapamatuod mahitungod kaniya, ug misinggit nga nagaingon: Kini mao siya nga tungod kaniya ako misulti, Siya nga moanhi sunod kanako magauga kanako, kay siya una kanako. [16] Ug sa iyang pagkapuno adunay tanan nga atong nadawat, ug sa gracia tungod sa gracia. [17] Kay ang Kasugoan gihatag pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabut pinaagi kang Jesu-Cristo. [18] Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon: ang bugtong Anak, nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. (Juan 1: 1-18 KJV)

2.6 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO, DAAN NANG HINGBALOAN WALA PA ANG PUNDASYON SA KALIBUTAN?

[19] Apan uban sa mga bililhon nga dugo ni Cristo, ingon sa usa ka nating carnero nga walay ikasaway ug walay mansa: [20] Nga sa pagkamatuod, daan nang hingbaloan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon, tungod kaninyo, [SI HESU-KRISTO, DAAN NANG HINGBALOAN WALA PA ANG PUNDASYON SA KALIBUTAN; SI HESU-KRISTO ANG GIPAKITA KANATO NIINING KATAPUSAN PANAHOON] (1 Pedro 1: 19-20 KJV)

2.7 NAHIBALO KA BA NGA DIYOS GIHIMO JESUS JEHOVA UG KRISTO?

[36] Busa ang tanang mga balay sa Israel mahibalo sa matuod, nga ang gibuhat sa Dios ang sama nga si Jesus, nga inyong gilansang sa krus, nga Ginoo ug Cristo. [DIOS GIHIMO JESUS JEHOVA UG KRISTO] (Buhat 2: 36 KJV)

2.8 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO NAKAT-ONAN PAGTUMAN PINAAGI PAG-ANTOS, GIHIMO HINGPIT, UG NAHIMONG ANG AWTOR NGA SA DAYON KALUWASAN?

[5] Busa si Cristo usab wala maghimaya sa iyang kaugalingon aron pagahimoon nga labawng sacerdote; apan siya nga miingon kaniya: Ikaw mao ang akong Anak, karong adlaw ako nahimong kaninyo. [SA DUNA ADLAW DIYOS MIINGON KANG JESUS KRISTO NGA DIYOS MAY ANAK JESU-KRISTO] [6] Samtang siya miingon usab sa laing dapit, Ikaw sacerdote sa walay katapusan sunod sa laray ni Melchisedec. [DIYOS GITAWAG SI JESUS KRISTO USA KA PARI HUMAN SA LARAY NI MELQUISEDEC] [7] Nga sa mga adlaw sa iyang unod, sa nakahalad ug mga pag-ampo ug mga pagpangamuyo, uban ang makusog nga pagbakho ug mga luha ngadto kaniya nga nakahimo sa sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon, ug siya gidungog tungod sa iyang diosnong kahadlok [SI JESUS MISINGGIT PAG-AMPO UG PAGPANGAMUYO SA DIYOS KINSA MAO MAKAHIMO SA PAGLUWAS GIKAN KANIYA KAMATAYON]

[8] bisan tuod siya usa ka Anak, siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantus; [9] Ug sa nahimo siyang hingpit, siya nahimong tuboran sa dayon nga kaluwasan alang sa tanang magasugot kaniya, [JESUS KRISTO NAKAT-ONAN PINAAGI SA IYANG PAGTUMAN PAG-ANTOS; SI HESU-KRISTO ANG GIHIMO PERPEKTO; SI JESUKRISTO NAHIMONG ANG AUTHOR SA WALAY KATAPUSAN KALUWASAN SA TANANG MATINUMANON KANIYA] [10] Gitawag sa Dios sa usa ka labawng sacerdote sumala sa laray ni Melchisedec. [DIYOS GITAWAG SI HESU-KRISTO USA KA HATAAS SASERDOTE HUMAN SA LARAY NI MELQUISEDEC] (Hebreohanon 5: 5-10 KJV)

2.9 NAHIBALO KA NGA SI HESU-KRISTO MAO PAGPALAMBO HUMAN GIHATAG NIYA ANG IYANG KINABUHI SA KRUS UG GIPADAKO SA DIYOS SA KINABUHI WALAY KATAPUSAN?

[3] Kinsa nga sa kahayag sa iyang himaya, ug ang dagway sa iyang tawo, ug sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahum, sa diha nga siya sa iyang kaugalingon sa paghinlo sa atong mga sala, milingkod sa toong kamot sa Halangdon sa kahitas. [HUMAN KRISTO MGA SALA SIYA MILINGKOD SA DIYOS TOO] (Hebreohanon 1: 3 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

2.10 NAHIBALO KA NGA GIHATAG HIMAYA SA JESUKRISTO HUMAN DIYOS GIPADAKO KANIYA GIKAN SA MGA PATAY?

[21] Nga pinaagi kaniya, kamo mga magtotoo sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, ug mihatag kaniya sa himaya; nga ang inyong hugot nga pagtuo ug paglaum diha sa Dios. [DIYOS GIBANHAW SA KRISTO NGA SA NAMATAY UG GIHATAG JESUS KRISTO HIMAYA] (1 Pedro 1: 21 KJV)

Kini, busa, nga miingon nga sa wala pa ang Dios nagbanhaw kang Jesus Cristo gikan sa mga patay, si Kristo wala makabaton sa himaya Siya karon malingaw.

2.11 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO ANG GIHIMO USA KA GAMAY MOUBOS KAY MGA ANGHEL SO NGA SIYA NGA MAMATAY?

[9] Apan atong makita nga si Jesus, nga naghimo sa usa ka diyutay nga ubos sa mga anghel sa pag-antos sa kamatayon, gipurongpurongan sa himaya ug kadunggan; nga siya pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw sa kamatayon alang sa matag tawo. [JESUS KRISTO GIHIMO USA KA GAMAY MOUBOS SO NGA SIYA NGA MAMATAY ALANG KANIMO UG KANAKO] [10] Kay kaniya, alang kang kinsa ang tanang mga butang, ug pinaagi kang kinsa ang sa tanan nga mga butang, sa pagdala ug daghang mga anak ngadto sa himaya, aron sa paghimo sa capitan sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antus nga hingpit. [11] Kay siya nga nagabalaan ug sila nga ginabalaan, tanan sila usa: tungod niana nga hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsoon. [JESUS KRISTO UG ANG TANAN MAGTOTOO SA USA] (Hebreohanon 2: 9-11 KJV)

Dili lamang si Jesu-Kristo ‘nga gihimo’ usa ka gamay nga ubos nga mamatay alang kanato apan si Jesus-Kristo ug mga magtotoo mao ang tanan sa usa ka. Mao ba kini ang susama sa uban nga mga bersikulo mahitungod sa Dios ug ni Jesukristo nga ‘USA’ ug ang Dios diha kang Cristo sa mo diin kini nag-ingon: [27] an sa Dios ang pagpaila kong daw unsa ang pagkadato sa himaya niining tinago sa taliwala sa mga Gentil; nga mao si Cristo diha kaninyo, ang paglaum sa himaya; (Colosas 1: 27 KJV)?

2.12 NAHIBALO KA BA NGA DIYOS DILI MAMATAY?

[8] Ug ang upat ka mga binuhat nga buhi ang tagsatagsa kanila may unom ka pako; ug sila nangapuno sa mga mata sa sulod: ug sila walay pahulay sa adlaw ug sa gabii, sa pag-ingon: Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios, ang Makagagahum, ang mao kaniadto, ug karon, ug ang moanhi. [9] Ug sa diha nga kadtong mga binuhat nga buhi magahimaya, ug magatahud, ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

magapasalamat kaniya nga nagalingkod sa trono, kaniya nga buhi sa walay katapusan ug walay katapusan, [DIYOS KINABUHI WALAY KATAPUSAN UG KANUNAY] [10] Ang kaluhaan ug upat ka mga anciano mohapa sa atubangan niadtong nagalingkod sa ibabaw sa trono, ug magasimba kaniya nga buhi sa walay katapusan ug sa walay katapusan, ug isalibay ang ilang mga purongpurong sa atubangan sa trono, nga nagaingon: [DIYOS KINABUHI WALAY KATAPUSAN UG KANUNAY] [11] Ikaw ikaw takus, Oh Ginoo, sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahum, kay ikaw gibuhat sa tanan nga mga butang, ug tungod sa imong kabubut-on nangahimo sila ug gipamuhat. (Pinadayag 4: 8-11 KJV)

2.13 NAHIBALO KA NGA JESUS KRISTO NAMATAY?

[5] Ug ang paglaum naghimo wala maulaw; kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. [6] Kay sa diha nga kita pa nga walay kusog, sa gitagal nga panahon si Cristo nagpakamatay alang sa mga dili diosnon ... [8] Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, nga, samtang kita mga makasasala pa, si Cristo namatay alang kanato. [9] Daghan na man kita karon pinaagi sa iyang dugo, kita maluwas gikan sa kaligutgut sa Dios pinaagi kaniya. (Roma 5: 5-6, 8-9 KJV); [4] Busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa bunyag ngadto sa kamatayon: aron nga sama kang Cristo nga gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. [JESUS KRISTO GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY SA DIYOS]

[5] Kay kon kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita usab diha sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw: [6] Sa hingbaloan kini, nga ang atong tawo nga daan gilansang sa cruz uban kaniya, aron ang lawas sa sala nga gilaglag, nga sukad karon kita dili mag-alagad sa sala. [7] Kay siya nga patay na nakagawas na gikan sa sala. [8] Karon kon kita patay uban kang Cristo, kita nagatoo nga mabuhi usab kita uban kaniya: [9] nga si Cristo nga gibanhaw gikan sa mga patay dili na mamatay; ang kamatayon wala nay kagahum batok kaniya. [JESUS KRISTO LAMANG MAMATAY HIGAYON; KAMATAYON MAY TERITORYO SA KRISTO APAN KARON WALA NAY] [10] Kay sa nga siya namatay, siya namatay ngadto sa sala sa makausa: apan sa nga siya buhi, siya nagpuyo ngadto sa Dios. [JESUS KRISTO MAO PATAY; SI JESUS KRISTO ANG KARON BUHI] (Roma 6: 4-10 KJV); [33] Kinsa ang makagsumbong sa katungdanan sa pagbantay sa mga pinili sa Dios? Kini mao ang Dios nga ang nagapamatarung. [34] Kinsa siya nga nagahukom sa silot? Kini mao ang Cristo nga namatay, oo hinoon, nga nabanhaw pag-usab, nga mao pa gani sa tuo nga kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo alang kanato. [SI JESUS KRISTO NAMATAY; SI JESUS KRISTO NANGAHIMUGSO GIKAN SA MGA PATAY; SI HESU-KRISTO ANG SA TUO KAMOT SA DIYOS; SI HESU-KRISTO MIHIMO OG PANGAMUYO ALANG KANATO] (Roma 8: 33-34 KJV)

[8] Kay kong kita buhi, nagakinabuhi kita alang sa Ginoo; ug kon kita mamatay, mamatay kita alang sa Ginoo; busa kong kita buhi, kun mamatay, iya kita sa Ginoo. [9] Kay si Kristo namatay, ug mibangon, ug nabuhi pag-usab, aron siya mahimong Ginoo sa mga patay ug sa mga buhi. [JESUS KRISTO NAMATAY, NANGAHIMUGSO, NABUHI SO NGA SIYA BASIN MAHIMONG JEHOVA SA PATAY UG BUHI] [10] Apan nganong nagahukom ka sa imong

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

igsoon nga lalake? o nganong ikaw sa sa sa bisan unsa sa imong igsoon nga lalake? kay kita ang tanan mobarug sa atubangan sa hukmanan ni Kristo. [TANAN ANG BAROG SA WALA PA ANG PAGHUKOM TRONO NI JESUKRISTO] [11] Kay kini nahisulat, Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko, ug ang tanang dila magasugid sa Dios. [MATAG TUHOD MOLUHOD SA JEHOVA; TANAN ANG ISUGID UG TUNGOD SA DIYOS] [12] ingon niana ang matag-usa kanato magahatag ug husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. (Roma 14: 8-12 KJV)

[1] Labut pa, mga igsoon, ako mopahayag nganha kaninyo sa Maayong Balita nga giwali ko kaninyo, nga inyong nadawat, ug nga kamo mobarug; [2] Pinaagi niini kamo ginaluwas kon ikaw maghupot sa sa handumanan sa unsa nga giwali ko kaninyo, gawas kong kamo mingtoo nga walay pulos. [3] Kay gihatag ko kaninyo una sa tanan nga ang akong nadawat usab, nga si Cristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan; [JESUS KRISTO NAMATAY ALANG SA ATONG SALA] [4] Ug nga gilubong siya, ug nga siya mibangon pag-usab sa ikatolo ka adlaw, sumala sa mga kasulatan. (1 Corinto 15: 1-4 KJV); [9] Kay ang Dios wala magapahamutang kanato alang sa kapungot, apan sa pag-angkon sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo, [10] nga namatay alang kanato, aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog, kita mabuhi uban kaniya. [SI HESU-KRISTO NAMATAY ALANG KANATO SO NGA KITA KINAHANGLAN MABUHI UBAN KANIYA] (1 Tesalonica 5: 9-10 KJV)

2.14 NAHIBALO KA BA NGA SI HESU-KRISTO MILINGKOD SA TUO KILIRAN SA DIYOS TRONO APAN DILI SA DIYOS TRONO HUMAN SIYA MABANHAW UG MIKAYAB SA LANGIT?

[1] Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, Lumingkod ka sa akong toong kamot, Hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway sa imong tiil. [JESUS KRISTO NAGALINGKOD SA TOO SA DIYOS HANGTUD NI KRISTO KAAWAY NGA GIHIMO IYANG TUMBANAN SA TIIL] [2] Ang Ginoo ipadala ang sungkod sa inyong mga kalig-on gikan sa Sion: Magahari kanimo sa taliwala sa imong mga kaaway. (Salmo 110: 1-2 KJV)

Human sa mga kaaway ni Kristo gihimo sa iyang tumbanan sa tiil (hingpit nga gipailalom sa Jesus Kristo) Kristo dili molingkod sa Sakto nga Kamot sa Dios. Sa Kasulatan ug tawhanong batasan, ang tawo nga nag-okupar sa mga kamot nga too nga kiliran sa usa ka trono mao ang Ikaduhang sa Charge sa bisan unsa nga ang trono nagdumala. Kini mahimong ingon nga ang Bise Presidente sa usa ka nasud o kompanya adunay awtoridad sa paghimo ug ipakanaug desisyon sa pagkawala sa Usa kinsa mao ang Presidente; nga mao ang tinuod nga mahitungod sa harianon ug sa militar nga protocol. Ang tuo nga kamot nga kiliran mao usab nagpaila sa pabor ug panalangin sa lahi sa sa wala nga kamot nga bahin nga mao ang dili ingon sa prestihiyosong ingon sa too nga kiliran.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[44] Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, Lumingkod ka sa akong too, hangtud nga ikabutang ko ang imong mga kaaway sa imong tiil? [JESUS KRISTO NAGALINGKOD SA TOO SA DIYOS HANGTUD NI KRISTO KAAWAY NGA GIHIMO IYANG TUMBANAN SA TIIL] (Mateo 22: 44 KJV); [36] Kay si David sa iyang kaugalingon miingon pinaagi sa Espiritu Santo, Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, Lumingkod ka sa akong too, hangtud nga ako ang imong mga kaaway sa imong tiil. [JESUS KRISTO NAGALINGKOD SA TOO SA DIYOS HANGTUD NI KRISTO KAAWAY ANG GIHIMO IYANG TUMBANAN] (Marcos 12: 36 KJV); [42] Ug si David sa iyang kaugalingon miingon sa basahon sa mga Salmo, Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, Lumingkod ka sa akong toong kamot, [43] Hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway sa imong tiil. [JESUS KRISTO NAGALINGKOD SA TOO SA DIYOS HANGTUD NI KRISTO KAAWAY NGA GIHIMO IYANG TUMBANAN SA TIIL] (Lucas 20: 42-43 KJV); [34] Kay si David dili mao ang misaka sa langit: apan siya miingon sa iyang kaugalingon, Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, Lumingkod ka sa akong toong kamot, [35] Hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway sa imong tiil. [JESUS KRISTO NAGALINGKOD SA TOO SA DIYOS HANGTUD NI KRISTO KAAWAY NGA GIHIMO IYANG TUMBANAN SA TIIL] (Buhat 2: 34-35 KJV); [13] Apan kinsa sa mga manolonda siya sa bisan unsa nga panahon: Lumingkod ka sa akong toong kamot, Hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway sa imong tiil? [JESUS KRISTO NAGALINGKOD SA TOO SA DIYOS HANGTUD NI KRISTO KAAWAY NGA GIHIMO IYANG TUMBANAN SA TIIL] (Hebreohanon 1: 13 KJV).

Kini mao ang makapaikag nga timan-nga, samtang ang kadaghanan sa mga bersikulo diha sa Kasulatan sa pagpahayag kang Cristo Jesus nga magalingkod SA sa Tuong Kamot sa Dios Trono, adunay mga pipila ka mga asoy nga nagpakita Cristo PAGBARUG sa Tuo nga Kamot sa Trono sa Dios. Ang maong mga kausaban diha kang Cristo sa baruganan sa relasyon ngadto sa Ang Trono sa Dios nagpakita sa lain-laing mga gimbuhaton ni Kristo sa relasyon sa unsa ang nahitabo, o kinahanglan nga nahitabo, sa mga tawo ug mga hitabo sa usa ka partikular nga panahon sa panahon. Bisang rason ngano nga atong makita kang Kristo naglingkod o nga nagtindog sa toong kamot sa Dios sa Trono, kini igo na nga mahibalo nga ang Kasulatan balik-balik nga nagpahayag nga si Jesu-Kristo nagpadayon nga aktibo nga nalambigit sa Plano sa Dios ug mao ang kaayo matinagdanon sa unsa ang nahitabo diha sa matag usa sa sa atong mga kinabuhi.

[23] Kaniya, nga gitugyan pinaagi sa dili mabalhin nga pagbulot ug daang-pagkahibalo sa Dios, inyong gidakop, ug pinaagi sa mga kamot sa tawong gilansang sa krus ug gipatay: [24] Kinsa gibanhaw sa Dios, sa gikuha sa mga kasakit sa kamatayon: tungod kay kini dili sa mahimo nga siya kinahanglan nga gipahigayon sa niini ... [30] Busa ingon nga usa ka manalagna, ug nasayud nga ang Dios nanumpa sa usa ka panumpa ngadto kaniya, nga sa bunga sa iyang mga bat-ang, sumala sa unod, nga siya sa pagbangon sa Cristo aron sa paglingkod sa iyang mga trono; [JESUS KRISTO GUSTO MAHIMONG GIPATUNGA SA MOLINGKOD SA IYANG TRONO] (18) [31] Siya sa pagkakita niini sa wala pa misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Cristo, nga ang iyang kalag wala biyai didto sa Hades, ni ang iyang unod makakita sa pagkadunot. [GREGONG: ANG LUBNGANAN] [32] Kini Jesus gibanhaw sa Dios, nga kita tanan mga saksi. [33] Busa sa toong kamot sa Dios gibayaw, ug sa nakadawat sa Amahan sa saad

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

sa Espiritu Santo, siya mibubo niining, nga imong nakita ug nadungog karon. [34] Kay si David dili mao ang misaka sa langit : apan siya miingon sa iyang kaugalingon, Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, Lumingkod ka sa akong toong kamot, [35] Hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan. (Buhat 2: 23-24, 30-35 KJV)

2.15 NAHIBALO KA JESUS KRISTO ANG UNANG TAWO NGA GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY UG NGA KAMATAYON ANG KATAPUSANG KAAWAY SA NAKALAHUTAY PA KRISTO KAMOT BALIK SA DIYOS TANAN ANG GAHUM UG AWTORIDAD GIHATAG SA DIYOS NGADTO KRISTO?

[20] Apan karon si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay, ug mahimong ang unang mga bunga kanila nga mga nangatulog. [JESUS KRISTO ANG UNANG TAWO NGA GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY] [21] Kay sa tawo miabut ang kamatayon, tungod sa tawo miabut usab sa pagkabanhaw sa mga patay. [22] Kay ingon nga diha kang Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang Kristo ang tanan mangabuhi. [23] Apan ang tagsatagsa ka tawo sa iyang kaugalingon nga pagkasunodsunod: si Cristo ang unang bunga; sa human niini sila nga mga iya ni Cristo sa iyang pag-anhi. [SI JESUS KRISTO ANG UNANG TAWO NGA GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY; MAGTOTOO GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY DIHANG KRISTO MOABUT PAGBALIK] [24] Ug moabut ang katapusan, sa diha nga siya mitugyan sa gingharian ngadto sa Dios, gani ang Amahan; sa diha nga siya na niya ang tanang pamunoan, ug ang tanang pagbulot-an ug gahum. [JESUS KRISTO NAGHATOD ANG GINGHARIAN SA DIYOS]

[25] Kay kinahanglan nga siya maghari, hangtud nga ang tanan nga mga kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil. [26] Ang katapusan nga kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. [JESUS KRISTO NAGAHARI HANGTUD KAMATAYON ANG NAKALAHUTAY] [27] Kay siya gibutang sa tanan nga mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil. Apan sa diha nga siya miingon nga ang tanan nga mga butang sa ilalum kaniya, mahayag nga wala ilakip, nga wala sa tanang mga butang sa ilalum niya. [TANAN UG TANAN ANG TOPIKO SA JESUKRISTO KON DIYOS NGA GIHATAG KRISTO KINING AWTORIDAD] [28] Ug sa diha nga ang tanan nga mga butang masakup na niya, unya usab ang Anak sa iyang kaugalingon nga moalagad ngadto kaniya nga sa tanang mga butang ilalum kaniya, aron ang Dios mamao ang tanan sa tanan. [JESUS KRISTO MAHIMONG TOPIKO SA DIOS KON TANAN UG TANAN NAHISAKUP SA KANIYA] (1 Mga Taga-Corinto 15: 20-28 KJV)

Tanan ug ang tanan mao ang ipaalagad sa Jesus-Kristo gawas sa Dios; Kristo sa Iyang kaugalingon magpasakop pag-usab ngadto sa Dios sa makausa sa tanan ug ang tanan nahisakup sa Jesus-Kristo.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

2.16 NAHIBALO KA NGA DUNAY MOABOT SA USA KA PUNTO SA PANAHOON SA DIHANG SI HESU-KRISTO KAMOT BALIK SA DIYOS TANAN ANG GAHUM UG AWTORIDAD GIHATAG SA DIYOS NGADTO KRISTO?

Tan-awa 2.15 Labaw sa.

2.17 NAHIBALO KA NGA SI HESU-KRISTO DILI NAHIBALO SA ADLAW O TAKNA SA DIHANG SIYA MAHIMONG NAGPADALA BALIK SA YUTA SA DIYOS?

[25] Ug ang mga bitoon sa langit mahulog, ug ang mga kagamhanan nga atua sa mga langit, mangagabut. [26] Ug unya makita nila ang Anak sa tawo nga moanhi sa mga panganod uban sa dakong gahom ug himaya. [27] Ug unya pagasugoon niya ang mga manolonda, ug pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka mga hangin, gikan sa kinalay-ang bahin sa yuta sa mga kinalay bahin sa langit. [28] Karon makakat-on sa usa ka sambingay sa kahoy nga higuera; Sa diha nga ang iyang sanga linghod pa, ug nagabutang sa iyang mga dahon, hingbaloan ninyo nga ang ting-init haduol na: [29] Busa kamo sa sama nga paagi, sa diha nga kamo makakita niini nga mga butang mahinabo, hibaloi nga kini duol na, gani diha sa mga pultahan. [30] Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga kini nga kaliwatan dili molabay hangtud nga ang tanan niini nga mga butang nga pagabuhaton. [31] Ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. [32] Apan niana nga adlaw ug niana nga takna walay tawo nga nasayud sa, wala, bisan ang mga anghel nga anaa sa langit, bisan ang Anak, kondili ang Amahan. [JESUS KRISTO DILI NAHIBALO SA ADLAW O TAKNA SA NIINI PANGHITABO - BUGTONG DIYOS NAHIBALO KON SIYA IPADALA IYANG ANAK SA YUTA PAG-USAB] [33] Patalinghug kamo, managtukaw, ug manag-ampo; kay ikaw wala masayud sa diha nga ang panahon. [34] Kay ang Anak sa tawo mao ang sama sa usa ka tawo nga sa usa ka halayo nga panaw, kinsa mibiya sa iyang balay, ug kagahum ngadto sa iyang mga ulipon, ug sa tagsatagsa ka tawo sa iyang buluhaton, ug nagsugo sa magbalantay sa ganghaan sa pagbantay. [35] Alimahan kamo: kay kamo wala masayud sa diha nga ang agalon sa balay moabut, sa hapon, o sa tungang gabii, o sa manok sa sunoy, o sa kabuntagon: [36] Tingali unya sa pag-abut niya sa kalit hingkaplagaan kamo nga mangatulog. [37] Ug ang akong ginaingon kaninyo ginaingon ko sa tanan: Pagtukaw kamo. (Marcos 13: 25-37 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

2.18 NAHIBALO KA BA SI JESUS KRISTO ANG GITAWAG USAB, 'ANG KATAPUSAN ADAM' UG ANG IKADUHANG TAWO KINSA 'ANG JEHOVA GIKAN SA LANGIT' UG NGA SIYA GIHIMO USA NGA MAKAPABASKUG ESPIRITU?

[42] Mao man usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Ginapugas sa pagkadunot; ginabanhaw sa pagka-dilimadunoton: [43] Kini gipugas sa kaulawan; ginabanhaw sa himaya; ginapugas sa kahuyang; ginabanhaw sa gahum: [44] Kini gipugas sa usa ka kinaiyanhon nga lawas; kini ang usa ka espirituhanon nga lawas. Adunay usa ka natural nga lawas, ug adunay usa ka espirituhanon nga lawas. [45] Ug mao kini ang nahasulat: Ang nahauna nga tawo nga si Adan gibuhat nga usa ka buhi nga kalag; ang katapusan nga Adam, usa ka espiritu nga maghahatag sa kinabuhi. [**JESU-KRISTO ANG GITAWAG SA KATAPUSANG ADAN UG GIHIMO USA NGA MAKAPABASKUG ESPIRITU**] [46] Apan ang nahauna dili mao ang espirituhanon, kondili ang lawasnon; ug sa human niini ang espirituhanon. [47] Ang una nga tawo gikan sa yuta, yutan-on; ang ikaduha nga tawo mao ang Ginoo gikan sa langit. [**JESUS KRISTO ANG IKADUHANG TAWO KINSA ANG JEHOVA GIKAN SA LANGIT**] [48] Ingon nga ang yutan-on, mao usab sila nga mga yutan-on; ug ang mga langitnon, mao usab sila nga mga langitnon. [49] Ug ingon nga gidala nato ang dagway sa yutan-on, kita usab ang dagway sa langitnon. [**MAGTOTOO USAB ANG LARAWAN SA LANGITNONG**] (1 Corinto 15: 42-49 KJV)

2.19 NAHIBALO KA JESUS KRISTO ANG TAWO NGA NAGPATALIWALA TALI DIYOS UG TAWO?

[4] Kinsa ang tanang mga tawo nga mangaluwas, ug nga makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. [5] Kay may usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus; [**JESUS KRISTO ANG TAWO NGA NAGPATALIWALA TALI DIYOS UG TAWO**] [6] Kinsa ang naghatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, nga nagpamatuod sa tukma nga panahon. (1 Timoteo 2: 4-6 KJV)

Usa sa nag-unang gimbuhaton ni Kristo mao ang sa husay tali sa Dios ug sa mga tawo nga dili nga gidala sa tingub sa gawas sa buhat ug katumanan ni Cristo Jesus pinaagi sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

2.20 NAHIBALO KA BA SI JESUS KRISTO ANG GITAWAG USAB, 'ANG NATING KARNERO SA DIYOS' UG DUNAY USA KA TRONO SA DIYOS UG ANG NATING KARNERO SA UMAABOT?

[1] Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero ... [3] Ug moabut ang dili na tunglo: apan ang trono sa Dios ug sa Cordero, anaa niini; ug ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. (Pinadayag 22: 1, 3)

Si Jesus Cristo kinahanglan nga pakusgon gikan sa iyang mga kasamtangan nga posisyon sa Sakto nga Side sa Dios Trono aron ang Dios mahimong 'tanang sa tanang' nga kitang tanang makasabot sa diha nga ang Dios nagpadayag niini kanato sa umaabot. Ni Jesu-Kristo kasamtangan posisyon sa Husto Side sa Dios naglakip sa pagpangamuyo alang kanato sa atubangan sa Trono sa Dios. Apan, sa umaabot nga sa papel ni Jesu-Kristo, nga nailhan usab nga 'Ang Kordero sa Dios', dili na magkinahanglan sa pagpangamuyo alang kanato tungod kay kita mahimong 'ingon nga Siya mao ang' ug may duha ka mga trono: sa Trono sa Dios ug sa sa Trono sa Ang Cordero.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAPITULO 3

KASULATAN ANG ITAAS TANANG PULONG SA TAWO

3.1 ANG GIINGON SA KASULATAN MISAYSAY MAHITUNGOD US IYANG KAUGALINGON

Ang Bibliya nagaingon sa iyang kaugalingon nga pagbulot-an ug pagkakasaligan nga gipamatud-an sa daghang mga tagna nga natuman ni Jesus-Kristo, ingon man ang mga ilhanan ug mga milagro sa gihapon nahitabo pinaagi sa pagtuo diha sa mga saad nga gihimo sa Dios sa ibabaw sa mga pahina niini. Daghang mga tawo sa tibuok kasaysayan ug karon usab nagpamatuod sa iyang gahum ug mga benepisyo pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Ngalan ni Jesus Cristo (sumala sa nasabtan gikan sa Kasulatan) ug mga yawa pa ubos sa awtoridad niini. Adunay daghan nga mga bersikulo nga sa pagsangyaw sa pagkatinuod sa Kasulatan ug sa mga magbabasa mao ang gidapit sa mapamatud-an sa mga saad sa Dios nga natala sa tibuok sa mga pahina niini. Ang mosunod mao ang pipila ka mga pag-angkon sa Bibliya bahin sa iyang kaugalingon:

[12] Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik, ug gamhanan, ug mahait pa kay sa bisan unsa nga duha ka-sulab nga espada, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, ug motugkad sa mga hunahuna ug sa mga tuyo sa kasingkasing. (Hebreohanon 4: 12 KJV)

[6] Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli; Ingon sa salapi nga inulay diha sa hasohasan sa ibabaw sa yuta, gihinloan sa pito ka mga panahon. (Salmo 12: 6 KJV); 105 Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, Ug kahayag sa akong alagianan. (Salmo 119: 105 KJV)

Walay bisan unsa nga mas taas pa kay sa Pulong sa Diyos nga iyang gibutang sa ibabaw (prayoridad / mas importante pa kay sa) sa iyang kaugalingong Ngalan:

[2] Magasimba ako patumong sa imong templo nga balaan, ug mga pasalamat sa imong ngalan, tungod sa imong mahigugmaong-kalolot ug sa imong kamatuoran: kay ikaw gipadaku ang imong pulong ibabaw sa imong tanan nga ngalan. (Salmo 138: 2)

Kasulatan dili malapas bisan kinsa nga mosulay sa paglapas niini: [35] Kon siya mitawag kanila nga mga dios, ngadto kang kinsa ang pulong sa Dios, ug ang mga kasulatan nga dili mahimo nga masulub-on nga. (Juan 10: 35 KJV)

Magtutuo gibalaan pinaagi sa Pulong sa Diyos: [17] Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran: ang imong pulong mao ang kamatuoran. (Juan 17: 17 KJV)

Pulong sa Diyos diha sa kasingkasing sa usa ka Magtotoo nga gikinahanglan sa pagpakig-away sa sala: [11] Ang imong pulong akong gitagoan sa akong kasingkasing, nga ako unta dili makasala batok kanimo. (Salmo 119: 11 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Kasulatan nagapukaw ug makaapekto sa kasingkasing sa usa ka Magtotoo diha sa usa ka maayo nga paagi: [32] Ug sila miingon sa usag usa, Dili ba ang atong mga kasingkasing nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato sa dalan, ug samtang siya nagasaysay kanato sa mga kasulatan? (Lucas 24: 32 KJV)

Aron mahimong halangdon sa atubangan sa Dios sa usa ka magtotoo kinahanglan nga bukas sa Kasulatan ug pagsusi niini sa adlaw-adlaw aron sa pagtino kon unsa nga mga pagtulun-an mao ang gitudlo sa Bibliya.

[11] Kini mas halangdon pa kay sa mga taga-Tesalonica, nga sila midawat sa pulong uban ang tanan nga kaabtik sa hunahuna, ug nagsiksik sa mga kasulatan matag adlaw, bisan kon ang mga butang kaayo. (Buhat 17: 11 KJV) ‘Kon kining mga butanga’ - bisan kon ang mamumulong mao si Pablo nga gihimo sa daghan nga mga milagro diha sa Basahon sa Mga Buhat: [3] sa hataas nga panahon busa mipabilin sila nga nagasulti sa dakung kaisug tungod sa Ginoo, nga nagpamatuod sa sa pulong sa iyang gracia ug nagatugot mga ilhanan ug mga katingalahan nga pagabuhaton sa ilang mga kamot. (Buhat 14: 3)

Magtotoo mao ang pagsiksik sa mga Kasulatan: [39] nagasusi sa mga kasulatan; kay diha kanila kamo naghunahuna nga kamo adunay kinabuhing dayon: ug sila mao sila nga nagpamatuod kanako. (Juan 5: 39 KJV)

Busa, kini mao ang Kasulatan nga ang gipasiugda sa tibuok niini nga basahon aron sa nagpasiugda sa kamatuoran nga walay alamag nga mga tawo - dili Dios - sa paggamit sa sama sa: ‘Ikaw kinahanglan sa pagkuha niini [basehanan doktrina mahitungod sa Dios ug ni Jesukristo] pinaagi sa pagtuo’ o ‘kami’ Il sa pagpangita sa diha nga kita sa langit, nga sa tanan nga mga maayo ang-kahulogan kondili patay nga sayop sa diha nga kini moabut ngadto sa pagsabut nga si Jesus Cristo mao ang Dios ang Bugtong Anak nga namatay sa krus ug karon nagalingkod sa Tuo nga Kamot sa Dios. Aron dili makasabut sa maong mga sukaranan nga mga kamatuoran nga ang Dios ug si Jesukristo dili mao ang sama nga tawo nga ibutang ang atong walay katapusan nga baroganan uban sa Dios diha sa peligro - usa ka risiko nga mao lang dili nga bili sa mosugal.

Halayo gikan sa kawalay kasiguroan ug sa kalibug, ang Dios naghatag kanato sa kasiguroan pinaagi kang Cristo ug sa pagtuon sa Iyang Pulong, ug Siya aktibo nagapangita sa mga tawo nga mosimba Kaniya diha sa Espiritu ug sa KAMATUORAN.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

3.2 KASULATAN MIANHI GIKAN SA DIYOS PINAAGI BALAAAN TAWO - DILI PINAAGI SA HINANDURAW SA MGA TAWO

Kini mao ang importante nga makasabut nga gisulat sa usa ka dokumento sa atubangan sa mga pangangkong sa mga dokumento mahimo nga pamatud-an, ang mag-inusara mituo ug idapat. Kasagaran, kini mao ang ngalan ug kalig-onan sa mga tagsulat nga sa usa ka magbabasa kinahanglan nga masayud, ingon man sa mga tinubdan gikan sa diin ang mga magsusulat ang ilang mga claims ug inibut nga sa ilang mga konklusyon. Ang Bibliya nag-ingon sa iyang kaugalingon nga ang gihatag sa Dios sa iyang mga pulong ngadto sa Balaan nga mga tawo nga unya misulat kanila sa alang sa uban sa pagbasa, pagsabut, ug sa paggamit sa ilang mga kinabuhi.

Balaan nga mga tawo nga natandog sa Espiritu Santo (Balaan nga Espiritu)

[21] Kay ang tagna wala sa daan nga panahon pinaagi sa kabubut-on sa tawo, kondili ang balaang mga tawo sa Dios misulti ingon nga sila gipalihok pinaagi sa Espiritu Santo. (2 Pedro 1: 21 KJV)

Pinaagi sa inspirasyon sa Dios

[16] Ang tanan nga kasulatan gihatag pinaagi sa pagdasig sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtul-id, alang sa pagmatoto sa pagkamatarung. (2 Timoteo 3: 16 KJV)

Nakadawat pinaagi sa pagpadayag ni Jesukristo

[12] Kay wala ko pagdawata kini gikan sa tawo, ni gikatudloan ako mahitungod niini, kondili pinaagi sa pagpadayag ni Jesukristo. (Galacia 1: 12 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

3.3 GIKAN KINSA BA SI JESUS KRISTO MADAWAT SA REBELASYON SA BASAHON NI PINADAYAG? DIOS.

Gikan sa Pinadayag 1 ug daghan pang ubang mga bersikulo diha sa Kasulatan, adunay makita nga usa ka herarkiya sa mga pagdumala sa pagpadayag gikan sa Dios ngadto sa tawo - sama nga si Jesukristo mao ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo sa ingon, usab, komunikasyon gipadala gikan sa Dios pinaagi kang Cristo ngadto sa mga tawo. (19)

1. Gihatag sa Dios sa Pinadayag ngadto kang Kristo Jesus
2. Si Jesu-Kristo gihatag sa Pinadayag ngadto sa Iyang Anghel
3. Ang iyang manolonda dayon mihatag sa Pinadayag ngadto kang Juan
4. Juan misulat sa Basahon sa Pinadayag alang kanato sa pagbasa sa karon.

[1] Ang Pinadayag ni Jesu-Cristo, nga gihatag sa Dios kaniya, [(1) GIHATAG NIINING BASAHON NI REBELASYON SA JESUKRISTO] sa pagpakita ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan mahatabo sa madali; ug gisugo niya ug gipaila kini, pinaagi sa iyang anghel [(2) SI HESU-KRISTO GIHATAG SA IYANG ANGHEL] ngadto sa iyang ulipon nga si Juan [(3) SI JESUS NI KRISTO ANGHEL GIHATAG SA JUAN] [2] Nga mao ang nagpamatuod sa pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod ni Jesukristo, ug sa tanang mga butang nga iyang nakita. [3] Bulahan siya nga nagabasa, ug sila nga nanagpatalinghug sa mga pulong sa tagna, ug nagabantay sa mga butang nga nahasulat niini; kay ang panahon haduol na. [4] si Juan ngadto sa pito ka mga iglesia nga anaa sa Asia: [(4) JUAN MISULAT IT UG GIHATAG KINI SA PITO KA SIMBAHAN] Ang gracia kaninyo, ug ang pakigdait, gikan kaniya nga mao ang, ug nga mao, ug nga mao ang moanhi; ug gikan sa pito ka mga Espiritu, nga atua sa atubangan sa iyang trono: [5] Ug gikan kang Jesucristo, nga mao ang saksi nga matinumanon, ug ang mga panganay sa mga minatay, ug sa mga principe sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahagugma kanato, ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo, [6] Ug naghimo kanato nga mga hari ug mga pari ngadto sa Dios ug sa iyang Amahan; kaniya ang himaya ug ang kagamhanan sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. [7] Tan-awa, siya moanhi uban sa mga panganod; ug ang tanang mata makakita kaniya, ug sila nga mga naglansang kaniya, ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Bisan pa niana, Amen. [8] Ako mao ang Alfa ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, miingon ang Ginoo, nga mao ang, ug nga mao, ug nga mao ang sa umalabut, ang Makagagahum sa Tanan. [9] Ako si Juan, nga usab mao ang imong igsoon nga lalake, ug kauban sa kagul-anan, ug sa gingharian, ug sa pagpailub ni Jesus-Kristo, didto sa pulo nga ginganlan Patmos, tungod sa pulong sa Dios, ug sa pagpamatuod ni Jesus-Kristo. [10] diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo, ug akong luyo nadungog ko ang usa ka dakung tingog, ingon sa usa ka trumpeta, [11] nagaingon: Ako mao ang Alpha ug Omega, ang nahauna ug ang katapusan, ug, Unsay imong tan-awa, isulat diha sa usa ka basahon, ug ipadala kini ngadto sa pito ka mga iglesia nga anaa sa Asia; ngadto sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Efeso, ug ngadto sa Smirna, ug ngadto sa Pergamo, ug ngadto sa Tiatira, ug ngadto sa Sardis, ug ngadto sa Filadelfia ug ngadto sa Laodicea. (Pinadayag 1: 1-11 KJV)

Karon tan-awa nga mas duol sa pagtan-aw nga nagpadala sa mga pagyukbo sa mga simbahan sa Pinadayag 1: 4-5 (KJV).

‘Gracia ug ang pakigdait ngadto sa pito ka mga iglesia’:

1. Gikan sa Juan ngadto sa pito ka mga simbahan sa Asia
2. Gikan Kaniya nga mao ang, ug nga mao ang, ug nga mao ang sa umalabut
3. Gikan sa pito ka mga Espiritu, nga anaa sa atubangan sa iyang trono; UG
4. Gikan sa kang Kristo Jesus Kinsa mao ang saksi nga matinumanon, ang panganay sa mga minatay, ug sa mga principe sa mga hari sa yuta

Kini mao ang direkta nga mga pangomosta gikan sa upat ka tinubdan: ang Dios, ang pito ka mga Espiritu, si Jesukristo, ug Juan. Kini mao ang dili talagsaon diha sa Kasulatan ingon nga mga bersikulo sa kasagaran pagrekord sa mga pulong sa mga anghel ug mga tawo ingon nga bahin sa Dios buot nga nahisulat diha sa Bibliya nga naglakip sa dialogue tali sa Juan ug sa mga anghel, ingon man usab sa mga pagdayeg ug pagsimba sa Dios ug ni Jesukristo pinaagi sa mga Magtutuo sa umaabot, gitala usab diha sa Basahon sa Pinadayag. Kini kinahanglan usab nga nakita nga samtang ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos, dili ang tanan nga mga pulong nga narekord sa Kasulatan gisulti sa Dios ingon nga gusto sa Dios nga ang magbabasa sa pagsabot kon unsa ang na diha sa asoy. Pananglitan, adunay daghan nga mga asoy sa unsa nga katawohan miingon sa anghel, sa ubang mga tawo, mga hayop, ug mga yawa. Ikasubo, adunay mga pipila ka mga bersikulo sa Pinadayag 1 nga masaypan sa pagsabut ingon nga ang uban naghunahuna nga ang tanan nga mga pulong nga gisulti gikan sa Jesus Cristo tungod sa kapakyasan sa pag-ila sa daghang mga magtatampo, ug sa paggamit sa sa titulo, ‘Ginoo’ nga gigamit nga baylobaylo alang sa Dios, si Jesu-Kristo, ang mga manulonda, Abraham, ug sa ubang mga tawo. Ang paggamit sa mga titulo, ‘Ginoo’ alang sa Dios ug kang Jesukristo nga maayo ang documented sa tibuok Kasulatan, bisan pa niana, ang sagad mataligam-an mao nga kini nga titulo gigamit usab diha sa Bibliya alang sa mga tawo ug sa mga anghel nga nagpasabot nga sa matag higayon nga ‘Ginoo’ gigamit kini dili kinahanglan magtumong sa Dios o kang Cristo; sa baylo ang mga pulong nga gigamit sa hukom ug sa palibot konteksto kinahanglan mogiya sa mga magbabasa nga ingon nga, ‘Ginoo’ nagpasabut. Kini nga hilisgutan sa mga titulo mao ang pagdumala sa dugang sa Kapitulo 7 niining basahona, ug sa Apendise 98 balaan nga Ngalan ug mga Titolo et al sa ‘The Companion Bible’ ni EW Bullinger.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Pinadayag 22 mao ang lain nga asoy nga nag-ingon nga si Jesukristo mihatag sa Iyang Angel niini nga mensahe sa paghatag ngadto sa pagtuo Simbahan: [16] ko si Jesus, nagsugo sa akong manolonda aron sa pagpamatuod kaninyo niining mga butanga sa mga iglesia. Ako mao ang gamut ug ang kaliwat ni David, ug ang mahayag nga bitoon sa kabuntagon. (Pinadayag 22: 16 KJV) Kasulatan sagad nagrekord mga anghel nga gipadala gikan sa Dios nagpamatuod ug sa pagtrabaho uban sa mga tawo sa yuta (ingon man usab sa direkta gikan sa Dios ngadto sa Iyang mga tawo pinaagi sa Kasulatan, mga milagro, Ilhanan ug Mga Katingalahan, mga panan-awon, ang usa ka makusog nga o ‘gamay nga hilum’ nga tingog, mga magtotoo, mga hayop, ug bisan sa mga dili diosnon). Dinhi, diha sa Basahon sa Pinadayag, si Juan diha sa Espiritu sa diha nga siya nakadungog og usa ka makusog nga tingog, ug nakakita sa usa ka panan-awon nga gikan sa sama nga Dios Kinsa si Jesu-Kristo ug sa daghang uban nanagsimba ug sa mao usab nga Dios nga gusto nga adunay pagpakig-ambit uban kaninyo ug kanako karon.

3.4 SI JESUS KRISTO ANG ‘ALPHA UG OMEGA’ AS SIYA MAO ANG AWTOR NGA UG MAGHIHINGPIT SA ATONG KALUWASAN

Kasulatan nag-ingon nga ang Dios walay sinugdanan o katapusan apan wala mag-ingon sa mao usab nga mahitungod ni Jesukristo. Busa, ang ‘Alpha ug Omega’ nga gihisgotan sa Pinadayag Kapitulo 1 dili mahimong magtumong sa Dios apan kang Jesu-Kristo. Apan, kini nga ‘Alpha’ ug ‘Omega’ sa Kapitulo dili gipatin-aw nga dahon sa kahulogan sa niini nga titulo bukas sa dugang nga imbestigasyon gikan sa ubang mga bersikulo sa Kasulatan nga naghulagway

Kinsa ug Unsa Jesus Kristo Mao ug gibuhat.

[5] Ug gikan kang Jesucristo, nga mao ang saksi nga matinumnon, ug ang mga panganay sa mga minatay, ug sa mga principe sa mga hari sa yuta. Kaniya nga nahagugma kanato, ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo, [6] Ug naghimo kanato nga mga hari ug mga pari ngadto sa Dios ug sa iyang Amahan; kaniya ang himaya ug ang panggahum hangtud sa kahangturan ug walay katapusan. Amen ... [8] Ako mao ang Alfa ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, miingon ang Ginoo, nga mao ang, ug nga mao, ug nga mao ang sa umalabut, ang Makagagahum sa ... [17] Ug sa diha nga nakita ko siya, napukan ako nga sa iyang mga tiil nga ingon sa mga patay. Ug iyang gibutang ang iyang kamot nga too sa ibabaw kanako, nga nagaingon kanako: Ayaw kahadlok; Ako mao ang nahauna ug ang katapusan nga: [18] Ako mao siya nga buhi, ug patay na; ug, ania karon, ako buhi hangtud sa kahangturan, Amen; ug ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. (Pinadayag 1: 5-6, 8, 17-18 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Ania kini nagpamatuod nga ‘ang Alfa ug ang Omega’ nagtumong kang Jesus Cristo ingon nga siya namatay ug gihimo nga buhi - usa ka butang nga dili mahitabo sa sa Dios. Kini nga imbestigasyon mahimong ot sa dugang pa nga sa Basahon sa Mga Hebreohanon diin si Jesus Cristo mao ang gitawag nga, ‘ang uugmad ug Maghihingpit sa Atong Hugot nga Pagtuo’ tungod kay ang ‘Alpha ug Omega’, ang mga kahulogan sa ‘Uugmad ug Maghihingpit’.

[1] Tungod sanglit kita ginalibutan sa ingon ka mabagang panganud sa mga saksi, isalikway ta ang tanang kabug-at ug ang sala nga ang mao nga nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga gibutang sa atong atubangan, [2] pagtan-aw ngadto kang Jesus, ang Magbubuhat ug ang Maghihingpit sa atong pagtoo; nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, nga nagatamay sa kaulawan, ug milingkod sa toong kamot sa trono sa Dios. [3] Kay palandunga siya nga nagaantus sa ingon nga paglalis sa mga makasasala batok sa iyang kaugalingon, aron dili kamo pagakapuyan, nga magakaluya sa inyong mga hunahuna. (Hebreohanon 12: 1-3 KJV)

3.5 KALUWASAN SA GIBASE SA ‘MAHIBALO NABAHIN’ PAGTUDLO

Kasulatan nagkinahanglan nga ang kaluwasan nga gipangita sa tanan nga gusto nga sa kinabuhi nga dayon uban sa Dios ug sa lamang nga makita pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kang Jesu-Cristo.

Ang atong hugot nga pagtuo diha kang Kristo Jesus gikan sa pagtoo sa Dios sa Pulong sa nagpahayag mahitungod ni Jesukristo ug Ang Plano sa Dios alang sa kaluwasan. Kini nga panabut ug pagtuo sa sa Plano sa Dios sa kaluwasan ug kon unsa ang gibuhat ni Jesukristo alang kaninyo ug kanako adunay sa gikan sa ‘hustong nabahin’ Pulong sa Kamatuoran.

[15] sa Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamut-an sa Dios, usa ka magbubuhat nga kinahanglan nga dili maulaw, mahibalo nga mobahinbahin sa pulong sa kamatuoran. [SUKWAHI SA SAYOP MOBAHINBAHIN KASULATAN] (2 Timoteo 2: 15 KJV)

Ang Bibliya tin-aw nga dili lamang mao ang Kasulatan sa ‘hustong nabahin’ nga masabtan apan kini mahimo usab nga sayop nga gibahin (kong hubaron) nga misangpot sa sayop nga lagmit nag-unang sa mga tawo nga mitalikod sa Dios nga dili lamang ABI SILA MGA MALUWAS apan usab sa giwali, nanagna, ug bisan sa mga milagro sa Dios sa ngalan sa!

[15] Pagbantay sa mini nga mga manalagna, nga moanha kaninyo nga nagasaput sa pagkacarnero; apan sa sulod sila mga lobo nga manunukob. [16] kamo makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga. Ba ang parras gikan sa mga kasampinitan, o ang mga igos gikan sa mga

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

bungrayon? [17] Bisan pa niana, ang matag maayo nga kahoy magabungag mga maayong bunga; apan ang usa ka dautan nga kahoy makahatag og dautan nga bunga. [18] Ang usa ka maayo nga kahoy dili mohatag og dautan nga bunga, ni ang usa ka dautan nga kahoy mohatag og maayo nga bunga. [19] Ang tanang kahoy nga nagadala dili sa mga maayong bunga pagaputlon ug igasalibay ngadto sa kalayo. [20] Busa tungod sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. [21] Dili ang tanang nga miingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit; apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit. [22] Daghan ang moingon kanako niana nga adlaw: Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? ug sa imong ngalan ang mga yawa? ug sa imong ngalan nga gibuhat sa daghang talagsaon nga mga buhat? [23] Ug unya Ako mopadayag ngadto kanila: Ako wala gayud makaila kaninyo; pahawa gikan kanako, kamo nga buhat sa kasal-anan. (Mateo 7: 15-23 KJV)

Kasulatan ug sa kasaysayan sa mga rekord sa daghang mga babag ug mga pagpanggukod batok sa mga indibidwal ug sa mga komunidad nga nangita tumong, gipahibalo, ug matinud-anon nga pagsimba sa Ang Usa nga Tinuod nga Dios gikan sa ilang nasabtan gikan sa mga matul-id gayud nabahin nga Pulong sa Kamatuoran. Ang pagpatay sa kadaghanan sa mga Apostoles sa panahon sa unang mga Simbahan ug sa pagtortyr sa mga linibo sa ilalum sa mga Inkwisisyon, alang sa panig-ingnan, mga dahon sa walay pagduha-duha ingon nga sa mga sa oposisyon sa Dios kaaway batok sa mga tawo nga hustong bahinon sa Kasulatan ingon nga gisugo sa Dios.

Dili sama sa sayop nga nabahin salabutan bahin sa Kinsa sa Dios ug ni Jesukristo anaa sa mga pagtulun-an sa mga tawo, ang matuod nga pagsimba ug tumong qualitative nga pagtuon nagkinahanglan sa open pagpangita sa tanan nga mga kamatuoran ug miingon kamatuoran.

Ang bisan unsang sunod-sunod nga gipahibalo praktis kinahanglan ilakip ug sa paggamit TANAN nadiskobrehan nga impormasyon gikan sa Bibliya sa wala pa sa bisan unsa nga pag-angkon sa kabalido mahimong gituboy sa bisan unsa nga pagtulon-an. Ang Dios gusto nga kita sa pagdiskobre, pagkat-on, ug paggamit sa mga sukaranan nga mga kamatuoran na mipahayag sa Iyang Pulong ug ang Buhi nga Pulong Kinsa Siya nagpadala sa kalibutan, Ang Ginoo nga si Jesukristo, nga sa kanunay nga nagtuman sa Dios Kabubut-on sa ibabaw sa nga sa iyang kaugalingon nga Kabubut-on - sa langit ug sa yuta ug ilabi na pinaagi sa Iyang kamatayon sa krus.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

3.6 MAGASUGID ANG JEHOVA JESUS UG GITUOHAN DIYOS GIPADAKO KRISTO GIKAN SA MGA PATAY

Gikan sa hustong paagi magapanudlo sa Pulong sa Dios kini nga ang Dios nagkinahanglan sa usa ka tawo nga maluwas ka sumala sa Plano sa Dios pinaagi kang Kristo ingon nga gihatag diha sa Kasulatan.

[9] nga kon ikaw magasugid uban sa inyong mga baba sa Ginoo Jesus, ug ang motoo sa ang imong kasingkasing nga ang Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikawmaluwas.
[10] Alang sa uban sa kasingkasing ang tawo nagtuo sa pagkamatarung; ug uban sa baba may pagsugid nga gihimo ngadto sa kaluwasan. (Roma 10: 9-10 KJV)

Sa paghunahuna nga si Jesus Cristo mao ang Dios sa Ang Trono tungod sa sayop nga pagbahin ang Pulong sa Diyos mao ang paglimud sa kamatayon ni Kristo ug sa pagkabanhaw tungod kay ang Kasulatan tin-aw nga nagaingon nga ang Dios dili mamatay; nga si Jesukristo namatay; ug nga ang Dios nagbanhaw kang Jesus Cristo gikan sa mga patay - DILI sa Iyang kaugalingon.

3.7 MAGASUGID KANG JESUCRISTO MAO ANG ANAK SA DIOS

Dios nagapuyo diha sa tawo nga nagasugid nga si Jesus mao ang Anak sa Dios (DILI Dios) ug magapuyo sila sa Dios.

[15] Bisan kinsa nga magasugid nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Dios nagapuyo diha kaniya, ug siya sa Dios. (1 Juan 4: 15 KJV); [31] Apan kini gisulat, aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios; ug nga sa pagtoo makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan. (Juan 20: 31 KJV); [37] Ug si Felipe miingon, Kon ikaw nagatoo uban sa tibuok mong kasingkasing, mahimo. Ug siya mitubag ug miingon: Mitoo ako nga si Jesucristo mao ang Anak sa Dios. (Buhat 8: 37 KJV)

[9] ang Dios mao ang matinud-anon, nga pinaagi kaniya gitawag kamo ngadto sa pagpakig-ambit sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga atong Ginoo. (1 Corinto 1: 9 KJV); [19] Kay ang Anak sa Dios, si Jesu-Kristo, nga giwali taliwala kaninyo pinaagi kanamo, bisan pinaagi kanako ug kang Silvano, ug kang Timoteo, dili mao ang Oo, ug ang dili, apan kaniya mao ang Oo. (2 Corinto 1: 19 KJV)

[20] Ug kita nasayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanato sa salabutan sa, nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, bisan pa diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Kini mao ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga dayon. (1 Juan 5: 20 KJV); [3] Ang

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

gracia, ang kalooy, ug ang pakigdait gikan sa Dios nga Amahan, ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo, ang Anak sa Amahan, sa kamatuoran ug sa gugma. (2 Juan 1: 3 KJV)

3.8 USA KA PAG-AMPO SA KINABUHING DAYON

MINAHAL DIYOS

AKO TAN-AWA GIKAN KASULATAN NGA GIHIMO ANG YUTA UG ANG KALANGITAN PINAAGI IMONG PULONG UG NGA NAGPADALA IMONG PULONG SA YUTA SA PAGTAWAG SA UG PANAG-HIUSA SA MATAG UG MATAG TAWO. KINI MAO NI IMONG PULONG NGA NAHIMULAG SA KAHAYAG GIKAN SA KANGITNGIT UG NGA GIPADAKO JESUS KRISTO GIKAN SA MGA PATAY. SA PAGSANONG SA IMONG SAAD UG IMONG DEEP GUGMA GIHATAG SA KANAKO PINAAGI KRISTO, AKO KARON GAMITON AKONG PULONG SA NAGTAWAG SA KANIMO UG PANGUTAN IKAW MAHIMONG AKONG AMAHAN.

MAKAGAGAHUM NGA DIYOS AKO NAGTAWAG SA IKAW UG ISUGID NGA SI JESUS ANG JEHOVA SA AKONG BABA. AKO GITUOHAN SA AKONG KASINGKASING NGA GIPADAKO JESUS KRISTO GIKAN SA MGA PATAY UG MAGASUGID NGA SI JESUS MAO ANG ANAK SA DIOS, ANG INYONG BUGTONG ANAK, KINSA MAO HARI SA MGA HARI UG GINOO SA MGA GINOO.


AKO SALAMAT SA IMONG PAGPASAYLO SA AKONG SALA UG NANGUTANA IKAW SA BALANG ESPIRITU NGA MOABOT SA AKONG KINABUHI NGA KO MAHIMONG NAHIBALO IKAW UG MABUHI ANG KINABUHI IKAW GITAWAG KANAKO SA ISIP ANAK SA DIOS.

SA NGALAN NI HESU-KRISTO AKONG JEHOVA KO SALAMAT UG PAGDAYEG KAMO, AMEN.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

BAHIN 2

**DIOS ANG MAGBABALUS SA MGA MAKUGIHON NGA NAGAPANGITA
KANIYA**



KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAPITULO 4

DIOS NAHIGUGMA SA PAGHATAG

4.1 DIYOS GUSTO NGA DAGHAN KANIMO UG KANAKO

Dios mao ang atong dalangpanan ug ang Maghahatag sa kinabuhi nga walay katapusan: [27] Ang walay katapusan nga Dios mao ang imong dalangpanan, ug dinhi sa ilalum ang mga bukton nga walay katapusan: ug siya magasikway sa imong kaaway sa atubangan mo; ug moingon: Laglagon mo sila. (Deuteronomio 33: 27 KJV); Ang kinabuhi nga dayon mao ang pagkasayud (1) ang Bugtong Tinuod nga Dios ug (2) si Jesus Cristo nga gipadala sa Dios: [3] Ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila unta makaila kanimo ang bugtong matuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong gipadala. (Juan 17: 3); Ang kinabuhi nga dayon mao ang gasa sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo Ang Ginoo: [23] Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. (Roma 6: 23 KJV); Nga gihatag sa Dios ngadto sa mga naluwas sa kinabuhi nga dayon nga mao ang SA IYANG ANAK: [11] Ug kini mao ang pagpamatuod, nga gihatag sa Dios kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhi anaa sa iyang Anak. (1 Juan 5: 11 KJV)

Kadtong maluwas nga gihatag sa usa ka salabutan sa
(1) makaila sa Dios, (2) sa Dios, ug (3) sa kang Cristo.

[20] Ug kita nasayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanato sa salabutan sa, nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, bisan pa diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Kini mao ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga dayon. (1 Juan 5: 20 KJV)

Gikan sa mga bersikulo sa ibabaw, kini mao ang tin-aw nga ang Dios gusto nga kita makaila Kaniya ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kita kinahanglan usab nga mahibalo nga kita, ang mga naluwas, sa mga SA DIOS SA IYANG ANAK ug, HESU-KRISTO, ug nga ang Dios moganti sa matag tawo nga nagapangita kaniya.

4.2 NGA DIOS ANG MGA PANGITAA KANIYA

Gikan sa usa ka amping nga pagbasa sa Kasulatan, kini mahimong masakit dayag nga daghang mga tawo ang gilimbongan ug gipahisalaag sa mga tradisyon sa mga tawo, ug na ngadto sa lubnganan nga tingali dili gayud makaila sa Dios sa Pulong sa ang mag-inusara kon unsa ang Iyang gusto nga ihatag ngadto kanila pinaagi kang Jesu-Cristo. Dili lamang ang usa ka puno ug mabungahon nga kinabuhi uban sa Dios ug ni Jesukristo anaa sa tanan karon apan adunay usab nga mga korona ug ubang mga ganti

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

nga gusto sa Dios kanato nga mahibalo mahitungod sa ug mangita alang sa atong umaabot nga sa kahangturan uban Kaniya ug kang Jesukristo.

Ang Dios mao ang usa ka Tigganti sa kanila nga sa makugihon nga nangita Kaniya.

[6] Apan walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay siya nga moduol sa Dios kinahanglan gayud motoo nga mao siya, ug nga siya mao ang magbabalus sa mga nagapangita kaniya. (Hebreohanon 11: 6 KJV)

Gusto sa Dios sa pagtrabaho uban kaninyo ug moganti kaninyo alang sa inyong buhat uban Kaniya.

[4] Kay samtang ang usa miingon: Ako mao ni Pablo; ug ang usa, ako iya ni Apolo; dili ba nga lawasnon? [5] Kinsa man diay si Pablo, ug kinsa si Apolos, apan aalagad nga pinaagi kanila kamo nanagpanoo, bisan ingon nga ang Ginoo mihatag ngadto sa matag tawo? [6] ako ang nagtanum, si Apolos nga binobuan sa tubig; apan ang Dios mao ang nagpatubo. [DIYOS NAGAHATAG SA USWAG] [7] Busa, dili ang nagtanum sa bisan unsa, ni siya nga ang mga tubig; apan ang Dios nga naghatag sa mga abut. [8] Karon siya nga mga tanom ug siya nga tubig sa usa ka, ug ang matag tawo makadawat sa iyang kaugalingong balus, sumala sa kaugalingon niya nga kabudlay. [MATAG TAWO ANG MAHIMONG GIGANTIHAN SA ILANG KAUGALINGONG NAGTRABAHO SA DIYOS] [9] Kay kami mga masigkamagbubuhat uban sa Dios: ikaw ang Dios sa uma, ikaw mao ang Dios, ang balay sa. [DIYOS BUHAT UBAN US] [10] Sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, ingon sa usa ka batid nga magtutukod, ako mao ang nagpahimutang sa patukoranan, ug lain ang nagatukod sa ibabaw niini. Apan ang tagsatagsa ka tawo magbantay unsaon niya sa pagtukod ibabaw niini. [11] Alang sa laing patukoranan mahimo walay tawo nga mihigda kay sa nga gibutang, nga mao si Jesu-Cristo. (1 Corinto 3: 4-11 KJV)

Gusto sa Dios nga gantihan sa matag usa ug sa tanan nga Magtotoo alang sa buhat sa ilang gibuhat uban Kaniya sa panahon sa ilang kinabuhi niini nga kalibutan ug siya naghatag gahom ug naghatag kanato sa tanan nga kinahanglan natong og dako nga buhat tungod kay si Jesukristo ang mga pundasyon alang sa niini nga buhat nga kasabutan tali sa Dios ug sa usa ka Magtotoo nga base sa kinatibuk-ang grasya ug access ngadto sa Dios sa kaugalingong kasingkasing.

Dili ang tanan nga mga buhat nga gibuhat sa Dios apan ang tanan nga mga buhat nga giisip ug pagahukman sa Dios; dautan nga mga buhat nga gibadlong ug maayo nga mga buhat gipakita nga gibuhat sa Dios.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[19] Ug kini mao ang paghukom sa silot, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug ang mga tawo nahigugma sa kangitngit labi kay sa kahayag, tungod kay ang ilang mga buhat mga dautan.

[20] Kay ang tanan nga nagabuhat sa dautan nagadumot sa kahayag, ni moduol sa kahayag, basin ang iyang mga buhat kinahanglan nga gibadlong. [DAUTAN BINUHATAN NAHIMO SA TAWO NGA GIDUMTAN DIYOS MABADLONG] [21] Apan siya nga ang kamatuoran moabut ngadto sa sa kahayag, aron ang iyang mga buhat ikapadayag, nga sila nangahimo sa Dios. [BINUHATAN NAHIMO SA ANG USA KA MAGTOTOO TRABAHO UG BUHI SA DIYOS KAMATUORAN ANG MAHIMONG GIPAKITAAN NGA GIHIMO SA UG SA DIYOS] (Juan 3: 13-21 KJV)

Buhat nga dautan gibuhat sa mga tawo nga nagsalikway sa Dios ug sa ilang mga buhat nga gibadlong sa Dios; sa pagkatinuod, ang tanan nga butang nga gipadayag ug ang tanan nga ilang kaugalingon nga buhat gitalag ug pagagantihan.

[26] kahadlok kanila Busa, dili kamo: kay walay bisan unsa nga gitabonan, nga dili igapadayag; ug natago, nga dili mahibaloan. (Mateo 10: 26 KJV); [35] (Oo, ang usa ka pinuti magalagbas sa imong kaugalingong kalag usab) nga ang mga hunahuna sa daghang mga kasingkasing aron igapadayag. (Lucas 2: 35 KJV); [2] Kay walay bisan unsa nga gitabonan, nga dili igapadayag; ni gitagoan, nga dili mahibaloan. [3] Busa bisan unsa ang inyong gisulti diha sa kangitngit, madunggan diha sa kahayag; ug nga nga imong gisulti sa hungihong sa hilit nga mga lawak, igamantala sa ibabaw sa mga atop. (Lucas 12: 2-3 KJV); [13] Ang buhat sa tagsatagsa igapadayag; kay ang adlaw magapahayag niini, tungod kay kini ipadayag pinaagi sa kalayo; ug ang kalayo gayud maoy magasulay sa tagsatagsa ka tawo sa buhat sa unsa nga matang kini. (1 Corinto 3: 13 KJV); [13] walay binuhat nga dili madayag sa iyang atubangan: apan ang tanang mga butang mga hubo ug binuksan sa atubangan sa mga mata niya kang kinsa kita adunay sa pagbuhat sa. (Hebreohanon 4: 13 KJV); [11] Alang sa uban nga mga patukoranan mahimo walay tawo nga nanghigda kay sa nga gibutang, nga mao si Jesu-Cristo. [12] Apan kong may tawo nga magatukod sa ibabaw niining patukoranana bulawan, salapi, mga bato nga hamili, kahoy, balili, tuod sa balili; [13] Ang buhat sa tagsatagsa igapadayag; kay ang adlaw magapahayag niini, tungod kay kini ipadayag pinaagi sa kalayo; ug ang kalayo gayud maoy magasulay sa tagsatagsa ka tawo sa buhat sa unsa nga matang kini. [14] Kon bisan kinsa nga tawo sa buhat magpabilin nga iyang gitukod sa ibabaw niini, siya makadawat sa usa ka ganti. [15] Kon bisan kinsa nga tawo ang buhat ni masunog, siya magaantus sa kapildihan: apan siya sa iyang kaugalingon maluwas; apan sa ingon pinaagi sa kalayo. (1 Corinto 3: 11-15 KJV)

Ang kaluwasan mao ang sa ingon talagsaon ug hingpit nga pinaagi sa grasya nga bisan diin ang usa ka magtotoo wala nagbuhat uban sa Dios sa ibabaw sa patukoranan nga gibutang ni Jesus Cristo, sila sa gihapon adunay kinabuhi nga dayon bisan nga walay ganti alang sa bisan unsa nga buluhaton nga gihimo nga walay Dios. Ang maong mga ganti mahimong mailhan ug nakita sa tanan diha sa Panahon nga moabut; ang maong mga ganti gitawag sa Dios, ‘Purongpurong’ diha sa Bibliya.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

4.3 KORONA SA MGA BALUS SA MAGTOTOO NGA MATINUMANON

Sukad naghunahuna kon unsa ang ‘Purongpurong’ nagrepresentar sa nga ilabay sa atubangan sa Trono sa Dios diha sa Pinadayag 4? Bisan sila mga posisyon sa awtoridad, ranggo, o pribilehiyo simbolo sa dugang nga mga gahum, mga abilidad, ug mga katungdanan nga gihimo sa usa ka Magtotoo diha sa ilang bag-o nga lawas kini dili sa gisulti sa Pinadayag o sa bisan unsa nga sa uban nga mga bahin sa Kasulatan. Apan, Purongpurong ug uban pang mga walay katapusan nga ganti alang sa mga tawo nga adunay walay katapusan nga kinabuhi mao ang takus sa pag-timan.

4.4 ANG 24 KATIGULANGAN SA BULAWANONG KORONA NGA GIPAPAHAWA SILA SA WALA PA ANG TRONO SA DIYOS (UG ANG GILUWAS MAGAHARI SA SA YUTA AS HARI UG SASERDOTE)

[4 ¹] Human niini ako mitan-aw, ug, ania karon, ang usa ka pultahan nga naablihan sa langit, ug ang nahauna nga tingog nga akong hingdunggan, ingon sa budyong nga nakigsulti kanako, nga miingon kaniya: Umari ka diri, ug akong ipakita kanimo nga mga butang nga kinahanglan nga human niini. [2] Ug gilayon diha ako sa Espiritu: ug, ania karon, ang usa ka trono nga gipahamutang sa langit, ug may usa nga nagalingkod sa trono. [3] Ug siya nga nagalingkod sa diha nga tan-awon sama sa usa ka jaspe ug sardio bato: ug may usa ka balangaw nga nagalibut sa trono, sa pagtan-aw nga sama ngadto sa usa ka esmeralda. [4] Ug sa libut sa trono, may kaluhaan ug upat ka mga trono; ug sa ibabaw sa mga lingkoranan nakita ko ang kaluhaan ug upat ka mga anciano nga nagalingkod, sinul-oban sa maputi nga bisti; ug sila sa ilang mga ulo ang mga purongpurong nga bulawan. [BULAWAN NGA PURONGPURONG ANG ILANG ULO] ... [10] Ang kaluhaan ug upat ka mga anciano mohapa sa atubangan niadtong nagalingkod sa trono, ug magasimba kaniya nga buhi sa walay katapusan ug sa walay katapusan, ug isalibay ang ilang mga purongpurong sa atubangan sa trono, nga nagaingon: [SA ILANG MGA PURONGPURONG PA ANG TRONO SA DIYOS]

[11] Ikaw mao ang takus, Oh Ginoo, sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahum, kay ikaw ang nagbuhat sa tanang mga butang, ug tungod sa imong kabubut-on nangahimo sila ug gibuhat ...

[5 ⁹] Ug nanag-awit sila sa usa ka bag-ong awit, nga nagaingon: Ikaw ang takus sa pagkuha sa basahon, ug sa paghubad sa mga patik niini: kay ikaw gipatay, ug gitubos kanato ngadto sa Dios pinaagi sa imong dugo gikan sa tanan nga banay, ug pinulongan, ug katawohan, ug nasud;

[10] Ug gihimo kanato sa atong Dios sa mga hari ug sa mga sacerdote, ug managhari sila sa yuta. [USA SA UMAABOT NGA MGA GANTI ALANG SA GILUWAS MAHIMONG SA LAGDA AS HARI UG SASERDOTE SA SA YUTA] [11] Ug nakita ko, ug nadungog ko ang tingog sa daghang mga anghel sa palibot sa trono ug sa mga mananap, ug sa mga anciano; ug ang gidaghanon nila mga napulo ka libo ka napulo ka libo, ug libo ka mga linibo;

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[12] nagaingon sa usa ka makusog nga tingog, Takus ang Kordero nga gipatay sa pagdawat sa gahum, ug sa mga bahandi, ug sa kaalam, ug sa kalig-on, ug sa kadunggan, ug sa kahimayaan, ug sa pagdayeg. [13] Ug ang tanan nga mga binuhat nga atua sa langit, ug sa ibabaw sa yuta, ug sa ilalum sa yuta, ug ang ingon nga sama sa anaa sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila, nakadungog ako nga nag-ingon, Panalangin, ug ang kadunggan, ug ang himaya, ug gahum, ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono, ug sa Cordero sa walay katapusan ug walay katapusan. [PAGSIMBA (1) DIOS UG (2) ANG NATING KARNERO SA DIOS] (Pinadayag 4: 1-4, 10-11; 5: 9-13 KJV)

4.5 JESUS KRISTO ADUNAY DAGHANG DIADEMA SA IYANG MGA ULO

[11] Ug nakita ko nga naablihan ang langit, ug ania karon ang usa ka puti nga kabayo; ug siya nga naglingkod sa ibabaw niya gitawag ug Kasaligan ug Tinuod, ug sa pagkamatarung siya sa maghuhukom, ug sa paghimo sa gubat. [12] Ang iyang mga mata ingon sa usa ka siga sa kalayo, ug sa ibabaw sa iyang ulo dihay daghang mga purongpurong; ug siya may usa ka ngalan nahisulat, nga walay tawo nga nasayud, apan siya sa iyang kaugalingon. [JESUS KRISTO KAY DAGHAN DIADEMA SA IYANG MGA ULO KON SIYA NA SA PAGHUKOM UG LAGDA SA KALIBOTAN] [13] Ug siya sinul-oban sa usa ka panapton nga natina sa dugo: ug ang iyang ngalan gitawag: Ang Pulong sa Dios. [14] Ug ang mga panon sa kasundalohan nga didto sa langit misunod kaniya sa ibabaw sa puti nga mga kabayo, nga sinul-oban sa lino nga manipis, maputi ug mahinlo. [15] Ug gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigbas sa kanasuran, ug siya magahari kanila uban sa usa ka sungkod nga puthaw, ug siya nagagiuk sa pug-anan sa kabangis ug kaligutgut sa Makagagahum nga Dios. [16] Ug siya may diha sa iyang bisti ug diha sa iyang paa sa usa ka ngalan nga nahisulat, Hari sa mga Hari, ug Ginoo sa mga Ginoo. (Pinadayag 19: 11-16 KJV)

4.6 JESUS KRISTO MIANTUS SA KRUS ALANG SA KALIPAY SET PA KANIYA

[1] Tungod sanglit kita ginalibutan sa ingon ka mabagang panganud sa mga saksi, isalikway ta ang tanang kabug-at ug ang sala nga ang mao nga nagapiit paglikos kanato, ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga gibutang sa atong atubangan, [2] pagtan-aw ngadto kang Jesus, ang Magbubuhay ug ang Maghihingpit sa atong pagtoo; nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, nga nagatamay sa kaulawan, ug milingkod sa toong kamot sa trono sa Dios. (Hebreohanon 12: 1-2 KJV)

Unsa kini nga ‘kalipay’ nga gibutang sa atubangan ni Jesus Cristo? Kini mao ang pagbuhay sa Kabubut-on sa Dios, aron sa pagluwas ug sa pagpanalangin sa mga tawo, aron sa pagtuman sa Dios sa Saad kang Abraham, ug sa paghukom, ug magmando sa kalibotan diha sa pagkamatarung. Tungod sa unsa ang Kristo sa Krus, si Jesus-Kristo gibanhaw sa Tuo nga Kamot sa Dios Trono, nga gihatag sa gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanan ug bisan unsa gawas sa Dios, ug gihatag sa ngalan, ‘Hari sa mga Hari

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ug Ginoo sa mga Ginoo' uban sa daghang mga purongpurong sa ibabaw sa iyang ulo. Purongpurong, kon sila ba tinuod nga bulawan o simbolo sa kalampusan, gahum o awtoridad, gihisgotan sa paghimo sa nagsul-ob ug sa ilang mga lihok motindog sa ibabaw sa mga panid sa Bibliya ug sa tanan nga tinuga nga ang gipurongpurongan gigantihan ug gibayaw sa pagbuhat sa Kabubut-on sa Dios. Iba-iba nga mga korona anaa usab sa tanan nga nagatuman ug matinud-anon nga mga buhat ug sa Dios.

4.7 SA USA KA DILIMADUNOTON PURONGPURONG

Ang usa ka Magtotoo nga may mastery sa ilang kaugalingon nga lawas ug hunahuna, ug nagawali sa Pulong sa Dios sa walay bayad, mao ang kasarangan sa tanan nga mga butang ug makabaton sa usa ka 'Dili Madunot Nga Korona'.

[16] Kay bisan ako sa pagsangyaw sa Maayong Balita, ako walay himaya sa: kay mapugos man gayud sa ibabaw kanako; oo, alaut ako, kon dili ko iwali ang Maayong Balita! [17] Kay kon buhaton ko kini sa kinabobut-on, ako adunay usa ka balus; apan kong batok sa akong kabubut-on, nga usa ka dispensasyon sa ebanghelyo nga nahimo kanako. [18] Unsa ang akong balus? (20) **[MAGTOTOO MGA UG ANG MAHIMONG GIGANTIHAN SA ILANG BULUHATON SA DIYOS]** pagkatinuod nga, sa diha nga ako sa pagsangyaw sa ebanghelyo, aron ako sa paghimo sa ebanghelyo ni Cristo sa walay bayad, aron dili ko kapahimuslan ang akong gahum diha sa ebanghelyo. [19] Kay bisan tuod ako gawas gikan sa tanang tawo, ako sa akong kaugalingon, nagpaulipon sa tanan, aron makabig ko ang labaw pa. [20] Ug sa mga Judio ako nahimong ingon sa Judio, aron makabig ko ang mga Judio; kanila nga anaa sa ilalum sa Kasugoan, ingon sa anaa sa ilalum sa Kasugoan, aron makabig ko sila nga anaa sa ilalum sa Kasugoan; [21] Sa kanila nga walay kasugoan, ingon sa walay balaod, (dili kay walay Kasugoan ngadto sa Dios, kondili sa ilalum sa Kasugoan kang Cristo,) nga aron makabig ko sila nga walay kasugoan.

[22] Sa mga mahuyang, nahimong mahuyang ako, aron makabig ko ang mga mahuyang ako nagbuhat sa tanang mga butang ngadto sa tanang mga tawo, nga ako unta sa tanan nga paagi sa pagluwas sa pipila. [23] Ug kini Ako mobuhat alang sa Maayong Balita, aron ako makaambit sa mga panalangin niini. [24] Wala ba kamo masayud nga ang mga nagadalagan sa usa ka lumba, nanalagan ang tanan, apan usa lamang ang nagadawat sa ganti? Busa dumalagan, aron kamo makabaton sa. [25] Ug ang tagsatagsa ka tawo nga naningkamot alang sa kahanas mao ang mapugnganon sa tanan nga mga butang. Karon sila sa pagbuhat niini aron sa pagkuha og usa ka purongpurong nga madunot; apan kita sa usa ka dilimadunoton. [SA USA KA DILIMADUNOTON PURONGPURONG SA PAGPUGONG SA KAUGALINGON] [26] Busa sa ingon modagan, dili sa walay kasiguroan; mao nga nagapakigbugno ako, dili ingon sa usa nga gibunalan sa hangin: [27] Apan ako ang akong lawas, ug dad-on kini ngadto sa pagkaulipon, kay tingali sa bisan unsang paagi, sa diha nga ako makasangyaw ngadto sa uban, ako sa akong kaugalingon igasalikway. (1 Corinto 9: 16-27 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Usa ka Dili Madunot Korona alang sa pagpugong sa kaugalingon ug sa nakahimo sa pagsangyaw sa Pulong sa Dios sa walay bayad ngadto sa tanan sa ilang mga kaugalingon nga tagsa-tagsa nga lebel sa pagsabot ug mga posisyon sa kinabuhi (alang sa panig-ingnan, sa gawasnon, sa mga Judio, ang mga anaa sa ilalum sa Kasugoan, ug ang mga sa gawas sa Kasugoan).

4.8 USA KA KORONA SA PAGMAYA

Ang Korona sa Pagmaya nga gihatag sa usa ka tawo nga nagbuhat uban sa Dios aron sa pagbangon sa matitud-anon nga mga magtutuo pinaagi sa pulong sa Dios nga gitudlo ug nagpuyo sa ilang kaugalingon nga kinabuhi.

[10] Kamo mao ang mga saksi, ug ang Dios usab, unsa ka balaanon ug matarung ug dili masaway ang among paggawi sa taliwala kaninyo nga nanagpanoo [11] Samtang kamo mahibalo kon sa unsang paagi kita pagmaymay ug gilipay, ug sa matag usa kaninyo, ingon sa usa ka amahan sa iyang mga anak, [12] nga kamo sa pagkinabuhi nga takus sa Dios, nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang gingharian ug himaya. [13] Tungod niini nga hinungdan usab sa nagapasalamat kita sa Dios sa walay undang, kay sa diha nga ikaw nakadawat sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo, inyong nadawat kini, dili ingon nga pulong sa tawo, kondili ingon nga kini mao ang sa kamatuoran, nga ang pulong sa Dios, nga epektibo nga nagabuhat usab diha kaninyo nga nanagtoo. [14] Kay kamo, mga igsoon, nahimong mga maawat sa mga iglesia sa Dios sa Judea nga anaa kang Cristo Jesus: kay kamo nanag-antus usab sama sa mga butang sa kaugalingon ninyong mga tagilungsod, bisan ingon nga sila sa mga Judio ...

[17] Apan kami, mga igsoon, nga gikuha gikan kanimo alang sa usa ka mubo nga panahon diha sa atubangan, dili sa kasingkasing, naninguha kami sa hilabihan gayud sa pagtan-aw sa imong mga nawong uban sa dako nga tinguha. [18] Busa kita unta moabut ngadto sa kaninyo, bisan ako si Pablo, sa makausa ug sa pag-usab; apan gisalanta kami ni Satanas. [19] Alang sa unsa ang atong mga paglaum, kun kalipay, kun purongpurong sa himaya? Dili ba bisan kaninyo sa atubangan sa atong Ginoong Jesu-Cristo sa iyang pag-ani? [PURONGPURONG SA HIMAYA GIHATAG SA MGA MAGTOTOONG TUNGOD SA TAWO NGA NAHIMONG MATINUMANON SA DIYOS PINAAGI SA BUHAT UG PULONG SA NGA MAGTOTOONG] [20] Kay kamo mao ang among himaya ug hingpit nga kalipay. (1 Tesalonica 2: 10-14, 17-20 KJV)

4.9 USA KA KORONA SA PAGKAMATARONG

Usa ka Korona sa pagkamatarung nga gihatag ngadto sa usa ka tawo nga nahigugma ug maghulat sa pagpakita ni Kristo ug miawhag sa uban sa Pulong sa Diyos.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[1] ako kanimo sa atubangan sa Dios, ug sa Ginoo nga si Jesu-Cristo, nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian; [2] Iwali ang pulong; magkugi ka sa panahon ug sa dili panahon; himoa ang pagpamadlong, ang pagsaway, moawhag sa tanan nga mga taas nga pag-antos ug sa doktrina. [3] Kay ang panahon moabut sa diha nga dili sila molahutay sa maayong pagtolon-an; apan human sa ilang kaugalingong mga kailibgon sila magatigum sa ilang kaugalingon mga magtutudlo, nga may mga dalunggan nga gikatlan; [4] Ug sila ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran, ug manghisalaag sila ngadto sa mga sugilanon lamang.

[5] Apan aw kanimo sa tanan nga mga butang, molahutay sa mga kasakit, sa pagbuhat sa buhat sa usa ka evangelista, tumana sa bug-os nga pamatuod sa imong ministeryo. [6] Kay ako karon andam nga gitanyag, ug ang panahon sa akong paggikan haduol na. [7] ako nakig-away sa usa ka maayo nga away, natapos ko na ang akong paglumba, akong gibantayan ang pagtoo: [8] Sukad karon adunay gibutang alang kanako nga purongpurong sa pagkamatarung, nga ang Ginoo, ang matarung nga maghuhukom, magahatag kanako niana nga adlaw: ug dili kanako lamang, kondili usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang awon. [USA KA KORONA SA PAGKAMATARONG KAY GIHATAG SA DUNA ADLAW SA TANANG KINSA HIGUGMAA ANG MIP NI JESUKRISTO] (2 Timoteo 4: 1-8 KJV)

Unsa sa mga maluwas apan wala mahibalo mahitungod kang Cristo sa pagpakita sa Pagpundok Mag-uban sa mga panganod diin ang pipila usab motawag, ‘Ang Tugob nga Kalipay’? Lagmit sila dili mahibalo kon unsay lang nahitabo kanila sa diha nga sila sa kalit makita diha sa mga panganod sa Ang Ginoo - ilabi na kon sila wala makakat-on mahitungod niini nga umaabot nga importante nga hitabo nga ang Matinud-anon nga nakat-unan pinaagi lamang sa pagbasa sa 1 Taga-Corinto 15: 51-58 ug 1 Tesalonica 4: 13 ngadto sa 5: 11.

[51] Ania karon, ako mopakita kaninyo ang usa ka tinago; Kita tanan dili mangatulog, apan kitang tanan mangausab, [52] Sa usa ka higayon, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa katapusan nga budyong; kay pagapatunggon ang budyong, ug ang mga minatay pagapabangonon nga mga dili madunoton, ug kita mahimo nga nausab. [SA PANAHON KINI MIUSWAG SA MAGKIDLAPKIDLAP USA KA MATA SA GILUWAS KINSA MGA PATAY KAY GIBANHAW GIKAN SA MGA LUBNGANAN UG ANG GILUWAS KINSA MGA BUHI SA TAKNA SA TRUMPETA TUNOG MAWALA O] [53] Kay kining madunoton kinahanglan nga dili madunoton, ug kining may kamatayon kinahanglan ibutang sa ibabaw sa pagka-imortal. [54] Busa sa diha nga kining madunoton masul-oban sa dilimadunoton, ug kining may kamatayon gibutang sa ibabaw sa pagka-imortal, unya matuman ang pulong nga nahasulat: Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. [55] O kamatayon, hain na ang imong ikot? Oh lubnganan, hain ang imong kadaogan? [56] Ang udyong sa kamatayon mao ang sala; ug ang gahum sa sala mao ang Kasugoan. [57] Apan salamat sa Dios, nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo. [58] Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, nga kamo nga malig-on, unmoving, sa kanunay magmadagayaon sa bulohaton sa Ginoo, kay ingon

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

nga kamo nasayud nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. (1 Corinto 15: 51-58 KJV)

[4 ¹³] Apan ako buot nga kamo dili mahimong walay alamag, mga igsoon, mahatungod sa mga nangatulog, nga kamo managsubo, bisan ingon sa uban nga walay paglaum. [14] Kay kong mitoo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw pag-usab, bisan pa man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Jesus ang Dios modala uban kaniya. [15] Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo: nga kita nga mga buhi, nga managpabilin hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog. [‘PAGPUGONG’ = MAG-UNA SA GREGONG]

[16] Alang sa ang Ginoo sa iyang kaugalingon manaog gikan sa langit uban sa usa ka pagsinggit, sa tingog sa punoan sa mga manolonda, ug sa budyong sa Dios: ug ang mga nangamatay diha kang Cristo mangabanhaw pag-una: [NIADTONG MGA NALUWAS PA SILA NAMATAY KAY GIDALA SA SA LUBNGANAN UG NAGBUHAT BUHI UG GIBAYAW SA PANGANOD MATUBAG KRISTO ATUBANGAN SA BUHI KRISTOHANON NGA GIDALA SA GIKAN SA YUTA] [17] Unya kita nga mga buhi, ug magpabilin nga nadakpan sa uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan: ug sa ingon niini kita gihapon sa Ginoo. [MAGTOTOO KAY HUMAN MASAKMIT GIKAN SA YUTA UG GIBAYAW SA PANGANOD DIIN KRISTO MAHIMONG SA NGA PANAHOON SA PANAHOON] [18] Busa paglipay ang usa ug usa niini nga mga pulong. [MAGTOTOO MGA SA PAGLIPAY MATAG UBANG SA KAHIBALO SA NIINING NAGHULAT MIP NI JESUKRISTO UG ANG ANG TUGOB NGA KALIPAY SA TANANG NIADTONG MALUWAS SA IYANG PRESENSIYA SA PANGANOD IBABAW SA KALIBOTAN]

[5 ¹] Apan sa mga panahon ug sa mga katuigan, mga igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga gisulat ko kaninyo. [2] Kay nanghibalo gayud kamo nga ang adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan sa gabii. [3] Kay sa diha nga sila moingon, ang kalinaw ug kasigurohan; unya sa kalit moabut kanila ang pagkalaglag, sama sa kasakit sa usa ka babaye nga anak; ug sila dili makaikyas. [4] Apan, mga igsoon, wala kamo sa kangitngitan, aron nga adlaw pagahikalitan kamo ingon sa usa ka kawatan. [5] Ikaw mao sa tanan nga mga anak sa kahayag, ug ang mga anak sa adlaw; dili kita mga anak sa gabii, bisan sa kangitngitan. [6] Busa dili kita managkatulog sama sa uban; apan kita motan-aw ug sa hunahuna. [MAGTOTOO MGA SA PAGTUKAW ALANG SA PAGBALIK NI JESUS KRISTO SA PANGANOD] [7] Kay sila nga nangatulog, sa gabii; ug sila nga nagahuboghubog, nagahuboghubog sa gabii.

[8] Apan kita, nga mga sa adlaw, managbuotan kamo, sa pagbutang sa kotamaya sa pagtoo ug paghigugma; ug alang sa usa ka salukot, ang paglaum sa kaluwasan. [9] Kay ang Dios wala magapahamutang kanato alang sa kapungot, apan sa pag-angkon sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo, [10] nga namatay alang kanato, aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog, kita mabuhi uban kaniya. [11] Busa paglipay kamo sa inyong kaugalingon sa tingub, ug managlig-onay ang usa ug usa, ingon usab sa inyong pagabuhaton. [ANG MIP NI JESUKRISTO SA PANGOLEKTA SA PATAY UG BUHI MAGTOTOO SA USA KA DAYON SA PANAHOON SA MGA PANGANOD SA KANIYA MAKAPAHUPAY UG MAGTOTOO MGA ARON SA PAGHUPAY UG MOBAYAW SA USAG USA SA NIINING KAHIBALO] (1 Tesalonica 4: 13-5: 11 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Ang matag Magtotoo giawhag sa pagtan-aw alang sa Pag-anhi ni Jesukristo diha sa mga panganod aron nga dili sila matingala sa diha nga sila sa madali gikuha gikan sa yuta ngadto sa mga panganod uban ni Jesukristo. (21) Kon sila dili motan-aw, ug tan-awa gikan sa alang sa Iyang pagpakita sa mga panganod nga sila lagmit dili ‘gugma’ Ang iyang pagpakita tungod kay sa paghigugma sa Iyang pagpakita nagpasabot nga ang luwas nga tawo nga sa kanunay paghunahuna ug magpaabut ni Kristo pagpakita ug sa ingon molihok sa diyosnong ug madasigong sa ilang adlaw-adlaw nga paglakaw uban sa Dios dinhi sa yuta.

Kadtong nahigugma sa Iyang pagpakita gisaaran sa usa ka Korona sa Pagkamatarung nga gusto sa Dios kanato sa pagdawat; apan sa paghigugma sa Iyang pagpakita paagi ang usa ka tawo kinahanglan nga mahibalo mahitungod niining talagsaong USA PANAHOON PANGHITABO. Ikasubo kasagaran kaayo, ang mga pagpakita wala makaila sa mga nadakpan sa mga tradisyon sa mga tawo, ang mag-inusara sa daghan nga wala pa gani sa pagbasa sa Bibliya sa labing menos makausa sa ilang mga kinabuhi.

4.10 ANG KORONA SA KINABUHI

Kadtong nahigugma sa Ang Ginoo sa pagbuhat sa ilang labing maayo aron sa pagpuyo alang sa Dios. Sa pagpuyo sa usa ka diosnon nga kinabuhi Kasulatan nagtambag kanato nga dili mosumiter o sa tintasyon nga mahimong bisan unsa nga butang nga naggiya kanato gikan sa pagbuhat sa Diyos sa Kabubut-on pinaagi sa kailibgon ug pagdani.

Kadto kinsa molahutay sa mga tentasyon ug dili mohatag ngadto kanila makadawat sa Korona sa Kinabuhi.

[12] Bulahan ang tawo nga nagapadayon sa mga pagtintal; kay sa diha nga siya gisulayan, siya makadawat sa purongpurong sa kinabuhi, nga gisaad sa Ginoo kanila nga mga nahagugma kaniya. [ANG MAGTOTOO NGA ANG GUSTONG UG NAGAPADAYON TINTASYON MAGADAWAT ANG KORONA SA KINABUHI] [13] Walay bisan kinsa nga sa diha nga siya pagatintalon, Ako gitintal sa Dios; kay ang Dios dili arang matintal sa kadautan, ni motintal siya sa bisan unsa nga tawo: [14] Apan ang tagsatagsa ka tawo ginatintal sa diha nga ginaguyod ang sa iyang kaugalingon nga kailibgon, ug mahaylo. [15] Ug sa diha nga pangibog nanamkon, kini nagdala sa sala; ug ang sala, sa diha nga kini nahuman na, manganak ug kamatayon. (Santiago 1: 12-15 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Kini mao ang Pulong sa Dios diha sa usa ka tawo sa kasingkasing nga makatabang sa usa ka tawo sa pag-atubang sa tentasyon.

[9] igahinlo sa usa ka batan-on nga tawo nga sa iyang dalan? Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong. [10] Uban sa bug-os ko nga kasingkasing gipangita ko ikaw: Oh ayaw itugot nga ako mahisalaag gikan sa imong mga sugo. [11] Ang imong pulong akong gitagoan sa akong kasingkasing, aron ako dili makasala batok kanimo. [**USA KA MAGTOTOO ANG SA PAGPATAY SA PULONG SA DIYOS SA ILANG KASINGKASING SA PAGTABANG KANILA PAGDALA SA SALA (UG PAGTINTAL)**] [12] Bulahan ikaw, Oh Ginoo: tudloi ako sa imong kabalaoran. [13] Sa akong mga ngabil gisugilon ko Ang tanang mga tulomanon sa imong baba. [14] Nagakalipay ako sa dalan sa imong mga pagpamatuod, Ingon sa gidaghanon sa tanang mga bahandi. [15] ako magapalandong diha sa imong mga lagda, Ug magatahud ako sa imong mga dalan. [16] Magakalipay ako sa akong kaugalingon diha sa imong kabalaoran: Dili ako malimot sa imong pulong. (Salmo 119: 9-16 KJV)

[10] Sa katapusan, mga igsoon ko, magmalig-on diha sa Ginoo, ug sa gahum sa iyang kusog. [11] -ob sa tibuok hinagiban sa Dios, aron kamo makahimo sa pagbarug batok sa mga paglimbong sa yawa. [12] Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga punoan sa mga kangitngit niini nga kalibutan, batok sa mga dautan nga espirituhanong sa hatag-as nga mga dapit. [13] Busa sa pagkuha kaninyo sa bug-os nga hinagiban sa Dios, aron kamo makasukol sulod sa adlaw nga dautan, ug sa mabuhat ang tanan, makatindog kamo. [14] Busa, ingon nga ang inyong bat-ang gibaksan uban sa kamatuoran, ug sa ibabaw sa tabon sa dughan sa pagkamatarung; [15] Ug ang inyong mga tiil hinapinan uban sa pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw; [16] Labaw sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtoo, nga ikaw makahimo sa makapalong sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan. [17] Ug kuhaa ang salokot sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios: [**ANG PULONG SA DIOS ANG ESPADA SA ESPIRITU NGA DUNAY NGA GIGAMIT SA MATAG MAGTOTOO SA KINABUHI**] [18] Ang pag-ampo kanunay uban tanang pag-ampo ug sa pagpangaliyupo nga diha sa Espiritu, ug managtukaw sa os nga pagpadayon ug pagpakilooy alang sa tanang mga balaan; (Efeso 6: 10-18 KJV)

Ang Pulong sa Dios buhi ug adunay usa ka kinabuhi ug sa gahum sa iyang kaugalingon nga gihatag sa Dios sa paghatag ug gahum sa usa ka tawo sa pagpildi sa tintasyon.

[12] Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik, ug gamhanan, ug mahait pa kay sa bisan unsa nga duha ka-sulab nga espada, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, ug motugkad sa mga hunahuna ug sa mga tuyo sa kasingkasing. [**GREGONG: 'ARANGKADA' = KINABUHI UG ENERHIYA SA IYANG KAUGALINGONG**] [13] walay binuhat nga dili madayag sa iyang atubangan: apan ang tanang mga butang mga hubo ug binuksan sa atubangan sa mga mata niya kang kinsa kita adunay sa pagbuhat. [14] atong nakita nga kita adunay usa ka labawng sacerdote nga nakalatas sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

kalangitan, si Jesus, ang Anak sa Dios, managlig-on kita sa atong pagsugid. [15] Kay ang atong dili usa ka labawng sacerdote nga dili arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon; apan sa tanang paagi gitintal ingon kanato, apan walay sala. [JESUS KRISTO ANG GITINTAL SA TANANG PAMAAGI SAMA KITA MGA APAN SIYA WALA MAGPASAKOP SA TINTASYON] [16] Busa atong moabut nga walay kahadlok ngadto sa trono sa grasya, nga kita makadawat sa kalooy, ug makakaplag sa gracia nga makatabang kanato sa panahon sa panginahanglan. (Hebreohanon 4: 12-16 KJV)

Si Jesu-Kristo napildi ug midaug batok sa tintasyon pinaagi sa buhi ug sa paggamit sa Pulong sa Diyos sa pagpildi sa yawa.

[10] Ug gilayon sa paghaw-as gikan sa tubig, nakita niya ang mga langit nga naabli, ug ang Espiritu nga ingon sa salampati mikunsad sa ibabaw niya: [11] Ug may miabut nga usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Ikaw mao ang akong Anak nga hinigugma, nga kaniya ako ako nahimuot. [12] Ug dihadiha ang espiritu Ginamaneho kaniya ngadto sa kamingawan. [13] Ug didto siya sa kamingawan kap-atan ka adlaw nga gitintal ni Satanas; ug uban sa mga mananap nga mapintas; ug ang mga manolonda nagaalagad kaniya. (Marcos 1: 10-13 KJV)

[1] Unya si Jesus gihatud sa Espiritu sa kamingawan aron pagatintalon sa yawa. [2] Ug sa diha nga siya nagpuasa sa kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii, siya sa human niini gigutom. [3] Ug sa diha nga ang maninintal miduol kaniya, siya miingon: Kong ikaw mao ang Anak sa Dios, sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay. [4] Apan siya mitubag ug miingon: Kini nahisulat, Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. [JESUS KRISTO GIGAMIT KASULATAN KONTRAHON ANG TINTASYON GIKAN SA YAWA] [5] Unya gidala siya sa yawa ngadto sa siyudad nga balaan, ug gibutang siya sa lantawanan sa templo, [6] Ug miingon kaniya: Kong ikaw ang Anak sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos; kay nahisulat kini nga nagaingon, siya sa iyang mga mga manolonda nahatungod kanimo: ug sa ilang mga kamot sila sa pagtabang kaninyo, aron dili sa bisan unsa nga panahon nga imong mahipangdol ang imong tiil sa bato. [ANG YAWA TINUYO SAYOP KASULATAN SA IYANG TINTASYON] [7] Si Jesus miingon ngadto kaniya, Kini nahisulat pag-usab, Dili mo pagpanulayon ang Ginoo nga imong Dios. [JESUS KRISTO GIGAMIT KASULATAN KONTRAHON ANG TINTASYON GIKAN SA YAWA] [8] usab, gidala siya sa yawa ngadto sa usa ka bukid nga hataas uyamut, ug gipakita kaniya ang tanan nga mga gingharian sa kalibutan, ug ang mga himaya sa kanila; [9] Ug miingon kaniya: Ang tanan nga mga butang ihatag ko kanimo, kon ikaw mohapa ug mosimba kanako. [10] Ug si Jesus miingon kaniya, Pahawa ka dinhi, Satanas: kay nahisulat kini nga nagaingon, Ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios, ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. [JESUS KRISTO GIGAMIT KASULATAN KONTRAHON ANG TINTASYON GIKAN SA YAWA] [11] Unya ang yawa mipahawa kaniya, ug, ania karon, ang mga manolonda mingduol ug nanag-alagad kaniya. (Mateo 4: 1-11 KJV)

[1] Ug si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan, ug gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan, [2] Ang kap-atan ka adlaw, ug gitintal sa yawa. Ug niadtong mga adlaw siya wala mokaon bisan unsa ug sa diha nga sila natapos, siya mibatig kagutom. [3] Ug ang yawa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

miingon kaniya, Kon ikaw mao ang Anak sa Dios, sugoa kining bato nga mahimong tinapay. [4] Ug si Jesus mitubag kaniya, nga nagaingon, Kini nahisulat, nga ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong sa Dios. [JESUS KRISTO GIGAMIT KASULATAN KONTRAHON ANG TINTASYON GIKAN SA YAWA] [5] Ug ang yawa, pagkuha kaniya ngadto sa usa ka hataas nga bukid, nagpakita kaniya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadiyut lamang nga panahon. [6] Ug ang yawa miingon kaniya, Kining tanang gahum akong igahatag kanimo, ug ang himaya nila: kay kini ginatugyan kanako; ug sa bisan kinsa nga akong igahatag ko kini. [7] Kon kamo mosimba kanako, maimo na kining tanan. [8] Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Pahawa kamo sa akong likod, Satanas: kay nahisulat kini nga nagaingon, Ikaw magsimba sa Ginoo nga imong Dios, ug kaniya lamang mag-alagad ikaw. [JESUS KRISTO GIGAMIT KASULATAN KONTRAHON ANG TINTASYON GIKAN SA YAWA]

[9] Ug siya gidala siya ngadto sa Jerusalem, ug gibutang siya sa lantawanan sa templo, ug miingon kaniya: Kong ikaw ang Anak sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos gikan sa dinhi: [10] Kay kini nahisulat, Siya mohatag sa iyang mga manolonda mahitungod kanimo, aron sa pagbantay kanimo: [ANG YAWA TINUYO SAYOP KASULATAN SA IYANG TINTASYON] [11] Ug sa ilang mga kamot sila sa pagtabang kaninyo, aron dili sa bisan unsa nga panahon nga imong mahipangdol ang imong tiil sa bato. [12] Ug si Jesus mitubag kaniya, Kini giingon, Dili mo pagpanulayon ang Ginoo nga imong Dios. [JESUS KRISTO GIGAMIT KASULATAN KONTRAHON ANG TINTASYON GIKAN SA YAWA] [13] Ug sa diha nga ang yawa natapus ang tanang pagpanulay, mibulag kaniya sulod sa usa ka panahon. [14] Ug mibalik si Jesus sa gahum sa Espiritu ngadto sa Galilea; ug didto miadto ang usa ka kabantugan sa tibook kayutaan nga nagalibut. [15] Ug siya nanudlo sa ilang mga sinagoga, nga ginahimaya sa tanan. (Lucas 4: 1-15 KJV)

4.11 ANG KORONA SA HIMAYA

Tinuod nga mga anciano nga sa kinabubut-on sa pagtan-aw human sa mga magtutuo sa usa ka andam nga hunahuna makadawat og usa ka Korona sa Himaya sa dihang si Jesus-Kristo makita.

[1] Ang mga anciano nga anaa kaninyo nagatambag ako, nga ako anciano man, ug ang usa ka saksi sa mga pag-antus ni Cristo, ug umalambit usab sa himaya nga igapadayag: [2] Pakan-a ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala kamo, nga sa pagdumala niini, dili pinaagi sa pagpugos, kondili sa kinabubut-on; dili alang sa mahugaw sa gugma sa salapi, kondili sa usa ka andam nga hunahuna; [3] Dili ingon sa Ginoo sa Dios sa panulondon, apan nga mga panig-ingnan sa panon. [4] Ug sa diha nga ang pangulong Magbalantay, kamo makadawat og usa ka korona sa himaya nga dili molubad ang. (1 Pedro 5: 1-4 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

4.12 DIYOS IPAKITA IYANG HILABIHAN NGA MGA KATIGAYUNAN SA IYANG MGA ANAK

Busa ang dato mao ang Dios sa gugma, kaluoy, ug kalulot nga mga magtotoo nga naglingkod sa mga langitnong dapit diha kang Cristo Jesus ug sa pagpahimulos sa mga labaw gayud nga kadato sa iyang gracia nga sa mga katuigan nga moabut.

[4] Apan ang Dios nga dato sa kalooy, tungod sa iyang dakung gugma nga iyang gihigugma kanato, [5] Bisan sa mga patay kita sa sala, gibuhi kanato uban kang Cristo (tungod sa grasya kamo naluwas) [6] Ug gibanhaw kita uban kaniya, ug gipalingkod kita uban kaniya sa mga langitnon nga dapit, diha kang Cristo Jesus: [7] nga sa mga katuigan nga umalabut siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapuanguoron kanato diha kang Cristo Jesus. (Efeso 2: 4-7 KJV)

Kini importante gayod nga kamo ug ako makasabut ug moduol sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo aron kita mabuhi ang ‘labaw pa kay sa abunda nga kinabuhi’ nga ang Bugtong Anak sa Dios miabut aron sa paghalad sa.

[7] Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga ako mao ang pultahan sa mga karnero. [8] Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan: apan ang mga karnero wala magpatalinghug kanila. [9] Ako mao ang pultahan: pinaagi kanako kon bisan kinsa nga tawo mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogula ug makakaplag siyag masibsib. [10] Ang kawatan dili moanhi, kondili aron siya makapangawat, ug sa pagpatay, ug sa paglaglag: Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. [AKO MOABOT NGA SILA BASIN KAY KINABUHI UG NIINI SA MADAGAYAON GAYUD] [11] Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero, ang maayong magbalantay sa mga karnero magahalad sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. (Juan 10: 7-11 KJV)

Mokumpisal Jesus Cristo ingon nga Ginooy, ug motoo nga ang Dios nagbanhaw kaniya, si Jesu-Kristo, gikan sa mga patay
(Siya wala sa iyang kaugalingon sa pagbangon gikan sa mga patay).

[8] Apan unsa ang miingon nga kini? Ang pulong haduol kanimo, bisan pa sa imong baba, ug sa imong kasingkasing: nga mao, ang pulong sa pagtoo, nga among ginawali; [9] nga kon kamo isugid uban sa imong baba sa Ginoong Jesus, ug motoo ka sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. [IGASUGID IMONG BABA SA GINOO JESUS UG NAGTUO SA IMONG KASINGKASING NGA DIYOS MABANHAW JESUS KRISTO GIKAN SA MGA PATAY ANG MALUWAS] [10] Kay uban sa kasingkasing ang tawo mituo ngadto sa pagkamatarung; ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. [11] Kay ang Kasulatan, miingon: Bisan kinsa nga motoo

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

kaniya, dili maulawan. [TANAN NAGATOO SA KANIYA DILI MAHIMONG IGAKAULAW] [12] Kay walay kalainan sa Judio ug sa Gresyanhon; kay ang mao nga Ginoo, Ginoo sa tanan, nga dato ngadto sa tanan nga nanagsangpit kaniya. [13] Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. [TANAN MITAWAG SA SA NGALAN SA JEHOVA ANG MALUWAS] [14] Nan unsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi? ug unsaon nila ang pagtoo kaniya nga wala nila hidunggi? ug unsaon nila ang walay magwawali? [15] Ug unsaon sa pagwali nila, gawas kong sila ipadala? ingon sa nahisulat na: Pagkatahum sa mga tiil niadtong mga nanagwali sa Maayong Balita sa pakigdait, ug nanagdala sa malipayong balita sa mga maayong mga butang! [16] Apan sila wala sa tanan nga nagtuman sa ebanghelyo. Kay si Isaias miingon: Ginoo, kinsa ang mitoo sa among gibalita? [17] Busa ang pagtuo moabut pinaagi sa pagpaminaw, ug ang pagpatalinghug sa pulong sa Dios. [PAGTUO NAGA- GIKAN SA MAGAPAMATI SA PULONG SA DIYOS] (Roma 10: 8-17 KJV)

Kini mao ang pinaagi sa grasya - dili pinaagi sa atong kaugalingon nga mga buhat - nga kita maluwas pinaagi sa hugot nga pagtuo nga mao ang usa ka gasa gikan sa Dios: [8] Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug nga dili sa inyong kaugalingon: kini mao ang gasa sa Dios: [9] Dili sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga mangandak. (Efeso 2: 8-9 KJV)

Gusto sa Dios nga TANAN nga
(1) maluwas UG (2) moabut sa kahibalo sa Kamatuoran.

[3] Kay kini mao ang maayo ug pagakahimut-an sa panan-aw sa Dios nga atong Manluluwas;
[4] Kinsa ang tanang mga tawo nga mangaluwas, ug nga makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. [5] Kay may usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus; [DIYOS GUSTO TANAN NGA MAKAILA NGA ADUNAY USA KA DIOS (DILI TULO O 'TULO KA-SA-USA') UG NGA SI JESUS KRISTO ANG ANG TIGPATALIWALA SA DIYOS UG KATAWHAN] [6] Kinsa ang naghatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, nga nagpamatuod sa gitagal nga panahon. (1 Timoteo 2: 3-6 KJV)

Ang pagkahibalo sa Kasulatan makahimo sa usa ka tawo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan nga diha kang Cristo Jesus ug sa mapuslanon alang sa matarung nga mga buhi ug sa pagtubo diha kang Cristo.

[10] Apan kamo sa bug-os sa akong doktrina, nga paagi sa kinabuhi, katuyoan, sa hugot nga pagtuo, taas nga pag-antus, gugma nga putli, pailub, [11] mga paglutos, sa mga kagul-anan, nga miabut kanako sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra; sa mga paglutos nga akong giantus: ug gikan kanila ngatanan giluwat ako sa Ginoo. [12] Oo, ug ang tanan nga diosnon nga pagkinabuhi diha kang Cristo Jesus magaanus sa paglutos. [13] Apan ang dautang mga tawo ug mga limbongan, magatubo sa hilabihan nga pagkadautan, nga magalimbong ug ang mga gilimbongan. [14] Apan magpadayon kamo sa mga butang nga imong nakat-onan mo ug hingpamatud-an, sa nahibaloan

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

gikan kang kinsa imong nakat-unan kanila; [15] Ug nga gikan sa usa ka bata nga imong nailhan sa balaan nga mga kasulatan, nga makahimo sa paghimo sa kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo nga anaa kang Cristo Jesus. [ANG KASULATAN MAKAHIMO SA PAGHIMO KANIMO MAALAMONG KANG KALUWASAN PINAAGI PAGTUO SA KRISTO JESUS] [16] Ang tanan nga kasulatan gihatag pinaagi sa pagdasig sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtul-id, alang sa pagmatoto sa pagkamatarung: [17] Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buhat. [MAHIBALO UG APLIKAR KASULATAN NAGSANGKAP SA USA KA MAGTOTOO NAGPATUNGHAG TANAN MAAYONG BUHAT] (2 Timoteo 3: 10-17 KJV)

Ang kaluwasan mao ang dili madunoton nga binhi nga dili molubad o dunot ingon nga kini natukod sa Ang Pulong sa Dios nga buhi ug nagapadayon sa walay katapusan; ang kaluwasan dili gikuha o nausab pinaagi sa bisan kinsa sa makausa kini nadawat gikan sa Dios - bisan sa unsa nga paagi sa makasasala nga usa ka tawo nga o mahimong sa umaabot.


[23] Ang natawo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton, kondili sa dili-madunoton pinaagi sa pulong sa Dios, nga buhi ug nagapadayon sa walay katapusan. [24] Kay ang tanan nga unod sama sa balili, ug ang tanan nga himaya niini sama sa bulak sa balili. Ang balili nagakalaya, ug ang bulak niini mahulog ang: [25] Apan ang pulong sa Ginoo nagapadayon sa walay katapusan. Ug kini mao ang pulong sa Maayong Balita nga ginawali kaninyo. (1 Pedro 1: 23-25 KJV)

Siyempre, ang potensyal alang sa umaabot nga sala mao ang kanunay nga karon hangtud nga kita nausab ug gihatag sa atong bag-ong mga lawas sa pagpakita sa Ang Ginoo nga si Jesukristo. Bisan pa niana, samtang ang usa ka Magtotoo makabaton og kinabuhi nga dayon pinaagi ni Kristo, nag-ingon ang Kasulatan nga ang pipila magtotoo dili matitud-anon ug sa paggamit sa grasya ingon nga usa ka pasangil sa pagpakasala. Ang maong mga tawo nga kalagmitan mingawon gikan sa mga ganti nga gitagana alang sa mga tawo nga matitud-anon ngadto sa Dios ug sa Iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga [5] ... nakatilaw sa maayong pulong sa Dios, ug sa mga gahum sa kalibutan nga moabut, (Hebreohanon 6: 5 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

BAHIN 3

ANG PAGESIMBA SA DIOS UG JESUS KRISTO ANG LANGITNONG KALIPAY



KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAPITULO 5

LANGIT UG ANG TRONO SA DIYOS

5.1 'LANGIT' ANG DIYOS TRONO

Sumala sa Kasulatan, ang mosunod nga mga pamahayag mahimo nga gihimo bahin sa 'langit':

- Sa tanan nga mga binuhat (nga luna, mga planeta, mga bitoon, mga tawo, mga mananap, mga langgam, mga isda, mga insekto) gihimo gikan sa mga molekula ug mga elemento nga makita diha sa tubig
- Lawom nga tubig mao ang sa gawas nga ngilit sa hawan sa kalangitan Dios nagtawag sa langit
- Sa Dios Trono ang langit nga dili sa laing 'kabahin' apan sa pagkatinuod, sa mao usab nga uniberso nga atong tanan nga mabuhi (22)
- Langit mao ang luna sa taliwala sa yuta sa planeta Yuta ug ang mga tubig nga anaa sa sa ug sa unahan sa 'sulab sa kawanangan'
- Ang Dios nagalingkod sa Trono sa Langit
- Ang tubig sa hulagway sa Langit (ang bildo lanaw?)
- Ang 'Ikatulong Langit ug sa Yuta' dili sa bisan unsa nga dagat apan sa usa ka suba nga gitawag, 'Ang Suba sa Kinabuhi'
- Diin ang mga langgam molupad gitawag sa langit
- Si Jesu-Kristo miadto pinaagi sa langit aron sa pagkuha sa Tuo nga Kamot sa Dios sa Trono human Siya gidala ngadto sa usa ka panganod

Human si Jesus-Kristo nakasaksi ug mipakita sa Iyang kaugalingon ngadto sa daghang mga tawo alang sa kap-atan ka adlaw human sa Iyang pagkabanhaw, Siya gibayaw gikan sa yuta ngadto sa langit unya miadto pinaagi sa mga langit.

[1] Ang nahaunang basahon gibuhat ko, Oh Teofilo, mahatungod sa tanang mga butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo, [2] Hangtud sa adlaw nga gibayaw siya, human nga siya pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag sa mga sugo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili: [SI HESU-KRISTO KAY GIDALA SA GIKAN SA YUTA UG SA HANGIN]

[3] kang kinsa usab siya nagpakita sa iyang kaugalingon nga buhi human sa iyang gugma pinaagi sa daghang mga pagpamatuod, nga nagpakita kanila sa kap-atan ka adlaw, ug nagsulti sa mga

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

butang mahitungod ngadto sa gingharian sa Dios: [4] Ug, sa nakigtigum siya uban kanila, siya misugo kanila nga sila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kondili sa pagpaabut sa gisaad sa Amahan, nga, miingon siya, ikaw nakadungog kanako. [5] Kay si Juan sa pagkamatuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautismohan sa Espiritu Santo sa dili daghan nga mga adlaw dinhi. [6] Sa diha nga sila Busa, sa nagatigum sila, nangutana sila kaniya, sa pag-ingon: Ginoo, ikaw sa niini nga panahon sa pagpasig-uli pag-usab sa gingharian ngadto sa Israel? [7] Ug siya miingon kanila: Kini mao ang dili alang kaninyo nga mahibalo sa mga panahon o sa mga panahon, nga ang Amahan sa iyang kaugalingong gahum. [8] Apan kamo makadawat sa gahum, human nga ang Espiritu Santo mokunsad kaninyo: ug kamo mahimong akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa kinalay-ang dapit sa yuta. [9] Ug sa diha nga siya nakasulti niini nga mga butang, samtang sila nakakita, gibayaw siya sa itaas; ug usa ka panganod midawat kaniya gikan sa ilang mga mata. [JESUS KRISTO KAY GIDALA SA GIKAN SA YUTA UG MIADTO SA USA KA PANGANOD] (23) [10] Ug samtang sila mitan-aw sa langit sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa, duha ka tawo mitindog sa tupad nila sa puti nga bisti; [11] Nga miingon usab, kamo nga mga tawo sa Galilea, nganong motindog kamo dinhi ug nagatutok sa langit? [SILA MGA LOOKING SA NGADTO SA KAWANANGAN NGA ANG GITAWAG USAB ‘LANGIT’] Kining maong Jesus, nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, ang moanhi sa sama nga paagi ingon sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. (Buhat 1: 1-11 KJV)

[14] atong nakita nga kita adunay usa ka labawng sacerdote nga nakalatas sa kalangitan, si Jesus, ang Anak sa Dios, managlig-on kita sa atong pagsugid. [JESUS KRISTO GIPASA SA KALANGITAN (PLURAL = DUGANG KAY USA LANGIT)] (Hebreohanon 4: 14 KJV)

Langit mao ang Dios ni Trono.

[1] Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Ang langit mao ang akong trono, ug ang yuta mao ang akong tumbanan: unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukoron alang kanako? ug diin mao ang dapit nga akong pahulayanan? (Isaias 66: 1 KJV)

5.2 SA PAGKAKARON ADUNAY MGA DUHA KA ‘KALANGITAN’

Adunay karon sa duha ka ‘mga langit’: (1) usa ka wala matino nga dapit nga puno sa tubig sa gawas nga ngilit sa ‘kawanangan’ sa unahan sa mga bitoon; ug (2) sa bisan unsa nga dapit nga anaa sa ibabaw sa yuta (lakip diin adunay mga bitoon, mga panganod, ug mga langgam nga molupad).

[1] Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. [DIOS NAGBUHAT SA LANGIT] [2] Ug ang yuta walay porma, ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahaladman. Ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. [3] Ug miingon ang Dios: Mahimo ang kahayag; ug dina ang kahayag. [4] Ug nakita sa Dios ang

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

kahayag nga kini maayo; ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. [5] Ug gihinganlan sa Dios ang kahayag nga Adlaw, ug ang kangitngit gihinganlan niya nga Gabii. Ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang una nga adlaw. [6] Ug miingon ang Dios: Mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig, ug pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. [DIOS NAGBUHAT USA KA HAWAN (LUNA) SA TUNGANG SA DEEP TUBIG SA PAGHIMO DUHA BULAG BULAG LAWAS SA TUBIG] [7] Ug gibuhat sa Dios ang hawan ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalum sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan; ug nahimo kini. [8] Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga Langit. [ANG KAWANANGAN TALI SA DUHA BULAG BULAG LAWAS SA TUBIG ANG GITAWAG SA HAWAN SA KALANGITAN NGA DIYOS GITAWAG LANGIT] Ug ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang ikaduha nga adlaw.

[9] Ug miingon ang Dios: Matingub ang mga tubig nga anaa sa ilalum sa mga langit ngadto sa usa ka dapit, ug himoa nga ang yuta nga mamala: ug nahimo kini. [SA LAWAS SA TUBIG SA LANGIT DIOS NAGBUHAT SA YUTA NGA SI NABAHIN SA DAGAT UG YUTA NGA MAMALA] [10] Ug gihinganlan sa Dios nga ang mamala nga yuta nga Yuta; ug ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga Dagat: ug nakita sa Dios nga kini maayo. (Genesis 1: 1-10 KJV)

Ang yuta gitukod sa ibabaw sa kadagatan, ug ang kalibutan natukod sa ibabaw sa baha sa tubig.

[1] Ang yuta mao ang Ginoo, ug ang pagkapuno niini; ang kalibutan, ug sila nga mga nanagpuyo niini. [2] Kay siya ang nagtukod niana sa ibabaw sa kadagatan, ug gipalig-on niya sa ibabaw sa katubigan. (Salmo 24: 1-2 KJV)

Sa luna sa taliwala sa mga halalum nga tubig sa daplin sa uniberso ug ang yuta sa yuta nga gitawag sa Dios, ‘langit’, gibutang sa Diyos ang adlaw, bulan, mga planeta, ug mga bituon.

[14] Ug miingon ang Dios: Mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii; ug himoa sila nga alang sa mga ilhanan, ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan: [15] Ug himoa sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag ug kahayag sa ibabaw sa yuta: ug nahimo kini. [16] Ug gibuhat sa Dios ang duruha ka dagkung mga kahayag; ang labing dakung kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing diyutay nga kahayag sa paghari sa gabii; gibuhat niya ang mga bitoon. [ANG ADLAW, BULAN, UG BITUON DIYOS GIBUTANG SA HAWAN SA LANGIT] [17] Ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa sa langit aron sa paghatag ug kahayag sa ibabaw sa yuta, [18] Ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit: ug nakita sa Dios nga kini maayo. (Genesis 1: 14-18 KJV)

Diin langgam sa ibabaw sa yuta mao ang gitawag nga, ‘sa hawan sa langit’.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[20] Ug miingon ang Dios: Dumagsang sa mga tubig nga dad-on sa daghan nga naglihok nga binuhat nga adunay kinabuhi, ug mga langgam nga molupad sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit. [21] Ug gibuhat sa Dios ang dagkung mga mananap, ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga ang mga tubig, ingon sa ilang matang, ug ang tagsatagsa ka pak-an nga langgam sa iyang matang: ug nakita sa Dios nga kini maayo. (Genesis 1: 20-21 KJV)

Diin nieve mahulog gikan sa gitawag, 'Langit'.

[9] Kay ingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga dalan mas taas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna.[10] Kay maingon nga ang ulan ug ang nieve managpanulo gikan sa langit, ug mobalik dili didto, apan nagahubo sa yuta, ug magahimo niini nga manalingsing, ug mamutot, ug magahatag sa binhi sa mga magpupugas ug tinapay sa kumakaon. (Isaias 55: 9-10 KJV)

5.3 KASULATAN NAGAINGON MAANAAY MAHIMONG USA KA KINATIBUK SA TULO KA LANGIT UG TULO KA YUTA

Kasulatan nagpahayag nga adunay tulo ka mga langit ug tulo ka mga yuta; sa kalibutan nga si Jesus Cristo ug nabanhaw mao ang 'ikaduha nga langit ug ang yuta'.

[1] Kini mao ang dili angay alang kanako walay duhaduha sa himaya. Ako moabut sa mga panan-awon ug mga bugna sa Ginoo. [2] ako nasayud nga ang usa ka tawo nga diha kang Cristo nga napulo ug upat ka tuig na ang milabay, (kong diha sa lawas, wala ako masayud; kun gawas sa lawas, wala ako: Ang Dios nahibalo), nga gisakwat ngadto sa ikatulo ka langit. **[PABLO ANG GIHATAG USA KA PANAN-AWON BAHIN SA IKATULONG LANGIT NGA MAO PARAISO]** [3] Ug ako nasayud sa maong usa ka tawo, (kun diha sa lawas, kun gawas sa lawas, wala ako: Ang Dios nahibalo) [4] Sa unsang paagi nga nga nasakwat siya ngadto sa paraiso, ug nakadungog sa dili ikasulti nga mga pulong, nga kini dili subay sa balaod alang sa usa ka tawo ang paglitok. (2 Corinto 12: 1-4 KJV)

[1] Ug nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta: kay ang unang langit ug ang unang yuta nangagi na; ug didto ang dagat wala na. **[ANG UNANG LANGIT UG YUTA DILI NA MAGLUNGTAD; ANG BAG-ONG LANGIT UG ANG BAG-ONG YUTA DILI KA DAGAT]** [2] Ug nakita ko ang balaang siyudad, bag-o nga Jerusalem, nga nanaug gikan sa Dios gikan sa langit, nga naandam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. [3] Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Ania karon, ang tabernaculo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios sa iyang kaugalingon mahimong uban kanila, ug mahimo nga ilang Dios. [4] Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha gikan sa ilang mga mata; ug didto wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni may bisan unsa nga kasakit: kay ang unang mga butang nangagi na. [5] Ug siya nga nagalingkod sa trono, miingon: Ania karon, ako mohimo

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

sa tanan nga mga butang nga bag-o. Ug siya miingon kanako: Isulat mo, kay kini nga mga pulong nga tinuod ug matitud-anon. (Pinadayag 21: 1-5 KJV)

[3] hingbaloan kini una, nga adunay moabot sa katapusan nga mga adlaw nga mayubiton, nga nagalakaw sunod sa ilang kaugalingong mga kailibgon, [4] Ug sa pag-ingon: Hain na ang saad sa iyang pag-anhi? kay sukad sa mga amahan nangatulog, ang tanan nga mga butang nagapadayon ingon sa gihapon gikan sa sinugdang sa pagbuhat sa langit. [5] Kay kini sila sa kinabubut-on nga mga ignorante sa, nga pinaagi sa pulong sa Dios ang mga langit sa karaang panahon, ug yuta nga giunmol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig: [ANG YUTA ANG GIHIMO GIKAN SA TUBIG SA LAWOM NGA UG NAHIMULAG SA TUBIG SA LAWOM NGA (SA HAWAN / LANGIT NGA DIYOS GIBUTANG TALI SA TUBIG SA LAWOM NGA UG PLANETANG YUTA)]

[6] tungod niana, ang kalibutan nga kaniadto gilunopan sa tubig, nawala: [ANG LUNOP NI NOE PANAHON NAHISAKOP ANG TIBUOK PLANETA YUTA UG NAKAPAWALA SA KALIBOTAN NGA SA MILUNGTAD WALA PA ANG LUNOP (NGA MAHIMO GILANGKUBAN SA KATAPOSAN SA DAYNOSOR)]

[7] Apan ang mga langit ug ang yuta, nga mao karon, pinaagi sa maong pulong nagbantay sa tindahan, nga gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom, ug sa paglaglag sa mga dili diosnon nga mga tawo. [SA KALANGITAN UG YUTA NGA ANAA KARON PAGASUNOGON SA ADLAW SA PAGHUKOM GITAWAG USAB ANG ADLAW SA GINOO UG ANG ADLAW SA DIYOS] ...

[9] Ang Ginoo dili ayaw pagpahunonga mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa gihunahuna sa mga tawo; apan dugay nga nag-antos kanato-sa ward, dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. [10] Apan ang adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan sa gabii; sa nga ang mga langit moagi sa usa ka dakung dinahunog, ug ang mga elemento matunaw uban sa hilabihan nga kainit, ang yuta usab ug ang mga buhat nga ania niini pagasunogon. [11] Sanglit kining tanang mga butang matunaw, unsa nga matang sa mga tawo kamo sa balaan nga kinabuhi ug pagka-diosnon, [12] nga magapaabut ug magapadali sa pag-abut sa adlaw sa Dios, diin ang mga langit nga nagadilaab matunaw, ug ang mga elemento matunaw uban sa hilabihan nga kainit? [13] Bisan pa niana, sumala sa iyang saad, sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta, nga niini nagapabilin ang pagkamatarung. [HUMAN KINI KARON KALIBUTAN MASUNOG UG NAKAPAWALA DIYOS MAGHIMO USA KA BAG-ONG YUTA UG KALANGITAN (NGA MAO ANG IKATULONG YUTA UG LANGIT GIPAHAYAG SA PINADAYAG 21)]

[14] Busa, mga hinigugma, sa nakita nga kamo motan-aw alang sa ingon nga mga butang, nga makugihon nga ikaw mahimo nga makaplagan diha sa pakigdait, sa walay mansa ug walay ikasaway. [15] Ug ilhon ninyo nga ang taas nga pag-antus sa atong Ginoo mao ang kaluwasan; bisan sa atong hinigugmang igsoon nga si Pablo, sumala sa kaalam nga gihatag kaniya nagsulat nganha kaninyo; [16] Ingon man sa tanan niyang mga sulat, nga kanila niini nga mga butang; nga ang uban kanila mga malisud nga sabton, nga sila nga mga burong ug mga mahuyang, ingon sa ginabuhat usab nila sa uban nga mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. [17] Busa, mga hinigugma, sa nakita nga kamo mahibalo niining mga butanga sa atubangan, magmatngon kamo aron dili kamo usab, nga gidala uban sa kasaypanan sa mga masupilon, ug mahulog kamo gikan sa inyong kaugalingong kalig-on. [18] Apan motubo diha sa grasya, ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

diha sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. Kaniya ang himaya, karon ug hangtud sa kahangturan. Amen. (2 Pedro 3: 3-7, 9-18 KJV)

Sa wala pa ang Dakong Lunop Noe wala makakita sa ulan ingon sa Dios gipainum niya ang yuta sa usa ka gabon.

[5] Ug ang tanan nga tanum sa kapatagan nga diha sa yuta, ug sa tanan nga balili sa kapatagan sa wala pa kini mitubo: kay si Jehova nga Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta, ug wala pay tawo nga makauma sa yuta. [6] Apan dihay misaka nga gabon gikan sa yuta nga nagbubo sa tibook nga nawong sa yuta. (Genesis 2: 5-6 KJV)

Noe wala makakita ulan sa atubangan ug sa ni sa iyang nakita ang usa ka global nga baha sa atubangan sa Dakong Lunop gihulagway diha sa Genesis apan mitoo siya sa Dios.

[6] Apan walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay siya nga moduol sa Dios kinahanglan gayud motoo nga mao siya, ug nga siya mao ang magbabalus sa mga nagapangita kaniya. [7] Tungod sa pagtoo si Noe, sa gipasidan-an sa Dios sa mga butang nga wala pa makita, milihok nga may kahadlok, nag-andam ug arca sa pagluwas sa iyang panimalay; pinaagi sa nga iyang gihukman sa silot ang kalibutan, ug nahimong manununod sa pagkamatarung nga pinaagi sa pagtoo. (Hebreohanon 11: 6-7 KJV)

Busa dako ang pagtuo ni Noe nga siya dili lamang andam alang sa usa ka panghitabo nga wala siya nakakita sa wala pa apan siya nga matinud-anon sa pagtukod ug pag-andam sa mga (dako) Arka alang sa (sa labing menos) 100 ka tuig gikan sa panahon nga siya giingnan sa Dios aron sa pagsugod sa Arka pagtukod sa panahon ni Noe, ang iyang pamilya, ug ang mga mananap diha sa Arka.

[32] Ug si Noe lima ka gatus ka tuig ang panuigon: kag si Noe nanganak siya kang Sem, Cham, ug Japhet. (Genesis 5: 32 KJV); [5] Ug gibuhat ni Noe sumala sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. [6] Ug si Noe may unom ka gatus ka tuig ang panuigon sa paglunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta. [7] Ug si Noe, ug ang iyang mga anak nga lalake, ug ang iyang asawa, ug ang iyang mga anak nga lalake asawa sa uban kaniya, ngadto sa arca, tungod sa mga tubig sa lunop. (Genesis 7: 5-7 KJV)

Noe 500 ka tuig ang panuigon sa diha nga ang Dios misulti kaniya sa pagtukod sa Arka ug 600 ka tuig ang panuigon sa diha nga ang Dakong Lunop.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Ang tubig nga gigamit sa baha ang yuta gikan sa langit nga mao ang gitawag nga ‘ang dakung kahiladman’ sa Genesis 7.

[10] Ug nahitabo nga sa tapus ang pito ka adlaw ang mga tubig sa lunop mingsalanap sa ibabaw sa yuta. [11] Sa unom ka gatus ka tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa ikapulo ug pito ka adlaw sa bulan, sa maong adlaw ang mga ang tanan nga mga tinubdan sa dagku nga kahiladman ug ang mga tamboanan sa mga langit nangaabli. [12] Ug dihay ulan sa ibabaw sa yuta sa kap-atan ka adlaw ug sa kap-atan ka gabii. (Genesis 7: 10-12 KJV)

Ang sunod nga ang langit ug yuta sa Dios nagmugna sa dili sa bisan unsa nga dagat.

[1] Ug nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta: kay ang unang langit ug ang unang yuta nangagi na; ug didto ang dagat wala na. (Pinadayag 21: 1 KJV)

5.4 DIOS MOABOT GIKAN SA LANGIT UG MOPUYO UBAN JESUS KRISTO UG ANG GILUWAS SA SA IKATULONG YUTA

Sa Dios ug si Jesukristo moabut ngadto niini nga bag-ong yuta ug mopuyo sa kahangturan uban sa mga magtutuo ug sa Dios linalang.

[2] Ug nakita ko ang balaang siyudad, bag-o nga Jerusalem, nga nanaug gikan sa Dios gikan sa langit, nga naandam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. [3] Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Ania karon, ang tabernaculo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios sa iyang kaugalingon mahimong uban kanila, ug mahimo nga ilang Dios. [4] Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha gikan sa ilang mga mata; ug didto wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni may bisan unsa nga kasakit: kay ang unang mga butang nangagi na. [5] Ug siya nga nagalingkod sa trono, miingon: Ania karon, ako mohimo sa tanan nga mga butang nga bag-o. Ug siya miingon kanako: Isulat mo, kay kini nga mga pulong mga tinuod ug matinud-anon. [6] Ug siya miingon kanako: Kini gibuhat. Ako mao ang Alpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ako mohatag ngadto kaniya nga giuhaw sa mga tuburan sa mga tubig sa kinabuhi sa walay bayad. [7] Siya nga makadaug, manunod sa tanang mga butang; ug ako mahimo nga iyang Dios, ug siya mahimo nga akong anak nga lalake ... [10] Ug iyang gidala ako sa halayo sa espiritu ngadto sa usa ka daku ug hataas nga bukid, ug gipakita kanako nga daku nga ciudad, ang mga balaan nga Jerusalem, nga mikunsad gikan sa langit gikan sa Dios, [11] Ang pagbaton sa himaya sa Dios: ang iyang kahayag sama sa usa ka bato nga labing bililhon nga, bisan sama sa usa ka bato nga jaspe, nga matin-aw ingon sa salamin: (Pinadayag 21: 2-7, 10-11 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[1] Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Kordero. [2] Sa taliwala sa dalan niini, ug sa ibabaw sa bisan asa nga dapit sa kilid sa sa suba, diha ang kahoy sa kinabuhi, nga nanganak sa napulo ug duha matang sa mga bunga, ug mitugyan sa iyang bunga matag-bulan: ug ang mga dahon sa kahoy alang sa mga pag-ayo sa mga nasud. [3] Ug moabut ang dili na tunglo: apan ang trono sa Dios ug sa Cordero, anaa niini; ug ang iyang mga alagad manag-alagad kaniya: [4] Ug sila makakita sa iyang nawong; ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. [5] Ug didto walay gabii; ug wala sila ing kinahanglan sa suga sa lamparahan bisan kahayag sa adlaw; kay ang Ginoong Dios nagahatag kanila sa kahayag, ug sila magahari hangtud sa kahangturan. [6] Ug siya miingon kanako: Kining mga pulonga mga matinumnon ug mga matuod; ug ang Ginoo, ang Dios sa mga balaan nga mga propeta nagpadala sa iyang anghel aron sa pagpakita sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan mahatabo sa madali. [7] Tan-awa, moanhi ako sa madali: bulahan siya nga nagabantay sa mga pulong sa tagna niining basahona. (Pinadayag 22: 1-7 KJV)

5.5 KINSA MOABUT UG NAGAPUYO KATAWHAN SA BAG-ONG YUTA?

Sa Dios ug ni Jesukristo (Ang Kordero sa Dios) ang duha mopuyo uban tinubos tawo (ug sa mga babaye) sa ibabaw sa Bag-ong (Ikatulo) Yuta diha sa Basahon sa Pinadayag.

[3] Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Ania karon, ang tabernaculo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios sa iyang kaugalingon mahimong uban kanila, ug mahimo nga ilang Dios ... [22] Ug nakita ko nga templo didto kay ang Ginoong Dios nga Makagagahum sa ngatanan, ug ang Cordero mao ang iyang templo niini. [23] Ug ang ciudad walay kinahanglan nga sa adlaw, ni sa bulan, sa pagdan-ag diha sa niini: kay ang himaya sa Dios sa pagpagaan niini, ug ang Cordero, mao ang iyang suga ... (Pinadayag 21: 3, 22- 23 KJV)

[1] Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero ... [3] Ug moabut ang dili na tunglo: apan ang trono sa Dios ug sa Cordero, anaa niini; ug ang iyang mga alagad sa pag-alagad kaniya ... [17] Ug ang Espiritu, ug ang pangasaw-onon nagaingon: Umari ka. Ug siya nga makadungog ingon: Umari kamo. Ug siya nga mao ang giuhaw moabut. Ug bisan kinsa nga, paimna siya sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad. (Pinadayag 22: 1, 3, 17 KJV)

Panahon ug pag-usab sa Dios ug si Jesus nga Kristo gipahayag nga ang mga tawo nga sa paghatag ug sa pagpanalangin sa mga tawo nga adunay kinabuhi nga dayon; duha ka Binuhat - dili tulo. Oo, ang gasa sa balaan nga espiritu nga gipadala sa Pentekostes mao ang sa paggiya sa mga magtutuo ug sa pagpangita sa mga tawo nga motuo apan ang gasa sa balaan nga espiritu dili lahi sa Ang Balaan nga Espiritu nga mao ang Dios mao ang: Ang Labing Gamhanan nga Espiritu Kinsa ang Balaan. Sayop, ang uban sa panabot Pinadayag 22: 17 sa pagsuporta sa gitawag nga sa ikatolo ka bahin sa usa ka

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

trinitarian diyos tungod kay kini nag-ingon, 'Espiritu'. Apan kini nga bersikulo tin-aw nga naglakip sa bisan kinsa 'nga nakadungog sa' - sama sa kanimo ug kanako. Nagpasabot ba kana nga kamo ug ako usab nga bahin sa trinidad? Ang tubag mao ang klaro nga ang usa ka malanog nga, 'Dili!' Kon kita moadto sa pag-ihap sa mga tawo diha sa usa ka pagka-Diyos gikan niini nga bersikulo nan kini nga labaw pa kay sa tulo ka mga tawo (!); kini naglakip sa tanan nga mga katawhan nga nakadungog ug miingon, 'Dali'. Daghan kaayo nga mga panahon ang mga pagtulun-an sa mga tawo nga midawat dayon sa ingon nga tukma hubad sa Kasulatan sa diha nga sila kinahanglan nga gibutang sa sa unang higayon tungod kay ang Bibliya nag-ingon nga gisugo sa Dios sa daghang higayon nga siya mao ang Dios nga Mag-inusara.

5.6 ANG LAWAS NI KRISTO UG ANG PANGASAW-ONON SA KRISTO ANG DUHA LAINLAING GRUPO SA TAWO SA LAINLAING SAAD SA ANGKON

Laing dapit sa kalibog mao ang sayop nga paggamit sa mga kategoriya sa mga tawo nga giila sa Kasulatan, sama sa 'Pangasaw-onon ni Cristo', ang 'Lawas ni Kristo', ug ang 'mga anak sa Pangasaw-onon', nga mao ang mga lain-laing mga sa usag usa uban sa ilang kaugalingon nga talagsaon nga mga kinaiya ug mga saad gikan sa Dios. Tungod kay adunay mga saad nga gihimo sa Dios ngadto sa Balaan nga Israel (Pangasaw-onon ni Cristo) nga lahi sa sa mga ngadto sa Simbahan (Lawas ni Cristo), kini mahimo nga importante sa pagsabot sa nga sa matag kategoriya mao ang diha sa Kasulatan ug sa unsa nga paagi sa pag-ampo nga mas epektibo sa higayon nga kita nakaila sa mga saad sa Dios nga gihimo ngadto sa mga grupo nga kita nahisakop sa ingon nga supak ngadto sa naningkamot sa pag-angkon sa lain-laing mga saad nga gihimo ngadto sa laing kategoriya giila sa Bibliya. Ang 'Pamanhonon' mao si Jesu-Cristo; ang 'Lawas ni Kristo' mao Ang Simbahan; ang 'Pangasaw-onon' mao ang Balaan nga Jerusalem sa Pinadayag 21; ug sa 'mga anak sa Pangasaw-onon Kwarto' mao ang Israel sa giila sa mosunod nga mga bersikulo.

5.7 ANG PAMANHONON

ANG PAMANHONON

=

ANG NATING KARNERO SA DIYOS

=

JEHOVA JESUS KRISTO

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Si Jesu-Kristo mao ang gitawag nga sa pipila ka mga lain-laing mga ngalan ug mga titulo sa Kasulatan sama sa: Hari sa mga Hari ug Ginoo sa mga Ginoo, Ang Bugtong Anak sa Dios, ang Anak sa Dios, ang Mesiyas, Magtutudlo, Magtutudlo, Ang Magbalantay Hari, ug uban pa. Kristo gitawag usab nga ang Kordero sa Dios nga mahimong gamiton sa pag-ila sa Iyang relasyon ngadto sa Dios ug sa trono sa Dios nagalingkod sa ibabaw sa, ingon man sa iyang papel sa sa nga sa halad nga nating karnero alang sa tanan sa atong mga sala.

Si Jesu-Kristo mao ang una nga giila nga ang Kordero sa Dios diha sa Kasulatan ni Juan Bautista

[29] Ang sunod nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagapadulong kaniya, ug miingon: Ania karon, ang Cordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan. [JESUS KRISTO ANG KORDERO SA DIYOS] [30] Kini mao siya nga mahitungod kaniya ako miingon, Sunod kanako moanhi ang usa ka tawo nga mahimong una kanako, kay siya una kanako. [31] Ug ako wala makaila kaniya, apan nga siya kinahanglan nga gipadayag sa Israel, tungod niini mianhi ako sa pagbautismo sa tubig. [JUAN ANG GIPADALA SA SA TUBIG] [32] Ug si Juan nagapamatuod nga nagaingon: Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa usa ka salampati, ug kini nagpabilin diha kaniya. [ANG ESPIRITU MIANHI GIKAN SA LANGIT UG NAGPABILIN SA JESUKRISTO] [33] Ug ako nasayud nga siya dili, apan siya nga nagsugo kanako sa pagbautismo sa tubig, miingon kanako, nga imong makita ang Espiritu nga mokunsad ug mopuyo sa ibabaw niya, kini mao ang magabautismo sa nga sa Espiritu Santo. [ANG ESPIRITU MIANHI GIKAN SA LANGIT UG NAGPABILIN SA JESUS KRISTO; KRISTO IGABAUTISMO UBAN SA ESPIRITU SANTO (ESPIRITU) (JUAN ANG NAGPADALA SA PAGBAUTISMO SA TUBIG)] [34] Ug nakita ko, ug nakapamatuod nga kini mao ang Anak sa Dios. [35] usab sa sunod nga adlaw si Juan nagatindog, ug ang duha sa iyang mga tinun-an; 36 Ug sa pagtan-aw kang Jesus samtang siya naglakaw, siya miingon: Ania karon, ang Cordero sa Dios! [JESUS KRISTO ANG NATING KARNERO SA DIYOS] (24) [37] Ug ang duha ka mga tinun-an nakadungog kaniya sa iyang pagsulti, ug sila minunot kang Jesus. [38] Ug si Jesus milingi, ug nakakita kanilang nagsunod, ug miingon kanila: Unsa ang nangita kanimo? Ug sila miingon kaniya: Rabbi, (nga sa ato pa, kong hubaron, Magtutudlo), diin nagapuyo kaninyo? (Juan 1: 29-38 KJV); [6] Ug nakita ko, ug, ania karon, diha sa taliwala sa trono ug sa upat ka mga mananap, ug sa taliwala sa mga anciano, mitindog ang usa ka Cordero ingon nga kini nga gipatay, nga may pito ka mga sungay ug pito ka mata, nga mao ang pito ka mga Espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibook nga yuta. [JESUS KRISTO MITINDOG SA TALIWALA SA TRONO, ANG UPAT MANANAP, UG ANG MGA ANCIANO] (Pinadayag 5: 6 KJV)

Sa Dios ug si Jesukristo mao ang duha nga misimba.

[13] Ug ang tanan nga mga binuhat nga atua sa langit, ug sa ibabaw sa yuta, ug sa ilalum sa yuta, ug ang ingon nga sama sa anaa sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila, nakadungog ako nga nag-ingon, Panalangin, ug ang kadungganan, ug ang himaya, ug gahum, ngadto kaniya nga

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

nagalingkod sa trono, ug sa Cordero sa walay katapusan ug walay katapusan. [KANIYA NGA NAGALINGKOD SA TRONO UG SA NATING KARNERO (DILI SA TRONO SA NIINING DUNA PANAHO)] (Pinadayag 5: 13 KJV)

Sulod sa pito ka tuig nga Kagul-anan Tulbok, bisan mga dili-magtutuo makaila ug sa pagtawag ni Jesus Cristo sa ‘Kordero’: [16] Ug miingon ngadto sa mga bukid ug sa mga bato, Tumpagi kami ug taboni kami gikan sa nawong niya nga nagalingkod sa trono, ug sa gikan sa kapungot sa Cordero: (Pinadayag 6: 16 KJV)

[9] Human niini ako nakakita, ug, ania karon, ang usa ka dakung panon sa katawhan, nga walay tawo nga makahimo sa gidaghanon, sa tanang mga nasud, ug sa kabanayan, ug katawohan ug mga sinultihan, nga nanagtindog sa atubangan sa trono, ug sa atubangan sa Cordero, nga sinuloban sa maputi nga hatag-as, ug mga palad sa ilang mga kamot; [10] Ug misinggit sa usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon; Ang kaluwasan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono, ug sa Cordero. [(1) SA ATONG DIOS UG (2) KANG NATING KARNERO] ... [17] Kay ang Cordero nga anaa sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay, ug magamando kanila sa mga tuburan sa tubig, ug sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. (Pinadayag 7: 9-10, 17 KJV); [1] Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero ... [3] Ug moabut ang dili na tunglo: apan ang trono sa Dios ug sa sa Cordero, anaa niini; ug ang iyang mga alagad manag-alagad kaniya: (Pinadayag 22: 1, 3KJV)

5.8 ANG LAWAS NI KRISTO (ANG SIMBAHAN)

[4] Kay ingon nga kita adunay daghan nga mga sakop sa usa ka lawas, ug ang tanang mga bahin dili sa sama nga buhatan: [5] Busa kita, nga bisan daghan, usa ka lawas diha kang Cristo, ug ang tagsatagsa mga bahin sa usa ug usa. [ANG BASAHON NI ROMA GITUMONG (SA KAPITULO 1) SA KRISTOHANON NGA NAGAINGON NGA ANG KRISTOHANONG SIMBAHAN ANG ‘USA LAWAS SA KRISTO’] [6] Ang pagbaton unya mga hiyas, sumala sa gracia nga gihatag kanato, kong, sa pagpanagna, atong managna sumala sa gidaghanon sa hugot nga pagtuo; [7] O ministeryo, atong maghulat sa atong pag-alagad; siya nga nagatudlo, sa iyang pagpanudlo; (Roma 12: 4-7 KJV)

[12] Kay maingon nga ang lawas usa, ug may daghan nga mga bahin, ug ang tanang mga sakop sa nga ang usa ka lawas, sanglit daghan, usa ka lawas; mao man usab si Cristo. [13] Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibunyagan ngadto sa usa ka lawas, bisan mga Judio o Hentil, kon kita ulipon o gawasnon; ug nga ang tanan nga gihimo sa pag-inom sa usa ka Espiritu. [14] Kay ang lawas dili usa ka bahin, kondili daghan ... [18] Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsatagsa kanila bahin sa lawas, sumala sa nakapahamuot kaniya ... [20] Apan karon sila daghan nga mga bahin, apan usa ka lawas ... [26] Ug kong ang usa ka bahin magaanus, ang tanang mga bahin manag-antus uban niini; o usa ka bahin mapasidunggan, ang tanang mga bahin mangalipay uban kaniya. [27] Karon kamo mao ang lawas ni Cristo, ug sa mga miyembro sa partikular. [28] Ug gibutang sa Dios sa pipila diha sa simbahan, una mga apostoles, ikaduha ang mga profeta, ikatulo ang mga magtutudlo, sa tapus nga mga milagro, unya mga gasa sa pagpang-ayo, makatabang, mga gobyerno, nagakalainlaing sa mga dila. (1 Corinto 12: 12-14, 18, 20, 26-28 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[2] Kon kamo nakadungog sa dispensasyon sa grasya sa Dios nga gihatag kanako alang kaninyo;
[3] Nga pinaagi sa bugna gipaila kanako ang tinago; (Ingon sa akong gisulat kaniadto sa pipila ka mga pulong, [4] tungod niana, sa diha nga kamo sa pagbasa, kamo makasabut sa akong pagpakatugkad sa tinago ni Cristo) [5] Nga sa lain nga mga kaliwatan wala igapaila kanila nga mga anak nga lalake sa mga tawo, ingon nga kini mao ang karon gipadayag ngadto sa iyang mga balaan nga apostoles ug mga manalagna pinaagi sa Espiritu; [6] Nga ang mga Gentil mga isigkamanunod, ug sa mao nga lawas, ug mga masigkaumalambit sa saad diha kang Cristo pinaagi sa Maayong Balita: [DIHANG ANG HUGNA SA GRASYA OT ANG LAWAS NI KRISTO NALAKIP GILUWAS GENTIL (UG JUDIO)] (Efeso 3: 2-6 KJV)

[4] May usa ka lawas, ug usa ka Espiritu, ingon nga ikaw gitawag sa usa ka paglaum sa pagtawag kaninyo; [5] Usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, [6] Usa ka Dios ug Amahan sa tanan, nga ibabaw sa tanan, ug pinaagi sa tanan, ug sa sulod sa tanan. [7] Apan ngadto sa matag usa kanato gihatagan sa gracia ingon sa taksanan sa hiyas ni Cristo. [8] Busa siya miingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, gidala niya ang pagkabihag nga binihag, ug miingatag ug mga hiyas sa mga tawo ... [11] Ug siya miingatag sa pipila, mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna; ug ang uban, mga evangelista; ug ang uban, mga pastor ug mga magtutudlo; [12] Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministerio, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo: [ANG LAWAS NI KRISTO ANG TANAN NGA KINSA ANG ANG NALUWAS SUKAD SA GASA MGA GIHATAG NI KRISTO KON SIYA MIKAYAB NGADTO SA LANGIT SA IYANG NANGABANHAW LAWAS] [13] Hangtud nga kita tanan sa paghiusa sa pagtoo, ug sa kahibalo sa Anak sa Dios, ngadto sa usa ka hingpit nga tawo, ngadto sa sukdanan sa gitawag-on sa kahupnganan ni Cristo: (Efeso 4: 4-8, 11-13 KJV)

Si Jesu-Kristo mao ang Ulo sa Ang Lawas nga mao ang Iyang Simbahan.

[23] Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon nga si Cristo mao ang ulo sa iglesia, ug siya mao ang Manluluwas sa lawas. [KRISTO ANG ULO UG MANLULUWAS SA SIMBAHAN NGA ANG IYANG LAWAS GIHIMO UP SA TANAN MAGTOTOO SA KRISTO] (Efeso 5: 23 KJV); [24] Kinsa karon nalipay ako sa akong mga pag-antus tungod kaninyo, ug pun-on sa nga nga anaa sa luyo sa sa mga kasakit ni Cristo sa akong unod tungod sa iyang lawas, tungod nga mao ang iglesia; (Colosas 1: 24 KJV)

5.9 ANG PANGASAW-ONON (BALAANG JERUSALEM GIKAN ITAAS)

ANG PANGASAW-ONON

=

KORDERO SA ASAWA

=

BALAANG JERUSALEM KALIWAT GIKAN SA LANGIT GIKAN SA DIYOS

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[9] Ug miabut ang usa sa pito ka mga manolonda, nga may pito ka mga panaksan, nga puno sa pito ka mga katapusang hampak, ug nakigsulti kanako, nga nagaingon: Umari ka, ipakita ko kanimong pangasaw-onon, ang asawa sa Cordero. [10] Ug iyang gidala ako sa halayo sa espiritu ngadto sa usa ka daku ug hataas nga bukid, ug gipakita kanako nga daku nga ciudad, ang mga balaan nga Jerusalem, nga mikunsad gikan sa langit gikan sa Dios. (Pinadayag 21: 9-10 KJV)

Kini mao ang makapaikag sa pagbasa nga ang lamang si Jesu-Kristo ug sa Dios (ang Dios nga usa ka Espiritu Kinsa ang Balaan = Espiritu Santo) gipahayag niini nga mga bersikulo apan dili sa bisan unsa nga sa ingon-gitawag nga 'trinidad'. (25)

5.10 ANAK SA PANGASAW-ONON

Ang Pamanhonon, ug ang mga anak sa mga Pangasaw-onon Kwarto.

[15] Ug si Jesus miingon kanila: Mahimo ba nga ang mga anak sa pangasaw-onon lawak pagbangotan, samtang ang pamanhonon anaa pa uban kanila? apan ang mga adlaw moabut, sa diha nga ang pamanhonon pagakuhaon gikan kanila, ug unya magapuasa na sila. (Mateo 9: 15 KJV)

[19] Ug si Jesus miingon kanila: Makahimo ang mga anak sa pangasaw-onon lawak pagpuasa, samtang ang pamanhonon anaa uban kanila? ingon sa kadugayon nga sila adunay uban kanila ang pamanhonon, dili sila makahimo sa pagpuasa. [20] Apan ang mga adlaw moabut, sa diha nga ang pamanhonon pagakuhaon gikan kanila, ug unya sila magpuasa niadtong mga adlaw. (Marcos 2: 19-20 KJV)

ANG BATA SA PANGASAW-ONON

=

ANG ANAK SA BALANG JERUSALEM

[34] Ug siya miingon kanila, Makahimo ba kamo sa paghimo sa mga anak sa pangasaw-onon lawak pagpuasa, samtang ang pamanhonon anaa pa uban kanila? [35] Apan ang mga adlaw moabut, sa diha nga ang pamanhonon pagakuhaon gikan kanila, ug unya sila magpuasa niadtong mga adlaw. (Lucas 5: 34-35 KJV)

Juan Bautista sa pagsulti mahitungod kang Cristo sa Juan 3: [28] nga kamo sa inyong kaugalingon sa pagdala kanako sa saksi, nga ako miingon: Ako dili mao ang Cristo, kondili nga gipadala ako sa atubangan kaniya. [29] Siya nga adunay pangasaw-onon mao ang pamanhonon, apan ang abyan sa pamanhonon, nga nagatindog ug nagapatalinghug kaniya, nalipay ug daku gayud tungod sa tingog sa nabana; busa kining akong kalipay natuman. [30] Siya kinahanglan motubo, apan ako kinahanglan magakubos. [31] Siya nga gikan sa itaas, labaw sa tanan; siya nga gikan sa yuta iya sa yuta, ug nagasulti sa yuta: siya nga gikan sa langit labaw sa tanan ... [34] Kay siya nga gipadala sa Dios nagasulti sa mga pulong sa Dios : kay ang Dios wala

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

magahatag kaniya sa Espiritu pinaagi sa tinaksanay kaniya. [35] Ang Amahan nagahigugma sa Anak, ug ang tanang mga butang ngadto sa iyang kamot. (Juan 3: 28-31, 34-35 KJV)

Gihatag sa Dios sa Espiritu ngadto kang Kristo sa walay sukod ug sa Dios mihatag usab sa tanan nga mga butang ngadto sa mga kamot ni Jesu-Kristo. Cristo mao ang labaw sa tanan tungod kay gihatag sa Dios sa tanan nga mga butang ngadto sa Iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, kinsa gigamit sa tanan nga Siya adunay sa pagpahimuot ug pagsunod sa Kabubut-on sa Dios.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAPITULO 6

JESUS KRISTO KANUNAY NI DIYOS SA KABUBUT-ON

6.1 KANSANG KINI ANG GIHIMO-ANG KABUBUT-ON SA DIOS O KRISTO?

Kang kinsa Tinguha ni Jesus-Kristo sa pagtuman sa diha nga siya mihukom sa pag-adto sa Krus sa panahon sa iyang pagpakig-estorya uban sa Dios diha sa Tanaman sa Getsemani?

Dili sa iyang kaugalingon nga Tinguha APAN sa Kabubut-on sa Dios.

[36] Unya miadto si Jesus uban kanila sa usa ka dapit nga ginganlan ug Getsemani, ug miingon sa mga tinun-an, Panglingkod kamo dinhi, samtang ako moadto ug mag-ampo didto sa unahan. [37] Ug sa iyang gidala kauban niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug misugod sa pagkasubo ug sa kaayo bug-at. [38] Ug siya miingon kanila: Ang akong kalag sa hilabihan gayud ka masulub-on, bisan hangtud sa kamatayon: magpabilin kamo dinhi, ug pagtukaw uban kanako. [39] Ug siya miadto sa usa ka gamay nga sa unahan, ug mihapa sa iyang nawong, ug nag-ampo, sa pag-ingon, O akong Amahan, kon kini mahimo, tugoti kini nga kopa gikan kanako: bisan pa niana, dili sumala sa akong pagbuot, kondili sa imo. [**DILI SAMTANG JESUKRISTO TINGUHA APAN AS DIYOS GUSTO**] [40] Ug siya miadto sa mga tinun-an, ug hingkaplagan sila nga nangatulog, ug miingon kang Pedro: Unsa, nga dili kamo motan-aw uban kanako sa usa ka takna? [41] Pagtukaw ug pag-ampo, aron kamo dili makasulod ngadto sa pagtintal; sa pagkatinuod ang espiritu matinguhaon, apan ang lawas mahuyang. [42] Ug siya miadto na usab siya sa ikaduhang panahon, ug nag-ampo, sa pag-ingon, O akong Amahan, kon kining copa dili mahimo nga ikasaylo kanako gawas kong akong imnon kini, ang imong pagabuhaton. [**KON ADUNAY KRISTO SA PAG-INOM 'KINI COPA' UNYA ANG KABUBUT-ON SA DIOS NGA GIHIMO**]

[43] Ug siya miadto ug iyang nakita sila nga nangatulog pag-usab: kay ang ilang mga mata nga bug-at. [44] Ug iyang gibiyaan sila ug milakaw pag-usab, ug nag-ampo sa ikatolo, nga nagaingon sa maong mga pulong. [**JESUS KRISTO NAG-AMPO SA SAMANG PULONG - SIYA DILI BUHATA ANG IYANG GUSTO BUHATON APAN PAGBUHAT SA DIYOS KABUBUT-ON (PINAAGI NA SA KRUS)**] [45] Ug moabut siya sa iyang mga tinun-an, ug miingon kanila: Pangatulog na kamo ug pahulay: ania karon, ang takna haduol na, ug ang Anak sa tawo igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. (Mateo 26: 36-45 KJV)

[32] Ug sila miabut sa usa ka dapit nga ginganlan ug Getsemani, ug siya miingon sa iyang mga tinun-an, Panglingkod kamo dinhi, sa magampo pa ako. [33] Ug iyang gidala uban kaniya si Pedro ug si Santiago ug si Juan, ug misugod sa hilabihan natingala, ug sa kaayo bug-at; [34] Ug miingon ngadto kanila, Ang akong kalag sa hilabihan gayud ka masulub-on ngadto sa kamatayon: magpabilin kamo dinhi, ug pagtukaw. [35] Ug siya miadto sa unahan sa usa ka

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

gamay nga, ug mihapa sa yuta, ug nagaampo, nga, kong mahimo, ang takna unta gikan kaniya. [36] Ug siya miingon, Abba, Amahan, ang tanang mga butang mahimo mo; kuhaon kining kopa gikan kanako: bisan pa niana dili ang akong kabubut-on, kondili ang imo. [JESUS KRISTO NANGUTANA NGA SIYA DILI MAHIMONG GILANSANG SA KRUS APAN ISUMITE IYANG KAUGALINGONG KABUBUT-ON SA KABUBUT-ON SA DIOS NGA GIKINAHANGLAN KRISTO NGA ILANSANG SA KRUS]

[37] Ug siya miadto, ug hingkaplagan sila nga nangatulog, ug miingon kang Pedro: Simon, nagakatulog ka ba? dili kamo motan-aw sa usa ka takna? [38] Pagbantay kamo ug pag-ampo, aron dili kamo mahasulod sa panulay. Sa pagkatinuod ang espiritu andam, apan ang lawas mahuyang. [39] Ug pag-usab siya miadto, ug nag-ampo, ug misulti sa mao usab nga mga pulong. [JESUS KRISTO PAG-USAB NAG-AMPO SA LIKAYI IYANG PAGLANSANG APAN ISUMITE NGADTO DIYOS IPAHIGAYON INAY SA KON UNSAY IYANG, KRISTO, GUSTO SA PAGBUHAT] [40] Ug sa diha nga siya mibalik, iyang nakita sila nga nangatulog pag-usab, (kay ang ilang mga mata nga bug-at) wala sila unsa ang igatubag kaniya. [41] Ug siya sa ikatolo ug miingon kanila: Pangatulog na ug pamahulay kamo: kini mao ang igo, ang takna nahiabut na; ania karon, ang Anak sa tawo igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. (Marcos 14: 32-41 KJV);

[40] Ug sa diha nga siya sa dapit, siya miingon kanila, Pag-ampo nga kamo dili makasulod ngadto sa pagtintal. [41] Ug siya mibulag kanila sa may usa ka salibay sa bato ang, ug siya miluhod, ug nag-ampo, [42] nagaingon: Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: bisan pa niana, dili ang akong kabubut-on, apan ang imong matuman. [DILI ANG KABUBUT-ON NI JESUKRISTO APAN ANG KABUBUT-ON SA DIOS NGA NAHIMO] [43] Ug may mipakita nga usa ka anghel ngadto kaniya gikan sa sa langit sa pagpalig-on kaniya. [44] Ug sa usa ka kasakit siya nag-ampo nga mas mainiton gayud: ug ang iyang singot nanibug-ingon sa mga tinulo sa dugo, nga nagakatagak sa yuta. [45] Ug sa diha nga siya mitindog gikan sa pag-ampo, miduol siya sa iyang mga tinun-an, ug iyang hingkaplagan sila nga nangatulog tungod sa kasubo, [46] Ug siya miingon kanila: Nganong matulog kaninyo? mobangon ug pag-ampo, aron dili kamo mahasulod sa panulay. (Lucas 22: 40-46 KJV)

Bisan pa sa pagkahibalo sa tanan nga mga butang nga kinahanglan mahitabo kaniya, nga ang Dios gusto Kristo ngadto sa kinabubut-on nga mag-antos ug mamatay didto sa Krus, si Jesukristo sa gihapon mipili sa dili sa pagbuhat sa Iyang kaugalingon nga Will apan ang Kabubut-on sa Dios nga mao ang Iyang Amahan.

[1] nakapamulong na si Jesus niini nga mga pulong, siya miadto uban sa iyang mga tinun-an tabok sa sapa sa Cedron, diin may usa ka tanaman, ngadto sa nga siya misulod, ug ang iyang mga tinun-an. [2] Ug si Judas usab, ang nagtugyan nga mabudhion kaniya, nakatultul sa dapit, kay si Jesus sa makadaghan miadto didto uban sa iyang mga tinun-an. [3] Unya si Judas, sa nakadawat sa panon sa mga tawo ug sa mga polis gikan sa mga sacerdote nga punoan ug sa mga Fariseo, sila miadto didto nga sangkap sa mga parol ug mga sulo ug mga hinagiban. [4] Busa si Jesus nga nanghibalo sa tanang mga butang nga kinahanglan nga moabut diha kaniya, migula ug miingon kanila: Kinsa ang gipangita ninyo? [JESUS KRISTO GIHAPON NI DIYOS

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KABUBUT-ON BISAN TUOD SIYA NAHIBALO NGA SIYA BAHIN NGA GIPAANTOS UG GIPATAY SA KRUS] (Juan 18: 1-4 KJV)

Si Jesu-Kristo wala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on; Iyang gibuhat ang kabubut-on sa Dios nga mao ang Iyang Amahan.

6.2 BA ANG KABUBUT-ON NI JESUKRISTO KALAINAN SA DIYOS?

Kay si Jesus-Kristo sa moingon nga ang Dios ang ang pagabuhaton - ug dili ang Iyang kaugalingong kabubut-on - nagpasabot nga ang duha ka lahi nga mga kabubut-on nga naglungtad sa panahon nga gibuhat ni Cristo niini nga mga pamahayag. Apan, ang Dios sa ingon nahigugma sa Iyang Bugtong Anak nga si Jesukristo nasayud nga Iyang Amahan ang KABUBUT nga nga nagtuman sa ibabaw sa bisan unsa nga lain nga mga kabubut-on - lakip sa Iyang kaugalingong kabubut-on. Kasulatan nagpakita nga si Kristo nasayud nga ang Dios nahigugma Kaniya ug nga ang Kabubut-on sa Dios nga ang labing maayo nga kabubut-on sa Dios sa kinatibuk-ang plano sa kaluwasan nga naglakip ni Cristo kaayohan ug kauswagan, pagkabanhaw, ug ngadto sa himaya sa elevation sa Tuong Kamot sa Dios.

6.3 'IMONG NGA GIHIMO'

Sa kanunay nga mi-recite sa pag-ampo sa atong Ginoo, 'Ang Ginoo sa Pag-ampo', ug si Jesus ni Kristo naghilak kumpirmasyon sa Dios nga ang Dios ang ang pagabuhaton sa Tanaman sa Hetsemani sa atubangan sa iyang pagdakop sa mga bantay sa templo, ang duha ka mga kabubut-on nga giila:

(1) Ang Kabubut-on sa Dios.

[9] Human niini nga paagi Busa pag-ampo kamo: Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan. [10] Ang imong gingharian. Ang imong pagabuhaton sa yuta, ingon nga kini mao sa langit. [11] Hatagi kami niining adlaw sa among adlaw-adlaw nga tinapay. [12] Ug pasayloa kami sa among mga utang, sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. [13] Ug ayaw kami itugyan sa panulay, kondili luwasa kami gikan sa dautan: Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, hangtud sa kahangturan. Amen. (Mateo 6: 9-13 KJV)

ug

(2) Ang Kabubut-on ni Jesu-Cristo.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[41] Ug siya mibulag kanila sa may usa ka salibay sa bato ang, ug siya miluhod, ug nag-ampo, [42] nagaingon, Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: bisan pa niana, dili ang akong kabubut-on, kondili ang imo, ang matuman. [43] Ug may mipakita nga usa ka anghel ngadto kaniya gikan sa langit sa pagpalig-on kaniya. [44] Ug sa usa ka kasakit siya nag-ampo nga mas mainiton gayud: ug ang iyang singot nanibug-ingon sa mga tinulo sa dugo, nga nagakatagak sa yuta. (Lucas 22: 41-44 KJV)

Kasulatan nagpahayag nga: Si Jesukristo nagsimba sa Dios; miila nga ang iyang Amahan mao ug mao ang Dios; nagpahayag nga Siya gipadala ngadto sa yuta pinaagi sa Dios; gipadayag sa Dios ngadto sa uban; ug misunod sa Kabubut-on sa Dios. Ang Bibliya nag-ingon usab nga si Kristo Jesus gibanhaw sa kinabuhi gikan sa kamatayon pinaagi sa Dios, promote sa paglingkod sa tuong kamot sa kilid sa Dios sa Trono, ug sa awtoridad nga gihatag sa ibabaw sa tanan nga mga butang (gawas sa Trono sa Dios).

[1] sa Dios, nga sa daghang nagkalainlaing mga panahon ug sa mga nagkalainlaing mga pamatasan misulti sa panahon nga miagi ngadto sa mga amahan pinaagi sa mga propeta, [GREGONG: 'NAGKALAINLAING MGA' = DAGHAN] [2] May sa niini nga mga katapusan nga mga adlaw nagsulti ngadto sa kanato pinaagi sa iyang Anak nga, nga siya ngagitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi sa kang kinsa usab siya gihimo sa mga kalibutan; [3] Kinsa nga sa kahayag sa iyang himaya, ug ang mga tukma nga larawansa iyang tawo, ug sa nagatuboy sa tanan nga mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahum, sa diha nga siya may pinaagi sa iyang kaugalingon nahinloan sa atong mga sala, milingkod sa ibabaw sa sa husto nga kamot sa Halangdon sa kahitas-an; [4] Sa gihimo sa ingon sa daghan nga mas maayo pa kay sa mga anghel, ingon nga siya adunay pinaagi sa panulondon nakabaton sa usa ka labaw nga maayo kaayo nga nga ngalan kay sa sila. [JESUS KRISTO GIHIMO DAGHAN MAS MAAYO KAY ANG ANGHEL]

[5] Kay sa nga sa mga mga anghel miingon nga siya sa bisan unsa nga panahon, Ikaw mao ang akong Anak, kini nga adlaw adunay Ako gipanganak kamo? Ug pag-usab, ako angmahimo nga sa kaniya nga usa ka Amahan, ug siya mao ang mahimong sa kanako nga usa ka Anak? [6] Ug pag-usab, sa diha nga siya nagdala sa mga panganay sa mga kalibutan, siya miingon, Ug himoa nga ang tanan nga mga mga anghel sa Dios sa pagsimba kaniya. [DIYOS GISUGO TANAN IYANG MGA ANGHEL SA PAGSIMBA JESUKRISTO] [7] Ug sa ang mga mga anghel siya miingon, Kinsa nagahimo sa iyang mga mga anghel mga espiritu, ug ang iyang mga ministro sa usa ka siga sa kalayo. [8] Apan sa sa Anak siya miingon, Ang imong trono, O Dios, mao ang walay katapusan ug sa walay katapusan: sa usa ka cetro sa pagkamatarung mao ang baras sa imong gingharian. [DIYOS GITAWAG SI HESU-KRISTO 'OH' UG GIPAHAYAG NGA NI KRISTO TRONO MAHANGTURON] [9] mo nahigugma pagkamatarung, ug gidumtan sa kasal-anan; busa ang Dios, bisan ang imong Dios, nga hinaplas nga mga kaninyo uban sa lana sa kalipay sa ibabaw sa imong mga kauban. [DIYOS DINIHOGAN JESUKRISTO IBABAW NI KRISTO KAUBAN] [10] Ug, ikaw, Ginoo, sa mga sinugdan gibutang sa patukoranan sa yuta; ug ang mga langit mao ang mga sa mga buhat sa inyong mga kamot: [SI JESUKRISTO GIBUTANG ANG PATUKORANAN SA YUTA UG ANG KALANGITAN MGA BUHAT SA IYANG KAMOT]

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[11] Sila ang malaglag; apan kamo magpabilin; ug sila sa tanan nga magatubo sa daan nga ingon sa ang usa ka bisti; [12] Ug sa ingon nga sa usa ka bisti mo pil kanila sa, ug silanausab : apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga tuig ang dili mapakyas. [13] Apan sa nga sa mga mga anghel miingon nga siya sa bisan unsa nga panahon, Lumingkod saakong tuo nga kamot, hangtud nga Ako sa paghimo sa imong mga kaaway sa imong tiil? [DIYOS GIASOY JESUS KRISTO SA MOLINGKOD SA DIYOS TUO KAMOT HANGTUD TANANG NI KRISTO KAAWAY NGA GIHIMO IYANG TUMBANAN SA TIIL] [14] ba sila dili sa tanan nga pag-alagad nga mga espiritu, nga gipadala sa sa pag-alagad alang sa kanila nga ang mga manununod sa kaluwasan? [TANAN ANGHEL ANG MGA ESPIRITU KINSA ANG GIPADALA SA NAGMINISTERYO SA TAWO KINSA ANG MAHIMONG GIHATAG KALUWASAN] (Hebreohanon 1: 1-14 KJV)

[1] Busa, kita kinahanglan sa paghatag sa labaw nga mainitong magbantay sa mga butang nga atong nadungog, tingali unya sa bisan unsa nga panahon nga kita kinahanglan motugot kanila ipanganod. [2] Kay kon ang pulong nga gisulti pinaagi sa mga manolonda ang malig-on, ug ang tanan nga paglapas ug sa pagkadili-masinugtanon nakadawat sa usa ka matarung sa pagbayad sa balus; [3] Sa unsang paagi ang atong makaikyas, kon kita magpasagad sa ingon sa dakung kaluwasan nga sa una nga nagsugod sa gisulti pinaagi sa mga Ginoo, ug gipamatud-an ngadto kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya; [4] sa Dios usab sa pagdala kanila sa pagsaksi, sa mga uban sa mga ilhanan ug mgakatingalahan, ug uban sa mga nagkalainlaing mga milagro, ug mga gasa sa Espiritu Santo, sumala sa iyang kaugalingon nga kabubut-on? [GREGONG: 'NAGKALAINLAING MGA' = DAGHAN] [5] Kay ngadto sa mga mga anghel adunay siya wala gibutang sa pagpasakop sa kalibutan nga moabut, nga kita mosulti. [ANG SUNOD KALIBUTAN NGA TOPIKO SA DIYOS ANGHEL - DILI TAWO] [6] Apan usa sa usa ka dapit dihay nagpamatuod nga nag-ingon, Unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya? o ang anak nga lalake sa tawo, nga ikaw moduaw kaniya? [7] Gibuhat mo siya nga ubos lamang ug diyutay kay sa mga manolonda; gipurongpurongan mo siya uban sa himaya ug kadungganan, ug igabutang siya sa ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot: [8] mo ang tanang mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil. Kay sa nga siya ang tanan sa ilalum kaniya, mibiya siya sa bisan unsa nga dili sa ilalum niya. Apan karon wala pa nato makita ang tanang mga butang nga nasakup kaniya.

[9] Apan atong makita nga si Jesus, nga naghimo sa usa ka diyutay nga ubos sa mga anghel sa pag-antos sa kamatayon, gipurongpurongan sa himaya ug kadungganan; nga siya pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw sa kamatayon alang sa matag tawo. [10] Kay kaniya, alang kang kinsa ang tanang mga butang, ug pinaagi kang kinsa ang tanang mga butang, sa pagdala ug daghang mga anak ngadto sa himaya, aron sa paghimo sa capitan sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antus nga hingpit. [JESUS KRISTO ANG KAPITAN SA KALUWASAN KINSA GIHIMO HINGPIT PINAAGI SA IYANG PAG-ANTOS SA IYANG UNANG ANHI SA YUTA] [11] Alang sa duha siya nga nagabalaan ug sila nga gibalaan sa mga tanan nga mga sa usa ka: kay nga hinungdan siya mao ang dili maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsoon, [ANG GILUWAS ANG USA SA KRISTO UG ANG GITAWAG 'KAIGSOONAN' NI KRISTO] [12] nagaingon, ako mopahayag sa imong mga ngalan ngadto sa akong mga igsoon, sa mga kinataliwad-an sa mga simbahan magaawit ako ug pagdayeg sa kaninyo. [13] Ug usab, ako ang gibutang ang akong pagsalig diha sa kaniya. Ug pag-usab, Tan-awa ako, ug ang mga anak nga sa Dios nga gihatag kanako. [ANG GILUWAS ANG GITAWAG 'BATA' KINSA DIYOS ANG GIHATAG SA JESUKRISTO] [14] Busa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

dugo, siya usab sa iyang kaugalingon sa ingon usab gikuha bahin sa mao gihapon; aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga mao ang yawa; [15] Ug sa pagluwas kanila nga tungod sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi ubos sa pagkaulipon. [16] Kay sa pagkamatuod, dili sa kaniya sa kinaiya sa mga anghel; apan siya mikuha sa mga kaliwat ni Abraham. [17] Busa sa tanang mga butang gikinahanglan nga pagahimoon siya nga mahimong sama sa iyang mga igsoon, nga siya unta mahimo nga usa ka maloloy-on ug matinumano nga labawng sacerdote sa mga butang nga mahitungod sa Dios, aron sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa mga sala sa mga tawo. **[JESUS KRISTO GIHIMO SA TAWO ARON SIYA NGA ANTOS PAGSULAY UG DAYON NGA MAKAHIMO SA ‘PANABANG’ TAWO NGA ANG GITINTAL]** [18] Kay sa nga siya sa iyang kaugalingon nag -antus sanglit gitintal, siya makahimo sa pagtabang kanila nga mga gitintal. (Hebreohanon 2: 1-18 KJV)

Adunay usa ka adlaw sa dihang si Jesu-Kristo mao ang ‘gipanganak’ sa Dios.

[5] Busa usab kang Cristo gihimaya dili sa iyang kaugalingon nga naghimo sa usa ka hataas nga sacerdote; apan siya nga miingon sa iya, Ikaw mao ang akong Anak, TOD ay mayko gipanganak kaninyo. (Hebreohanon 5: 5) Mahimo kini, busa, nga miingon nga sa wala pa kining adlaw, si Jesu-Kristo dili ‘gipanganak’ sa Dios? Sa Dios nagpahayag nga ang Kasulatan gikan Kaniya ug nga Siya mao ang gikuha ingon matitud-anon ug matitud-anon mao nga ang mga tubag, oo, si Jesu-Kristo wala gipanganak sa atubangan sa adlaw nga ang Dios nanganak kang Cristo. Apan, ang Kasulatan nagasiling nga si Jesus Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug sa walay katapusan: [8] si Jesus - Cristo, ang mao gihapon nga kagahapon, ug sa adlaw, ug sa walay katapusan. (Hebreohanon 13: 8) ba niini nga bersikulo nagpasabut ngadto ni Jesukristo PA Siya gibanhaw sa Tuo nga Kamot sa Dios? Dili, kon ang Bibliya mao ang dinasig nga Pulong nga gikan sa Dios - nga si Jesus Kristo ituboy ug gihimaya sa Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug sa pagpalingkod kang Cristo sa iyang Tuo nga Kamot; mga butang nga GIBAG-O sama sa gihimo ni Jesus-Kristo, gikan sa himaya Cristo sa wala pa Siya mianhi sa yuta ingon sa joint maglalalang sa Dios ‘Sa Ang Sinugdanan’ ug Maria bata sa Betlehem sa himaya nga Iyang nadawat sa Iyang nabanhaw nga lawas (gikan sa ‘Himaya sa Himaya’).

Ang gitas-ni Cristo Jesus ngadto sa Tuong Kamot sa Trono sa Dios nahitabo human si Kristo gidala ngadto sa langit sa Iyang nabanhaw nga lawas ug ingon sa usa ka direkta nga resulta ni Kristo pagkamatinumanon sa pagbuhat sa Kabubut-on sa Dios; Si Jesu-Kristo nakaila sa Dios ug nanagsimba sa Dios Kinsa ang Iyang Amahan ug sa Iyang pagkayab ug paghimaya miabut pinaagi sa pagkat-on ug pagtuman sa Dios.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Si Jesu-Kristo nakakat-on sa pagkamasinugtanon tungod sa mga butang nga Siya nag-antus. Ug si Jesus-Kristo nahimong tuboran sa dayong kaluwasan HUMAN nga mahingpit. Ang atong Ginoo nga si Jesukristo og ug nakaangkon og himaya ug mga responsibilidad tungod kay ang Dios GIHATAG KANILA kang Jesukristo HUMAN siya sa pagtuman sa Dios, nag-antus alang sa Dios, ug gihingpit sa Dios. Oo, ang Kasulatan nagaingon nga si Kristo Jesus sa wala sa pipila ka mga matang sa posisyon ug himaya sa wala pa Siya mianhi sa yuta, apan kini wala magpasabot sa maong divestiture mao ang sama nga posisyon o sa himaya niya gihatag sa ulahi sa Dios diha sa Iyang nabanhaw nga lawas.

[6] Samtang siya miingon usab sa laing dapit, Ikaw mao ang sacerdote nga walay katapusan human sa kapunongan sa Melchisedec. [7] Kinsa sa mga adlaw sa iyang unod, sa nakahalad ug mga pag-ampo ug mga pagpangamuyo uban sa lig-on nga naghilak ug mga luha ngadto kaniya nga may makahimo sapagluwas kaniya gikan sa kamatayon, ug si nakadungog sa nga siya nahadlok; [8] Ikaw Gh siya mao ang usa ka Anak, apan makakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang nag-antus; [9] Ug sa nahimo nga hingpit, siya nahimong ang awtor nga sa walay katapusan nga kaluwasan ngadto sa tanan nga mga kanila nga nagatuman saiya. [JESUS KRISTO NAHIMONG ANG AWTOR NGA SA KALUWASAN HUMAN SIYA GIHINGPIT SA IYANG PAGTUMAN SA DIYOS SA PAGTAWAG SA ALANG SA KANIYA SA ANTOS SA KRUS PARA KANIMO UG KANAKO] (Hebreohanon 5: 6-9 KJV)

Ang Bibliya wala magpadayag kon unsa ang gibuhat ni Jesukristo alang sa Dios sa wala pa gipadala ngadto sa yuta apan kita gisultihan nga si Jesus-Kristo naglalang sa mga langit ug ang yuta uban sa Dios, nag-alagad sa ug misimba sa Dios Kinsa Siya mitawag sa Iyang Amahan, nga nabanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa Dios, ug naglingkod sa Tuo nga Kamot sa Dios uban sa walay lain nga mas dako pa kay sa kaniya gawas sa Dios lamang nga nagalingkod sa Ang Trono sa Dios.

Ang mga tradisyon sa mga tawo nag-angkon nga ang Dios ug si Jesukristo mao ang mga sama nga tawo; niini nga posisyon walay patukoranan diha sa Kasulatan - bisan nga yugto sa panahon nga giisip: nangagi, karon, o sa umaabut. Busa, sa diha nga kontradiksyon motungha sa taliwala sa mga bersikulo diha sa Bibliya ug sa mga leksyon nga gitudlo gikan sa pulpito nga kini mahimong buotan sa pagdawat sa Bibliya sa kon unsa nga mga lalaki ug sa ilang mga tradisyon sa pagtudlo.

Adunay daghan nga mga bersikulo sa Kasulatan nga pagpahayag sa talagsaon ug mahimayaon nga relasyon tali sa Dios ug sa Iyang Bugtong Anak, Ang Ginoo nga si Jesukristo, nga mao ang Balaan, mahimayaon, magnanimous, halad, propetikanhon,

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ug bug-os nga gugma gikan sa Dios ngadto sa mga tawo ug mga babaye bisan asa ngadto sa tanang mga panahon. Apan, ang uban gisal-ut sa ilang mga kaugalingon nga sayop nga pagsabot sa kon unsa nga espesyal ug dinamikong sa relasyon mao, mao, ug nga sa taliwala sa Dios ug ni Jesukristo ug, sunod, gikawatan sa mga magbabasa sa Bibliya gikan sa usa ka sa pagsabot sa Kasulatan (ug aplikasyon) sa mga saad sa Dios ngadto sa ang kalibutan.

Si Jesu-Kristo gitintal ug nakalahutay sa mga pagsulay sa yuta nga sama sa walay lain nga lalaki o babaye - apan Siya midaug ug nakadaug total kangitngit sa pagtuman sa Dios sa Kabubut-on alang Kaniya ug ang tanan nga motawag kaniya alang sa kapasayloan. (26) Oo, si Jesu-Kristo kinabubut-on mipaubos sa Iyang hunahuna ug sa lawas sa hingpit ngadto sa Kabubut-on sa Dios ug sa bug-os nga mibayad sa bili sa sala alang sa tanan. Oo, si Jesukristo mibati sa atong mga kahadlok ug gitintal ingon kita (ug bisan sa mas dako nga) - APAN siya mipili sa pagsunod sa Dios ug sa ingon midaug sa ibabaw sa tanan nga gihagit Kaniya. Siya mahimo nga misupak sa Diyos; sa baylo, siya wala mosugot sa iyang kaugalingong Kabubut-on, apan ang Kabubut-on sa Dios nga Siya kanunay nagtuman. (27) Kini mao ang dili dugang nga o walay kalabotan nga impormasyon o ingong paagi pagtuki gidala sa gikan sa gawas sa Bibliya nga gihimo diha sa mga tradisyon sa mga tawo - kini gipahayag sa Kasulatan. Si Jesu-Kristo wala sa iyang kaugalingon nga Kabubut-on; Iyang gibuhat ang Kabubut-on sa Iyang Amahan nga anaa sa Dios.

6.4 SA KINSA SI JESUS KRISTO MAG-AMPO?

Sa Kinsa ni Jesus-Cristo mag-ampo sa atubangan sa, sa panahon sa, ug human sa iyang kamatayon sa Krus? Ang ‘Ginoo sa Pag-ampo’, ang ‘Wali sa Bukid, ug daghan pang ubang mga rekord sa Bibliya nagpakita nga si Jesus Kristo sa suod nga pagsimba sa Dios ug sa dialogue uban sa Dios. Si Jesu-Kristo wala mag-ampo sa iyang kaugalingon; Siya nag-ampo ngadto sa Dios nga mao ang iyang Amahan. Si Jesu-Kristo mao ang Dios ni BUGTONG ANAK nga mao ang matinud-anon ug masulundon sa tanan nga mga sitwasyon nga iyang giatubang ug sa misyon nga iyang gipadala sa paghuman sa Krus.

6.5 SA KINSA NI JESUS KRISTO PAGSIMBA?

Panahon ug pag-usab, si Jesu-Kristo nagsimba sa Dios ug walay usa nga asoy sa Kasulatan diin ang Dios nga gisimba si Jesus-Kristo. Ang relasyon tali sa Dios ug si Jesus Cristo mao ang pagtahod ug pagsimba sa usa ka masulundon nga anak nga lalake sa iyang mahigugmaong amahan. Sa punto, ang rekord sa Kapitulo 1.5 niini

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

nga Basahon nag-ingon nga si Jesus Cristo taas ngadto sa Tuo nga Kamot sa Dios HUMAN gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay. Kay si Jesus-Kristo nga taas sa Tuo nga Kamot sa Dios nagkinahanglan nga ang Iyang miaging mga posisyon nga dili ingon sa taas ingon nga ang bag-o nga posisyon (sa Tuo nga Kamot sa Dios). Kon Kristo niining mao nga taas nga posisyon sa atubangan sa Dios nga gipadala kaniya sa yuta wala sa gipahayag diha sa Bibliya. Unsa ang gipahayag, Apan, mao nga si Jesus-Kristo gihimo nga mas taas kay sa mga anghel ug gihatag nga awtoridad sa Dios nga Siya wala sa wala pa ‘pagagantihan’ niining bag-o nga posisyon sa awtoridad (sa ibabaw sa tanan nga mga butang KON sa Trono sa Dios) tungod sa iyang nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa pag-adto sa Krus Ang alang kaninyo ug kanako.

6.6 KINSA GIPADAKO JESUS KRISTO GIKAN SA MGA PATAY?

Si Jesu-Kristo sa pagkatinuod namatay; Kristo namatay sa Krus human Siya mipahayag, ‘Natapos na’: [30] Sa dihang si Jesus sa suka, siya miingon, Kini nahuman: ug giduko niya ang iyang ulo, ug gitugyan ang iyang espiritu. (Juan 19: 30 KJV) Ang patay nga si Jesus Cristo wala pagpataas sa iyang kaugalingon gikan sa lubnganan; Gihimo sa Dios. Daghang mga bersikulo sa Kasulatan sa pagpahayag ang Dios (ug gibuhat) sa pagbangon ni Jesus-Kristo gikan sa mga patay. Sa pagkatinuod, ang mga yawe nga bersikulo alang sa kaluwasan nagkinahanglan nga ang usa ka tawo nagtuo nga DIYOS nagbanhaw kang Jesus Cristo gikan sa mga patay:

[9] nga kon kamo isugid uban sa imong baba sa Ginoong Jesus, ug motoo ka sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. [10] Kay uban sa kasingkasing ang tawo mitoo ngadto sa pagkamatarung; ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. (Roma 10: 9-10 KJV)

Ang pagtuo nga si Kristo gibanhaw sa iyang kaugalingon dili sa Kasulatan apan usa ka bakak nga mao ang mayor nga problema nga giatubang sa mga pagtulon-an nga si Jesus Cristo mao ang Dios. Nganong dili sa Bibliya nga kahintang nga ang usa ka tawo kinahanglan nga motoo nga si Jesus nabanhaw sa Iyang kaugalingon o nga si Jesus Cristo mao ang Dios? Wala ang maong usa ka pamahayag nga gihimo o gikinahanglan alang sa kaluwasan diha sa Kasulatan. Kanunay, ang Bibliya nagkinahanglan nga ang usa ka tawo nagtuo: nga si Jesu-Cristo mao ang Bugtong Anak sa Dios; nga si Jesus Cristo namatay alang sa ilang mga sala; ug nga DIYOS GIPADAKO JESUS KRISTO gikan sa mga patay.

6.7 MAHIMO KITA BA MAS DAKU BUHAT KAY DIYOS? (!)

Dili gayod! Ug kini mao ang mapasipalahong alang sa bisan kinsa nga moingon niini, ang mag-inusara nagtuo nga sila makahimo sa pagbuhat sa usa ka butang nga mas

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

dako pa kay sa Dios nga naglalang sa mga uniberso ug nagpadala sa Iyang Bugtong Anak aron sa Yuta. Nan, nganong si Jesus-Kristo sa pagpahayag nga ang mga magtutuo pagabuhaton ‘mas dako nga mga buhat kay niini tungod kay Siya moadto sa Dios’?

[12] Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig kanako, sa mga buhat nga akong ginabuhat mamahimo niya usab; ug ang labaw pa niini ang iyang pagabuhaton; tungod kay ako moadto sa akong Amahan. [13] Ug bisan unsa nga kamo mangayo sa akong ngalan, nga akong pagabuhaton, aron ang Amahan kapasidunggan diha sa Anak. (Juan 14: 12-13 KJV)

Kon si Jesus Cristo mao ang Dios nga kini mapasipalahong sa pagtuo, tugoti lamang maghunahuna, nga kita mahimo sa bisan unsa nga labaw pa kay sa Dios. Hinunoa, sa pag-ila nga si Jesus Cristo sa Kabubut-on sa Dios - ug dili sa Dios - ang Kasulatan dili nagkasumpaki ug kini mahimo nga labaw nga posibleng nga kini nga mga ‘mas dako nga mga buhat’ kinahanglang gihatagag gahom sa Dios sa human si Jesus-Kristo miadto sa tuo nga kamot sa Dios sa Trono.

Tungod nga ang mga magtutuo nakadawat sa gahum gikan sa kahitas-sa Pentekostes sa pagsulti sa kahibulongang mga buhat sa Dios diha sa mga pinulongan nga wala nila natun-an diha sa pagsimba sa Dios, ug nga si Kristo mipahayag nga ‘sila mamulong uban sa bag-ong pinulongan’, kini mahimong Matod nga ang ‘sa pagsulti sa pinulongan ‘mao ang’ mas dako buhat ingon nga si Jesukristo nabanhaw na patay nga mga tawo, giayo ang mga masakiton, ug ang uban nga mga milagro nga ang mga magtutuo sa ulahi human sa Pentekostes; apan wala nagabuhat sa Kasulatan nga rekord Cristo pagsulti sa mga dila sa atubangan sa iyang pamahayag diha sa Juan 14: 12 KJV o sa bisan unsa nga sa uban nga mga bersikulo sa wala pa o human sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Hinunoa, si Cristo nagtagna nga ang mga tawo nga motuo diha Kaniya ‘magasulti uban sa mga bag-ong pinulongan’: [17] Ug kini nga mga timailhan mosunod kanila nga motuo; Sa akong ngalan sila mosalikway sa mga yawa; sila mamulong uban sa bag-ong sinultihan. (Marcos 16: 17 KJV) Ang tanan nga mga milagro, mga timailhan, ug mga kahibulongan nga na ni Jesu-Kristo ug sa Iyang gisugo sumusunod PA gihimo niya nga ang mga sa ibabaw nga deklarasyon, Apan, unsa ang wala gibuhat sa wala pa ni Kristo pagkayab ngadto sa langit, apan nagsugod gikan sa Pentekostes sa unahan, ang ‘Namulong sa mga dila’.

[4] Ug sila sa tanan nga napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sa pagsulti uban sa lain nga mga pinulongan, ingon sa ipalitok kanila sa Espiritu. [5] Ug dihay nanagpuyo sa Jerusalem nga mga Judio, nga mga maampoon gikan sa tanan nga nasud sa ilalum sa langit. [6] Karon sa diha nga kining lanog sa gawas sa nasud, ang mga panon sa katawohan miabut sa tingub, ug nangalibog sila, kay ang tagsatagsa ka tawo nakadungog kanila nga nagsulti sa iyang kaugalingong

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

pinulongan. [7] Ug sila nahingangha ug nahibulong, nga nagaingon ang usa ug usa: Ania karon, dili tanan nga nagasulti taga-Galilea silang? [8] Ug sa unsa nga paagi nga kita makadungog sa tagsatagsa ka tawo diha sa atong kaugalingon nga dila, diin kita natawo? [9] Partianhon, ug mga Medianhon, ug mga taga-Elam, ug mga pumuluyo sa Mesopotamia, ug sa Judea, ug sa Capadocia, sa Ponto, ug sa Asia, [10] Frigia, ug Pamfilia, sa Egipto, ug sa mga bahin sa Libya nga sakop sa Cirene, ug mga dumuloong sa Roma, mga Judio, ug mga kinabig, [11] ug mga taga-Arabia, ginapatalinghugan ta sila nga nagasulti sa atong mga sinultihan sa kahibulongang mga buhat sa Dios. (Buhat 2: 4-11 KJV)

Dios dili buot nga kamo ug ako nga walay alamag bahin sa espirituhanong mga gasa (o ‘sa espirituwal nga mga butang’) ug natala nga impormasyon sa Biblia mahitungod sa pagsulti sa mga dila aron nga kita makat-on pa mahitungod niini ug mangayo sa Iyang Panalangin ug Kabubut-on alang sa atong mga kinabuhi niini nga importante nga hilisgutan.

[1] Karon mahatungod sa mga hiyas nga espirituhanon, mga igsoon, buot ko nga inyong masayran. [2] Kamo nasayud nga kamo mga Gentil, gidala ngadto sa mga diosdios nga amang, maingon nga kamo gidala. [3] Busa Ako mohatag kaninyo sa pagsabut, nga walay tawo nga sa nagasulti siya sa Espiritu sa Dios nagtawag kang Jesus tinunglo; [NAKIGSULTI PINAAGI SA ESPIRITU SA DIYOS DILI TUNGLOHA JESUS (KINI PASALIG ANG KINAHANGLAN TUNGOD TAWO DILI NAHIBALO KON UNSAY SILA NAGAINGON KON SILA PAGSULTI SA MGA PINULONGAN)] Ug nga walay tawo nga makahimo sa ingon nga si Jesus mao ang Ginoo, kondili pinaagi sa Espiritu Santo. [KINI IMPOSIBLE SA TAWO SA MOINGON JESUS MAO JEHOVA WALAY SA BALANG ESPIRITU] [4] Karon may nagakalainlaing mga hiyas, apan ang sama nga Espiritu. [5] Ug may mga kalainan sa mga alagad, apan mao ra nga Ginoo. [6] Ug adunay nagakalainlaing kalihokan, apan kini mao ang sama nga Dios nga nagabuhat sa tanang diha sa tanan. [7] Apan ang pagpakita sa Espiritu nga gihatag ngadto sa matag tawo aron sa kapuslanan sa tanan. [8] Kay sa usa ginahatag pinaagi sa Espiritu ang pulong sa kaalam;sa usa, ang pulong sa kasayuran pinaagi sa sama nga Espiritu;

[9] Sa usa, ang pagtoo sa mao man nga Espiritu; sa usa, ang mga gasa sa pagpang-ayo pinaagi sa sama nga Espiritu; [10] Sa usa, ang gahum sa paghimog mga milagro; sa laing tagna; sa usa pag-ila sa mga espiritu; sa usa nagkalainlaing mga matang sa mga pinulongan; sa usa, ang paghubad sa mga pinulongan: [GREGONG: ‘NAGKALAINLAING MGA’ = DAGHAN] [11] Apan kining tanan nga mga buhat nga sa usa ug sa mao ra nga Espiritu, nga ginapanghatag niya sa tagsatagsa ka tawo sumala sa iyang kabubut-on. [12] Kay maingon nga ang lawas usa, ug may daghan nga mga bahin, ug ang tanang mga sakop sa nga ang usa ka lawas, sanglit daghan, usa ka lawas; mao man usab si Cristo. [13] Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibunyagan ngadto sa usa ka lawas, bisan mga Judio o Hentil, kon kita ulipon o gawasnon; ug nga ang tanan nga gihimo sa pag-inom sa usa ka Espiritu. [ANG GILUWAS ANG NABAWTISMOHAN SA ESPIRITU SA USA LAWAS] [14] Kay ang lawas dili usa ka bahin, kondili daghan. [15] Kon ang tiil magaingon, Tungod kay ako dili kamot, dili ako iya sa lawas; mao kini Busa dili sa sa lawas? [16] Ug kon ang dalunggan magaingon, Tungod kay ako dili ang mata, dili ako iya sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

lawas; mao kini Busa dili sa sa lawas? [17] Kon ang tibuok lawas mao ang mata, hain ang igdulungog? Kong ang tibook mao ang igdulungog, hain ang igsisimhot? [18] Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsatagsa kanila bahin sa lawas, ingon nga kini nakapahimuot kaniya. [19] Ug kon sila sa tanan nga ang usa ka bahin, hain ang lawas? [20] Apan karon sila daghan nga mga bahin, apan usa ra ka lawas. [21] Ug ang mata dili makaingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo: ang ulo dili usab makaingon sa mga tiil, ako magkinahanglan kanimo.

[22] Dili, mas labaw pa ang mga bahin sa lawas, nga daw nga mahimong mas maluya, gikinahanglan: [23] Ug kadtong mga bahin sa lawas, nga ginahunahuna ta nga anaa sa ubos nga kadunggan, kini sila ginasul-oban na sa labi pang dungganon; ug ang atong mga bahin, nga may angay labi pang katahum. [24] Kay ang atong mga bahin nga matahum wala silay kinahanglan: apan ang Dios sa lawas, sa gihatag sa dugang nga kadunggan ang nakulangan. [25] nga walay pagkabahinbahin sa lawas; apan nga ang mga sakop kinahanglan nga adunay sa mao usab nga pag-atiman sa usa ug usa. [26] Ug kong ang usa ka bahin magaanus, ang tanang mga bahin manag-antus uban niini; o usa ka bahin mapasidunggan, ang tanang mga bahin mangalipay uban kaniya. [27] Karon, kamo mao ang lawas ni Cristo, ug sa mga miyembro sa partikular. [28] Ug gibutang sa Dios sa pipila diha sa simbahan, una mga apostoles, ikaduha ang mga profeta, ikatulo ang mga magtutudlo, sa tapus nga ang mga milagro, unya ang mga pagpang-ayo sa mga, makatabang, mga gobyerno, nagakalainlaing sa mga dila. [29] ang tanan mga apostoles? ang tanan nga mga propeta? tanan mga magtutudlo? tanan mga mamumuhat sa mga milagro? [30] Wala sa tanan nga mga gasa sa pagpang-ayo? ba sa tanan nga mga pagsulti sa mga pinulongan? tanan makahubad ba? [31] Apan maibug sa matinguhaon nga ang labing maayo nga mga gasa: [MATINUORONG PANGITAA UG TINGUHA] Ug bisan pa ipakita ko kaninyo ang labing maayong paagi. (1 Corinto 12 KJV)

Kita dili mahimong walay alamag sa mga espirituhanon nga mga gasa (o butang) ug sa ‘maibug sa mainiton gayud’ ang ‘labing maayo nga mga gasa’. Sa pag-ayo nagtinguha nga ang maong mga panalangin gikan sa Dios kinahanglan gayud nga nagpasabot nga kini nga mga gasa mahimong nangita ug makab-ot nga ingon sa Dios-awhag kanato sa pagbuhat niini diha sa Kasulatan. Lakip sa niini nga seksyon sa Bibliya mao ang ‘nagkalainlaing mga (daghan) mga matang o mga pinulongan’ nga mao ang usa sa mga ‘pagpakita’ sa Espiritu diha sa bersikulo 10. Sa pagsulti sa mga pinulongan mao ang usa ka pagpadayag, sa usa ka panggawas nga ilhanan, nga ang usa ka tawo maluwas ug adunay dili madunot nga binhi nga gikan sa Dios sa ibabaw sa mga sulod! Sa pagkatinuod, samtang kini mahimo nga usa ka hagit o komportable sa mga tawo nga nagapangita sa paghigugma sa Dios pa (sa niini nga panahon) dili pagsulti sa mga pinulongan nga sila gidasig sa Dios Kinsa nagaingon diha sa Kasulatan nga Siya mohatag sa Iyang Espiritu ngadto sa bisan kinsa nga mangutana alang sa mga balaan espiritu gikan Kaniya ug nga Siya gusto nga TANAN nga maluwas.

[9] Ug ako nagaingon kaninyo: Pangayo, ug kini ihatag kaninyo; pangita, ug kamo makakaplag; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo. [10] Kay ang tanan nga magapangayo makadawat; ug siya nga nagapangita, makakaplag; ug ngadto kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. [11] Kon

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ang usa ka anak nga lalake mangayo sa tinapay sa bisan kinsa kaninyo nga usa ka amahan, mohatag ba siya kaniya ug usa ka bato? o kon siya mangayo og isda, siya alang sa usa ka isda sa paghatag kaniya ug usa ka bitin? [12] O kon siya mangayo og usa ka itlog, pagahatagan niya ug usa ka tanga? [13] Kon kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag sa mga maayong gasa sa inyong mga anak: unsa pa ang inyong Amahan nga langitnon magahatag sa Espiritu Santo sa mga managpangayo kaniya? (Lucas 11: 9-13 KJV)

[29] Apan kon gikan karon kamo mangita sa Ginoo nga imong Dios, ikaw makakaplag kaniya, kon kamo mangita kaniya uban sa tanan ninyo nga mga kasingkasing, ug sa inyong tanan nga mga kalag. (Deuteronomio 4: 29 KJV)

[12] Unya ikaw motawag kanako, ug kamo moadto ug manag-ampo kanako, ug ako magapatalinghug kaninyo. [13] Ug kamo mangita kanako, ug makakaplag kanako, sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong kasingkasing. [14] Ug ako hikaplagan ninyo, nagaingon si Jehova: ug pabalikon ko ang inyong pagkabinihag, ug tigumon ko kamo gikan sa tanang mga nasud, ug gikan sa tanang mga dapit diin giabog ko kamo, nagaingon ang Ginoo; ug dad-on ko kamo pag-usab ngadto sa dapit diin ko ikaw nga gidala nga bihag.(Jeremias 29: 12-14 KJV)

[7] Pangayo, ug kini ihatag kaninyo: pangita, ug kamo makakaplag; tuktok, ug kini pagaablihan nganha kaninyo: [8] Kay ang tanan nga nagapangayo, makadawat; ug siya nga nagapangita, makakaplag; ug ngadto kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. [9] O unsa nga tawo diha kaninyo, nga kon ang iyang anak mangayog tinapay, hatagan kaniya ug usa ka bato? [10] O kon siya mangayo og isda, siya mohatag kaniya ug usa ka bitin? [11] Kon kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag sa mga maayong gasa sa inyong mga anak, unsa pa ang inyong Amahan nga anaa sa langit nga mohatag ug mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya? (Mateo 7: 7-11 KJV)

[24] sa Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga anaa niini, sa nakita nga siya Ginoo sa langit ug sa yuta, wala magpuyo diha sa mga templo nga binuhat sa mga kamot; [25] Dili ginasiimba uban sa mga kamot sa tawo, ingon nga nagkinahanglan pa siya sa bisan unsang butang, sa nakita nga siya nagahatag sa tanan sa kinabuhi, ug sa gininhawa, ug sa tanang mga butang; [26] Ug sa usa gibuhat dugo sa tanan nga mga nasud sa mga tawo aron sa pagpuyo sa tibook, nga nawong sa yuta, ug determinado sa mga panahon sa wala pa gitudlo, ug ang mga utlanan sa ilang puloy-anan; [27] Aron sila mangita sa Ginoo, kong sila unta mobati sunod kaniya, ug makakaplag kaniya, bisan tuod nga siya dili ra halayo gikan sa matag usa kanato: [28] Kay diha kaniya kita nangabuhi ug nagalihok, ug nagalungtad; sumala usab sa inyong kaugalingong mga magbabalak: Kay kita iyang kaliwat. (Buhat 17: 24-28 KJV)

[3] si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Sa pagkamatuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, gawas kon ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. [4] Si Nicodemo miingon kaniya: Unsaon sa tawo ang pagpakatawo kong siya tigulang na? mahimo siya mosulod sa ikaduha nga higayon ngadto sa tagoangkan sa iyang inahan, ug magpakatawo? [5] Si Jesus mitubag, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon ang usa ka tawo matawo sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. [6] Ang gianak sa unod, unod man; ug ang gianak sa Espiritu, espiritu. [7] Dili ka mahibulong nga ako miingon nganha kaninyo, kamo kinahanglan gayud nga matawo pag-usab. **[IKAW UG AKO KINAHANGLAN NGA NATAWO PAG-USAB SA ESPIRITU]** [8] Ang hangin bitaw mohuros man nagtala sa, ug nga kamo makadungog sa tingog

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

niini, apan dili makasulti diin kini moabut, ug diin kini moadto ingon niana ang tanan nga gianak sa Espiritu. (28) [9] Si Nicodemo mitubag ug miingon kaniya: Sa unsang paagi nga kini nga mga butang mahitabo? [10] Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Ikaw kamo sa usa ka magtutudlo sa Israel, ug dili mahibalo niining mga butanga? [11] Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, nga kami nagasulti sa among hingbaloan, ug nagapamatuod sa among hingkit-an; ug kamo wala modawat sa among pamatuod. [12] Kon nagsulti ako kaninyo sa yutan-ong mga butang, ug kamo wala motoo, unsaon ninyo sa pagtoo, kon ako mosulti kaninyo sa mga butang nga langitnon? [13] Ug walay tawo nga nakasaka sa langit, apan siya nga nanaug gikan sa langit, bisan pa ang Anak sa tawo nga anaa sa langit. [14] Ug maingon nga si Moises nagpatindog sa halas sa kamingawan, mao usab, kinahanglan nga ang Anak sa tawo igaisa: [15] nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhi nga walay katapusan. [16] Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhi nga walay katapusan. [17] Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan; kondili aron ang kalibutan pinaagi kaniya unta maluwas. (Juan 3: 3-17 KJV)

[3] Kay kini mao ang maayo ug pagakahimut-an sa panan-aw sa Dios nga atong Manluluwas; [4] Kinsa ang tanang mga tawo nga mangaluwas, ug nga makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. [DIYOS GUSTO TANAN ARON MALUWAS UG MASAYUD SA KAMATUORAN NGA ADUNAY USA KA DIOS UG NGA SI HESU-KRISTO NAGPATALIWALA TALI DIOS UG KATAWHAN] [5] Kay adunay usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus; [6] Kinsa ang naghatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, nga nagpamatuod sa gitagal nga panahon. (1 Timoteo 2: 3-6 KJV)

Sa pagkatinuod, ako personal nga nailhan sa usa ka babaye nga nakigbisog sa niini nga hilisgutan hangtud nga ako miingon kaniya nga ako nakadungog sa iyang pagsulti sa mga pinulongan sa panahon sa iyang pagkatulog; makausa siya gisultihan nga siya gisulti sa mga dila siya diha-diha dayon mipadayon sa pagbuhat niini sa akong atubangan ug nalipay sa niini nga panalangin gikan sa niana nga punto sa unahan. Ang akong kaugalingong anak misulti sa mga pinulongan sa dihang siya sa totolo ka tuig ang panuigon; kini mao ang usa ka butang nga ako wala magdahum ug mao na makapaikag nga gihatag nga usa ka hamtong nga kataronganon pagsunda pinulongan gikan sa iyang baba. Siya dili gikan-sa-sa-kaugalingon, ug nagpakita gipanalanginan ug Ang Ginoo misulti kanako nga kini mao ang usa ka timaan sa kanako nga Caleb may balaan nga espiritu nga nagpadayon nga makita diha sa iyang kinabuhi. Ako usab koordinasyon sa mga klase sa Bibliya diin ang tanan sa katapusang sesyon misulti sa mga pinulongan HUMAN sila nakakat-on mahitungod niini gikan sa Bibliya nga nagtambag ug naghupay kanila niining talagsaon nga kasinatian. Dili sama sa pipila sa mga talan-awon sa daghang mahimo nakita diha sa mga simbahan diin ang mga tawo mahulog sa naglakaw, uyog, ug bisan nag-angkon sila ‘gipatay sa espiritu’, ang Bibliya wala magtudlo sa maong binuang ug baylo nagkinahanglan nga ang tanang mga butang mao ang pagabuhaton sa katarung aron ug nga ang matag tawo dili gayud mawad-an sa kontrol (sama sa uban pag-angkon).

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Ang usa ka tawo DILI moingon si Jesus mao ang Ginoo sa gawas sa Balaan nga Espiritu. Kini dili igo sa lamang mosulti sa mga pulong nga ‘Jesus mao ang Ginoo’; ang usa ka tawo kinahanglan sa pagsulti pinaagi sa Espiritu sa Dios nga nagapuyo diha sa tanan nga nagtuo nga ang Dios nagbanhaw kang Jesus Cristo gikan sa mga patay ug mikumpisal nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Lamang, mahimo sila moingon nga si Jesus mao ang Ginoo, sumala sa Kasulatan.

Ang yawa sa tanan nga mga motuo (ug mangurog) nga adunay usa ka Dios ug nasayud nga si Jesukristo mao ang Ginoo, apan wala kana magpasabot nga sila mahimong Natawo Pag-usab sa Dios pinaagi sa Binhi sa pag-ingon, ‘Jesus mao ang Ginoo’ ug adunay kinabuhi nga dayon; kini nga gisulti pinaagi sa ‘Espiritu sa Dios’.

[17] Bisan pa sa ingon sa hugot nga pagtuo, kon kini walay mga buhat, patay man sa iyang kaugalingon. [18] Oo, ang usa ka tawo mahimo nga moingon, Ikaw adunay hugot nga pagtuo, ug ako adunay mga buhat: ipakita kanako ang imong pagtoo nga walay mga buhat, ug ako magapakita kanimo sa akong pagtoo pinaagi sa akong mga buhat. [19] Ikaw nagatoo nga usa ra ang Dios; kamo ug maayo: ang mga yawa nagatoo usab, ug nagapangurog. [20] Apan ikaw masayud, Oh tawo nga walay pulos, nga ang pagtoo nga walay mga buhat patay? (Santiago 2: 17-20 KJV)

Sa pagkatinuod, ang tanan ug ang tanan (lakip na ang mga silot sa espirituhanon ug tawhanong mga kaaway sa Dios) igasugid nga ‘Jesus mao ang Ginoo’: [9] Tungod niini ang Dios usab gibayaw siya, ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan: [10] Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit, ug sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta; [11] Ug aron ang tanang dila magasugid nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2: 9-11 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KAPITULO 7

TAWO ANG TRADISYON NGA NAGLIBOG DIOS UG SI JESUKRISTO SA KASULATAN

7.1 NGALAN UG MGA TITULO GIGAMIT SA KASULATAN

Daghan nga nakakat-on gikan sa paggamit sa mga ngalan ug mga titulo sa Biblia. Dios dili lamang naggamit sa pipila ngalan ug mga titulo alang sa Iyang kaugalingon ug ni Jesukristo sa pagpakita kon unsa ang Iyang ginabuhat sa panahon sa Kasulatan, sama sa: Ginoo, Anak sa Tawo, si Adan (1st ug 2nd), Magtutudlo, Magtutudlo / Magtutudlo, Manluluwas, ang Dios / dios. (29) Siya usab-usab sa mga ngalan sa mga tawo ug mga nasud nagpakita sa Iyang Kabubut-on ug sa pagtawag sa katawhan, sama sa si Abram sa ‘Abraham’ (Genesis 17: 5) ug si Jacob sa ‘Israel’ (Genesis 32: 28 KJV). Ang Bibliya naggamit usab sa mga ngalan ug mga titulo tungod sa Dios ug ni Jesukristo alang sa balaan nga mga anghel, mga tawo, mga demonyo, ug si Satanas, sama sa: ‘Ginoo’ ug ‘diyos’.

Tungod kay ang mga titulo ug mga ngalan dili kanunay nga gipahinungod ngadto sa mao gihapon nga tawo nga kini mao ang importante sa pagbasa sa konteksto ug mga tudling-pulong sa diin ang titulo ug mga ngalan gigamit aron sa paglikay sa kalibog ug sa pagsabut kon ang Kasulatan naghigot sa Dios, si Jesu-Kristo, usa ka anghel, o sa usa ka tawo nga diha sa bersikulo.

7.2 KINSA ANG GITAWAG ‘GINOO’ SA KASULATAN?

Imbes maghunahuna nga sa matag higayon nga ang titulo, ‘Ginoo’ gigamit diha sa Kasulatan awtomatikong nagpasabut ngadto sa Dios o ni Jesukristo kini mao ang importante sa pagtan-aw sa sa konteksto sa mga pulong, hugpong sa mga pulong, ug seksyon diin ‘Ginoo’ gigamit. Kay kon dili, mga butang, mga kinaiya, ug mga aksyon nga gipahinungod ngadto sa mga tawo o mga anghel diha sa bersikulo mahimong sayop nga gituohan nga mga lihok, mga kinaiya, ug mga butang sa Kasulatan nagpahayag mahitungod sa Dios o ni Jesukristo. Tungod kay ang mga magtotoo gitawag sa pagsimba sa Dios sa Espiritu ug sa Kamatuoran nga kini mao ang, Busa, gikinahanglan nga timan pipila mga panghitabo sa titulo, ‘Ginoo’ nga wala magtumong sa Dios o ni Jesukristo mao nga kita dili mapakyas sa pagsabut kon unsa ang Dios nga nag-ingon kanato diha sa Bibliya.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Ang mosunod nga mga bersikulo naghulagway sa unsa nga paagi nga ang titulo, ‘Ginoo’ tin-aw nga dili kanunay nagtumong ngadto sa Dios o ni Jesukristo sa Kasulatan:

Agar nga nag-alagad Sarai, ni Abraham unang asawa, nga gitawag sa mga manolonda sa Ang Ginoo, ‘Ikaw ang Dios’; Kasulatan nga gitawag sa mga manolonda sa Ang Ginoo, ‘Ang Ginoo’.

[7] Ug ang anghel sa Ginoo didto sa usa ka tuburan sa tubig didto sa kamingawan, nga haduol sa tuburan nga diha sa dalan paingon sa Sur. [8] Ug miingon siya: Agar, ulipon ni Sarai, sa diha nga wala kamo? Ug asa kamo moadto? Ug siya miingon: Mikalagiw ako gikan sa nawong sa akong agalon nga si Sarai. [9] Ug ang manolonda ni Jehova miingon kaniya: Bumalik ka sa imong agalon nga babaye, ug magpaubos ka sa ilalum sa iyang mga kamot. [10] Ug ang manolonda ni Jehova miingon kaniya: Pagapadaghanon ko ang inyong binhi sa hilabihan gayud, nga kini dili arang maisip tungod sa gidaghanon. [11] Ug ang manolonda ni Jehova miingon kaniya: Ania karon, ikaw nanamkon, ug magaanak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon ang iyang ngalan Ismael, tungod kay ang Ginoo nakadungog sa imong kagul-anan ... [13] Ug siya gitawag ang ngalan sa Ginoo nga nakigsulti kaniya, Ikaw Dios makakita kanako; kay siya miingon, Wala ba usab ako dinhi mitan-aw kaniya nga nagatan-aw kanako? [ANG ANGHEL SA GINOO GITAWAG ‘GINOO’ SA KASULATAN; SARAI GITAWAG ANG ANGHEL SA GINOO, ‘KAMO DIYOS’] (Genesis 16: 7-11, 13 KJV)

Sarai (Sara) gitawag ang iyang bana, ‘Ang akong Ginoo’.

[1] Ug ang Ginoo mipakita ngadto kaniya diha sa mga kapatagan sa Mamre; ug siya milingkod sa pultahan sa iyang balongbalong sa init sa adlaw; [2] Ug giyahat niya ang iyang mga mata, ug mitan-aw, ug, ania karon, ang totolo ka lalake nga nagtindog sa atubangan niya: ug sa diha nga siya nakakita kanila, midalagan siya pagsugat kanila gikan sa ganghaan sa tolda, ug miyukbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta, [3] Ug miingon, ang akong Ginoo, kong karon hingkaplagan ko ang gracia sa imong atubangan, nga dili ako, nagahangyo ako kanimo, gikan sa imong alagad: ... [9] Ug sila miingon kaniya: Hain ba si Sara nga imong asawa? Ug siya miingon: Ania karon, sa balong-balong. [10] Ug siya miingon: Sa pagkamatuo magabalik ako kaninyo sumala sa panahon sa kinabuhi; ug, ania karon, si Sara nga imong asawa makabaton sa usa ka anak nga lalake. Ug si Sara nagpatalinghug didto sa pultahan sa balongbalong, nga diha sa iyang likod. [11] Karon si Abraham ug si Sara mga tigulang na ug hataas na ang panuigon; ug kini mihunong na kang Sara ang kinaiya sa mga babaye. [12] Busa si Sara mikatawa sa sulod sa iyang kaugalingon, nga nagaingon, Human ako tigulang na aduna pa ba akoy kalipay, sanglit ang akong Ginoo tigulang na man usab? [SARAH GITAWAG IYANG BANA, ABRAHAM, ‘AKONG GINOO’] [13] Ug ang Ginoo miingon ngadto kang Abraham, Nganong mikatawa si Sara, nga nagaingon: Ako sa pagkatinuod an sa usa ka bata, nga ako tigulang na? [ANG GINOO NAHIBALO KON UNSAY SARAH PANGHUNAHUNA] [14] Ang bisan unsa nga butang nga malisud alang sa Ginoo? Sa panahon nga gitudlo ako mobalik nganha kaninyo,

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

sumala sa panahon sa kinabuhi, ug si Sara makabaton sa usa ka anak nga lalake. (Genesis 18: 1-3, 9-14 KJV)

Ang duha ka mga manolonda nga miduol sa ganghaan sa Sodoma gitawag, ‘Ang akong Ginoo’ pinaagi sa Lot.

[1] Ug may miabut nga duruha ka mga manolonda didto sa Sodoma sa hapon; ug si Lot naglingkod sa ganghaan sa Sodoma, ug si Lot sa pagkakita kanila mitindog sa pagsugat kanila; ug siya miyukbo sa iyang kaugalingon uban sa iyang nawong paingon sa yuta;
[2] Ug siya miingon: Ania karon, akong mga ginoo, sa, ako nagahangyo kanimo, ang imong alagad sa balay, ug mopabilin kamo sa tibook nga gabii, ug manghimasa kamo sa inyong mga tiil, ug ikaw mobangon pagsayo, ug moadto sa ibabaw sa imong mga dalan. [DUHA ANGHEL GITAWAG, ‘AKONG GINOO’ NI LOT] Ug sila miingon: Dili; apan kita magpabilin sa dalan sa tibook nga gabii. [3] Ug siya nagpakilooy pag-ayo kanila; ug sila miuban kaniya, ug mingsulod sila sa iyang balay; ug siya naghimo ug kombira alang kanila, ug nagluto tinapay nga walay levadura, ug nangaon sila ... [15] Ug sa diha nga ang kabuntagon, ang mga manolonda midali ngadto kang Lot, nga nagaingon: Tumindog ka, kuhaa ang imong asawa, ug ang imong duruha ka mga anak nga babaye, nga mao ang mga dinhi; aron dili kamo maut-ut diha sa kasalanan sa ciudad. [16] Ug samtang siya naglanganlangan, ang mga tawo mingkupot sa iyang kamot, ug sa kamot sa iyang asawa, ug sa ibabaw sa mga kamot sa iyang duruha ka mga anak nga babaye; ang Ginoo sanglit maloloy-on kaniya: ug ilang gidala siya, ug ilang gibutang siya sa gawas sa ciudad. [17] Ug nahitabo, sa diha nga sila gidala sila sa gawas sa nasud, nga siya miingon, Kumalagiw ka tungod sa imong kinabuhi; tan-aw dili sa imong luyo, ni magpabilin kanimo sa tanan sa patag; makakalagiw ngadto sa bukid, aron dili ka masuno. [18] Ug si Lot miingon kanila: O, dili unta, ang akong Ginoo: [LOT GITAWAG USA SA MGA ANGHEL, ‘AKONG GINOO’] (Genesis 19: 1-3, 15-18 KJV)

Ang mga anak nga lalake ni Heth Abraham gitawag, ‘Ang akong Ginoo’ nga usa ka ‘principe sa taliwala sa’ kanila diha sa yuta.

[5] Ug ang mga anak ni Heth kang Abraham, nga nag-ingon ngadto kaniya, [6] Patalinghugi kami, Ginoo ko; ikaw mao ang principe sa taliwala kanato: [ABRAHAM MAOY USA KA GAMHANANG PRINSIPE MGA KANILA UG SILA GITAWAG KANIYA, ‘GINOO’] Sa ang pagpili sa among mga lubnganan ilubong mo ang imong minatay; walay bisan kinsa kanamo nga magaulang kanimo sa iyang lubnganan, aron nga igalubong mo ang imong minatay. [7] Ug si Abraham mitindog, ug miduko siya sa katawohan sa yuta, bisan sa mga anak ni Heth. (Genesis 23: 5-7 KJV)

Si Rebeca nga gitawag ni Abraham nga alagad, ‘Ang akong Ginoo’.

[17] Ug ang sulogoon midalagan sa pagsugat kaniya, ug miingon: Paimna ako, ako nagahangyo kanimo, ug diyutay nga tubig sa imong banga. [18] Ug siya miingon: Uminum ka, Ginoo ko; ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

siya midali, ug gipaubos ang iyang banga sa ibabaw sa iyang kamot, ug siya gipainum niya. (Genesis 24: 17-18 KJV)

Ni Abraham matagnaong mga panalangin sa Jacob mipahayag Jacob nga ‘Ginoo’ sa ibabaw sa iyang mga igsoon lakip na sa iyang magulang nga igsoon, si Esau.

[29] ang mga katawohan sa pag-alagad kaninyo, ug ang mga nasud managyukbo kanimo: Magaginoo ikaw sa imong mga igsoon, ug ang anak sa imong inahan moyukbo kaninyo: tinunglo ang tagsatagsa nga magatunglo kanimo, ug bulahan siya nga mopanalangin kaninyo. [JACOB KAHA MAHIMONG ‘GINOO’ IBABAW IYANG KAIGSOONAN] [30] Ug kini nahitabo, sa diha nga si Isaac ug usa ka katapusan sa pagpanalangin kang Jacob, ug si Jacob pa nihit na gikan sa atubangan ni Isaac nga iyang amahan, si Esau nga iyang igsoon nga didto sa gikan sa iyang pagpangayam ... [37] Ug si Isaac mitubag ug miingon kang Esau: Ania karon, gibutang ko siya sa inyong ginoo, ug ang tanan nga iyang mga igsoon nga akong gihatag kaniya alang sa mga ulipon; [JACOB GUSTO MAHIMONG ESAU NI ‘GINOO’] Ug uban trigo ug vino nga akong gitagana kaniya: ug unsa ang mahimo ko karon kanimo, anak ko? (Genesis 27: 19-30, 37 KJV)

Si Raquel nga gitawag sa iyang amahan, ‘Ang akong Ginoo’.

[35] Ug siya miingon sa iyang amahan: Dili ka unta masuko, Ginoo nga ako makahimo sa pagtindog sa atubangan mo; alang sa mga batasan sa mga babaye mao ang sa ibabaw kanako. Ug siya nangita, apan wala niya hikaplagi ang mga larawan. (Genesis 31: 35 KJV)

Gitawag ni Jacob ang iyang igsoon nga si Esau, ‘Ang akong Ginoo’ ingon sa gibuhat ni Jacob mga alagad.

[4] Ug siya nagsugo kanila, nga nagaingon: Mao kini ang igasulti ninyo sa akong Ginoo nga si Esau; [ESAU AKONG GINOO] sa imong alagad nga si Jacob miingon sa ingon, ako nagpabilin uban sa Laban, ug nagpabilin didto hangtud karon: [5] Ug ako adunay mga vaca, ug mga asno, mga panon sa carnero, ug sa mga tawo mga alagad, ug mga sulogoon nga babaye, ug ako gipadala aron sa pagsulti sa akong ginoo, aron ako makakaplag ug kalomo sa imong mga mata ... [ESAU AKONG GINOO] [18] Unya ikaw moingon, sila mahimo nga imong alagad nga si Jacob; kini mao ang usa ka gasa nga gipadala alang sa akong Ginoo nga si Esau: ug, ania karon, usab siya sa luyo sa kanato ... [ESAU AKONG GINOO]; [33^s] Ug siya miingon: Unsay kahulogan kanimo pinaagi sa tanan niini nga pundok nga hingsugatan ko? Ug siya miingon: Kini mao ang sa pagpangita sa grasya sa mga mata sa akong ginoo. [ESAU AKONG GINOO] [9] Ug si Esau miingon: Ako adunay igo, ang akong igsoon nga lalake; pagbantay nga kamo adunay ngadto sa imong kaugalingon ... [13] Ug siya miingon kaniya: Ang akong Ginoo nahibalo nga ang mga bata mga linghud, ug ang mga panon sa mga carnero ug mga vaca uban sa mga batan-on ang mga uban kanako: ug kong magpalabi sila pagpanglakaw sa usa ka adlaw, ang tanan nga mga panon sa carnero mamatay. [ESAU AKONG GINOO] [14] Himoa nga ang

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

akong ginoo, ako nangaliyupo kaninyo, sa unahan sa iyang alagad: **[SI ESAU AKONG GINOO]** Ug ako modala sa mahinay, sumala sa mga kahayupan nga nagauna kanako ug sa mga anak nga makahimo sa paglahutay, hangtud nga ako moanhi sa akong Ginoo didto sa Seir. **[ESAU AKONG GINOO]** [15] Ug si Esau miingon: Pagabiyaan ko karon ang uban kaninyo sa pipila sa mga tawo nga mikuyog kanako. Ug siya miingon: Unsa nga mga panginahanglan niini? itugot nga makakaplag ako ug kalomo sa mga mata sa akong ginoo. **[ESAU AKONG GINOO]** (Genesis 32: 4-5, 18; 33: 8-9, 13-15 KJV)

Asawa gitawag ang iyang bana, ‘Ginoo’ sa mga sulugoon, si Joseph.

[7] Ug nahitabo sa human niining mga butanga, nga ang asawa sa iyang agalon nga nagtutok sa iyang mga mata kang Jose; ug siya miingon: Umari ka uban kanako. [8] Apan siya nagdumili, ug miingon sa iyang agalon sa asawa sa: Ania karon, ang akong agalon wala masayud unsa ang anaa uban kanako dinhi sa balay, ug siya nahimo ang tanan nga siya sa akong kamot; ... [10] Ug kini nahitabo, sa nagasulti siya kang Jose sa adlaw-adlaw, ug siya wala magpatalinghug kaniya aron sa pagtipon sa paghigda kaniya, ni sa pagpuyo uban sa iyang ... [12] Ug siya gigunitan niya sa iyang bisti, nga nagaingon: Umari ka uban kanako: ug gibiyaan niya ang iyang bisti sa sa iyang kamot, ug mikalagiw, ug migula sa gawas. [13] Ug kini nahitabo, sa diha nga siya nakakita nga siya nga gibiyaan ang iyang bisti sa iyang mga kamot, ug mikalagiw siya sa gawas, [14] nga mitawag siya sa mga tawo sa iyang balay, ug misulti kanila, nga nagaingon: Tan-awa, siya nagdala sa usa ka Hebreohanon ngadto sa kanato aron sa pagpasipala kanato; siya misulod nganhi kanako sa pagtipon sa paghigda uban kanako, ug ako misinggit sa usa ka makusog nga tingog: [15] Ug kini nahitabo, sa diha nga siya nakadungog nga sa gipatugbaw ko ang akong tingog ug misinggit ako, nga gibiyaan niya ang iyang bisti sa luyo nako, ug mikalagiw, ug mibangon siya sa gawas. [16] Ug iyang gibutang sa iyang bisti sa iyang, hangtud nga miabut ang iyang agalon sa balay. **[ASAWA GITAWAG IYANG BANA GINOO SA SULOON, JOSEPH]** [17] Ug siya misulti kaniya sumala niining mga pulonga nga nagaingon: Ang ulipon nga Hebreohanon nga nga imong gidala dinhi kanamo, misulod nganhi kanako sa pagpakaulaw kanako: [18] Ug nahitabo nga sa gipatugbaw ko ang akong tingog ug misinggit ako, nga gibiyaan niya ang iyang bisti sa luyo nako, ug mikalagiw sa gawas. (Genesis 39: 7-8, 10-11, 12-18 KJV)

Ang Hari sa Ehipto, kang Faraon, gitawag, ‘Ginoo’; Kapitan sa Guwardiya mao Ginoo sa balay, ug Ginoo sa mga Jose.

[1] Ug nahitabo sa human niining mga butanga, nga ang magbalantay sa vino sa hari sa Egipto, ug ang magbubuhat sa tinapay nakapasuko sa ilang ginoo, ang hari sa Egipto. **[ILANG GINOO]** [2] Ug si Faraon napungot batok sa duha sa iyang mga opisyal, batok sa ang pangulo sa mga magbalantay sa vino, ug batok sa pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay ... [4] Ug ang capitan sa bantay kang Jose, ug siya nag-alagad kanila: ug sila nagpadayon sa usa ka panahon sa ward ... [6] Ug si Jose misulod ngadto kanila sa pagkabuntag ug mitan-aw kanila, ug ania karon, nga nanagsubo sila. [7] Ug siya nangutana tinugyanan ni Faraon nga diha kauban niya sa mga ward sa iyang agalon sa balay, nga nagaingon: Nganong tan-awon kamo sa ingon subo

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

karon? [**KAPITAN SA PAGBANTAY MAO JOSEPH NI GINOO**] (Genesis 40: 1-2, 4, 6-7 KJV)

Si Jose ni Faraon top administrador ug gitawag, ‘Ginoo’ pinaagi sa iyang mga igsoon: [9] Ug nahinumdom si Jose sa mga damgo nga iyang gidamgo mahitungod kanila, ug miingon kanila: Kamo mga tiktik; sa pagtan-aw sa mga salipud ang yuta mianhi kamo. [10] Ug sila miingon kaniya: Dili, Ginoo ko, apan sa pagpalit sa kalan-on ang imong mga ulipon mianhi. [AKONG GINOO] (Genesis 42: 9-10 KJV)

Ang mga anak nga lalake ni Jacob nga misulti sa ilang mga amahan nga ang ulo administrator (Joseph) mao, ‘Ginoo sa Yuta’ ug ‘Ginoo sa nasud’.

[30] Ang tawo, ang Ginoo sa yuta, nagsulti kanamo sa mahait gayud, ug kami mga tiktik sa nasud. [31] Ug kami miingon kaniya: Kami mga tawo nga matuod; kami mga tiktik: [32] Kami napulo ug duha mga igsoon, mga anak nga lalake sa among amahan; ang usa wala na, ug ang kamanghuran atua karong adlaw sa among amahan sa yuta sa Canaan. [33] Ug ang tawo, ang Ginoo sa yuta miingon kanamo: Niini pagailhon ko kamo nga mga tawo nga matuod; ibilin ang usa sa inyong mga igsoon dinhi uban kanako, ug sa pagkaon alang sa gutom sa inyong mga panimalay, ug panlakaw: (Genesis 42: 30-33 KJV)

Ni Jose sa tinugyanan nga gitawag si Jose, ‘Ang akong Ginoo’; Mga anak ni Jacob nga gitawag si Jose, ‘Ang akong Ginoo’ ug ‘Ang imong Ginoo’.

[4] Ug sa diha nga migula sila sa lungsod, ug sa wala pa sa halayo, si Jose miingon sa iyang piniyalan, Tumindog ka, ug apason sa mga tawo; ug sa diha nga ikaw sa pagbuhat sa makaapas kanila, isulti ngadto kanila, Nganong gibaslan ninyo ug dautan ang maayo? ... [6] Ug sila hiabtan niya, ug siya misulti kanila niining mga pulonga. [7] Ug sila miingon kaniya: Nganong miingon ang akong Ginoo niining mga pulonga? Ipahilayo sa imong mga ulipon ang pagbuhat niining mga butanga: [8] Ania karon, ang salapi nga among hingkaplagan sa atong mga baluyot baba, kami gidala pag-usab kaninyo gikan sa yuta sa Canaan; busa unsaon man namo sa pagkawat ug sa imong Ginoo sa balay sa salapi o bulawan? [9] Uban sa bisan kinsa sa imong mga ulipon nga makaplagan, ang duha himoa nga siya mamatay, ug kita usab mahimong ulipon sa akong Ginoo ... [16] Ug si Juda miingon: Unsa man ang igaingon namo sa akong ginoo? unsa kita mosulti? o sa unsa nga paagi kita sa pagpakagawas sa atong mga kaugalingon? Hingkaplagan sa Dios ang kasal-anan sa imong mga alagad: ania karon, kami mga ulipon sa akong ginoo, kami ug ingon usab kadto siya ang copa hingkaplagan. [17] Ug siya miingon, ang Dios nagadili nga ako magbuhat sa ingon: ang tawo sa kansang kamot hingkaplagan ang copa, siya mahimo nga akong alagad; ug ingon nga alang kaninyo, manglakaw kamo sa pakigdait ngadto sa inyong amahan. [18] Unya si Juda miduol kaniya, ug miingon: Oh, Ginoo ko, himoa nga ang imong sulogoon, ako nagahangyo kanimo, pasultiha ug usa ka pulong sa akong Ginoo igdulungog, ug dili ang imong kaligutgut batok sa imong ulipon kay ikaw sama kang Faraon. [19] Ang akong Ginoo nangutana sa iyang mga ulipon, nga nagaingon: Aduna ba kamo sa usa ka amahan, o sa usa ka igsoon nga lalake? [20] Ug kami mingtubag sa akong ginoo, kami adunay usa ka amahan, usa ka tigulang nga tawo, ug usa ka anak sa iyang pagkatigulang, diyutay siya; ug ang iyang igsoon

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

patay na, ug siya na lamang ang nahabilin sa iyang inahan, ug ang iyang amahan nahigugma kaniya ... [22] Ug kami mingtubag sa akong ginoo: Ang batan-on dili arang makabiya sa iyang amahan, kay kong siya mobiya sa iyang amahan, ang iyang amahan mamatay ... [24] Ug nahitabo nga sa diha nga kami miabut ngadto sa imong ulipon nga akong amahan, gisugilon namo kaniya ang mga pulong sa akong Ginoo ... [33] Busa karon, ako nagahangyo kanimo, himoa nga ang imong sulogoon magapuyo sa baylo nga sa mga bata sa usa ka ulipon sa akong ginoo; ug himoa nga ang bata uban sa iyang mga igsoon.(Genesis 44: 4, 6-9, 16-20, 22, 24, 33 KJV)

Si Jose ‘Ginoo’ sa tanan nga sa balay ni Faraon, ug ang Ginoo sa tibook nga Egipto.

[8] Busa karon wala kamo magpadala kanako dinhi, kondili ang Dios; ug siya nagbutang kanako nga amahan kang Faraon ug Ginoo sa tanan sa iyang balay, ug ang usa ka magbubuot sa tibook nga yuta sa Egipto. [9] pagdali kaninyo, ug moadto sa akong amahan, ug moingon ngadto kaniya: Mao kini ang miingon sa imong anak nga si Jose: Ang Dios nagbutang kanako nga Ginoo sa tibook nga Egipto: Umari ka kanako, Ayaw pagdugay: (Genesis 45: 8-9 KJV)

Ang mga tawo nga miadto kang Jose alang sa pagkaon nga gitawag kaniya, ‘Ang akong Ginoo’.

[17] Ug ilang gidala ang ilang kahayupan ngadto kang Jose; ug si Jose mihatag kanila ug mga makaon nga baylo sa mga kabayo, ug alang sa mga panon sa mga carnero, ug alang sa mga kahayupan sa mga panon sa mga vaca, ug alang sa mga asno: ug sila ginahatagan niya ug tinapay alang sa tanang kahayupan nila nga tuig. [18] Sa dihang ang tuig natapos, miadto sila kaniya sa ikaduha nga tuig, ug miingon kaniya: Dili kami magatago sa akong Ginoo nga ang among salapi sa pagkamatuod nahurot na; sa akong Ginoo usab sa atong mga panon sa kahayupan; walay nahabilin sa atubangan sa akong Ginoo kondili ang among mga lawas ug ang among mga yuta: ... [25] Ug sila miingon, Imong giluwes ang among kinabuhi; hatagi kami ug kalomo sa mga mata sa akong ginoo, ug kami kang Faraon mga alagad. (Genesis 47: 17-18, 25 KJV)

Kasulatan nga gitawag sa mga manolonda sa Nagadabdab nga Sapinit, ‘Ginoo’, ‘Dios ni Abraham’, ‘Dios ni Isaac’, ug ang ‘Dios ni Jacob’ (ingon nga ang mga anghel namulong direkta gikan sa Dios).

[2] Ug ang anghel sa Ginoo mipakita ngadto kaniya diha sa usa ka siga sa kalayo sa taliwala sa usa ka sapinit: ug siya mitan-aw, ug, ania karon, ang sapinit misiga sa kalayo, ug ang sapinit wala maugdaw. [ANG ANGHEL SA ANG GINOO MIPAKITA KANG MOISES] [3] Ug si Moises miingon: Moadto ako karon gawas, ug tan-awa kining dakung talan-awon, ang hinungdan nga ang sapinit wala man masunog. [4] Ug sa diha nga ang Ginoo nakakita nga siya aron sa pagtan-aw, ang Dios mitawag kaniya sa taliwala sa sapinit ug miingon: Moises, Moises. Ug siya miingon: Ania ako [5] Ug siya miingon: Dili ka magduol dinhi: Huboa ang imong mga sapin gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong ginatindugan maoy yuta nga balaan.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[6] Labut pa siya miingon: Ako mao ang Dios sa imong amahan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Ug si Moises mitabon sa iyang nawong; kay siya nahadlok sa pagtan-aw sa Dios. [SA TAN-AWA SA ANG ANGHEL SA GINOO MAO SA TAN-AWA SA DIYOS] [7] Ug ang Ginoo miingon: Ako sa pagkatinuod nakakita sa kasakit sa akong mga katawhan nga atua sa Egipto, ug nakadungog sa ilang mga aw tungod sa ilang tinugyanan sa buhat; kay ako nasayud sa ilang mga kasub-anan; [8] Ug nanaug ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Egiptohanon, ug sa pagkuha kanila gikan niadtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo ug halapad, sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos; ngadto sa mga dapit sa Canaanhon, ug sa mga Hetehanon, ug sa mga Amorehanon, ug sa mga Peresehanon, ug sa mga Hebehanon, ug sa mga Jebusehanon. [9] Busa karon, tan-awa, ang pagtu-aw sa mga anak sa Israel miabut kanako, ug ako usab nakakita sa paglupig nga ginalupig kanila sa mga Egiptohanon sa mga.

[10] Umari kamo karon, ug pagasugoon ko ikaw ngadto kang Faraon, aron kuhaon mo ang akong katawohan, ang mga anak sa Israel gikan sa Egipto. [11] Ug miingon si Moises sa Dios: Kinsa ba ako, aron ako moadto kang Faraon, ug nga ako kinahanglan modala sa mga anak sa Israel gikan sa Egipto? [12] Ug siya miingon: Sa pagkamatuod ako magauban kanimo; ug kini mao ang usa ka timaan alang kaninyo, nga ako ang nagpadala kanimo: sa diha nga ikaw gipadala ang mga katawohan gikan sa Egipto, magaalagad kamo sa Dios sa ibabaw niining bukira. [13] Ug miingon si Moises sa Dios: Ania karon, kong ako makadangat sa mga anak sa Israel, ug magaingon ako kanila: Ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako nganhi kaninyo; ug sila moingon kanako: Kinsa ang iyang ngalan? unsa ang igatubag ko kanila? [14] Ug ang Dios miingon kang Moises, Ako nga Ako: ug miingon siya: Mao kini ang imong isulti ngadto sa mga anak sa Israel, AKO BA ang nagsugo kanako nganha kaninyo. [15] Ug ang Dios nag-ingon pa Moises: Mao kini ang imong isulti ngadto sa mga anak sa Israel, ang Ginoo nga Dios sa inyong mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob, nagsugo kanako nganhi kaninyo: kini mao ang akong ngalan nga sa walay katapusan, ug kini mao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. [16] Lakaw, ug tiguma ang mga anciano sa Israel, ug ingna sila: Si Jehova, ang Dios sa inyong mga amahan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, mitungha kanako nga nagaingon: Ako sa pagkatinuod kamo, ug nakita nga ang ginabuhat kaninyo sa Egipto: [17] Ug ako miingon, dad-on ko kamo gikan sa kagul-anan sa Ehipto ngadto sa yuta sa mga Canaanhon, ug sa mga Hetehanon, ug sa mga Amorehanon, ug sa mga Peresehanon, ug sa mga Hebehanon, ug sa Jebusehanon ngadto sa usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. [18] Ug sila magapatalinghug sa imong tingog; ug ikaw moadto, ug ang mga anciano sa Israel, sa hari sa Egipto, ug magaingon kamo kaniya: Si Jehova, ang Dios sa mga Hebreohanon nakigkita kanamo: ug karon himoa nga kanamo sa pagpalakaw, nangamuyo kami kanimo, sa totolo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, aron maghalad kami kang Jehova nga among Dios. [19] Ug ako nga ang hari sa Egipto dili motugot kaninyo sa pagpalakaw, dili, dili pinaagi sa usa ka kamot nga kusgan. [20] Ug tuy-oron ko ang akong kamot, ug pagasamaran ko ang Egipto uban ang tanan ko nga mga katingalahan nga pagabuhaton ko sa taliwala niini, ug sa tapus nga siya magatugot kaninyo sa pagpalakaw. [21] Ug ako magahatag niining katawohan ug pagpahimuot sa atubangan sa mga mata sa mga Egiptohanon: ug kini mahitabo, nga, sa diha nga kamo moadto, kamo dili nga walay sulod. (Exodo 3: 2-21 KJV)

Aaron nagtawag kang Moises, ‘Ang akong Ginoo’.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Kasulatan nagpahayag nga ang Dios mao ang aktibo ug gusto nga makig-estorya sa mga tawo - ilabi na sa Iyang mga Anak. Dinhi, nakita ni Moises ug misulti sa ‘pagkasama sa Ang Ginoo’ nga gigamit sa Dios sa pagsulti direkta kang Moises.

[1] Ug nanagsulti si Miriam ug si Aaron batok kang Moises tungod sa babaye nga Etiopiahanon nga iyang gipangasawa; kay siya nangasawa sa babaye nga Etiopiahanon. [2] Ug sila miingon: ang Ginoo lamang nakigsulti kang Moises? siya wala ba usab kanamo? Ug ang Ginoo nakadungog niini. [3] (Karon ang tawo nga si Moises mapinaubsanon kaayo, labaw sa tanan nga mga tawo nga diha sa ibabaw sa nawong sa yuta) [4] Ug ang Ginoo misulti sa hinanali kang Moises, ug kang Aaron ug kang Miriam: Umari kamong totolo sa balong-balong nga pagatiguman. Ug nangadto silang totolo. [5] Ug ang Ginoo mikunsad diha sa mga haligi sa mga panganod, ug mibarog diha sa pultahan sa Balong-Balong ug nagtawag kang Aaron ug kang Miriam; ug nangadto silang duruha. [6] Ug siya miingon: Patalinghugi ninyo karon ang akong mga pulong: kong adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako ang Ginoo magapakita kaniya sa usa ka panan-awon, ug mosulti ngadto kaniya diha sa usa ka damgo. [DIYOS GIGAMIT PANAN-AWON UG DAMGO SA PAGHIMO IYANG KAUGALINGON NAILHAN SA PROPETA UG NAKIGPULONG SA KANILA SA DAMGO] [7] Ang akong alagad nga si Moises dili mao, nga mao ang matinud-anon diha sa tanan nga sa akong balay. [8] Uban kaniya makigsulti ako kaniya sa baba ug baba bisan sa dayag, ug dili pinaagi sa mangitngit nga mga pulong; ug ang dagway sa Ginoo makakita siya: [MOISES DILI USA KA PROPETA UG DIYOS MIINGON DIREKTA SA MOISES UG MOISES NAKITA ‘ANG DAGWAY NI GINOO’ NGA DIYOS GIGAMIT SA KOMUNIKASYON SA MOISES] (30) ngano nga kamo walay kahadlok sa pagsulti batok sa akong alagad nga si Moises? [9] Ug ang kasuko ni Jehova misilaub batok kanila; ug mipahawa siya. [10] Ug ang panganod mipahawa gikan sa ibabaw sa Balong-Balong; ug, ania karon, si Miriam nahimong sanlahon, maputi nga ingon sa nieve; ug si Aaron mitan-aw kang Miriam, ug, ania karon, siya gisanla. [11] Ug si Aaron miingon kang Moises: Oh, Ginoo, ako nangamuyo kanimo, ayaw ibutang ang sala sa ibabaw kanamo, nga kami naghimo ug binuang, ug tungod niana nakasala kami. [MOISES AKONG GINOO] [12] Ayaw siya nga ingon sa sa patay, kinsang unod katunga sa-ut sa paggula niya sa tiyan sa iyang inahan. [13] Ug si Moises mitu-aw ngadto sa Ginoo, nga nagaingon: ayohon ang iyang karon, Oh Dios, mangamuyo ako kaninyo. [14] Ug ang Ginoo miingon kang Moises: Kong ang iyang amahan nagluwa sa iyang nawong, dili ba siya angay nga maulaw sulod sa pito ka adlaw? papahawaa siya sa gawas sa campo sulod sa pito ka adlaw, ug sa human niana himoa nga siya sa pag-usab. [15] Ug si Miriam gipapahawa gawas sa campo sulod sa pito ka adlaw: ug ang katawohan wala makapanaw hangtud nga si Miriam gipasulod sa pag-usab. (Numeros 12: 1-15 KJV)

Ang mga anak ni Gad ug sa Ruben nga gitawag sa Dios,
‘Ang Ginoo ug si Moises’, ‘Ang akong Ginoo’

[25] Ug ang mga anak ni Gad ug ang mga anak ni Ruben misulti kang Moises, nga nagaingon, ang imong mga sulogoon magabuhat sumala sa akong Ginoo gisugo. [26] Ang among mga kabataan, ang among mga asawa, ang among mga panon sa carnero, ug ang tanan namong kahayupan, magapuyo sa mga kalungsoran sa Galaad: [27] Apan ang imong mga sulogoon

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

moagi, ang tagsatagsa ka tawo nga sangkap sa hinagiban alang sa gubat, sa atubangan ni Ginoo ngadto sa gubat, ingon sa sa akong ginoo. (Numeros 32: 25-27 KJV)

Gitawag ni Josue ang Kapitan sa Ginoo sa host, ‘Ang akong Ginoo’ ug Kasulatan gitawag sa Kapitan sa Ginoo Panon, ‘ang Ginoo’.

[13] Ug nahitabo, sa diha nga si Josue duol sa Jerico, nga siya miyahat sa iyang mga mata ug mitan-aw, ug, ania karon, may mitindog nga usa ka tawo sa ibabaw sa batok kaniya uban sa iyang espada nga linea sa iyang kamot: ug si Josue miduol kaniya, ug miingon kaniya: Ikaw ba alang kanato, o sa among mga kaaway? [14] Ug siya miingon: Dili; apan ingon nga principe sa panon sa kasundalohan sa Ginoo, mianhi ako karon. Ug si Josue mihapa sa iyang nawong ngadto sa yuta, ug misimba, ug miingon kaniya: Unsay giingon sa akong agalon alang sa iyang sulogoon? [15] Ug ang capitan sa panon sa kasundalohan ni Jehova miingon kang Josue: Badbari ninyo ang inyong mga sapin gikan sa imong mga tiil; kay ang dapit nga imong ginatindugan maoy balaan. Ug si Josue nagbuhat sa ingon. [6¹] Karon ang Jerico hugot gitakpan tungod sa mga anak sa Israel: walay nakagula ug wala usab ing nakasulod. [2] Ug ang Ginoo miingon kang Josue: Tan-awa, gihatag ko na sa imong kamot ang Jerico, ug ang hari niini, ug ang gamhanang mga tawo sa kaisug. (Josue 5: 13-6: 2)

Kasulatan nag-ingon nga may mga lima ka mga pangulo sa lima ka mga nasud nga nagtumong sa, ‘Ginoo’ sa Josue ug Maghuhukom.

[3] Sukad sa Sihor, nga anaa unahan sa Egipto, bisan pa hangtud ngadto sa utlanan sa Accaron, dapit sa amihanan, nga giisip nga sa mga Canaanhon; ang lima ka kadagkuan sa mga Filistehanon; ang mga Gazahanon, ug ang mga Asdodihanon, ang mga Ascalonhanon, ang mga Getehanon, ug ang mga Accaronithanon; usab ang mga Abeosnon, Dapit (Josue 13: 3); [3] mao ang lima ka mga pangulo sa mga Filistehanon, ug sa tanang mga Canaanhon, ug sa mga taga-Sidon, ug sa mga Hebehanon nga nanagpuyo sa bukid sa Libano, sukad sa bukid sa Baal-hermon ngadto sa agianan sa pagsulod sa Hamath. (Maghuhukom 3: 3)

Gideon gitawag sa mga manolonda sa Ginoo, ‘Ang akong Ginoo’ ug Kasulatan nagtawag sa manolonda sa Ginoo, ‘ang Ginoo.

[11] Ug may miabut nga usa ka anghel sa Ginoo, ug milingkod sa ilalum sa usa ka kahoy nga encina nga didto sa Ophra, nga sakup sa kang Joas ang Abiezertanhon: ug ang iyang anak nga lalake nga si Gedeon nagagiuk sa trigo sa ubas, aron sa pagtago niana gikan sa mga Madianhon. [12] Ug ang anghel sa Ginoo mipakita ngadto kaniya, ug miingon kaniya: Ang Ginoo anaa uban kanimo, ikaw makusganong tawo sa kaisug. [13] Ug si Gedeon miingon kaniya: Oh Ginoo ko, kon ang Ginoo uban kanato, ngano man nga kining tanan miabut sa ibabaw kanato? [GIDEON GITAWAG ANG ANGHEL SA GINOO, ‘AKONG GINOO’] Ug diin ang tanan sa iyang mga milagro nga among mga amahan gisugilon kanamo sa, nga nagaingon: Wala ba ang Ginoo sa pagdala kanamo gikan sa Egipto? apan karon ang Ginoo mibiya kanato, ug nagtugyan kanamo ngadto sa kamot ni Madian. [14] Ug ang Ginoo mitan-aw kaniya, ug miingon: Lumakaw

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ka pinaagi niining imong kusog ug luwasa ang Israel gikan sa kamot sa Madian: Wala ba ako magsugo kanimo? [KASULATAN MITAWAG ANG ANGHEL SA GINOO, 'SA GINOO'] [15] Ug siya miingon kaniya: Oh Ginoo ko, uban sa unsa nako ang pagluwas sa Israel? tan-awa, ang akong panimalay maoy labing kabus sa Manases, ug ako mao ang labing diyutay sa balay sa akong amahan. [16] Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya, Sa pagkatinuod, ako magauban kanimo, ug ikaw magadaug sa mga Madianhon ingon sa usa ka tawo.

[17] Ug siya miingon kaniya: Kong karon ako nakakaplag ug kalomo sa imong mga mata, nan pakitaa ako ug usa ka ilhanan nga ikaw nagasulti kanako. [18] Ayaw paggikan dinhi, nagahangyo ako kanimo, hangtud nga ako moanhi kanimo, ug magadala sa akong gasa, ug magabutang niini sa imong atubangan. Ug siya miingon: Ako mopabilin hangtud nga ikaw mobalik pag-usab. [19] Ug si Gedeon misulod ug nag-andam usa ka nating kanding ug tinapay nga walay levadura sa usa ka epha nga harina: ang unod iyang gisulod sa usa ka bukag, ug iyang gisulod ang sabaw sa usa ka kolon, ug iyang gidala kini sa gawas ngadto kaniya sa ilalum sa kahoy nga encina, ug gihatag kini. [20] Ug ang manolonda sa Dios miingon kaniya: Kuhaa ang unod ug ang mga tinapay nga walay levadura, ug ibutang kana sa ibabaw niining bato ug ibubo mo ang sabaw. [ANGHEL SA GINOO NGA GITAWAG USAB ANGHEL SA DIYOS] Ug siya nagbuhat sa ingon. [21] Ug ang anghel sa Ginoo nagbutang sa tumoy sa sungkod nga diha sa iyang kamot, ug gitandog ang unod ug ang mga tinapay nga walay levadura; ug dihay migula nga kalayo gikan sa bato ug misunog sa unod ug sa mga tinapay nga walay levadura. Unya ang anghel sa Ginoo mibiya gikan sa iyang mga mata. [22] Ug sa diha nga si Gedeon nakakita nga siya mao ang usa ka anghel sa Ginoo, si Gedeon miingon: Alaut, Oh Jehova nga Dios! Tungod kay ako nakakita sa usa ka anghel sa Ginoo nawong sa nawong. [23] Ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya: Ang pakigdait kanimo; ayaw kahadlok: kamo dili mamatay. (Maghuhukom 6: 11-23 KJV)

Kasulatan nagtawag sa mga lider sa mga Filistehanon, 'Ginoo'.

[5] [ANG GINOO SA FILISTEHANON] Ug ang mga kadagkuan sa mga Filistehanon ming-adto kaniya, ug miingon kaniya: Ulo-ulohi siya, ug tan-awa hain dapit ang iyang dakung kusog, ug tungod sa unsang paagi makadaug kita batok kaniya, nga kita mahimo magapus siya sa pagsakit kaniya; ug igahatag namo kanimo ang matag usa kanamo napulo ug usa ka gatus ka book nga salapi. [6] Ug si Dalila miingon kang Samson: Suginli ako, nagahangyo ako kanimo, diin ang imong dakung kusog, ug uban sa unsa ang imong pagagapusa aron sa pagsakit kanimo ... [8] Unya ang mga kadagkuan sa mga Filistehanon nagdala ngadto kaniya pito ka malunhaw nga tangbo nga nga wala pa mamala, ug siya gigapus niini sa ... [18] Ug sa diha nga si Dalila nakakita nga gisuginlan siya sa tanan sa iyang mga kasingkasing, iyang gipasugoan ug gipatawag ang mga kadagkuan sa mga Filistehanon, nga nagaingon: Umari na kamo diri sa makausa, alang sa iyang gipakita kanako ang tanan nga iyang kasingkasing. Unya ang mga kadagkuan sa mga Filistehanon nangadto kaniya, ug gidala ang salapi sa ilang kamot ...

[23] Ug ang mga kadagkuan sa mga Filistehanon nanagtigum aron sa paghimo ug usa ka dakung halad kang Dagon nga ilang dios, ug aron sa paglipay: Kay sila miingon: Ang atong dios nagtugyan kang Samson, nga atong kaaway sa atong kamot. [24] Ug sa diha nga ang tawo nakakita kaniya, sila mingdayeg sa ilang dios; kay sila miingon: Ang atong dios nagtugyan sa atong kamot sa atong kaaway, ug magagun-ob sa atong yuta nga nakapatay sa daghan kanato.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[ANG FILISTEHANON MAY LAINLAING DIYOS (DAGON) SA USA SAMSON SA PAGESIMBA] [25] Ug kini nahitabo, sa diha nga ang ilang mga kasingkasing nagmalipayon, nga sila miingon: Tawga si Samson, aron maghimo kanato ug kalingawan. Ug ilang gitawag si Samson gikan sa bilanggoan nga balay; ug naghimo siya ug kalingawan: ug ilang gibutang siya sa taliwala sa mga haligi. [26] Ug si Samson miingon sa bata nga nagkupot kaniya sa iyang kamot: Pasagdi ako nga makahikap ako sa mga haligi nga gipahalunaan sa balay, aron makasandig ako kanila. [27] Ug ang balay napuno sa mga lalake ug mga babaye; ug ang tanang mga kadagkuan sa mga Filistehanon didto: [GINOO SA FILISTEHANON] Ug sa ibabaw sa atop sa mga tulo ka libo ka mga lalake ug mga babaye, nga nanan-aw nga si Samson naghimo ug kalingawan. [28] Ug si Samson misangpit kang Ginoo, ug miingon: Oh Ginoong Jehova, hinumdumi ako, ako nagahangyo kanimo, ug baskuga ako, ako nagahangyo kanimo, niini lamang makausa, Oh Dios, aron ako sa makausa makabalus sa Filistehanon tungod sa ang akong duha ka mga mata. [SAMSON GITAWAG DIOS, 'OH GINOO DIYOS'] (Maghuhukom 16: 5-6, 8, 18, 23-28 KJV) Tan-awa usab: 1 Samuel 5: 8, 11; 6: 4, 12, 16, 18; 7: 7 (KJV)

Kasulatan nagtawag ang Levihanon nga may usa ka puyopuyo, 'ang iyang Ginoo'.

[26] Unya nahiabut ang babaye sa pagbanagbanag sa adlaw, ug napukan sa pultahan sa balay sa tawo nga didto ang iyang agalon hangtud nga mihayag na. [27] Ug ang iyang agalon mibangon sa pagkabuntag, ug miabli sa mga pultahan sa balay, ug migula sa pagpadayon sa panaw; ug, ania karon, ang babaye nga iyang puyopuyo napukan sa pultahan sa balay, ug ang iyang mga kamot sa ibabaw sa lusaranan. (Maghuhukom 19: 26-27 KJV)

Alagad nga gitawag Haring Saul, 'Ang atong Ginoo'.

[15] Ug sulogoon ni Saul ming-ingon kaniya: Ania karon, usa ka dautang espiritu gikan sa Dios nagasamok kanimo. [16] Himoa nga ang among Ginoo karon magsugo sa iyang mga sulogoon, nga anaa sa imong atubangan, sa pagpangita ug usa ka tawo, nga mao ang usa ka batid nga mokablit sa alpa: ug mahatabo, sa diha nga ang dautang espiritu gikan sa Dios anaa kanimo, nga siya mokablit uban sa iyang kamot, ug ikaw mamaayo. [17] Ug si Saul miingon sa iyang mga sulogoon: Hatagi ako karon ug usa ka tawo nga maayong magkakablit ug dad-a siya kanako. (1 Samuel 16: 15-17 KJV)

Abdias nagtawag si Elias, 'Ang akong Ginoo' ug si Elias nagtawag Achab, 'Ang imong Ginoo'.

[7] Ug sa diha na si Abdias sa dalan, ania karon, si Elias nakighibalag kaniya: ug siya nakaila kaniya, ug mihapa sa iyang nawong, ug miingon: Mao ba kamo nga ang akong Ginoo nga si Elias? [8] Ug siya mitubag kaniya: Ako man; lumakaw ka, suginlan mo ang imong ginoo: Ania karon, si Elias ania dinhi. [9] Ug siya miingon: Unsay ako makasala, nga ikaw nagatugyan sa imong alagad sa kamot ni Achab, sa pagpatay kanako? [10] Ingon nga ang Ginoo nga imong Dios buhi, walay nasud kun gingharian, diin ang akong Ginoo wala magpasugo sa pagpangita kanimo: ug sa miingon sila: Siya wala didto; iyang gikuha ang usa ka panumpa sa gingharian ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

nasud, nga sila hingkaplagaan kaninyo. [11] Ug karon ikaw nagaingon: Lumakaw ka, suginli ang imong ginoo: Ania karon, si Elias ania dinhi. [12] Ug kini mahitabo, sa diha nga ako mahiadto na gikan kanimo, nga ang Espiritu sa Ginoo sa pagdala kaninyo diin ako wala masayud; [DIYOS MIBALHIN UG NANAGTAGO ELIAS PAHILAYO GIKAN KADAOT] Ug busa kong ako moanhi ug mosulti Achab, ug siya dili makakaplag kanimo, siya mopatay kanako: apan ako ang imong alagad nahadlok kang Jehova sukad sa akong pagkabatan-on. [13] Wala ba kini ikasugilon sa akong Ginoo kong unsay akong gibuhat sa gipamatay ni Jezabel nga mga manalagna ni Jehova, nga sa unsa nga paagi nga ako gitagoan sa usa ka gatus ka tawo sa mga manalagna ni Jehova sa tinagkalim-an sa usa ka langub, ug gipakaon sila sa tinapay ug tubig? [14] Ug karon ikaw nagaingon: Lumakaw ka, suginli ang imong ginoo: Ania karon, si Elias ania dinhi; ug siya mopatay kanako. [15] Ug si Elias miingon: Ingon nga si Jehova sa mga panon buhi, sa kang kinsang atubangan ako nagatindog, ako sa walay duhaduha magapakita kaniya niining adlawa.

[16] Busa si Abdias miadto sa pagpakigkita kang Achab, ug gisuginlan siya; ug si Achab miadto sa pagpakighibalag kang Elias. [17] Ug nahitabo, sa diha nga Achab nakita Elias, nga si Achab miingon kaniya: Ikaw ba siya nga magsasamok sa Israel? [18] Ug siya mitubag: Ako wala makasamok sa Israel; kondili ikaw, ug balay sa imong amahan, nga inyong gibiyaan ang mga sugo sa Ginoo, ug ikaw nagasunod sa mga Baal. [19] Busa karon magpasugo ka, ug tapoka kanako ang tibook nga Israel ngadto sa bukid sa Carmelo, ug ang mga manalagna ni Baal nga upat ka gatus ug kalim-an, ug ang mga manalagna sa kalasangan upat ka gatus, nga anaa nagakaon sa lamesa ni Jezabel. [20] Busa si Achab nagpasugo ngadto sa tibook ang mga anak sa Israel, ug gitigum ang mga manalagna sa paghiusa ngadto sa bukid sa Carmelo. [21] Ug si Elias mipaduol ngadto sa tibook katawohan, ug miingon: Hangtud kanus nga magakiangkiang kamo sa taliwala sa duha ka daplin? kon ang Ginoo nga Dios, sa pagsunod kaniya; apan kong si Baal nan sumunod kamo kaniya. Ug ang katawohan wala tumubag kaniya bisan usa ka pulong.

[22] Unya miingon si Elias ngadto sa katawohan: Ako, bisan ako lamang, nga usa ka propeta sa Ginoo; apan ang mga manalagna ni Baal upat ka gatus ug kalim-an ka tawo. [MAGTOTOO ANG KANUNAY KAY SA PAGBAROG INUSARA SA DIYOS SA NAWONG SA KABATOK] [23] Busa sa paghatag kanato sa duha ka lakeng vaca; ug papilia sila ug usa ka lakeng vaca alang sa ilang kaugalingon, ug ipabahinbahin nila kini, ug ibutang kini sa ibabaw sa kahoy, ug dili butangan sa kalayo ang ilalum, ug ako magaihaw sa lain nga lakeng vaca ug magatungtong niini sa ibabaw sa tinapok nga kahoy, ug dili butangan sa kalayo ang ilalum, [24] Ug tawga kaninyo sa ngalan sa inyong dios, ug ako magatawag sa ngalan sa Ginoo; ug ang Dios nga motubag pinaagi sa kalayo, siya mao ang Dios. Ug ang tanang mga tawo mitubag, ug miingon: Kini mao ang maayo ang gisulti.

[25] Ug si Elias miingon sa mga manalagna ni Baal, Magpili kamo ug usa ka lakeng vaca alang sa inyong kaugalingon, ug andama kini pag-una; kay kamo daghan; ug magtawag kamo sa ngalan sa inyong dios, apan ayaw pagbutangi ang ilalum sa kalayo. [26] Ug ilang gikuha ang lakeng vaca nga gihatag kanila, ug sila nagsul-ob kini, ug gitawag sa ngalan ni Baal sukad sa pagkabuntag hangtud sa udto, nga nanag-ingon: Oh Baal, pamatia kami. Apan walay tingog, ni bisan kinsa nga mitubag. Ug sila naglukso-lukso sa ibabaw sa halaran nga binuhat. [27] Ug nahitabo sa pagkaudto, nga si Elias nagbiay-biay kanila, ug miingon: Kusga pagsinggit; kay siya mao ang usa ka dios; sa bisan siya nakigsulti, o siya sa paglutos, o siya anaa sa usa ka panaw, kun tingali siya nagakatulog ug kinahanglan pukawon. [28] Ug sila naninggit sa makusog, ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

nanagsamad sa ilang kaugalingon sumala sa ilang batasan sa mga cuchillo ug mga salapang hangtud nga ang dugo nagbuhagay sa ibabaw kanila.

[29] Ug kini nahitabo, sa milabay na ang kaudtohon, nga ilang gitagna hangtud sa panahon na sa paghalad sa kagabhiong halad, nga walay tingog, ni bisan kinsa nga mitubag, ni bisan kinsa nga magtagad. [30] Ug si Elias miingon sa tibook katawohan: Umari kamo duol kanako. Ug ang tanan nga ang mga tawo miabut duol kaniya. Ug iyang giayo ang halaran sa Ginoo nga naguba.

[31] Ug si Elias mikuha ug napulo ug duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak nga lalake ni Jacob, nga kanila ang pulong ni Jehova midangat, nga nagaingon: Ang Israel mamaoy imong ngalan: [32] Ug uban sa mga bato sa pagtukod ug usa ka halaran sa ngalan sa Ginoo; ug siya naghimo ug usa ka kanal libut sa halaran, sa kadakuon nga kasudlan sa duha ka takus nga binhi. [33] Ug gibutang niya ang sugnod sa, ug giputol ang lakeng vaca sa mga bahin, ug gibutang siya sa ibabaw sa kahoy, ug miingon: Pun-a ang upat ka tadyaw sa tubig, ug ibubo kana sa halad nga sinunog, ug sa ibabaw sa kahoy.

[34] Ug siya miingon: Buhata kini sa ikaduha. Ug ilang gihimo kini sa ikaduha. Ug siya miingon: Buhata kini sa ikatolo. Ug ilang gihimo kini sa ikatolo. [35] Ug ang tubig nagbaha libut sa halaran; ug iyang gipuno usab ang kanal sa tubig. [36] Ug nahitabo sa panahon na sa paghalad sa kagabhiong halad, nga si Elias ang manalagna, miduol, ug miingon: Ginoo, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Israel, himoa nga mahibaloan niining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa sa Israel, ug nga ako imong alagad, ug nga gibuhat ko kining tanang mga butanga sa imong pulong. [37] Pamatia ako, Oh Jehova, pamation mo ako, aron nga kining katawohan mahibalo nga ikaw mao ang Ginoong Dios, ug nga gipabalik mo pag-usab ang ilang kasingkasing. [38] Unya ang kalayo ni Jehova nahulog, ug misunog sa halad-nga-halad, ug sa kahoy, ug sa mga bato, ug sa abug, ug gitilap ang tubig nga dinha sa kanal. (1 Hari 18: 7-38 KJV)

Ang Sunamitanhon nga babaye nga gitawag ug si Eliseo,
'Ang akong Ginoo, ikaw tawo sa Dios'.

[16] Ug siya miingon: Niining panahona, sumala sa panahon sa kinabuhi, ikaw magakugos ug usa ka anak nga lalake. Ug siya miingon: Dili, akong Ginoo, ikaw tawo sa Dios, ayaw pagbakak sa imong alagad. [17] Ug ang babaye nanamkon, ug nanganak sa usa ka anak nga lalake niadtong panahon nga si Eliseo miingon kaniya, sumala sa panahon sa kinabuhi. [18] Ug sa diha nga ang bata mitubo, nahitabo sa usa ka adlaw, nga siya migula ngadto sa iyang amahan ngadto sa mga mag-alani. [19] Ug siya miingon sa iyang amahan: Ang ulo ko, ang ulo ko. Ug siya miingon sa usa ka bata, Dad-a siya ngadto sa iyang inahan. [20] Ug sa diha nga iyang gikuha siya, ug gidala siya ngadto sa iyang inahan, siya milingkod sa iyang mga tuhod hangtud sa kaudtohon, ug unya namatay. [21] Ug siya mitungas, ug gibutang siya sa ibabaw sa higdaanan sa tawo sa Dios, ug gitakpan ang pultahan kaniya, ug migula.

[22] Ug iyang gitawag ang iyang bana, ug miingon: Papaulia ako, nagahangyo ako kaninyo, nga usa sa mga batan-on nga mga tawo, ug usa sa mga asno, aron ako makapadalagan ngadto sa tawo sa Dios, ug mobalik pag-usab. [23] Ug siya miingon: Nganong moadto ka kaniya niining adlaw? kini mao ang dili bag-ong bulan, ni adlaw nga igpapahulay. Ug siya miingon: Mamaayo kana. [24] Unya iyang gimontorahan ang usa ka asno, ug miingon sa iyang alagad, Palakta na, ug padayon; ayaw pagpahunonga ang pagdalagan, gawas kong ako magsugo kanimo. [25] Busa siya

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

miadto, ug miadto ngadto sa tawo sa Dios didto sa bukid sa Carmelo. Ug nahitabo, sa diha nga ang mga tawo sa Dios kaniya sa layo, nga siya miingon kang Giese nga iyang alagad: Ania karon, didto sa unahan atua ang Sunamitanhon:

[26] Run karon, ako nagahangyo kanimo, aron sa pagsugat kaniya, ug magaingon siya: Maayo ba ikaw? kini pag-ayo uban sa imong bana? kini maayo sa mga bata? Ug siya mitubag: Maayo man: [27] Ug sa diha nga siya miadto ngadto sa tawo sa Dios sa bungtod, iyang gikuptan ang iyang mga tiil: apan Giesi mipaduol aron sa tumong kaniya. Ug ang tawo sa Dios miingon: Pasagdi siya; kay ang iyang kalag nasamok diha kaniya; ug ang Ginoo gitagoan niini gikan kanako, ug wala magsugilon kanako. [28] Unya siya miingon: Nagtinguha ba ako ug usa ka anak nga lalake sa akong ginoo? Wala ba ako moingon, Ayaw ako paglimbongi? [29] Ug siya miingon kang Giesi: pagbugkos sa inyong mga hawak, ug ibutang ang akong sungkod sa imong kamot, ug lumakaw ka sa imong dalan: kong ikaw ihibalag ug bisan kinsa nga tawo, sa paghatag ug katahuran kaniya sa wala; ug kong sa bisan unsa nga katahuran kanimo, ayaw siya pag-usab: ug ibutang ang akong sungkod sa ibabaw sa nawong sa bata. [30] Ug ang inahan sa bata miingon: Ingon nga ang Ginoo buhi, ug ingon nga ang imong kalag buhi, ako dili mobulag kanimo. Ug siya mitindog, ug misunod kaniya.

[31] Ug si Giesi miuna kanila, ug gibutang ang sungkod sa ibabaw sa nawong sa bata; apan walay tingog, ni pagpatalinghug. Busa siya miadto pag-usab sa pagsugat kaniya, ug gisuginlan siya, sa pag-ingon: Ang bata wala mahagmata. [32] Ug sa diha nga si Eliseo diha sa balay, ania karon, ang bata patay na, ug gibutang sa iyang higdaanan. [33] Busa siya misulod, ug gitakpan ang pultahan nilang duha, ug nag-ampo ngadto sa Ginoo. [34] Ug siya mitungas, ug mihigda sa ibabaw sa bata, ug gibutang ang iyang baba sa ibabaw sa iyang baba, ug ang iyang mga mata sa ibabaw sa iyang mga mata, ug ang iyang mga kamot sa ibabaw sa iyang mga kamot: ug mituy-od sa iyang kaugalingon ibabaw sa bata; ug ang unod sa bata nag-anam ug kainit. [35] Unya siya mibalik, ug naglakaw diha sa balay ngadto ug nganhi; ug mitungas, ug mituy-od sa iyang kaugalingon ibabaw kaniya; ug ang bata mibahaon sa nakapito, ug ang bata mibuka sa iyang mga mata. [36] Ug iyang gitawag si Giesi, ug miingon: Tawga kining Sunamitanhon. Busa iyang gitawag siya. Ug sa diha nga siya miabut didto kaniya, siya miingon: Kuhaa ang imong anak nga lalake. [37] Unya siya misulod, ug mihapa sa iyang mga tiil, miyukbo siya sa yuta, ug iyang gikuha ang iyang anak nga lalake, ug migula. (2 Hari 4: 16-37 KJV)

Alagad nga gitawag sa mga hari sa Siria, ‘Ang akong Ginoo, Oh Hari’.

[8] Ug ang hari sa Siria nakiggubat batok sa Israel, ug nagpakitambag uban sa iyang mga alagad, nga nagaingon: Niini ug niadtong usa ka dapit mahimo nga ako sa akong campo. [9] Ug ang tawo sa Dios nagpasugo ngadto sa hari sa Israel, nga nagaingon: Pagbantay nga molabay niadtong usa ka dapit; kay didto atua ang mga Sirianhon manglugsong. [10] Ug ang hari sa Israel nagpaadto ngadto sa dapit nga sa tawo sa Dios miingon kaniya, ug gipasidaan kaniya; ug naluwas sa iyang kaugalingon didto, dili sa makausa ni sa makaduha. [11] Tungod niini ang kasingkasing sa hari sa Siria nalibug sa hilabihan gayud niini nga butanga; ug iyang gitawag ang iyang mga alagad, ug miingon kanila: Dili ba kamo motudlo kanako kong kinsa kanato ang kadapig sa hari sa Israel? [12] Ug ang usa sa iyang mga alagad miingon, Dili, akong Ginoo, Oh Hari; apan si Eliseo, ang manalagna nga anaa sa Israel, nagsugilon sa hari sa Israel sa mga pulong nga imong gipamulong didto sa imong lawak nga higdaanan. [DIYOS GIASOY

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ELISEO ANG HARI SA SYRIA PLANO UG MIINGON - BISAN SA IYANG LAWAK NGA HIGDAANAN!]

[13] Ug siya miingon: Lakaw ug espiya diin siya mao, aron akong ipadala ug ipakuha siya. Ug kini gisugilon kaniya, nga nagaingon: Ania karon, siya atua sa Dothan. [14] Tungod niini gipadala didto ang mga kabayo, ug mga carro, ug usa ka dakung panon: ug nangadto sila sa gabii, ug gilibutan ang ciudad. [15] Ug sa diha nga ang alagad sa tawo sa Dios nabanhaw ug sayo, ug sa nakagula, ania karon, ang usa ka panon nga gilibutan ang ciudad lakip ang mga kabayo ug mga carro. Ug ang iyang alagad miingon kaniya: Ah, agalon ko! unsaon nato paghimo? [16] Ug siya mitubag: Ayaw kahadlok: kay sila nga ania uban kanato labing daghan kay kanila nga anaa kanila.

[17] Ug si Eliseo nag-ampo, ug miingon, Ginoo, ako nagahangyo kanimo, bukha ang iyang mga mata, aron siya makakita. Ug ang Ginoo miabli sa mga mata sa mga batan-on nga tawo; ug siya nakakita: ug, ania karon, ang bukid napuno sa mga kabayo ug mga carro nga kalayo nanaglibut kang Eliseo. [TAWO UG ESPIRITU BAHIN SAMANG KALIBOTAN - ANG MATA SA TAWO DILI TAN-AWA ANGHEL NGA NAGAPUYO UG BULUHATON TIBUOK KANILA; PANAON UG PAG-USAB KASULATAN NAGTALA SA MATA SA INDIBIDWAL SA GIABLIHAN SO NGA SILA MAHIMO TAN-AWA KON UNSA ANG AKTUWAL TIBUOK KANILA (O SA UBANG LAWAS)] (31) [18] Ug sa diha nga sila milugsong ngadto kaniya, si Eliseo nag-ampo ngadto sa Ginoo, ug miingon, Hampaka niini nga mga katawhan, ako nagahangyo kanimo, sa pagkabuta. Ug iyang gisamaran sila sa pagkabuta sumala sa pulong ni Eliseo. (32) [19] Ug si Eliseo miingon kanila: Kini dili mao ang dalan, ni mao kini ang ciudad: sunda ako, ug dad-on ko kamo ngadto sa tawo nga imong gipangita. Apan iyang gimandoan sila ngadto sa Samaria. [20] Ug kini nahitabo, sa diha nga sila miabut ngadto sa Samaria nga si Eliseo miingon: Ginoo, bukha ang mga mata niining mga tawohana, aron sila makakita. Ug ang Ginoo miabli sa ilang mga mata, ug sila nakakita; ug, ania karon, sila didto sa kinataliwad-an sa Samaria.

[21] Ug ang hari sa Israel miingon kang Eliseo, sa diha nga siya nakakita kanila, akong amahan ko, hampakon ko ba sila? hampakon ko ba sila? [22] Ug siya mitubag: Dili ka maghampak kanila: ang imong hampakon kadtong imong mga dinakup uban sa imong pinuti ug sa imong pana? Pagbutang sa tinapay ug tubig sa atubangan nila aron sila makakaon ug makainum, ug mangadto sa ilang agalon. [23] Ug giandam niya ang dakung pagkaon alang kanila; ug sa diha nga sila nakakaon ug nakainum, iyang gipapauli sila ug nangadto sila sa ilang agalon. Ug ang mga panon sa Siria wala na moadto ngadto sa yuta sa Israel. (2 Hari 6: 8-23 KJV)

Kasulatan nag-ingon nga adunay mga ‘Ginoo’.

[1] Oh paghatag ug mga pasalamat ngadto sa Ginoo; kay siya maayo man; kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. [2] Oh paghatag ug mga pasalamat ngadto sa Dios sa mga dios; kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. [3] Oh paghatag ug mga pasalamat ngadto sa Ginoo sa mga ginoo; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. [4] Kaniya lamang nga nagabuhat sa dagkung mga katingalahan; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. [5] Kaniya nga tungod sa salabutan gihimo ang kalangitan; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. [6] Kaniya nga nagbuklad sa yuta ibabaw sa mga tubig; kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[7] Kaniya nga nagbuhat sa mga dagkung suga; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan: [8] Ang adlaw aron sa paggahum sa adlaw; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan: [9] Ang bulan ug mga bitoon aron sa paggahum sa kagabhion; Kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan. (Salmo 136: 1-9 KJV)

Kasulatan nagrekord nga ang mga nasud nga adunay ‘Ginoo’.

[8] Kay ang kaumahan sa Hesbon nagakaniwang gayud, ug ang balagon sa parras sa Sibma: ang mga kadagkuan sa mga nasud ang gibungkag ang mga prinsipal nga mga tanom niini, sila miabut bisan hangtud sa Jazer, nga misalaag ngadto sa kamingawan; ang iyang mga sanga gituy-od, sila mao ang mga na sa ibabaw sa dagat. (Isaias 16: 8)

Ang titulo, ‘Ginoo’ wala magpasabot sa usa ka pag-atiman nga lider
- Kasulatan nagtala sa usa ka ‘mabangis nga agalon’.

[3] Ug ang espiritu sa Egipto mawala sa taliwala niini; ug laglagon ko ang tambag niini: ug sila manangup ngadto sa mga dios-dios, ug sa mga lumayan, ug kanila nga mga espiritista, ug sa mga salamangkiro. [4] Ug ang mga Egiptohanon ihatag ko ngadto sa kamot sa usa ka mabangis nga agalon; ug ang usa ka hari nga mapintas maoy mohari kanila, miingon ang Ginoo, si Jehova sa mga panon. [5] Ug ang mga tubig sa dagat mohubas, ug ang suba mokutat ug mangamala. [6] Ug sila ang mga suba sa halayo; ug ang mga sapa sa depensa nga sa gihubo ug momala; ang mga bagakay ug mga bandera mangalaya. (Isaias 19: 3-6 KJV)

Ang mga taga-Babilonia naglakip sa ‘Ginoo’ uban sa mga hari
ug mga magmamando.

[9] Apan kong kamo dili mopadayag kanako sa damgo, adunay usa ra ka balaod alang kaninyo; kay kamo nangandam sa pagpamakak ug pagsulti sa mga pulong dunot sa atubangan kanako, hangtud nga mabalhin ang panahon; busa isulti kanako ang damgo, ug ako masayud nga kamo makahimo sa kanako sa kahulogan niini. [10] Ang mga Caldeahanon nanubag sa atubangan sa hari, ug miingon: Walay bisan usa ka tawo sa ibabaw sa yuta nga makapahayag niining butanga sa hari: busa walay hari, ni agalon, ni punoan, nga nangutana nianang butanga sa mga mago, kun encantador kun Caldeahanon. [11] Ug kini mao ang usa ka butang nga talagsaon ang gipangayo sa hari, ug walay bisan kinsa sa uban nga mga nga ipakita kini sa atubangan sa hari, gawas ang mga dios, kansang puloy-anan wala sa unod. [12] Tungod niini ang hari nasuko ug naglagut sa hilabihan, ug nagsugo sa pagpapatay sa tanang mga tawong manggialamon sa Babilonia. (Daniel 2: 9-12 KJV)

Kasulatan nagtala sa ‘Ginoo’ sa mga hatag-as nga dapit sa Arnon.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[28] Kay ang usa ka kalayo migula gikan sa Hesbon, Usa ka siga gikan sa lungsod sa Sihon: kini ut sa Ar sa Moab, ug ang mga kadagkuan sa mga hatag-as nga dapit sa Arnon.(Numeros 21: 28 KJV)

Eli, nga usa ka Templo nga Pari, gitawag, ‘Ang akong Ginoo’ pinaagi sa Ana.

[12] Ug kini nahitabo, nga sa nagpadayon siya sa pag-ampo sa atubangan sa Ginoo, nga si Eli nagtimaan sa iyang baba. [13] Karon si Ana, namulong sa iyang kasingkasing; ang iya lamang mga ngabil ang naglihok, apan ang iyang tingog wala madungog: busa si Eli naghunahuna nga siya nahubog.[14] Ug si Eli miingon kaniya: Hangtud anus-a ikaw mahubog? isalikway ang vino gikan kanimo. [15] Ug si Ana mitubag ug miingon: Dili, Ginoo ko, ako mao ang usa ka babaye nga masulob-on sa espiritu: ako wala makainum sa vino ni sa maisug nga ilimnon, apan akong gibubo ang akong kalag sa atubangan sa mga Ginoo ... [24] Ug sa diha nga siya nalutas kaniya, gidala siya uban kaniya, lakip ang totolo ka lakeng vaca, ug usa ka epha nga harina, ug usa ka botella nga vino, ug gidala siya ngadto sa balay ni Jehova sa Silo: ug ang bata batan-on. [25] Ug ilang gipatay ang lake nga vaca, ug gidala ang bata ngadto kang Eli. [26] Ug siya miingon: Oh, Ginoo ko, ingon nga ang imong kalag buhi, Ginoo ko, ako mao ang babaye nga mitindog haduol kanimo dinhi, nga nag-ampo ngadto sa Ginoo. [27] Alang niining bataa ako nag-ampo; ug ang Ginoo nga gihatag kanako sa akong hangyo nga ako nangutana kaniya: [28] Tungod niini usab gihatag ko siya ngadto sa Ginoo; ingon sa kadugayon nga siya buhi, siya gihatag kang Jehova. Ug siya misimba sa Ginoo didto.(1 Samuel 1: 12-15, 24-28 KJV)

Arauna mitawag kang David, ‘Ang akong Ginoo ang Hari, ug ang Dios’,
‘Ang Ginoo nga imong Dios’.

[21] Ug si Arauna miingon: Nganong ang akong Ginoo ang hari sa iyang sulagoon? Ug si David miingon: Aron sa pagpalit sa giukan nimo, sa pagtukod ug usa ka halaran alang sa Ginoo, aron nga ang kamatay mohunong gikan sa katawohan. [22] Ug si Arauna miingon kang David: Pakuhaa ang akong ginoong hari ug pahalara sumala sa maayo alang kaniya: ania karon, ang mga vaca sa halad-nga-halad, ug sa paggiuk ug ang uban pang mga galamiton sa mga vaca alang sa sugnod. [23] Kining tanan nga mga butang nga gibuhat ni Arauna, ingon sa usa ka hari, ihatag ngadto sa hari. Ug si Arauna miingon sa hari: Si Jehova ang imong Dios magadawat unta kanimo. (2 Samuel 24: 21-23 KJV)

Benaia mipahayag, ‘Ang Ginoo, ang Dios sa akong Ginoo ang Hari’.

[36] Ug si Benaia, ang anak nga lalake ni Joiada, mitubag sa hari, ug miingon, Amen: ang Ginoo, ang Dios sa akong Ginoo ang hari, moingon unta usab. [37] Ingon nga ang Ginoo nag-uban sa akong ginoong hari, ingon man siya magauban unta kang Salomon, ug sa paghimo sa iyang trono nga labing daku pa kay sa trono sa akong ginoong hari nga si David. (1 Hari 1: 36-37 KJV)

Ang usa ka bigaon nga gitawag Salomon, ‘O akong Ginoo’.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[16] Unya miadto duruha ka mga babaye nga bigaon, ngadto sa hari, ug mitindog sa atubangan niya. [17] Ug ang usa ka babaye miingon: Oh, Ginoo ko, ako ug kining babayehana nagapuyo sa usa ka balay; ug ako nag-sa usa ka bata uban kaniya didto sa balay. [18] Ug nahitabo sa ikatolo ka adlaw sa tapus ako mag-anak, nga kining babayehana nag-anak usab; ug kami nanagkauban; walay dumuloong uban kanamo sa balay, gawas kanamong duruha didto sa balay. [19] Ug ang anak niining babayehana namatay sa pagkagabii; tungod kay siya gihal-upan kini. [20] Ug siya mibangon sa tungang gabii, ug iyang gikuha ang akong anak nga lalake gikan sa akong luyo, samtang ang imong ulipon nga nagkatulog, ug gibutang kini sa iyang sabakan, ug gibutang ang iyang patay nga bata sa akong sabakan. [21] Ug sa diha nga ako mitindog sa pagkabuntag sa pagpasuso sa akong bata, ania karon, kini patay na; apan sa diha nga ko niini sa pagkabuntag, ania karon, dili man akong anak nga lalake, nga akong gibuhat oso. [22] Ug ang usa ka babaye miingon: Dili; kondili ang buhi mao ang akong anak nga lalake, ug ang patay maoy imong anak nga lalake. Ug kini miingon: Dili; kondili ang patay mao ang imong anak nga lalake, ug ang buhi mao ang akong anak nga lalake. Mao kini ang ilang gisulti sila sa atubangan sa hari. [23] Unya miingon ang hari: Ang usa miingon: Kini mao ang akong anak nga lalake nga buhi, ug ang imong anak mao ang patay; ug ang usa miingon: Dili; apan ang imong anak nga lalake mao ang patay ug ang ako mao ang buhi.

[24] Ug ang hari miingon: Dad-i ako ug usa ka pinuti. Ug gidala nila ang usa ka pinuti sa atubangan sa hari. [25] Ug ang hari miingon: Bahina ang buhing bata sa duha, ug ihatag ang katunga sa usa, ug ang katunga sa usa. [26] Unya ang babaye nga tag-iya sa buhing bata misulti sa hari, kay ang iyang kasingkasing nasakit tungod sa iyang anak nga lalake, ug siya miingon: Oh, Ginoo ko, ihatag kaniya ang buhing bata, ug ayaw gayud pagpatya kana. Apan ang usa miingon: Dili mahimo nga maako ug dili maimo; bahina kana. [27] Ug ang hari mitubag ug miingon: Ihatag kaniya ang buhing bata, ug ayaw gayud pagpatya kana: siya maoy inahan niana. [28] Ug ang tibook Israel nakadungog sa hukom nga gihukom sa hari; ug sila nangahadlok sa hari: kay nakita nila ang kaalam sa Dios diha kaniya sa pagtuman sa justicia. (1 Hari 3: 16-28 KJV)

Ang Hari sa Israel nga gitawag sa mga (kaaway nga) Hari sa Siria,
'Ang akong Ginoo, Oh Hari'.

[1] Ug si Ben-adad nga hari sa Siria ang tanan nga iyang mga panon, ug may katloan ug duha ka hari kauban niya, ug mga kabayo, ug mga carro; ug mitungas siya ug gilibutan ang Samaria, ug nakig-away batok niana. [2] Ug siya nagpadala ug mga sulogoon ngadto kang Achab, hari sa Israel, ngadto sa ciudad, ug miingon kaniya: Mao kini ang giingon Ben-adad, [3] ang imong salapi ug ang imong bulawan, ako; ang imong mga asawa usab, ug ang imong mga anak, bisan ang labing maayo, ako man. [4] Ug ang hari sa Israel mitubag ug miingon: Ginoo ko, Oh hari, sumala sa imong pulong, ako mao ang imong, ug ang tanan nga akong ... [9] Busa siya miingon sa mga sinugo ni Ben-adad: Suginli ang akong Ginoo nga hari, ang tanan nga imong gikinahanglan pinaagi sa imong alagad sa sinugdan akong buhaton; apan kining butanga dili nako mahimo. Ug ang mga sinugo nanglakaw, ug gidala kaniya pag-usab. (1 Hari 20: 1-4, 9)

Ang mga tawo sa Jerico gitawag Eliseo, 'Ang akong Ginoo'.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[18] Ug sa diha nga nahiabut sila pag-usab kaniya, (kay siya nagpabilin sa Jerico,) siya miingon kanila: Wala ba ako moingon nganha kaninyo, Dili? [19] Ug ang mga tawo sa ciudad miingon kang Eliseo: Ania karon, ako nagahangyo kanimo, ang paghimutang niining lungsora makapahimuot, sumala sa akong Ginoo makakita: apan ang tubig dautan, ug ang yuta walay abut. (2 Hari 2: 18-19 KJV)

Aron sa pagpangita sa uban pang mga teksto sa sa titulo, ‘Ginoo’ ug ‘ginoo’ diha sa Bibliya sa mga magbabasa mao ang gidasig sa pagbuhat sa usa ka pagpangita sa http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=Lord&qv_version=KJV ug http://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=God+god&qv_version=KJV alang sa titulo ug sa ngalan, ‘Dios’ (uban sa ibabaw nga kaso ‘G’) ug ‘dios’ (uban sa ubos nga kaso ‘g’).

7.3 KINSA ANG GITAWAG ‘DIYOS SA KASULATAN?’

Ang tawo gihimo sa ‘dagway sa Dios’.

[26] Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa ibabaw sa tanan nga mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. [27] Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya; lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. (Genesis 1: 26-27 KJV)

Si Jesu-Kristo misulti sa mga relihiyoso nga mga tawo nga ang ilang balaod nagtawag kanila, ‘mga dios’.

[34] Si Jesus mitubag kanila, ba kini wala nahisulat sa inyong mga balaod, Ako miingon, ikaw mao ang mga dios? [35] Kon siya gitawag nga sila mga dios, ngadto kang kinsa angpulong sa Dios miabut, ug ang balaan nga mga kasulatan dili nga mabungkag; [36] Ingna kaninyo sa kaniya, nga ang Amahan nga gibalaan, ug gipadala ngadto sa sa kalibutan, Ikaw nagapasipala; kay ako miingon: ako mao ang Anak sa Dios? [37] Kon ako sa pagbuhat sa dili sa mga buhat sa akong Amahan, motuo kanako dili. [38] Apan kon akobuhaton, bisag ugh kamo motoo dili kanako, nagtuo ang mga buhat: nga kamo mahimo nga masayud, ug motoo, nga ang Amahan mao ang sa ako, ug ako sa kaniya. (Juan 10: 34-38 KJV)

Ba o dili kini mao ang usa ka tinuod nga pamahayag sa Yawa, ang Bibliya nag-ingon nga si Satanas miingon kang Eva nga ‘mga dios’ masayud sa maayo ug sa dautan: [4] Ug ang bitin miingon sa babaye, dili mamatay sa pagkatinuod: [5] Kay ang Dios nasayud nga sa adlaw nga kamo mokaon niana, niana ang inyong mga mata mabuka, ug kamo mahimo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug sa dautan.[6] Ug sa diha nga nakita sa babaye nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon, ug nga kini makalipay sa mga mata, ug nga ang kahoy takus tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tawo, mikuha siya sa bunga niini, ug mikaon, ug mihatag usab sa ngadto sa iyang bana uban kaniya; ug siya mikaon. (Genesis 3: 4-6 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Dios maghuhukom sa taliwala sa mga ‘dios-dios’ ug mga Anak sa Labing Hataas mao ang ‘mga dios’.

[1] Dios nagatindog sa katilingban sa mga gamhanan; siya nagahukom sa taliwala sa mga dios-dios. [2] Sa unsang paagi nga ang kadugayon nga ikaw magahukom katul-id, ugmodawat sa mga tawo nga sa mga tawong dautan? Selah. [3] Labani ang kabus ug ang mga ilo: sa pagbuhat sa hustisya sa ang sinakit ug sa hangul. [4] Luwasa ang mga kabus ug sa hangul: Isalikway sila gikan sa mga kamot sa mga tawong dautan. [5] sila makaila, ni sila makasabut; sila magalakaw sa kangitngit: ang tanan nga mga patukoranan sa yutamao ang gikan sa dalan. [6] ako miingon, kamo mga dios; ug ang tanan nga kamo mga anak sa labing Halangdon. [ANG DIYOS DINHI MGA ANAK SA LABING HATAAS] [7] Apan kamo mamatay sama sa mga tawo, ug mangapukan sama sa usa sa mga principe. [8] Tumindog ka, Oh Dios, sa paghukom sa yuta: kay ikaw makapanunod sa tanan nga mga nasud. (Salmo 82: 1-8 KJV)

Nagpasabot ba kana nga kita gitawag ‘mga dios’ ug, kon nga mga dios, nga kita mga kinaiya nga gipahinungod ngadto sa Diyos nga si Jesu-Kristo ug Abraham misimba? Sa mubo nga: Dili; ang Bibliya nagaingon nga ang Dios walay sinugdanan o katapusan, nga nagbuhat sa kinabuhi gikan sa wala, ug sa pagbanhaw sa mga patay sa usa ka umaabot nga hitabo nga gitawag, ‘Ang Pagkabanhaw’. Sa kasukwahi, kita adunay usa ka sinugdanan, nailhan sa Dios sa wala pa ang kalibutan gibuhat, ug (karon) mortal nga. Samtang kita wala sa paghimo sa kalibutan ug sa usa ka sinugdanan, si Jesu-Kristo, bisan pa niana, mao ang gipahayag sa nga uban sa Dios, ug nagbuhat sa kalibutan uban sa Dios, diha sa Sinugdanan.

[1] Sa sinugdan mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong mao ang Dios. [2] Ang mao nga diha sa sinugdanan uban sa Dios. [3] Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. [4] Diha kaniya ang kinabuhi; ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. [5] Ug ang kahayag nagadan-ag diha sa kangitngit; ug ang kangitngitan wala makabuntog. [6] Dihay usa ka tawo nga gipadala gikan sa Dios, kansang ngalan mao si Juan. [7] Ang mao nga miabut alang sa usa ka saksi, aron sa pagpamatuod sa Kahayag, aron ang tanan nga mga tawo pinaagi kaniya unta motoo. [8] Siya dili mao ang kahayag, apan gipadala aron sa pagsaksi sa kahayag. [9] nga mao ang matuod nga kahayag, nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga moanhi sa kalibutan. [10] siya sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala makaila kaniya. [11] Siya mianhi sa iyang kaugalingon, ug sa iyang kaugalingon nga wala modawat kaniya. [12] Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga motuo sa iyang ngalan: [13] nga natawo, dili sa dugo, bisan sa kabubut-on sa unod, ni sa kabubut-on sa tawo, kondili sa Dios. [14] Ug ang Pulong nahimong unod, ug nagpuyo sa taliwala kanato, (ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawat sa bugtong Anak sa Amahan,) nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. (Juan 1: 1-14 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Si Jesu-Kristo usab gihatag nga awtoridad sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay nga wala kita.

[42] Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa mga katawhan, ug sa pagpanghimatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. [43] Aron sa kaniya sa paghatag sa tanang mga manalagna, nga pinaagi sa iyang ngalan ang tanan nga mosalig kaniya magadawat sa kapasayloan sa mga sala. (Buhat 10: 42-43 KJV); [30] Ug ang mga panahon sa pagkawalay alamag sa Dios lamang manumbaling sa; apan karon nagasugo sa tanang mga tawo bisan diin sa paghinulsol: [31] Tungod kay siya gitudlo sa usa ka adlaw, nga iyang paghukman ang kalibutan sa katarungan, pinaagi niadtong tawo nga iyang gi-orden; nga iyang gihatag ang pasalig sa tanang mga tawo, sa pagkaagi nga siya nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. (Buhat 17: 30-31 KJV); [1] ako kanimo sa atubangan sa Dios, ug sa Ginoo nga si Jesu-Cristo, nga magahukom sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian. (2 Timoteo 4: 1 KJV)

Apan, sama kanato, si Jesukristo miadto pinaagi sa mga kausaban sama sa mga kahimtang nausab ug mga pagsulay mga pagbuntog. Sa dugang pa nga mubo nga sulat, si Jesu-Kristo nakadawat usab sa dugang nga mga responsibilidad ug awtoridad human Siya misunod, nag-antus, ug midaug batok sa sala ug sa kamatayon sa iyang kaugalingon, ug sa ibabaw sa usa ka partikular nga adlaw sa usa ka piho nga punto sa panahon, si Jesu-Kristo, ang Anak sa Dios, NAHIMONG ANAK ingon nga gipahayag sa Kasulatan ug sa gihisgotan sa Kapitulo 2.4 niini nga Basahon.

7.4 KINSA ANG DIYOS SA KASULATAN?

Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa daghang mga tawo sa tibuok narekord ug wala narekord nga kasaysayan ug nagpadayon sa paghimo sa Iyang kaugalingon nga nailhan sa tibuok Paglalang. Unsa ang gisulti sa Dios mahitungod sa Iyang kaugalingon diha sa Bibliya?

Ang Dios mao ang Balaan ug ang Dios mao ang usa ka Espiritu; Siya mao ang Espiritu Santo.

[23] Apan ang takna taliabut, ug karon mao na, sa diha nga ang mga matuod nga magsisimba magasimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran; kay ang Amahan nagapangita sa maong mga sa pagsimba kaniya. [24] Ang Dios mao ang usa ka Espiritu: ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. [DIOS ANG ESPIRITU] (Juan 4: 23-24 KJV); [19] Ug si Josue miingon sa mga tawo, kamo dili mag-alagad sa Ginoo, kay siya mao ang usa ka balaan nga Dios; siya mao ang usa ka Dios nga abughoan ... (Josue 24: 19 KJV); [1] Ug si Ana nag-ampo, ug miingon: Ang akong kasingkasing magakalipay sa Ginoo, ang akong sungay nabayaw diha sa Ginoo; Ang akong baba nadaku ibabaw sa akong mga kaaway; Tungod kay ako nagmalipayon diha sa imong kaluwasan. [2] Walay balaan sama sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Ginoo: kay walay lain gawas kanimo, Ni adunay lain nga bato sama sa among Dios.[3] Ayaw na pagsulti sa hilabihan gayud pagkamapahitas-on; ayaw itugot nga ang palabilabihon nga mga pulong gikan sa imong baba: kay ang Ginoo mao ang usa ka Dios sa kahibalo, Ug pinaagi kaniya ang mga panlihok ginatimbang. (1 Samuel 2: 1-3 KJV); [20] Ug ang mga tawo sa Beth-semes miingon, Kinsa ba ang arang makatindog sa atubangan niini nga balaan nga Ginoong Dios? ug kinsa man ang iyang pagaadtoon gikan kanato? (1 Samuel 6: 20 KJV); [15] Kay kami mga lumalangyaw sa imong atubangan, ugtemporaryong mga pumoluyo, sama sa tanan namong mga amahan: ang among mga adlaw sa yuta ingon sa usa ka anino, ug walay pagpadayon. [16] Oh Ginoo nga among Dios, kining tanang butang nga among giandam aron sa pagtukod sa usa ka balay alang sa imong balaan nga ngalan nagagikan sa imong kamot, ug ang tanan imong kaugalingon. [17] Ako nahibalo usab, Dios ko, nga ikaw nagasulay sa kasingkasing, ug may pagkahimuot sa pagkatul-id. Mahitungod kanako, sa katul-id sa akong kasingkasing gihatag ko sa kinabubut-on naghalad sa tanan niini nga mga butang: ug karon nakita ko uban sa kalipay ang imong katawohan, nga ania dinhi, aron sa paghalad sa kinabubut-on nganha kanimo. (1 Cronicas 29: 15-17 KJV)

[5] Dayawa kaninyo sa Ginoo nga atong Dios, ug sa pagsimba sa iyang tumbanan; kay siya mao ang balaan ... [9] Dayawa ang Ginoo nga atong Dios, ug sa pagsimba sa iyang bungtod nga balaan; kay ang Ginoo nga atong Dios balaan. (Salmo 99: 5, 9); [8] Ug ang upat ka mga binuhat nga buhi ang tagsatagsa kanila may unom ka pako; ug sila nangapuno sa mga mata sa sulod: ug sila walay pahulay sa adlaw ug sa gabii, sa pag-ingon: Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios, ang Makagagahum, ang mao kaniadto, ug karon, ug ang moanhi. (Pinadayag 4: 8)

Dios gitawag usab, ‘Ang Amahan sa Kahayag’: [17] Ang tanan nga maayong hiyas, ug ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas, ug moabut gikan sa Amahan sa mga kahayag, nga kaniya wala ang pagkausab, bisan ang landong sa pagkabalhin. [18] Sa iyang kaugalingong kabubut-on nanganak siya kanato uban sa pulong sa kamatuoran, nga kami kinahanglan nga usa ka matang sa unang mga bunga sa iyang mga binuhat. (Santiago 1: 17-18 KJV)

7.5 DIYOS SA KRISTO SA KANIMO

Si Jesu-Kristo diha sa atubangan ug sa sinugdanan sa Paglalang sa Yuta, sa Uniberso, ug ang tanan nga diha sa Cosmos. Kini nga makalilisang nga Manluluwas, si Jesu-Kristo, dili lamang naglingkod sa Tuo nga Kamot sa Trono sa Dios kondili usab sa SA MATAG TAWO NGA ANG NATAWO PAG-USAB SA ESPIRITU SA DIYOS!

[27] An sa Dios ang pagpaila kong daw unsa ang pagkadato sa himaya niining tinago sa taliwala sa mga Gentil; nga mao si Cristo diha kaninyo, ang paglaum sa himaya. (Colosas 1: 27 KJV)

Kasulatan tin-aw nga ang mga tawo nga anaa sa Kristo ug kaniya nga puloy-anan diha kanila anaa ang usa ka saksi ngadto sa kalibutan ug sa mga dili-magtutuo tan-awa ang Ginoo nga si Jesukristo kanato - sa mga tawo nga maluwas sila makamatikod sa usa ka butang nga makagalanyat mahitungod sa Magtutuo apan sa mga kabubut-on dili

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

mahimong maluwas sa usa ka Magtotoo nga mangil-ad sa ila (ug sa Kasulatan wala maghisgot nga kini nga mga tubag nga mipahibalo nga mga reaksyon apan ang pagsugat sa mga magtotoo adunay niini nga mga pagbati nga walay kinahanglan sa pagkahibalo ngano nga sila mobati niini nga paagi).

[14] Apan salamat sa Dios, nga kanunay nga hinungdan kanato ngadto sa kadaugan diha kang Cristo, ug nagahimo sa kaamyon sa iyang kahibalo pinaagi kanato sa tanang dapit. [15] Kay kita mao ang ngadto sa Dios sa usa ka matam-is nga kahumot ni Cristo, diha kanila nga mga ginaluwas ug diha kanila nga mga nagakawala: [16] Sa usa mao ang baho sa kamatayon ngadto sa kamatayon; ug sa uban mao ang kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. (2 Corinto 2: 14-16 KJV)

Ug nga mao ang, ug anaa kang Jesus Cristo? Ang Bibliya nag-ingon: Ang Dios nga diha kang Cristo, ug ang tanan nga nakakita Kaniya nakakita sa Dios. Apan, ang Dios diha kang Cristo wala magpasabot Cristo mao ang Dios ingon nga kang Cristo sa usa ka Magtotoo dili sa paghimo sa niana nga tawo kang Kristo (o sa Dios).

Si Jesu-Kristo mao ang ug anaa sa Dios ug ang Dios diha kang Cristo Jesus:

[11] Tumoo kamo kanako nga ako ania sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako; o, sa laing motuo kanako tungod sa moong mga buhat. (Juan 14: 11 KJV). Ang usa ka Magtotoo mao usab sa Dios ug ang Dios anaa kanila: [14] Ug kita nakakita ug magapanghimatuod nga ang Amahan nagsugo sa iyang Anak nga Manluluwas sa kalibutan. [15] Bisan kinsa nga magasugid nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Dios nagapuyo diha kaniya, ug siya sa Dios. [16] Ug kita nakaila ug mitoo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma; ug siya nga nagapuyo sa gugma nagapuyo sa Dios, ug ang Dios diha kaniya. (1 Juan 4: 14-16 KJV)

Busa, tin-aw nga diha sa Bibliya nga ang Dios diha sa matag Magtutuo ug si Cristo mao ang sa tanan nga magtotoo; apan kini dili ang paghimo kaninyo o kanako sa Dios o ni Jesukristo. Ingon man usab, ang Dios mao ang kang Cristo Jesus ug si Jesus Cristo mao ang diha sa Dios; kini mosunod, nan, nga ang Dios dili si Jesus-Kristo ug si Jesukristo dili mao ang Diyos. Nan, nganong ang Trinidad kalibog nga kaylap kaayo sa tibuok sa ingon-gitawag nga Kakristiyanohan? Kini tungod kay sa mini nga mga propeta ug mga magtutudlo nagtinguha sa paglibog ug pagabahinon mga anak sa Dios nga wala gisulayan sa maong mga doktrina sa Bibliya apan misunod sa mga tradisyon sa mga tawo nga walay pangutana.

[1] hinigugma, dili motuo ang tanan nga espiritu, kondili sa pagsulay sa mga espiritu sa pagsuta kon sila iya ba sa Dios; tungod kay ang daghang mga mini nga profeta nga nanagpanungha sa kalibutan. [2] mahibaloan kaninyo sa Espiritu sa Dios: Ang tanang espiritu nga nagasugid nga si Jesucristo mianhi sulod sa unod, iya sa Dios: **[SA ISUGID JESUS KRISTO MAO O ANG DUOL SA UNOD ANG SA DIYOS; SO SA NAG-ANGKON JESU-KRISTO ANG DIYOS DUOL SA YUTA MAO SA ISUGID NGA KRISTO MAO O ANG ESPIRITU (TUNGOD**

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

DIYOS ANG ESPIRITU) DUOL SA YUTA - DILI DUOL SA UNOD] [3] Ug ang tanang espiritu nga nagasugid nga si Jesucristo mao ang moabut sa unod dili sa Dios; ug kini mao ang espiritu sa anticristo nga inyong nadungog nga kini kinahanglan nga moabut; ug karon ania na sa kalibutan. **[ANG PAGTUDLO NGA TRINIDAD JESUS KRISTO MAO O ANG DIYOS (UG DIOS ESPIRITU) GIKAN SA ESPIRITU SA ANTIKRISTO]** [4] Ikaw mao ang sa Dios, mga anak, ug kamo nakadaug kanila: tungod kay mas dako siya nga anaa kaninyo, kay siya nga anaa sa kalibutan. **[USA KA MAGTOTOO ADUNAY DIOS SA KANILA KINSA LABAW SA TANAN SA KALIBUTAN]** ...

[9] Sa niini gipadayag ang gugma sa Dios kanato, tungod kay ang Dios nagpadala sa iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi kaniya. [10] Niini ania ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kondili nga siya nahigugma kanato, ug nagpadala sa iyang Anak nga haladpasighiuli alang sa atong mga sala. [11] hinigugma, kong ang Dios nahigugma kanato, kita kinahanglan usab nga sa paghigugma sa usa ug usa. [12] Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Kon nahigugma kita sa usa sa usa, ang Dios nagapuyo sa aton, ug ang iyang gugma nahingpit dinhi kanato. **[DIOS NAGAPUYO SA USA KA MAHIGUGMAONG MAGTOTOO]**

[13] mahibaloan nato nga kita nagapabilin diha kaniya, ug siya dinhi kanato, kay gihatag niya kanato sa iyang Espiritu. **[ANG MAGTOTOO NAGAPUYO SA DIOS; DIOS NAGAPUYO SA MAGTOTOO KAY GIHATAG IYANG ESPIRITU SA MAGTOTOO]** [14] Ug kita nakakita ug magapanghimatuod nga ang Amahan nagsugo sa iyang Anak nga Manluluwas sa kalibutan. [15] Bisan kinsa nga magasugid nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Dios nagapuyo diha kaniya, ug siya sa Dios. **[MAGAILA SI JESUS MAO ANG ANAK SA DIYOS - DILI ANG DIYOS] [DIYOS PULOY-ANAN SA MAGTOTOO; ANG MAGTOTOO ANAN SA DIYOS]** [16] Ug kita nakaila ug mitoo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma; ug siya nga nagapuyo sa gugma nagapuyo sa Dios, ug ang Dios diha kaniya. **[MAGTOTOO ANAN SA DIYOS; DIYOS PULOY-ANAN SA MAGTOTOO]** (1 Juan 4: 1-16 KJV)

Ang Dios anaa sa Magtutuo ug ang Magtutuo anaa sa Dios. Ang uban nakakita sa unsa nga paagi sa Kasulatan nagaingon ang Dios mao ang kang Cristo Jesus ug si Jesus Cristo mao ang diha sa Dios pa modesisyon sa dili daghan nga mga bersikulo nga usab mopahayag sa Dios mao ang usab sa usa ka Magtotoo.
Ang usa ka magtotoo nga dili sa Dios tungod kay sila adunay Dios diha kanila; sa ingon usab, si Jesu-Kristo dili mao ang Dios tungod kay Siya adunay
Dios diha Kaniya.

Samtang si Jesus Cristo mao ang dili Dios, si Cristo nga nakakita sa Dios nga may usa ka larawan ug sa usa ka porma nga gikan nga iyang gigamit sa pagporma, sa paghimo, ug paghimo kang Adan. Adan gibuhat sa dagway sa Dios ug ang Dios usab natala nga sa ‘dagway sa tawo’ naglingkod sa usa ka trono, nakigbisog uban kang Jacob, ug (mahimong) pag-abut uban Cristo Jesus ngadto sa Bag-ong Langit ug Yuta sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

umaabot diin sila duha mabuhi uban sa mga magtutuo diha sa Bag-ong Jerusalem ug ang tanan nga mga nasud makakita kanila.

Ang Dios mao ang (Santo) Espiritu nga ‘lawas’ dili bukog o unod; Si Jesu-Kristo adunay mga bukog ug unod ug magakaon sa mga isda ug dugos comb (pisikal nga pagkaon): [36] Ug ingon nga sila namulong, si Jesus mitindog sa taliwala nila, ug miingon kanila: Ang pakigdait anaa kaninyo. [37] Apan sila nakapalisang ug nahadlok, ug nanagdahum nga nakakita sila ug usa ka espiritu. [38] Ug siya miingon kanila: Nganong nangatugaw kamo? ug ngano nga ang mga pangutana mingturok sa inyong kasingkasing? [39] Tan-awa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil, nga ako gayud kini: kupti ako ug tan-awa; alang sa usa ka espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa inyong nakita nga ania kanako. [USA KA ESPIRITU DILI UNOD UG MGA BUKOG; SI JESUS KRISTO MAY UNOD UG KABUKOGAN PA IYANG PAGLANSANG UG HUMAN IYANG PAGKABANHAW (DIOS ESPIRITU UG DILI KAY UNOD UG KABUKOGAN)] [40] Ug sa diha nga nakapamulong siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug sa iyang mga tiil. [41] Ug samtang nagaduhaduha pa sila tungod sa kalipay, ug sa kahibulong, siya miingon kanila, Wala ba kamo sa bisan unsa nga kalan-on dinhi? [42] Ug sila naghatag kaniya ug usa ka piraso sa usa ka sinugba nga isda, ug sa usa ka udlan sa dugos. [43] Ug iyang gikuha kini, ug wala mokaon sa atubangan nila. (Lucas 24: 36-43 KJV)

Sa diha nga si Jesukristo nabanhaw siya naghimo sa usa ka ‘maghahatag sa kinabuhi sa espiritu’ ug Magtotoo ni mga lawas usab nga gihimo o nausab ngadto sa walay katapusan nga mga lawas.

[44] Kini gipugas sa usa ka kinaiyanhon nga lawas; kini ang usa ka espirituhanon nga lawas. Adunay usa ka natural nga lawas, ug adunay usa ka espirituhanon nga lawas. [45] Ug mao kini ang nahasulat: Ang nahauna nga tawo nga si Adan gibuhat nga usa ka buhi nga kalag; ang katapusan nga Adam, usa ka espiritu nga maghahatag sa kinabuhi. [46] Apan ang nahauna dili mao ang espirituhanon, kondili ang lawasnon; ug sa human niini ang espirituhanon. [47] Ang una nga tawo gikan sa yuta, yutan-on; ang ikaduha nga tawo mao ang Ginoo gikan sa langit. [JESU-KRISTO ANG GITAWAG SA KATAPUSANG ADAN UG ANG GINOO GIKAN SA LANGIT NGA GIHIMO USA NGA MAKAPABASKUG ESPIRITU] [48] Ingon nga ang yutan-on, mao usab sila nga mga yutan-on: ug ingon nga mao ang sa langitnong, mao usab sila kadtong mga langitnon. [49] Ug ingon nga gidala nato ang dagway sa yutan-on, kita usab ang dagway sa langitnon. [MAGTOTOO NI LAWAS ANG USAB NGA O (SA KATAPUSAN NGA BUDYONG)] [50] Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios; bisan ang pagkamadunoton dili makapanunod sa pagka-dilimadunoton. [51] Ania karon, ako mopakita kaninyo ang usa ka tinago; Kita tanan dili mangatulog, apan kitang tanan mangausab, [52] Sa usa ka higayon, sa usa ka pagpamilok sa mata, sa katapusan nga budyong; kay pagapatunggon ang budyong, ug ang mga minatay pagapabangonon nga mga dili madunoton, ug kita mahimo nga nausab. [SA KATAPUSAN NGA BUDYONG ANG PATAY ANG NGA MGA DILI MADUNOTON UG NIADTONG MGA BUHI SA NGA PANAHOON ANG KINAHANGLAN MADUNOTON] [53] Kay

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

kining madunoton kinahanglan nga dili madunoton, ug kining may kamatayon kinahanglan ibutang sa ibabaw sa pagka-imortal. [54] Busa sa diha nga kining madunoton masul-oban sa dilimadunoton, ug kining may kamatayon gibutang sa ibabaw sa pagka-imortal, unya matuman ang pulong nga nahasulat: Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. (1 Corinto 15: 44-54 KJV)

Si Jesu-Kristo mao lamang ang tawo nga nakakita sa Dios ug uban sa Dios.

[18] Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon: ang bugtong Anak, nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpaila kaniya. (Juan 1: 18 KJV); [37] Ug ang Amahan sa iyang kaugalingon, nga nagpadala kanako, nagpamatuod kanako. kamo wala makadungog sa iyang tingog sa bisan unsang panahon, bisan makakita sa iyang pamayhon.(Juan 5: 37 KJV)

[46] Dili nga bisan kinsa nga tawo nga nakakita sa Amahan, gawas kaniya nga gikan sa Dios, siya nakakita sa Amahan. (Juan 6: 46 KJV); [2] (Kay ang kinabuhi napadayag, ug nakita namo, ug sa pagpamatuod, ug ipakita nganha kaninyo nga kinabuhi nga walay katapusan, nga didto kauban sa Amahan, ug ginapadayag kanamo) (1 Juan 1: 2 KJV); [38] Ako nagasulti sa nakita ko sa akong Amahan, ug kamo nagabuhat sa imong nakita sa inyong mga amahan. (Juan 8: 38 KJV); [7] Kon nakaila pa kamo kanako, kamo unta sa akong Amahan usab: ug sukad karon nakaila kamo kaniya, ug nakakita na kaniya. (Juan 14: 7 KJV)

[14] Ug kita nakakita ug magapanghimatuod nga ang Amahan nagsugo sa iyang Anak nga Manluluwas sa kalibutan. (1 Juan 4: 14 KJV); [9] Si Jesus miingon kaniya, Kadugay ko nang pagkig-uban kaninyo, ug bisan pa niana ikaw wala makaila kanako, Felipe? siya nga nakakita kanako nakakita sa Amahan; ug sa unsa nga paagi-ingon kaninyo, Ipakita kanamo ang Amahan? (Juan 14: 9 KJV)

Aron sa pagdumot kang Jesus-Cristo maoy pagdumot sa Jesus-Kristo UG Dios.

[24] Kon wala pa nako mahimo diha kanila ang mga buhat nga walay laing tawo, sila wala silay sala; apan karon sila nakakita ug ilang gidumtan ako ug ang akong Amahan. (Juan 15: 24 KJV)

Kon ang Dios ug si Jesukristo unta nga sa mao usab nga tawo unya nganong Kasulatan nagapahayag nga sa mga Magtutuo pakig-uban sa Dios UG uban ni Jesukristo? [3] Kana nga among nakita ug nadungog among ginamantala kaninyo, nga kamo usab mahimo nga makabaton sa pakig-ambitay uban kanamo, ug ang atong pagkaambit usab uban sa Amahan, ug uban sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. (1 Juan 1: 3 KJV)

Kini tungod kay ang Dios, Nga mao ang Amahan ni Jesukristo ug sa tanan nga Magtotoo, mao nga pagasimbahon ingon nga Dios. Kini usab tungod kay si Jesukristo, kinsa mao ang Anak sa Dios ug si Brother sa matag Magtutuo, mao nga gisimba ingon nga Dios tungod kay ang Dios promote Jesucristo ngadto sa Dios sa kaugalingong Tuong Kamot human si Jesukristo midaug batok sa sala ug sa kamatayon; kini tungod kay ang atong pagsimba ni Jesus Kristo ingon nga Dios

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

makapahimuot sa Dios ug kini mao ang lang ang usa sa daghang mga ganti sa Dios award ngadto sa Iyang madaugon nga Anak.

7.6 JESUS KRISTO ANG USA SA DIYOS

Ang pulong, ‘Usa ka’ sagad nga gigamit diha sa Kasulatan sa pagtumong sa panaghiusa sa katuyoan alang sa labaw pa kay sa usa ka tawo. Kini nga pagkausa dili paghubad ngadto sa usa ka tawo apan ang pagkasuod sa katuyoan, sa mga tumong, ug bisan sa kinaiya.

[5] Ug nanaug si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod, ug sa torre nga ang mga anak sa mga tawo gitukod. [6] Ug ang Ginoo miingon, Ania karon, ang mga tawo mao ang usa, ug sila aduna sa tanan nga ang usa ka pinulongan; [ANG TAWO MGA USA] ug kini sila magsugod sa pagbuhat; ug karon walay bisan unsa nga magapugong kanila sa ilang ginahunahuna nga buhaton. (Genesis 11: 5-6 KJV); [23] Ug ang Ginoo miingon kaniya, duruha ka nasud sa diha sa imong tiyan, ug ang duruha ka katawohan pagabahinon gikan sa imong mga tinay; ug ang usa ka katawohan nga malig-on kay sa uban nga mga tawo; ug ang magulang magaalagad sa manghud. [USA KATAWHAN] (Genesis 25: 23 KJV)

[16] Unya among igahatag sa atong mga anak nga babaye, ug kami mokuha sa inyong mga anak nga babaye ngadto sa kanato, ug mopuyo kami uban kaninyo, ug mahimo kita nga usa lamang ka katawohan. [USA KATAWHAN] ... [22] lamang dinhi ang mga tawo pag-uyon ngadto sa kanato alang sa pagpuyo uban kanato, aron mahimo nga usa ka katawohan, kon ang tanan nga lalake sa taliwala kanato nga magpatuli, ingon nga sila nga mga cinircuncidahan. [USA KATAWHAN] (Genesis 34: 16, 22 KJV); [3] Ug si Moises miabut ug gisugilon niya sa katawohan ang tanan nga mga pulong sa Ginoo, ug ang tanang mga tulomanon: ug ang tibook nga katawohan mitubag sa usa ka tingog, ug miingon: Ang tanan nga mga pulong nga ang Ginoo miingon ang among pagabuhaton. [USA TINGOG] (Exodo 24: 3); [4] Pamati, Oh Israel: Ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa: [USA GINOO DINHI USA TAWO] [5] Ug higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios uban sa inyong tanan nga mga kasingkasing, ug uban sa inyong tanan nga kalag, ug sa inyong tanan nga gahum. [6] Ug kining mga pulonga, nga gisugo ko niining adlaw, magapaibabaw sa imong kasingkasing: [7] Ug igatudlo mo kini sa dakung kakugi sa imong mga anak, ug magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, ug sa magalakaw ikaw sa sa dalan, ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon. (Deuteronomio 6: 4-7 KJV)

[1] Ug nahitabo, sa diha nga ang tanang mga hari nga diha sa unahan sa Jordan, sa kabungtoran, ug sa mga walog, ug sa tanan nga mga utlanan sa dakung dagat atbang sa Libano, ang Hetehanon, ug sa mga Amorehanon, ang mga Canaanhon, ang Peresehanon, ug ang Hebehanon, ang Jebusehanon, nakadungog mahitungod niini; [2] Nga sila nanagtigum sa ilang kaugalingon sa tingub, sa pagpakig-away kang Josue ug sa Israel, uban sa usa ka uyon. [USA UYON] (Josue 9: 1-2 KJV); [1] Unya ang tanang mga anak sa Israel minggula, ug ang kapunongan gitapok ingon sa usa ka tawo, sukad sa Dan bisan ngadto sa Beer-seba, uban sa yuta sa Galaad, ngadto sa Ginoo sa Mizpa ... [INGON USA TAWO] [8] Ug ang tanan nga ang katawohan nanindog ingon

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

sa usa ka tawo, nga nagaingon: Dili kami bisan kinsa kanato nga moadto sa iyang balong-balong, ni may kinsa kanato nga moadto sa iyang balay ... [INGON USA TAWO] [11] Busa ang tanang mga tawo sa Israel nanagtigum batok sa ciudad nga nga nahugpong ingon sa usa ka tawo. [INGON USA TAWO](Maghuhukom 20: 1, 8, 11 KJV)

[6] Ug ang Espiritu sa Dios miabut sa ibabaw sa kang Saul sa pagkadungog niya niadtong mga pulonga, ug ang iyang kasuko misilaub ug daku uyamut. [7] Ug siya mikuha ug usa ka yugo sa mga vaca, ug gilapalapa kini sa pagkagagmay, ug gipadala kini ngadto sa tanang mga utlanan sa Israel pinaagi sa kamot sa mga sulogoon, nga nagaingon: Bisan kinsa nga moabut sa dili mosunod kang Saul ug kang Samuel, mao kini ang pagabuhaton sa sa iyang mga vaca. Ug ang kahadlok ni Jehova miabut sa ibabaw sa katawohan, ug sila nanggula ingon sa usa ka pag-uyon. [SA USA PAGTUGOT] (1 Samuel 11: 6-7 KJV); [12] Ug ang tanang mga manalagna nanagpanagna sa ingon, nga nanag-ingon: Lakaw ngadto sa Ramoth-galaad, ug pagmauswagon; kay ang Ginoo magatugyan niini sa kamot sa hari. [13] Ug ang sulogoon nga miadto sa pagtawag kang Micheas misulti kaniya, nga nagaingon: Tan-awa karon, ang mga pulong sa mga manalagna nagpadayag sa maayo alang sa hari sa usa ka baba: [SA USA BABA] himoa nga ang imong pulong, ako nagahangyo kanimo, nga mahimong sama sa sa pulong sa usa kanila, ug magsulti ka ug maayo. (1 Hari 22: 12-13 KJV)

[13] Kini miadto bisan sa nahitabo, ingon nga ang mga trompeta ug mga mag-aawit daw usa, aron sa paghimo sa usa ka lanog nga madungog sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo; [MGA MAG-AAWIT UG SA MGA TRUMPETERO OG USA MAAYONG (MUSIKA) KAY SILA INGON USA] Ug sa diha nga gipatugbaw nila ang ilang tingog uban ang mga trompeta ug mga piyangpiyang ug mga tulonggon sa musica, ug nagdayeg sa Ginoo, nga nagaingon: Kay siya maayo; kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay katapusan: nga unya ang balay napuno sa usa ka panganod, bisan ang balay ni Jehova; [DIOS NAHIGUGMA PAGDAYEG NGA TAKOS GAYOD] (2 Cronicas 5: 13 KJV);

[11] Ug ang tanang mga manalagna nanagpanagna sa ingon, nga nanag-ingon: Lakaw ngadto sa Ramoth-galaad, ug pagmauswagon; kay ang Ginoo magatugyan niini sa kamot sa hari. [12] Ug ang sulogoon nga miadto sa pagtawag kang Micheas misulti kaniya, nga nagaingon: Ania karon, ang mga pulong sa mga manalagna nagaasoy sa maayo sa hari sa usa ka baba; [SA USA KA BABA] himoa nga ang imong pulong, ako nangaliyupo kaninyo, nga mahimong sama sa usa ka sa ila, ug magsulti ikaw sa maayo. (2 Cronicas 18: 11-12 KJV); [11] Bisin pa niana sa Aser ug sa Manases ug sa Zabulon nga nagmapainubsanon sa ilang kaugalingon, ug miabut ngadto sa Jerusalem. [12] usab sa Juda sa kamot sa Dios sa paghatag kanila ug usa ka kasingkasing, sa pagbuhat sa sugo sa hari ug sa mga principe pinaagi sa pulong sa Ginoo. [KANILA USA KASINGKASING] [13] Ug didtoy nagtigum sa Jerusalem nga daghan kaayong mga tawo aron sa pagsaulog sa fiesta sa tinapay nga walay levadura sa ikaduha ka bulan, usa ka daku kaayong katilingban. (2 Cronicas 30: 11-13 KJV)

[1] Ug sa diha nga ang ikapitong bulan miabut na, ug ang mga anak sa Israel diha sa mga ciudad, ang katawohan naghiusa sa ilang kaugalingon sa tingub sama sa usa ka tawo ngadto sa Jerusalem. [SILA TANAN SA USA LUGAR SA USA KATUYOAN AS USA TAWO SA PAGSIMBA DIYOS SA JERUSALEM] [2] Unya mitindog si Jesua, ang anak nga lalake ni Josadec, ug ang iyang mga kaigsoonan nga mga sacerdote, ug si Zorobabel nga anak nga lalake ni Sealthiel, ug ang iyang mga kaigsoonan, ug gitukod ang halaran sa Dios sa Israel, aron sa paghalad sa mga halad-nga-sinunog sa ibabaw niana, ingon nga kini sa nahisulat sa Kasugoan ni

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Moises ang tawo sa Dios. (Esdras 3: 1-2 KJV); [1] Ug ang tanan nga mga katawohan sa ilang kaugalingon sa tingub sama sa usa ka tawo ngadto sa halapad nga dapit nga atubangan sa ganghaan sa tubig; [INGON SA USA KA TAWO] Usa ka nd sila namulong kang Esdras nga magsusulat sa pagpadala sa basahon sa Kasugoan ni Moises, nga ang Ginoo adunay gisugo sa Israel. [2] Ug si Esdras ang sacerdote nagdala ang Kasugoan sa atubangan sa katilingban, mga lalake ug mga babaye, ug ang tanan nga makadungog nga adunay pagsabut, sa nahaunang adlaw sa ikapito ka bulan. [3] Ug siya nagbasa gikan niana didto sa atubangan sa halapad nga dapit nga diha sa atbang sa ganghaan sa tubig sukad sa buntag hangtud sa kaudtohon, sa atubangan sa mga lalake ug sa mga babaye, ug niadtong mga makasabut; ug ang mga igdulungog sa tanan nga mga katawohan andam sa pagpamati sa basahon sa Kasugoan.

[4] Ug si Esdras nga magsusulat mitindog ibabaw sa usa ka pulpito nga kahoy, nga ilang gihimo alang sa katuyoan; ug tupad kaniya nagtindog si Mathithias ug si Sema, ug si Anias, ug si Urias, ug si Hilcias, ug si Maasias, sa iyang toong kamot; ug sa iyang walang kamot, si Pedaia, ug si Misael, ug si Malchias, ug si Hasum, ug si Hasbedana, si Zacarias, ug si Mesullam. [5] Ug giukab ni Esdras ang basahon diha sa pagtan-aw sa tanan nga mga katawhan; (Kay siya naibabaw sa tibook katawohan), ug sa naukab na kini niya, ang tibook katawohan nanindog: [6] Ug gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang daku nga Dios. Ug ang tibook katawohan mingtubag: Amen, Amen, binayaw ang ilang kamot: ug ilang giduko ang ilang mga ulo, ug nanagsimba sa Ginoo uban sa ilang mga nawong ngadto sa yuta. [7] Jesua usab, ug si Bani, ug si Serebias, si Jamin, si Accub, si Sabethai, Odaia, si Maasias, si Celita, si Azarias, si Jozabed, si Hanan, si Pelaia, ug ang mga Levihanon, nagpasabut sa katawohan sa kahulogan sa Kasugoan: ug ang katawohan nanindog sa ilang dapit. [8] Ug ilang gibasa diha sa basahon diha sa Kasugoan sa Dios sa matin-aw, ug gihatag ang kahulogan, mao nga sila nakasabut sa gibasa. [9] Ug si Nehemias nga mao ang Tirshasa, ug si Esdras ang sacerdote nga magsusulat, ug ang mga Levihanon nga nanagtudlo sa katawohan, miingon sa tibook katawohan: Kining adlaw maoy balaan kang Jehova nga inyong Dios; ayaw pagsubo ni maghilak. Kay ang tibook katawohan nanaghilak sa pagkadungog nila sa mga pulong sa Kasugoan.

[10] Ug siya miingon kanila: Lakaw kamo, kan-a ang tambok, ug sa pag-inum sa mga matam-is, ug pagpadala ug mga bahin kaniya nga walay giandam; kay kining adlaw balaan alang sa atong Ginoo: ni kaninyo tungod; kay ang kalipay ni Jehova maoy inyong kusog. [11] Busa ang mga Levihanon gipahilum ang tibook katawohan, nga nagaingon: Maghilum kamo kay ang adlaw balaan; dili usab managsubo kamo. [12] Ug ang tanan nga mga katawhan miadto aron sa pagkaon, ug sa pag-inum, ug sa pagpadala ug mga bahin, ug paghimo ug dagkung kalipay, tungod kay sila nakasabut sa mga pulong nga gipahayag kanila. (Nehemias 8: 1-12 KJV); [37] Ania karon, tigumon ko sila gikan sa tanang mga nasud, diin ko sila aboga tungod sa akong kasuko, ug sa akong kaligutgut, ug sa dakung kapungot; ug dad-on ko sila pag-usab ngadto niini nga dapit, ug akong pahunongon ang sila sa kasigurohan: [38] Ug sila mahimong akong katawohan, ug ako mahimong ilang Dios: [39] Ug ako magahatag kanila sa usa ka kasingkasing, ug ang usa ka paagi, aron sila mangahadlok kanako sa walay katapusan, alang sa ilang kaayohan, ug sa ilang mga anak nga mosunod kanila: [KANILA USA KASINGKASING] (Jeremias 32: 37-39 KJV); [18] Ug sila mamauli dinhi, ug ilang kuhaon ang tanang makapaluod nga mga butang niini ug ang tanang mga dulumtanan gikan dinhi. [19] Ug ako magahatag kanila sa usa ka kasingkasing, ug ako magbutang sa usa ka bag-ong espiritu sa sulod ninyo; [KANILA USA KASINGKASING] Usa ka nd kuhaon ko ang batoon nga kasingkasing gikan sa ilang unod, ug hatagan ko sila sa kasingkasing nga unod: [20] Aron sila makalakaw sa akong kabalaoran, ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

makabantay sa akong mga tulomanon, ug buhaton ninyo sila: ug sila mahimo nga akong katawohan, ug ako mahimo nga ilang Dios. (Ezequiel 11: 18-20 KJV)

[4] Ug siya mitubag ug miingon kanila: Wala ba ninyo hibasahi, nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye, [5] Ug miingon, Tungod niini nga hinungdan, ang lalaki mobiya sa amahan ug inahan, ug makighiusa sa iyang asawa: ug silang duha mahimong usa ka unod? [MAHIMONG USA UNOD] [6] Busa dili na sila duruha, kondili usa ka unod. [MAHIMONG USA UNOD] Busa ang ghiusa sa Dios, himoa nga sa tawo dili pagbulagon. (Mateo 19: 4-6 KJV); [7] Tungod niini pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug inahan, ug mounong sa iyang asawa; [8] Ug sila duha mahimong usa ka unod: [MAHIMONG USA UNOD] Busa dili na sila duruha, kondili usa ka unod. [MAHIMONG USA UNOD] [9] Busa ang sa Dios ghiusa, sa tawo dili pagbulagon sila. (Marcos 10: 7-9 KJV); [24] Unya miadto sa mga Judio nga nagalibut kaniya, ug miingon kaniya: Hangtud anus-a ba mo kami sa pagduha-duha? Kon ang Cristo, sultihi kami sa yano. [25] Si Jesus mitubag kanila, ako misulti kaninyo, ug kamo wala motoo: sa mga buhat nga akong gibuhatsa ngalan sa akong Amahan, nagapamatuod sila kanako. [26] Apan kamo wala motoo, kay kamo dili sa akong mga carnero, ingon nga ako miingon nganha kaninyo. [27] Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako:

[28] Ug ako mohatag ngadto kanila sa kinabuhi nga dayon; ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. [29] sa akong Amahan, nga naghatag kanila kanako, mas daku kay sa tanan; ug walay tawo nga makahimo pag-agaw kanila gikan sa kamot sa Amahan. [30] Ako ug ang akong Amahan usa. [‘MGA’ (PLURAL) ‘USA’ (SINGULAR)] [31] Unya ang mga Judio namunit pag-usab sa bato kaniya. [32] Si Jesus mitubag kanila: Daghan ang mga buhat nga maayo nga gipakita ko kaninyo gikan sa Amahan; nga sa mga buhat sa pagbuhat sa inyong pagbato kanako? [33] Ang mga Judio mitubag kaniya, nga nagaingon: Kay sa usa ka maayo nga buhat nga atong bato nga dili kamo; kondili tungod sa pagpasipala batok sa Dios; ug tungod kay ikaw, ingon nga usa ka tawo, sa paghimo sa imong kaugalingon sa Dios. [34] Si Jesus mitubag kanila: Wala ba mahasulat sa inyong Kasugoan: Ako miingon, kamo mao ang mga dios? [35] Kon siya mitawag kanila nga mga dios, ngadto kang kinsa ang pulong sa Dios, ug ang mga kasulatan nga dili arang mabungkag; [36] Umingon ka kaniya, nga ang Amahan gibalaan, ug gipadala ngadto sa kalibutan, Ikaw nagapasipala; kay ako miingon: ako mao ang Anak sa Dios? [37] Kong ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan ayaw kamo pagtoo kanako. [38] Apan kon ako buhaton, bisan pa ikaw motoo kanako, toohi ninyo ang mga buhat, aron kamo makaila ug motoo nga ang Amahan ania kanako, ug ako kaniya. [39] Busa naninguha sila pag-usab sa pagdakup kaniya, apan siya miikyas gikan sa ilang mga kamot, (Juan 10: 24-39 KJV)

[51] Ug kini namulong siya dili sa iyang kaugalingon: apan ang labawng sacerdote niadtong tuiga, gitagna niya nga si Jesus mamatay alang sa nasud; [52] Ug dili alang sa nasud lamang, kondili usab aron matingub niya sa usa ang mga anak sa Dios nga nagkatibulaag sa gawas sa nasud. [53] Ug sukad niadtong adlaw nanagsabut sila aron sa pagpatay kaniya. [54] Busa, si Jesus wala na molakaw sa dayag sa taliwala sa mga Judio; apan miadto gikan didto ngadto sa usa ka yuta nga haduol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlan ug Efraim, ug didto mipabilin siya uban sa mga tinun-an. (Juan 11: 51-54 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Si Jesu-Kristo nag-ampo ngadto sa Dios nga mga Magtutuo, “mahimong usa, maingon nga kita usa” - sa mahimo tungod kay ang Dios diha kang Cristo sa usa ka Magtotoo dili sa paghimo sa usa ka Magtotoo ‘Dios’!

[1] Kini nga mga pulonga gisulti ni Jesus, ug giyahat ang iyang mga mata ngadto sa langit, ug miingon, Amahan, ang takna nahiabut na; pasidunggi ang imong Anak, aron ang imong Anak usab magahimaya kanimo: [2] Samtang kamo gihatag kaniya sa gahum ibabaw sa tanan nga unod, nga siya kinahanglan nga mohatag sa kinabuhing dayon ngadto sa ingon nga sa daghan nga sama sa imong gihatag kaniya. [3] Ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila unta makaila kanimo ang bugtong matuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong pinadala. [4] Gihimaya ko ikaw sa ibabaw sa yuta: ako na ang buhat nga imong gihatag kanako nga pagabuhaton. [5] Ug karon, Amahan, pasidunggi ninyo ako uban sa imong kaugalingon sa himaya nga Ako adunay uban kaninyo sa wala pa ang kalibutan. [6] Gipadayag ko ang imong ngalan ngadto sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan: ang inyong sila, ug ikaw mihatag kanila kanako; ug ilang gibantayan ang imong pulong. [7] Karon nahibalo sila nga ang tanan nga mga butang bisan unsa nga imong gihatag kanako sa kaninyo. [8] Kay ako mihatag ngadto kanila sa mga pulong nga imong gihatag kanako; ug ilang gidawat kini, ug nahibalo, sa pagkatinuod nga ako gikan kanimo, ug sila mitoo nga ikaw nagpadala kanako. [9] Ako nag-ampo alang kanila; wala ako mangamuyo alang sa kalibutan, apan alang kanila nga imong gihatag kanako; kay sila mao ang imong. [MAGTOTOO NAHISAKOP SA DIYOS]

[10] Ug ang tanan nga ako, imo, ug ang mga imo, ako; ug ako ginahimaya diha kanila. [TANANG MAGTOTOO KINSA NAHISAKOP SA JESUS KRISTO NAHISAKOP SA DIYOS; TANANG MAGTOTOO KINSA NAHISAKOP SA DIYOS NAHISAKOP SA JESUKRISTO] [11] Ug karon dili na ako dinhi sa kalibutan, apan kini sila ania sa kalibutan, ug ako moanha na kanimo. Amahan nga balaan, bantayi pinaagi sa imong kaugalingon nga ngalan sa mga tawo nga imong gihatag kanako, aron sila mahimong usa, maingon nga kita. [NGA SILA MAHIMONG USA SAMTANG KITA MGA (USA)] [12] Samtang uban pa ako kanila sa kalibutan, gibantayan ko sila sa imong ngalan nga imong gihatag kanako, akong gibantayan, ug walay usa kanila nga nawala, gawas ang anak sa pagkawala; nga ang kasulatan matuman. [13] Ug karon moanha na ako kanimo; ug kining mga butanga gisulti ko dinhi sa kalibutan, aron sila makabaton sa akong kalipay nga matuman diha sa ilang mga kaugalingon. [14] gihatag ko kanila ang imong pulong; ug ang kalibutan nagdumot kanila, kay sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan. [MAGTOTOO DILI SA KALIBUTAN INGON JESUS KRISTO ANG DILI SA KALIBUTAN] [15] Dili ako mangamuyo nga kamo kinahanglan nga pagkuha sa sila gikan sa kalibutan, apan nga kamo kinahanglan sa pagbantay kanila gikan sa mga dautan.[16] Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan. [MAGTOTOO DILI SA KALIBUTAN AS JESUS KRISTO ANG DILI SA KALIBUTAN] [17] Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran: ang imong pulong mao ang kamatuoran. [18] Samtang kamo gipadala ako sa kalibutan, maingon man usab gipadala ko sila sa kalibutan.

[19] Ug tungod kanila ako nagabalaan sa akong kaugalingon, aron sila usab unta mabalaan pinaagi sa kamatuoran. [20] Ako nagaampo dili alang lamang kanila, kondili alang usab sa mga

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong; [21] Aron sila sa tanan nga mahimo nga usa; [NGA SILA USAB MAHIMONG USA] ingon nga ikaw, Amahan, ania kanako, ug ako anaa kanimo, aron sila usab maania kanato: [NGA SILA USAB MAHIMONG USA SA KANATO] aron ang kalibutan motuo nga ikaw ang nagpadala kanako. [22] Ug ang himaya nga imong gihatag kanako, akong gihatag kanila; aron sila mahimo nga usa, maingon nga kita usa: [NGA SILA MAHIMONG USA BISAN SAMTANG KITA MGA USA] [23] ako sa kanila, ug ikaw ania kanako, aron sila mahingpit nga usa; [NGA SILA MAHIMONG GIHIMO HINGPIT SA USA] ug nga ang kalibutan mahibalo nga ikaw nagpadala kanako, ug nahigugma kanila, nga ikaw nahigugma kanako. [24] Amahan, buot ko nga sila usab, nga imong gihatag kanako, nga uban kanako diin ako; aron sila makakita sa akong himaya, nga imong gihatag kanako; kay ikaw nahigugma kanako sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. [25] Oh, Amahan nga matarung, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nakaila nga ikaw nagsugo kanako. [26] Ug akong gipaila kanila ang imong ngalan, ug mopahayag niini: aron ang gugma nga imong gihigugma kanako maanaa kanila, ug ako maanaa kanila. (Juan 17: 1-26 KJV)

Ang mga Apostoles mao ang mga sa usa ka dapit sa usa ka sumala (kasabutan) ug napuno sa balaan nga espiritu nga gihatag kanila sa mga pulong sa pagsulti sa mga kahibulongang mga buhat sa Dios diha sa lumad nga mga pinulongan sa matag tawo karon sa Adlaw sa Pentecostes.

[13] Ug sa diha nga sila moabut sa, sila miadto ngadto sa usa ka lawak sa itaas, diin didto si Pedro, ug si Jacobo, ug si Juan, ug si Andres, si Felipe, ug si Tomas, si Bartolome, ug si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Simon Zelote, ug si Judas nga igsoon ni Santiago. [14] Kini silang tanan nanagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo ug sa pagpangaliyupo nga, uban sa mga babaye, ug ni Maria nga inahan ni Jesus, ug uban sa iyang mga igsoon ... [USA UYON] [2¹] Ug sa diha nga ang mga adlaw sa Pentecostes, sila tanan, nga nagkahiusa sa usa ka dapit. [USA UYON] [2] Ug sa kalit miabut ang usa ka tingog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila nanaglingkod. [3] Ug didto nagpakita ngadto sa kanila nga mga dila nga ingon sa kalayo, ug kini milingkod sa ibabaw sa tagsatagsa kanila. [4] Ug sila sa tanan nga napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sa pagsulti uban sa lain nga mga pinulongan, ingon sa ipalitok kanila sa Espiritu. [5] Ug dihay nanagpuyo sa Jerusalem nga mga Judio, nga mga maampoon gikan sa tanan nga nasud sa ilalum sa langit. [6] Karon sa diha nga kining lanog sa gawas sa nasud, ang mga panon sa katawohan miabut sa tingub, ug nangalibog sila, kay ang tagsatagsa ka tawo nakadungog kanila nga nagsulti sa iyang kaugalingong pinulongan. [7] Ug sila nahingangha ug nahibulong, nga nagaingon ang usa ug usa: Ania karon, dili tanan nga nagasulti taga-Galilea silang? [8] Ug sa unsa nga paagi nga kita makadungog sa tagsatagsa ka tawo diha sa atong kaugalingon nga dila, diin kita natawo? [9] Partianhon, ug mga Medianhon, ug mga taga-Elam, ug mga pumuluyo sa Mesopotamia, ug sa Judea, ug sa Capadocia, sa Ponto, ug sa Asia, [10] Frigia, ug Pamfilia, sa Egipto, ug sa mga bahin sa Libya nga sakop sa Cirene, ug mga dumuloong sa Roma, mga Judio, ug mga kinabig, [11] ug mga taga-Arabia, ginapatalinghugan ta sila nga nagasulti sa atong mga sinultihan sa kahibulongang mga buhat sa Dios. (Buhat 1: 13-14, 2: 1-11 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[45] Ug mibaligya sa ilang mga katigayonan ug mga kabtangan, ug ginabahinbahin nila sa tanan nga mga tawo, sumala sa tawo nga nagkinahanglan. [46] Ug sila, sa adlaw-adlaw uban sa usa ka uyon sa templo, ug sa pagbahinbahin sa tinapay sa balay ngadto sa balay, sa pagkaon sa ilang kalan-on uban sa malipayon ug sa putli nga kasingkasing. [USA UYON] [47] nagadayeg sa Dios, ug nahamut-an sa tanan nga mga katawhan. Ug ginadugang sa Ginoo ngadto sa matag-adlaw ang mga ginaluwas.(Buhat 2: 45-47 KJV); [1] Ug ingon nga sila misulti sa katawohan, sa mga sacerdote, ug sa capitan sa templo ug ang mga Saduceo, miabut sa ibabaw nila, [2] nga gisamukan tungod sa ilang pagpanudlo sa mga tawo, ug nagwali pinaagi ni Jesus ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. [3] Ug ilang gidakup sila ug gisulod nila sa bilanggoan hangtud sa pagkasunod nga adlaw, kay nagkagabii na man kadto. [4] Apan daghan sa mga nakadungog sa pulong, mingtoo; ug ang gidaghanon sa mga tawo mao ang mahitungod sa lima ka libo. [5] Ug nahitabo sa sunod nga adlaw, nga ang ilang mga punoan, ug sa mga anciano, ug sa mga escriba, [6] Ug didto si Anas, ang labawng sacerdote, ug si Caifas, ug si Juan, ug Alejandro, ug ingon sa ka daghan sa tanang mga kabanayan sa labawng sacerdote, nanagtigum sa tingub didto sa Jerusalem. [7] Ug sa diha nga sila gibutang sila sa taliwala, sila nangutana, Pinaagi sa unsang gahum, o sa unsang ngalan gihimo ninyo kini? [8] Unya si Pedro, nga napuno sa Espiritu Santo, miingon kanila, kamo nga mga punoan sa katawohan, ug mga anciano sa Israel, [9] Kon kita karon pagasusihon sa maayong buhat nga nahimo ngadto sa tawo nga masakiton, kong sa unsa nga paagi siya nga naayo; [10] hingbaloan ninyo nga tanan, ug sa tanang katawhan sa Israel, nga pinaagi sa ngalan ni Jesu-Cristo nga Nazareton, nga inyong gilansang sa krus, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, bisan pinaagi kaniya nagatindog kining tawohana dinhi sa inyong atubangan .

[11] Kini mao ang bato, nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod, nga nahimong ulo sa pamag-ang. [12] walay kaluwasan sa bisan unsa nga lain: kay walay lain nga ngalan sa ilalum sa langit nga gihatag sa mga tawo, diin kita kinahanglan nga maluwas. [13] Karon sa diha nga sila nakakita sa kaisug ni Pedro ug ni Juan, ug nakasabut nga sila mga walay alamag ug ignorante nga mga tawo, sila nahibulong; ug mikuha sila ug kahibalo kanila, nga sila nakigkauban kang Jesus. [14] Ug obserbar sa tawo nga giayo nga nagatindog uban kanila, sila walay arang ikasulti batok niini. [15] Apan sa diha nga sila gisugo kanila sa gawas sa Sanhedrin, sila nagsultihanay tali sa ilang kaugalingon, [16] nagaingon: Unsay atong pagabuhaton niining mga tawo? kay sa pagkamatuod usa ka ilhanan nga nabantug ang gibuhat pinaagi kanila, nga gipakita sa tanan nga nagapuyo sa Jerusalem; ug dili kita arang makaglimod niini. [17] Apan nga dili na kini masangyaw sa taliwala sa mga katawohan, atong hulgaon hugot kanila, nga sila managsulti sukad karon, sa bisan kang kinsa niining ngalana. [18] Ug ilang gipatawag sila, ug nagsugo kanila sa dili pagsulti sa tanan nga ni sa pagtudlo sa ngalan ni Jesus. [19] Apan si Pedro ug si Juan mitubag ug miingon ngadto kanila, Kon matarung ba sa atubangan sa Dios ang pagpatalinghug kaninyo labi pa kay sa Dios, hukmi ninyo. [20] Kay kami dili makapugong sa pagsulti sa mga butang nga among nakita ug nadungog.

[21] Busa sa diha nga sila dugang pa nga paghulga kanila, sila gibuhian nila, wala silay hingkaplagan nga angay sa pagsilot kanila tungod sa katawhan, kay ang tanang tawo nagahimaya sa Dios tungod sa nahitabo. [22] Kay ang tawo nga didto sa ibabaw sa kap-atan ka tuig ang panuigon, sa kang kinsa kini nga milagro sa pag-ayo gipakita. [23] Ug sa gibuhian na sila, nangadto sila sa ilang kaugalingong mga kauban, ug ilang gisugilon ang tanan nga ang mga punoan sa mga sacerdote ug sa mga anciano miingon ngadto kanila.[24] Ug sa diha nga sila nakadungog nga, gipatugbaw nila ang ilang tingog ngadto sa Dios uban sa usa ka, ug miingon,

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Ginoo, ikaw mao ang Dios, nga nagbuhat sa langit, ug sa yuta, ug sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila; [USA UYON] [25] Kinsa pinaagi sa baba sa imong ulipon nga si David miingon: Nganong nanagsuki ang mga Gentil, ug ang katawhan nanagmugnag kapakyasan? [26] Ang mga hari sa yuta mitindog, ug ang mga punoan nanagtagbo batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Cristo. [27] Kay sa usa ka kamatuoran batok sa imong balaang Ulipon nga si Jesus, nga imong gidihugan, si Herodes, ug si Poncio Pilato uban sa mga Gentil, ug ang katawohan sa Israel, nanagtigum sila sa tingub, [28] Alang sa pagbuhat sa bisan unsa sa imong sa kamot ug sa imong tambag determinado sa wala pa mahitabo. [29] Ug karon, Ginoo, tan-awa ang ilang mga paghulga; ug ihatag sa imong mga alagad, nga uban sa tanan nga kaisug sa pagsulti sa imong pulong, [30] igatuy-od ang imong kamot sa pag-ayo; ug nga ang mga ilhanan ug mga kahibulongan mangahimo pinaagi sa ngalan sa imong balaang Ulipon nga si Jesus.

[31] Ug sa diha nga sila nag-ampo, nauyog ang dapit diin nanagkatigum sila; ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug nanagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok. [32] Ug ang panon sa mga nanagpanoo usa ra ang kasingkasing ug sa usa ka kalag: ni bisan kinsa nga nag kanila nga kinahanglan sa mga butang nga iyang gipanag-iya mao ang iyang kaugalingon; kondili ang tanan nga mga butang nga komon. [33] Ug uban sa dakung gahum, ang mga apostoles sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus: ug daku ang grasya nga diha kanilang tanan. [34] Kay walay kinsa nga nakulangan kanila; kay sumala sa gidaghanon sa mga tag-iya sa kayutaan o mga balay namaligya man niini, ug gidala ang mga presyo sa mga butang nga gibaligya, [35] Ug gibutang sila sa mga apostoles; ug apod-apod niini gihimo ngadto sa matag tawo sumala sa iyang gikinahanglan. (Buhat 4: 1-35 KJV)

[12] Ug pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulongan nga nangahimo sa taliwala sa mga katawohan; (Ug silang tanan, nga nagkahiusa sa alagian ni Salomon. [MGA MAGTOTOO MGA SA USA UYON UG PANALANGIN MIDAGAYDAY] [13] Ug sa uban sa gibuhat walay tawo nga moduyog sa iyang kaugalingon ngadto kanila: apan ang katawohan nagpadaku sila. [14] Ug ang mga magtotoo ang labaw nga gidugang ngadto sa Ginoo, sa mga panon sa mga lalaki ug mga babaye) [15] Sa daghan kaayo nga sila gidala ang mga masakiton ngadto sa kadalanan, ug gibutang sila sa mga higdaanan ug sa mga lantay, aron nga sa sa labing ubos sa anino ni Pedro-agi malandungan ang uban kanila. [16] May usa usab ka panon sa katawohan gikan sa mga lungsod nga nagalibot sa Jerusalem, nga nagadala ug mga masakiton, ug mga ginasakit sa mga espiritu nga mahugaw, ug sila nangaayo sa tanan. (Buhat 5: 1-16 KJV)

Ang relihiyosong mga pangulo sa usa sa diha nga sila gipatay si Esteban.

[54] Sa diha nga sila nakadungog niini nga mga butang, sila giputol sa mga kasingkasing, ug sila nanagpakagot kaniya uban sa ilang mga ngipon. [55] Apan siya, nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa toong kamot sa Dios, [56] Ug miingon: Ania karon, nakita ko ang mga langit nga naabli, ug ang Anak sa tawo nga nagatindog sa tuo nga kamot sa Dios. [57] Ug sila misinggit sa usa ka makusog nga tingog, ug gisungungan ang ilang mga dalunggan, ug midalagan sa ibabaw kaniya uban sa usa, [USA UYON] [58] Ug giabog siya sa gawas sa ciudad, ug gibato siya: ug ang mga saksi nangitsa sa ilang mga mga bisti sa usa ka batan-on nga tawo tiil, kansang ngalan mao si Saul. [59] Ug gibato nila si Esteban, nga nagasangpit sa Ginoo, ug nagaingon: Ginoong Jesus, dawata ang akong

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

espiritu. [60] Ug sa miluhod siya, misinggit sa makusog nga tingog, Ginoo, dili niini nga sala sa ilang katungdanan. Ug sa diha nga siya nakasulti niini, nahikatulog siya. (Buhat 7: 54-60 KJV)

Usa ka siyudad nakasinati dakung kalipay ug kaluwasan tungod kay sila sa usa ka sumala sa pagwali ni Cristo.

[5] Ug si Felipe milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria, ug giwala kanila ang Cristo. [6] Ug ang katawhan nagkahiusa sa ilang pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa pagkadungog ug pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat. [USA UYON] [7] Alang sa mga mahugaw nga espiritu, nga nanagpaniyagit sa makusog nga tingog, migula gikan sa daghan nga mga giyawaan uban kanila: ug daghang mga bakol, ug mga piang, nangaayo. [8] Ug may dakung kalipay niadtong lungsora. (Buhat 8: 5-8 KJV)

Ang mga tawo sa Tiro ug Sidon sa usa sa diha nga sila nangadto sa pagpamati Herodes ug pagpasipala.

[20] Ug si Herodes nayugot sa mga taga-Tiro ug sa Sidon; apan miduol sila sa usa ka kaniya, ug, sa gihimo Blasto sa hari sa lawak sa ilang higala, nagtinguha sa kalinaw; kay ang ilang kayutaan gibuhi sa kayutaan sa hari. [USA UYON] [21] Ug sa usa ka adlaw nga si Herodes misul-ob sa bisti nga harianon, ug milingkod sa ibabaw sa iyang trono, ug naghatag pakigpulong kanila. [22] Ug ang mga tawo sa usa ka singgit, nga nagaingon: Kini mao ang tingog sa usa ka dios, ug dili sa usa ka tawo. [23] Ug dihadhiha ang anghel sa Ginoo gihampak siya, tungod kay wala niya ihatag ang himaya sa Dios; ug gikaon siya sa mga ulod, ug mitugyan sa espiritu. [24] Apan ang pulong sa Dios mitubo ug misanay. (Buhat 12: 20-24 KJV)

Ang pagpangulo sa Simbahan nanagkatigum sa usa nga ipadala si Bernabe ug si Pablo sa pagsulbad sa sayop nga gitudlo sa relihiyosong mga magtutudlo.

[24] Tungod kay among hidunggan nga ang uban nga migikan dinhi kanamo nagsamok kaninyo sa mga pulong, sa pagpalibug sa inyong mga kalag, nga nagaingon, nga kamo kinahanglan nga magpatuli, ug sa pagbantay sa balaod: sa kanila wala kami ingon nga sugo: [25] Kini daw maayo kanamo, nga nanagtigum sa paghiusa, ang pagpilig mga tawo kaninyo uban sa atong mga hinigugma nga si Bernabe ug si Pablo, [USA UYON] [26] Ang mga tawo nga nagtugyan sa ilang kinabuhi tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. (Buhat 15: 24-26 KJV)

Ang mga Judio mihimog hiniusa nga pagsulong kang Pablo, uban sa usa ka.

[8] Ug si Crispo, ang pangulo sa mga punoan sa sinagoga, mitoo sa Ginoo uban sa tanan sa iyang balay; ug daghan sa mga taga-Corinto nga nagpatalinghug, ug gibautismohan. [9] Unya misulti ang Ginoo kang Pablo sa kagabhion pinaagi sa usa ka panan-awon: Dili ka mahadlok, kondili sumulti ka, ug dili ang imong kalinaw: [10] Kay ako uban kanimo, ug walay tawo nga ibutang sa ibabaw nimo sa among-among kaninyo; kay sa Ako adunay daghan nga mga tawo sa sini nga

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

siyudad. [11] Ug siya mipadayon didto sa usa ka tuig ug unom ka bulan, nga nagatudlo sa pulong sa Dios sa taliwala kanila. [12] Ug sa diha nga si Galion mao pa ang gobernador sa Acaya, ang mga Judio mihimog hiniusa nga pagsulong kang Pablo, ug gidala siya sa hukmanan, [USA UYON] [13] nagaingon, Kining tawhana nagapangdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios supak sa balaod. (Buhat 18: 4-13 KJV)

Mao ba kini dili ikatingala, nga bisan karon, pipila ka mga tawo og riled ug mangita sa hinungdan sa kasamok sa diha nga ang Pulong sa Dios sa walay bayad nga gitudlo? Ang sama nga tubag makita sa tanan sa tibuok kalibutan diin ang Pulong sa gitudlo sa mga Magtutuo. Dinhi ang usa ka bug-os nga siyudad atubang si Pablo uban sa usa ka Uyon sa Asia.

[23] Ug sa mao usab nga panahona nahitabo ang dili diyutayng kaguliyang mahitungod sa dalan. [24] Alang sa usa ka tawo nga ginganlan si Demetrio, usa ka platero, nga urna nga salapi alang sa Diana, ug dili diyutay nga ganancia sa mga magsasalsal; [25] Kinsa iyang gitigom uban sa mga mamumoo nga samag bulohaton, ug miingon, Mga ginoo, kamo nasayud nga pinaagi niini nga patigayon nagagikan ang atong bahandi. [26] Labut pa ikaw makakita ug makadungog, dili lamang sa Efeso, kondili hapit sa tibook Asia, nga kini si Pablo nakalukmay ug nakapabulag sa daghang tawo, nga nagaingon nga dili mga dios, nga binuhat sa mga kamot: [27] Ug dili lamang kining atong pangita sa kakuyaw nga sa sa walay bili; apan ang templo usab sa dakung dios nga si diana, mawalay pulos, ug ang iyang kahalangdon kinahanglan nga pagalaglagon, nga sa tanan nga Asia ug sa kalibutan. [28] Ug sa diha nga sila nakadungog niini nga mga panultihon, sila napuno sa kapungot, ug misinggit, nag-ingon, Daku si Diana sa mga taga-Efeso. [29] Ug ang tibook nga ciudad napuno sa kagubot; ug sa nanagtaral kang Gayo ug kang Aristarco, ang mga tawo sa Macedonia, mga kauban ni Pablo sa panaw, sila nagdungan sa ngadto sa teatro. [USA UYON] (Buhat 19: 23-29 KJV)

Ang mga pulong, ‘Usa ka’ ug ‘Usa ka uyon’, kanunayng gigamit diha sa Kasulatan sa pagtumong sa nga sa mga ginganlan si dili mao ang usa ka tawo, apan sa usa ka grupo sa mga binuhat nga mopakigbahin og usa ka komon nga katuyoan - dili sa usa ka hunahuna o sa lawas.

[1] Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, nga sa inyong mga lawas nga usa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pag-alagad. [2] Ug dili kamo magpahiyon niining panahona sa kalibutan: apan nga kamo mausab pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. [3] Kay ako moingon, pinaagi sa gracia nga gihatag kanako, sa matag tawo nga anaa sa taliwala kaninyo, nga dili maghunahuna sa iyang kaugalingon nga labaw pa kay sa iyang angay nga maghunahuna; apan sa hunahuna nga binuotan, ingon sa Dios naghatag sa tagsatagsa ka tawo ang mga sukdanan sa pagtoo. [4] Kay ingon nga kita adunay daghan nga mga sakop sa usa ka lawas, ug ang tanang mga bahin dili sa sama nga buhatan: [5] Busa kita, nga bisan daghan, usa ka lawas diha kang Cristo, ug ang

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

tagsatagsa mga bahin sa usa ug usa. [MGA USA LAWAS] [6] Ang pagbaton unya mga hiyas, sumala sa gracia nga gihatag kanato, kong, sa pagpanagna, atong nanagtagna sumala sa gidaghanon sa mga sa hugot nga pagtuo; [7] O ministeryo, atong maghulat sa atong pag-alagad; siya nga nagatudlo, sa iyang pagpanudlo; [8] O siya nga awthag, sa pagtambag: siya nga nagahatag, ipabuhat kini kaniya uban sa kayano; siya nga nagmando, uban sa kakugi; siya nga nagpakita sa kalooy, sa kasaya. (Roma 12: 1-8 KJV)

[5] Karon ang Dios sa pagpailub ug paglipay magahatag kaninyo sa sama sa hunahuna sa usa ug usa, sumala kang Cristo Jesus: [6] nga kamo mahimo nga sa usa ka hunahuna ug usa ka baba maghimaya sa Dios, bisan ang Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. [USA HUNAHUNA UG USA BABA] [7] Busa modawat kaninyo ang usa sa usa, ingon sa pagdawat usab ni Cristo kanato ngadto sa himaya sa Dios. (Roma 15: 5-7 KJV); [14] Ug ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo, magabanhaw man usab kanato pinaagi sa iyang gahum. [15] Wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas mga bahin ni Cristo? Nan, kuhaon ko ang mga bahin ni Cristo, ug buhaton ko sila nga mga bahin sa usa ka bigaon? Dios nagadili. [16] Unsa? Wala ba kamo masayud nga siya nga nahilingkit ngadto sa usa ka bigaon maoy usa ka lawas? [USA LAWAS] Kay sa duha ka, nag-ingon siya, mahimong usa ka unod. [USA UNOD] [17] Apan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo maoy usa ka espiritu. [USA ESPIRITU] [18] Likayi ang pakighilawas. Ang matag sala nga ang usa ka tawo gawas man sa lawas; apan siya nga makihilawason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. [19] Unsa? Wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo, nga kamo adunay sa Dios, ug ikaw dili mao ang inyong kaugalingon? [20] Kay ikaw gipalit sa usa ka bili: busa, himayaon ang Dios diha sa inyong lawas, ug diha sa inyong espiritu, nga mga iya sa Dios. (1 Corinto 6: 14-20 KJV)

[4] Busa, mahitungod sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga diosdios, kita nasayud nga ang usa ka dios-dios mao ang walay bisan unsa sa kalibutan, ug nga walay laing Dios gawas sa usa. [5] Kay bisan pa may mga ginganlan nga mga dios, bisan sa langit kun sa yuta, (ingon nga adunay daghan nga mga dios, ug Ginoo sa daghan nga mga) [6] Apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga mao ang sa tanan nga mga butang, ug kita diha kaniya; [USA KA DIOS] ug usa ka Ginoo si Jesu-Cristo, pinaagi kang kinsa ang tanang mga butang, ug kita pinaagi kaniya. [USA KA GINOO SI JESU-CRISTO] (1 Taga-Corinto 8: 4-6 KJV)

[12] Kay maingon nga ang lawas usa, ug may daghan nga mga bahin, ug ang tanang mga sakop sa nga ang usa ka lawas, sanglit daghan, usa ka lawas; mao man usab si Cristo. [13] Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gibunyagan ngadto sa usa ka lawas, bisan mga Judio o Hentil, kon kita ulipon o gawasnon; ug nga ang tanan nga gihimo sa pag-inom sa usa ka Espiritu. [14] Kay ang lawas dili usa ka bahin, kondili daghan. [15] Kon ang tiil magaingon, Tungod kay ako dili kamot, dili ako iya sa lawas; mao kini Busa dili sa sa lawas? [16] Ug kon ang dalunggan magaingon, Tungod kay ako dili ang mata, dili ako iya sa lawas; mao kini Busa dili sa sa lawas? [17] Kon ang tibuok lawas mao ang mata, hain ang igdulungog? Kong ang tibook mao ang igdulungog, hain ang igsisimhot? [18] Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang tagsatagsa kanila bahin sa lawas, ingon nga kini nakapahimuot kaniya. [19] Ug kon sila sa tanan nga ang usa ka bahin, hain ang lawas? [20] Apan karon sila daghan nga mga bahin, apan usa ra ka lawas. [21] Ug ang mata dili makaingon sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo: ang ulo dili usab makaingon sa mga tiil, ako magkinahanglan kanimo. [22] Dili, mas labaw pa ang mga bahin sa lawas, nga daw nga mahimong mas maluya, ang gikinahanglan:

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[23] Ug kadtong mga bahin sa lawas, nga ginahunahuna ta nga anaa sa ubos nga kadungganan, kini sila ginasul-oban na sa labi pang dungganon; ug ang atong mga bahin, nga may angay labi pang katahum. [24] Kay ang atong mga bahin nga matahum wala silay kinahanglan: apan ang Dios sa lawas, sa gihatag sa dugang nga kadungganan ang nakulangan.[25] nga walay pagkabahinbahin sa lawas; apan nga ang mga sakop kinahanglan nga adunay sa mao usab nga pag-atiman sa usa ug usa. [26] Ug kong ang usa ka bahin magaanus, ang tanang mga bahin manag-antus uban niini; o usa ka bahin mapasidunggan, ang tanang mga bahin mangalipay uban kaniya. [27] Karon, kamo mao ang lawas ni Cristo, ug sa mga miyembro sa partikular. [28] Ug gibutang sa Dios sa pipila diha sa simbahan, una mga apostoles, ikaduha ang mga profeta, ikatulo ang mga magtutudlo, sa tapus nga ang mga milagro, unya ang mga pagpang-ayo sa mga, makatabang, mga gobyerno, nagakalainlaing sa mga dila. [29] ang tanan mga apostoles? ang tanan nga mga propeta? tanan mga magtutudlo? tanan mga mamumuhat sa mga milagro? [30] Wala sa tanan nga mga gasa sa pagpang-ayo? ba sa tanan nga mga pagsulti sa mga pinulongan? tanan makahubad ba? [31] Apan maibug sa matinguhaon nga ang labing maayo nga mga gasa: ug bisan pa ipakita ko kaninyo ang labing maayong paagi. (1 Corinto 12: 12-31 KJV)

[27] Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gikasuloban ug Cristo. [28] Walay Judio ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babaye; kay kamong tanan usa diha kang Cristo Jesus. [29] Ug kon kamo iya ni Cristo, nan, kamo kaliwat ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad. (Galacia 3: 27-29 KJV); [9] Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang maayong kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon: [10] nga diha sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon sa pagtigum sa tanan nga mga butang diha kang Cristo, sa nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta; bisan kaniya: [11] Sa kang kinsa usab kita nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala sa tuyo ni Cristo nga nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa tambag sa iyang kaugalingon nga kabubut-on: (Efeso 1: 9-11 KJV)

[8] Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo; ug nga dili sa inyong kaugalingon: kini mao ang gasa sa Dios: [9] Dili sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga mangandak. [10] Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Cristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo, nga sa Dios kaniadto pa gisugo nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. [11] Busa hinumdumi, nga kamo nga sa miaging panahon Gentil sa unod, nga gitawag mga walay sirkunsisyon pinaagi sa nga ginganlan nga circuncicion diha sa unod nga gibuhat sa mga kamot: [12] Nga niadtong panahona kamo kang Cristo, nahilayo kamo sa katilingban sa Israel, ug mga dumuloong sa mga tugon sa saad, nga kamo mga walay paglaum ug mga walay Dios dinhi sa kalibutan: [13] Apan karon, kang Cristo Jesus kamo nga usahay ang sa halayo gihimo na pinaagi sa dugo ni Cristo. [14] Kay siya mao ang atong pakigdait, nga naghimo ug usa sa, ug gilapas ang mga tunga-tunga sa kuta sa pagbulag, pagkabahin sa taliwala kanato; [15] Sa gipaila niya pinaagi sa iyang unod ang panagkaaway, bisan ang Balaod sa mga Kasugoan nga nagsakup sa mga tulomanon; aron diha sa iyang kaugalingon ang usa ka bag-o nga sa duha ka tawo, sa ingon sa paghimo sa pakigdait; [16] Ug aron makapasig-uli sa duha ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa cruz, sa napatay niya ang panagkaaway pinaagi niini [17] Ug miadto ug nagwali siya sa pakigdait kaninyo nga atua sa halayo, ug kanila nga ania sa haduol. [18] Alang sa pinaagi kaniya kita nga duroha adunay access pinaagi sa usa ka Espiritu ngadto sa Amahan. [19] Busa karon kamo dili na mga langyaw ug mga dumuloong, kondili mga katagilungsod sa mga balaan, ug mga sakop sa panimalay sa Dios; [20] Ug mga tinukod ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug sa mga manalagna, nga si Jesucristo gayud mao ang pangulo nga bato sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

pamag; [21] Sa kang kinsa ang tanan nga mga building uban sa angayan bayanan sa tingub motubo ngadto sa usa ka templo nga balaan diha sa Ginoo: [22] nga diha kaniya kamo usab ginatukod sa tingub sa usa ka puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. (Efeso 2: 8-22 KJV)

[1] Busa, ako nga binilanggo sa Ginoo, nagapangamuyo kaninyo, nga kamo magakinabuhi nga takus sa pagtawag nga kamo gitawag, [2] sa tanang pagpaubos ug kaaghop, uban sa taas nga pag-antos, mag-inantusay ang usa sa usa diha sa gugma; [3] managtinguha sa pagbantay sa paghiusa sa Espiritu diha sa gapus sa pakigdait. [4] May usa ka lawas, ug usa ka Espiritu, ingon nga ikaw gitawag sa usa ka paglaum sa pagtawag kaninyo; [5] Usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, [6] Usa ka Dios ug Amahan sa tanan, nga ibabaw sa tanan, ug pinaagi sa tanan, ug sa sulod sa tanan. [7] Apan ngadto sa matag usa kanato gihatagan sa gracia ingon sa taksanan sa hiyas ni Cristo. [8] Busa siya nag-ingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, gidala niya ang pagkabihag nga binihag, ug mihatag ug mga hiyas sa mga tawo. [9] (Ug kini siya misaka, unsa kini kondili nga mikanaug usab ngadto sa mga bahin nga labing halalum sa yuta? [10] Ang mikanaug mao usab ang misaka sa ibabaw sa tanang mga langit, aron mapuno niya ang tanang mga butang) [11] Ug siya mihatag sa pipila, mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna; ug ang uban, mga evangelista; ug ang uban, mga pastor ug mga magtutudlo; [12] Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministerio, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo:

[13] Hangtud nga kita tanan sa paghiusa sa pagtoo, ug sa kahibalo sa Anak sa Dios, ngadto sa usa ka hingpit nga tawo, ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Cristo: [14] Aron kita karon dili na mga anak, ginapalid ngadto ug nganhi, ug ginapalid sa tanan nga hangin sa pagtolon-an, sa lipat-lipat sa mga tawo, ug maliputon nga mga pagpangdani, diin sila naghulat aron sa pagpangilad; [15] Apan nga nagasulti sa kamatuoran diha sa gugma, aron motubo ngadto sa kaniya sa tanan nga mga butang, nga mao ang ulo, si Cristo; [16] gikan kaniya ang tibook nga lawas nabalay ug ug natibook, pinaagi niadtong lutahan nga, sumala sa sa epektibo nga pagbuhat sa sukod sa matag bahin, naghimo abut sa lawas ngadto sa pagpalig-on sa iyang kaugalingon diha sa gugma. [17] Busa magaingon ako ug magapamatuod sa Ginoo, nga kamo managgawi dili ingon sa paggawi sa mga Gentil, sa pagkawalay pulos usab sa ilang hunahuna, [18] gingitngitan ang ilang pagsabut, nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa kaburong nga anaa kanila, tungod sa katig-a sa ilang mga kasingkasing: [19] Kinsa nga pagbati gihatag sa ilang kaugalingon ngadto sa pagpatuyang, sa pagbuhat sa tanang kahugaw nga inubanan sa kahikaw. [20] Apan kamo dili ingon nakakat-on kang Cristo; [21] Kon mao nga kamo nakadungog kaniya, ug gitudloan pinaagi kaniya, ingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus:

[22] nga kamo, mahatungod sa kanhi panag-istoryahanay sa daan nga tawo, nga mao ang hiwi nga sumala sa mga kailibgon nga malimbongon; [23] Ug nga nabag-o diha sa espiritu sa inyong salabutan; [24] Ug nga gibutang mo sa bag-ong tawo, nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diha sa pagkamatarung ug pagkabalaan sa kamatuoran. [25] Tungod nahuboan kamo sa bakak, nagasulti sa kamatuoran ang tagsatagsa uban sa iyang silingan, kay kita mga bahin sa usa ug usa. [26] Mahimong nasuko ikaw, ug dili kamo magpakasala: dili unta matunoran sa adlaw ang inyong kasuko: [27] Dili ihatag dapit sa yawa. [28] Himoa nga siya nga gikawat dili na mangawat; apan magbudlay hinoon siya, nga magbuhat uban ang iyang mga kamot sa butang nga maayo, aron siya adunay sa paghatag kaniya nga nagkinahanglan. [29] Kinahanglan nga walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kondili ang maayo sa sa pagpalig-on, aron kini makahatag ug kaayohan sa mga nagapatalinghug. [30] Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, nga tungod niana kamo gibugkos ngadto sa adlaw sa katubsanan.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

[31] Ang tanan nga kapaitan, ug kasuko ug kaligutgut, ug mga sininggitay, ug pagsulti og dautan, nga isalikway gikan kaninyo, uban ang tanan nga pagkamadinauton, [32] Ug ikaw mapuanguron sa usa ngadto sa usa, mga malomo ug kasingkasing, nga magpinasayloay ang usa sa usa, ingon sa Dios tungod kang Cristo nga gipasaylo kamo. (Efeso 4: 1-32 KJV)

[17] Busa kamo dili sa mga dili maalamon, kondili ang pagsabut kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo. [18] Ug dili kamo maghuboghubog sa vino, nga maoy pagpatuyang; apan mapuno sa Espiritu; [19] Namulong kamo sa inyong kaugalingon sa mga salmo ug sa mga alawiton ug sa espirituwal nga mga awit, nga magawit ug magambahan nga dinuyogan sa inyong kasingkasing ngadto sa Ginoo; [20] sa kanunay magpasalamat alang sa tanan nga mga butang ngadto sa Dios ug sa Amahan diha sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo; [21] Magpinasakopay kamo nga masinugtanon ang usa sa usa diha sa kahadlok sa Dios. [22] Mga asawa, managpasakup kamo sa inyong kaugalingon ngadto sa inyong mga kaugalingong bana, ingon nga sa Ginoo. [23] Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon nga si Cristo mao ang ulo sa iglesia, ug siya mao ang Manluluwas sa lawas. [24] Busa maingon nga ang iglesia nahasakup kang Cristo, ang mga asawa sa ilang mga bana diha sa tanang butang. [25] bana, higugmaa ang inyong mga asawa, ingon nga si Cristo usab nahigugma sa iglesia, ug gihatag sa iyang kaugalingon alang niini; [26] aron iyang balaanon ug paghinlo niini sa paghugas sa tubig pinaagi sa pulong, [27] nga siya unta ipresentar kini ngadto sa iyang kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon, nga walay buling, bisan kunot, o bisan unsang butang; apan nga kini kinahanglan nga balaan ug walay ikasaway. [28] Busa kinahanglan nga mahigugma sa ilang mga asawa sama sa ilang kaugalingong mga lawas. Siya nga nahigugma sa iyang asawa nahigugma sa iyang kaugalingon. [29] Kay walay tawo nga sa walay katapusan nga nagdumot sa iyang kaugalingon nga unod; apan nagapatubo ug nagapangga niini, bisan ingon nga ang Ginoo sa iglesia: [30] Kay mga bahin kita sa iyang lawas, sa iyang unod, ug sa iyang mga bukog. [31] Tungod niini pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug inahan, ug makig-hiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod. [32] Kini mao ang usa ka tinago daku, apan nagasulti ako mahatungod kang Cristo ug sa iglesia. [33] Bisan pa niana himoa nga ang matag-usa kaninyo, sa kinaugalingon maghigugma sa iyang asawa, ingon sa iyang kaugalingon; ug ang asawa nga makita nga siya pagatahuron sa iyang bana. (Efeso 5: 17-33 KJV)

Ang mga magtutuo sa Filipos giawhag sa pagbarug sa pagpuasa sa usa ka espiritu uban sa usa ka hunahuna nga nagtrabaho alang sa pagtoo sa Ebanghelyo.

[25] Ug may niini nga pagsalig, nahibalo ako nga ako magapabilin ug magapadayon pa uban kaninyong tanan, alang sa inyong kauswagan ug kalipay nga sa pagtoo; [26] Aron ang inyong paghimaya modagaya diha kang Cristo Jesus alang kanako tungod sa akong pag-anhi kaninyo pag-usab. [27] lamang nga ang inyong paggawi sa kinabuhi kinahanglan kini mahimong sa ebanghelyo ni Kristo, aron nga bisan moanha ako ug makakita kaninyo o sa laing nga wala, ako makadungog sa inyong mga kalihokan, nga ikaw magmalig-on sa usa ka espiritu, uban sa usa ka kalag nga nagpakigbisug alang sa ang hugot nga pagtuo sa ebanghelyo; [28] Ug sa bisan unsa magpahadlok sa mga kaaway, nga alang kanila mao ang dayag nga timaan sa pagkawala, apan kaninyo, sa kaluwasan, ug nga sa Dios. (Filipos 1: 25-28 KJV)

[1] Kon adunay bisan unsa nga Busa pagtambag diha kang Cristo, kong adunay paglipay sa paghigugma, kong adunay pagpakig-ambit sa Espiritu, kong adunay, nga sulod sa ginhawaan, ug

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

ang kalooy, [2] Humanon kanimo ang akong kalipay, nga ikaw mahimo nga sama sa hunahuna, nga managbaton sa sama nga gugma, nga managhiusa sa usa, sa usa ka hunahuna. [3] Himoa nga walay bisan unsa nga buhaton pinaagi sa panag-away o sa kawang nga himaya; kondili sa pagpaubos sa hunahuna, nga ang tagsatagsa magaisip sa uban nga mas maayo pa kay sa ilang kaugalingon. [4] Tan-awa, dili ang tagsatagsa ka tawo sa iyang kaugalingong mga butang, kondili ang tagsatagsa ka tawo usab nga sa mga butang sa uban. [5] Himoa kini nga hunahuna nga diha kaninyo, nga diha usab kang Cristo Jesus: [6] Kinsa, nga diha sa dagway sa Dios, wala robbery nga mahisama sa Dios: [7] Apan sa iyang kaugalingon nga walay dungog, ug mikuha sa ibabaw niya sa dagway sa usa ka ulipon, ug gihimo diha sa dagway sa mga tawo: [8] Ug sa nakita siya diha sa dagway sa usa ka tawo, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus. [9] Busa ang Dios usab gibayaw siya, ug gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan: [10] aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit, ug sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa sa yuta; [11] Ug aron ang tanang dila magasugid nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2: 1-11 KJV)

[14] Ug labaw sa tanan niini nga mga butang nga gibutang sa ibabaw sa gugma nga putli, nga mao ang gapus sa pagkahingpit. [15] Ug ang pakigdait ni Cristo paharia sa inyong mga kasingkasing, nga ngadto sa maong ikaw gitawag diha sa usa ka lawas; ug kamo mapasalamaton. [16] Ang pulong ni Cristo diha kaninyo sa kadato gayud; pagtudlo ug pagtambag sa usa ug usa sa mga salmo ug sa mga alawiton ug sa mga awit nga espirituhanon uban ang gracia sa inyong kasingkasing ngadto sa Ginoo. (Colosas 3: 14-16 KJV)

[9] Apan atong makita nga si Jesus, nga naghimo sa usa ka diyutay nga ubos sa mga anghel sa pag-antos sa kamatayon, gipurongpurongan sa himaya ug kadungganan; nga siya pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw sa kamatayon alang sa matag tawo. [10] Kay kaniya, alang kang kinsa ang tanang mga butang, ug pinaagi kang kinsa ang tanang mga butang, sa pagdala ug daghang mga anak ngadto sa himaya, aron sa paghimo sa capitan sa ilang kaluwasan hingpit pinaagi sa mga pag-antus. [11] Kay siya nga nagabalaan ug sila nga ginabalaan, tanan sila usa: tungod niana nga hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsoon, [12] nagaingon: Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon, sa taliwala sa mga simbahan magaawit ako ug pagdayeg kaninyo. [13] Ug usab: Igabutang ko ang akong pagsalig kaniya. Ug usab, Ania ako ug ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako. [14] Busa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya usab sa iyang kaugalingon sa ingon usab gikuha bahin sa mao gihapon; aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga mao ang yawa; [15] Ug sa pagluwas kanila nga tungod sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi ubos sa pagkaulipon. [16] Kay sa pagkamatuod, dili sa kaniya sa kinaiya sa mga anghel; apan siya mikuha sa mga kaliwat ni Abraham. [17] Busa sa tanang mga butang gikinahanglan nga pagahimoon siya nga mahimong sama sa iyang mga igsoon, nga siya unta mahimo nga usa ka maloloy-on ug matinumanon nga labawng sacerdote sa mga butang nga mahitungod sa Dios, aron sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa mga sala sa mga tawo. [18] Kay sa nga siya sa iyang kaugalingon nag-antus sanglit gitintal, takus siya sa pagtabang kanila nga mga gitintal. (Hebreohanon 2: 9-18 KJV)

[1] Bisin kinsa nga nagatuo nga si Jesus mao ang Cristo, gipanganak sa Dios; ug ang tanan nga nahigugma sa nanganak kaniya nga nahigugma usab kaniya nga gipanganak kaniya. [2] Pinaagi niini kita mahibalo nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios, sa diha nga kita nahigugma sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Dios, ug sa pagbantay sa iyang mga sugo. [3] Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo: ug ang iyang mga sugo dili mabug-at. [4] Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios modaug sa kalibutan; ug kini mao ang pagdaug nga nagadaug sa kalibutan, bisan ang atong hugot nga pagtuo. [5] Kinsa ang makadaug sa kalibutan, kondili ang mitoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? [6] Kini mao ang mianhi tungod sa tubig ug sa dugo, nga mao si Cristo; dili pinaagi sa tubig lamang, kondili pinaagi sa tubig ug sa dugo. Ug kini mao ang Espiritu nga nagpamatuod, tungod kay ang Espiritu mao ang kamatuoran. [7] Kay adunay tulo nga nagapamatuod sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo: ug kining tulo usa. [8] Ug adunay tulo nga nagapamatuod sa yuta, ang Espiritu, ug ang tubig, ug ang dugo: ug kining totolo nagakauyon sa usa.

[9] Kon kita makadawat sa pagpamatuod sa mga tawo, ang pagpamatuod sa Dios mao ang mas dako: kay kini mao ang saksi sa Dios nga iyang nagpamatuod sa iyang Anak. [10] Siya nga mosalig sa Anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon: siya nga nagatoo dili Dios naghimo kaniya nga bakakon; tungod kay siya nagtuo nga wala ang rekord nga gihatag sa Dios sa iyang Anak. [11] Ug kini mao ang pagpamatuod, nga gihatag sa Dios kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhi anaa sa iyang Anak. [12] Siya nga nagabaton sa Anak may kinabuhi; ug siya nga dili ang Anak sa Dios, walay kinabuhi. [13] Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo sa ngalan sa Anak sa Dios; aron kamo masayud nga kamo adunay kinabuhi nga walay katapusan, ug nga kamo motoo sa ngalan sa Anak sa Dios. (1 Juan 5: 1-13 KJV); [12] Ug ang napulo ka mga sungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari, nga wala gingharian; apan sa pagdawat sa gahum ingon nga mga hari sa usa ka takna uban sa mapintas nga mananap. [13] Kini adunay usa ka hunahuna, ug magahatag sa ilang mga gahum ug kalig-on ngadto sa mananap nga mapintas. [14] Kini nga mga magabuhat gubat uban sa Cordero, ug ang Cordero mao ang pagbuntog kanila: kay siya mao ang Ginoo sa mga Ginoo, ug ang Hari sa mga hari; ug sila nga uban kaniya maoy mga tinawag, ug mga pinili, ug mga matinumanon. (Pinadayag 17: 12-14 KJV)

Kini, nan, dili ikatingala nga ang Kasulatan nagaingon sa usa ka Magtotoo nga mahimong ‘usa ka’ uban sa Dios; ang Magtotoo dili mao ang Diyos apan kini nag-ingon nga ang magtotoo mao ang Usa nga sa Dios. Susama, si Jesus-Kristo usab gipahayag nga ‘usa ka’ uban sa Dios, apan wala maghisgot kang Cristo ingon nga usa uban sa Dios sa paghimo sa Jesus Cristo sa Dios. Busa, ang mga tubag sa proposisyon nga si Jesukristo ug sa Dios, ang Usa nga mipadala sa Iyang Bugtong Anak sa yuta aron mamatay didto sa Krus, mao ang sama nga tawo nga mahimo nga usa ka malanog nga, ‘DILI’, gikan sa Kasulatan ingon nga Dios ug kang Jesu-Cristo mao USA SA KATUYOAN lang - DILI ‘USA SA TULO KA TAWO’ O ‘TULO SA USA TAWO’ nga sayop kaslonon sa mga tradisyon sa mga tawo.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Magtutuo gisultihan diha sa Bibliya nga sila diha kang Cristo, ug diha sa Dios ug vice versa: Dios sa matag Magtutuo ug kang Kristo sa matag magtotoo; apan kini wala sa paghimo sa matag Magtutuo sa Dios o si Jesu-Kristo. Ingon man usab, diin Kasulatan nag-ingon si Cristo anaa sa Dios ug ang Dios diha kang Cristo dili kini mosunod nga sila, usab, mao ang mga sama nga tawo.

Kasulatan nagaingon sa maanindot nga relasyon magtotoo uban sa Dios ug ni Jesukristo sa diin ang mga magtotoo mao ang usa ka sa Dios UG Usa si Jesu-Kristo.

[9] Apan kamo wala diha sa unod, kondili sa Espiritu, kong matuod nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Karon kon adunay tawo nga wala magbaton sa Espiritu ni Cristo, siya mao ang bisan kinsa sa iyang. [10] Ug kong si Cristo anaa kaninyo, ang lawas patay na tungod sa sala; apan ang Espiritu maoy kinabuhi tungod sa pagkamatarung. (Roma 8: 9-10 KJV); [29] Aron walay unod nga himaya diha sa iyang atubangan. [30] Apan kaniya mao kaninyo diha kang Cristo Jesus, nga sa Dios alang kanato gihimo nga kaalam, ug pagkamatarung, ug pagkabalaan ug pagtubos; [31] Aron nga, sumala sa nahasulat: Siya nga himaya, pahimayaa siya diha sa Ginoo. (1 Corinto 1: 29-31 KJV); [5] Kay bisan pa may mga ginganlan nga mga dios, bisan sa langit kun sa yuta, (ingon nga adunay daghan nga mga dios, ug daghan nga mga ginoo) [6] Apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga mao ang sa tanan nga mga butang, ug kita diha kaniya; ug usa ka Ginoo si Jesu-Cristo, pinaagi kang kinsa ang tanang mga butang, ug kita pinaagi kaniya. (1 Corinto 8: 5-6 KJV); [20] Kay ang tanang mga saad sa Dios, kaniya mao oo, ug diha kaniya ang Amen, ngadto sa himaya sa Dios pinaagi kanato. [21] Karon siya nga on kanamo uban kaninyo kang Cristo, ug ang nagdihog kanamo mao ang Dios; [22] Kinsa ang usab ang nagpatik kanamo, ug naghatag sa pasalig sa Espiritu sa among mga kasingkasing. (2 Corinto 1: 20-22 KJV)

[5] Kay ang among ginawali dili ang among kaugalingon, kondili si Cristo Jesus, ang Ginoo; ug ang among kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Jesus. [6] Kay ang Dios, nga ang kahayag magasidlak gikan sa kangitngit, nga misidlak sa among mga kasingkasing, sa paghatag sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios, diha sa nawong ni Cristo Jesus. [7] Apan aduna kami niining bahandi sa mga sudlanan nga yuta, aron ang pagkahalangdon sa gahum maiya sa Dios ug dili gikan sa kanato. (2 Corinto 4: 5-7 KJV); [18] Ug ang tanan nga mga butang gikan sa Dios, nga nagpasig-uli kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Cristo, ug naghatag kanato sa ministerio sa pagpasig-uli; [19] Aron mahibalo, nga ang Dios diha kang Cristo, nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon, nga wala niya pag-isipa ang ilang mga paglapas; ug gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasig-uli. [20] Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo, maingon nga ang Dios nagatambag pinaagi kanamo: Nagapangaliyupo kami kaninyo diha kang Cristo ilis, nga kamo makig-uli sa Dios. (2 Corinto 5: 18-20 KJV); [18] ko si Tito, ug uban kaniya ako nagpadala ug usa ka igsoon nga lalake. Ba si Tito kaninyo? naglakaw kita dili sa sa sama nga espiritu? naglakaw kita dili sa mao usab nga mga lakang? [19] usab, sa imong hunahuna nga kami sa among kaugalingon kaninyo? kita atubangan sa Dios nagasulti diha kang Cristo: apan kita sa pagbuhat sa tanan nga mga butang, mga hinigugma, alang sa inyong paglig-on. [20] Kay ako mahadlok, kay tingali unya, sa diha nga ako moanhi, ako dili makakaplag kanimo ingon sa buot ko, ug nga ako makaplagan ngadto sa kaninyo ingon nga sama sa imong

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

buhaton wala tingali unya may mga debate, kasina, kapungot, panag-away, paglibak, paghunghong, nga nagapatong, kagubot: (2 Corinto 12: 18-20 KJV); [20] ako gilansang sa krus uban kang Cristo: bisan pa niana ako mabuhi; apan dili ako, kondili si Cristo ang nabuhi sa sulod nako; ug ang kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi sa lawas akong ginakinabuhi pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Anak sa Dios, nga nahigugma kanako, ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. (Galacia 2: 20 KJV)

[16] Karon kang Abraham ug sa iyang kaliwat ang mga saad gihimo. Siya nag-ingon nga dili, Ug sa mga kaliwatan, ingon nga sa daghan; kondili ingon nga usa: Ug sa imong kaliwat, nga mao si Cristo. [17] Ug kini ako moingon, nga ang pakigsaad nga gikauyonan nang daan sa Dios kang Cristo, ang Kasugoan, nga upat ka gatus ug katloan ka tuig, dili makabungkag, nga kini kinahanglan sa paghimo sa sa saad sa walay epekto. (Galacia 3: 16-17 KJV); [10] Kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Cristo Jesus alang sa mga buhat nga maayo, nga sa Dios kaniadto pa gisugo nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. (Efeso 2: 10 KJV); [13] Mga igsoon, ako mag-isip nga dili sa akong kaugalingon nga ako nagakupot na: apan usa ka butang ang akong gibuhat: hikalimtan ang mga butang nga gitalikdan, ug nagakab-ut ako sa mga butang nga anaa sa atubangan, [14] ko mopadayon paingon sa marka alang sa ganti sa hataas nga pagtawag sa Dios diha kang Cristo Jesus. (Filipos 3: 13-14 KJV); [2] Ibutang ang imong pagmahal sa mga butang nga sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. [3] Kay ikaw mao ang patay, ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Cristo diha sa Dios. [4] diha nga si Cristo, nga mao ang atong kinabuhi igapadayag na, nan kamo usab igapadayag uban kaniya sa himaya. (Colosas 3: 2-4 KJV);

[17] Pag-ampo sa walay paghunong. [18] Sa tanan nga butang magpasalamat: kay kini mao ang kabubut-on sa Dios diha kang Cristo Jesus, alang kaninyo. [19] Dili ninyo pagpalungon ang Espiritu. (1 Tesalonica 5: 17-19 KJV); [11] Busa usab kita mag-ampo sa kanunay alang kaninyo, nga ang atong Dios magahimo kaninyong takus sa iyang pagtawag, ug sa pagtuman sa tanan nga mga maayo nga kabubut-on sa iyang kaayo, ug ang mga buhat sa hugot nga pagtuo uban sa gahum : [12] nga ang ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo pagahimayaon diha kaninyo, ug kamo diha kaniya, sumala sa grasya sa atong Dios ug sa Ginoong Jesu-Cristo. (2 Tesalonica 1: 11-12 KJV); [19] Ug kita nasayud nga kita iya sa Dios, ug nga ang tibuok kalibutan anaa sa kadautan. [20] Ug kita nasayud nga ang Anak sa Dios mianhi ug mihatag kanato sa salabutan sa, nga kita nakaila kaniya nga matuod, ug anaa kita kaniya nga matuod, bisan pa diha sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Kini mao ang matuod nga Dios, ug kinabuhi nga dayon. (1 Juan 5: 19-20 KJV); [1] Judas, ang alagad ni Jesu-Cristo, ug igsoon ni Jacobo, alang sa nga mga hinigugma sa Dios nga Amahan, ug mga gibantayan alang kang Kristo, ug gitawag. (Judas 1: 1 KJV)¶

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Mao ba kini dili ikatingala nga ang Bibliya nag-ingon nga ang mga tawo nga nakakita ni Jesukristo nakita ang Amahan sa dihang ang Dios diha kang Cristo (ug Cristo sa Dios)? Kasulatan nag-ingon nga, kita usab, mao ang usa ka salamin sa Dios ug ni Jesukristo ngadto sa kalibutan tungod kay kita adunay sa Dios ug ni Jesukristo sa kanato gikan sa higayon nga kita midawat ni Kristo sa atong kinabuhi. Kini nga representasyon sa Dios dili makapahimo kanato nga Dios (o si Jesu-Kristo) ug ni ang sa Dios diha kang Cristo Jesus sa paghimo sa Kristo sa Dios o sa bisan unsa nga sa uban nga mga pagkatawo sa mga tradisyon sa mga tawo nga buot sa pagmugna. Kita mga anak sa Dios ug nagpuyo sa Dios ug kang Kristo Jesus tungod sa Dios sa nakab-ot pinaagi sa sakripisyo ni Kristo sa Krus ug sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay.

[26] Kay ikaw mao ang sa tanan nga mga anak sa Dios pinaagi sa pagtoo diha kang Cristo Jesus. [27] Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gikasuloban ug Cristo. [28] Walay Judio ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babaye; kay kamong tanan usa diha kang Cristo Jesus. [29] Ug kon kamo iya ni Cristo, nan, kamo kaliwat ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad. (Galacia 3: 26-29 KJV)

Kita adunay daghan kaayo sa pagpuyo ug walay panahon sa pakiglantugi sa mga maayo nga buhat sa mga argumento mahitungod sa Dios - ilabi na sa diha nga kini nga mga bumangon ka gikan sa mga hunahuna sa 'kinaiyanhon nga tawo' nga dili makaila sa Dios, himoa nga mag-inusara nga makasabut sa Kasulatan. [11] Alang sa unsa nga tawo ang nasayud sa mga butang nga sa usa ka tawo, gawas ang espiritu sa tawo, nga anaa kaniya? bisan pa niana ang mga butang sa Dios nasayud sa walay tawo, apan sa Espiritu sa Dios. [12] Karon kita nakadawat, dili sa espiritu sa kalibutan, kondili sa Espiritu nga gikan sa Dios; nga kita unta masayud sa mga butang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. [13] Nga ginasultihan ta usab, dili sa mga pulong nga sa tawo sa kaalam nagtudlo, kondili ang Espiritu Santo nagtudlo; pagtandi sa espirituwal nga mga butang uban sa spirituhanon. [14] Apan ang mga kinaiyanhon nga tawo wala magadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios: kay sila mga binuang ngadto kaniya: ug siya dili arang makaila kanila, kay sila gigahin sa paagi sa spirituhanon nga. (1 Corinto 2: 11-14 KJV)

Ikaw ug ako kinahanglan nga pahimudsan ang higayon ug moawhag sa usag usa gikan sa mga pahina sa Kasulatan ug ibutang sa atong Hugot nga Pagtuo diha sa Nabanhaw nga Kristo sa baylo nga walay pulos nga relihiyon. Ang ni sa pagtukod sa atong Hugot nga Pagtuo diha sa Pulong sa Dios ug sa pagpakita sa Kahayag ni Kristo nga buhi sa sulod sa matag usa ug sa tanan nga Magtotoo diha kang Cristo. Ang atoa mao ang usa ka dato nga panulondon pinaagi kang Cristo ug sa kahangturan mas magpaduol sa taga ka adlaw.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

7.7 KASULATAN DUNAY ANG UNANG UG KATAPUSANG NAGAINGON BAHIN NGA DIOS UG SI HESU-KRISTO ANG SA USAG UG SA KALIBUTAN

Ang tanan kinahanglan nga rethink sa bisan unsa nga panghunahuna nga ilang gihimo bahin sa relasyon tali sa Dios ug ni Jesukristo tungod kay ang Bibliya nagaingon nga sila mao ang duha ka lahi nga Binuhat - DUHA takus sa pagsimba.

[1] Ayaw magkaguol ang inyong kasingkasing; kamo nagtuo sa Dios, ug sumalig usab kanako. [**KITA MGA SA NAGTUO SA DIOS UG NAGTUO SA JESUKRISTO**] [2] Sa balay sa akong Amahan adunay daghang lawak: kon kini dili mao, unta ako misulti kaninyo. Moadto ako aron sa pag-andam sa usa ka dapit alang kaninyo. [3] Ug kon ako moadto ug mag-andam og usa ka dapit alang kaninyo, moanhi ako pag-usab, ug modawat kaninyo ngari sa akong kaugalingon; aron nga diin ako, didto kamo mahimong usab. [4] Ug diin ako moadto kamo mahibalo, ug sa dalan nga imong nahibaloan. [5] Si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ikaw moadto; ug sa unsang paagi kita mahibalo sa dalan? [6] si Jesus miingon kaniya: Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi: walay tawo nga moabut ngadto sa Amahan, apan pinaagi kanako. [**JESUS KRISTO ANG BUGTONG PAAGI SA DIYOS**] [7] Kon nakaila pa kamo kanako, kamo kinahanglan nga makaila sa akong Amahan usab: ug sukad karon nakaila kamo kaniya, ug nakakita na kaniya. [**SA ILA JESUS KRISTO ANG SA ILA DIYOS**] [8] Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan, ug igo na kanamo.

[9] Si Jesus miingon kaniya, Kadugay ko nang pagkig-uban kaninyo, ug bisan pa niana ikaw wala makaila kanako, Felipe? siya nga nakakita kanako nakakita sa Amahan; ug sa unsa nga paagi-ingon kaninyo, Ipakita kanamo ang Amahan? [**DIHANG TAWO NAKAKITA JESUS KRISTO SILA NAKITA DIYOS**] [10] Motuo ba kamo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako? [**JESUS KRISTO ANG SA DIYOS; DIOS SA JESUKRISTO**] Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo wala ko igapamulong sa akong kaugalingon apan ang Amahan nga nagapuyo kanako, siya nagabuhat sa mga buhat. [**NI KRISTO PULONG MGA GIKAN SA DIYOS - DILI SI JESUS KRISTO; DIOS NAGAPUYO DIHA JESUS KRISTO; DIYOS ANG BUHAT NGA KRISTO DUNGGON BA**] [11] Tumoo kamo kanako nga ako ania sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako; o, sa laing motuo kanako tungod sa moong mga buhat. [**JESUS KRISTO ANG SA DIYOS; DIOS SA JESUKRISTO**] [12] Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang mosalig kanako, sa mga buhat nga akong ginabuhat mamahimo niya usab; ug ang labaw pa niini ang iyang pagabuhaton; tungod kay ako moadto sa akong Amahan. [**TUNGOD JESUS KRISTO ANG SA DIIN DIOS USA KA MAGTOTOO ANG BUHATON MAS DAKU BUHAT KAY JESUS KRISTO**] (33)

[13] Ug bisan unsa nga kamo mangayo sa akong ngalan, nga akong pagabuhaton, aron ang Amahan pagahimayaon sa Anak. [**SI JESUKRISTO TUBAG SA PAG-AMPO / HANGYO**]

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

SA MGA MAGTOTOO ARON SA HIMAYAA ANG DIYOS] [14] Kon ikaw ang mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton kini. [15] Kon nahigugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. [16] Ug ako magaampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo ug lain nga Maglilipay, aron siya magpabilin uban kaninyo sa walay katapusan; **[JESUS KRISTO NAG-AMPO SA DIYOS NGA ANG MAGTOTOO LAIN NGA MAGLILIPAY KINSA ANG PADAYON SA MAGTOTOO WALAY KATAPUSAN]** [17] Bisan pa ang Espiritu sa kamatuoran; nga ang kalibutan dili makadawat, tungod kay kini makakita kaniya, ni makaila kaniya: apan kamo nakaila kaniya; kay siya nagapuyo uban kaninyo, ug anha kaninyo. **[ANG MANLALABAN / ESPIRITU SA KAMATUORAN NAGAPUYO SA UG SA ANG USA KA MAGTOTOO; ANG MAGTOTOO ANG NAHIBALO SA MAGHUHUPAY / ESPIRITU SA KAMATUORAN NGA DILI TUMUTUO DILI MODAWAT O TAN-AWA]**

[18] Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo: ako moanha kaninyo. [19] Bisan pa sa usa ka gamay nga panahon, ug ang kalibutan makakita kanako dili na; apan kamo makakita kanako: tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. [20] Niadtong adlaw kamo makaila nga ako ania sa akong Amahan, ug nga kamo ania kanako, ug nga ako anaa kaninyo. **[JESUS KRISTO ANG SA DIYOS; ANG MAGTOTOO MAO SA JESUS KRISTO; SI JESUS KRISTO ANG SA MAGTOTOO]** [21] Siya nga sa akong mga sugo, ug nagatuman kanila, kana mao ang nahigugma kanako: ug siya nga nahigugma kanako, higugmaon sa akong Amahan, ug ako mahigugma kaniya, ug sa akong kaugalingon ngadto sa kaniya. **[MAGTOTOO MGA MINAHAL SA DIYOS UG JESUS KRISTO; MAGTOTOO ANG TAN-AWA UG ILA JESU-KRISTO KINSA ANG IPAKITA SA IYANG KAUGALINGON KANILA NIINING KINABUHI]** [22] si Judas miingon kaniya, dili ang Iscariote, Ginoo, sa unsa nga paagi kini nga kamo mopakita sa imong kaugalingon ngadto sa kanato, ug dili ngadto sa kalibutan? [23] Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Kong ang usa ka tawo nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong: ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug kami moanha kaniya, ug ang among puloy-anan uban kaniya. [24] Siya nga nahigugma kanako dili magabantay sa sa akong mga pulong; ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kaugalingon, kondili iya sa Amahan nga nagpadala kanako. **[ANG PULONG JESUS KRISTO GIPAMULONG DILI IYANG KAUGALINGONG - SILA GIKAN SA DIYOS]** [25] Kini nga mga mga butanga gisulti ko kaninyo, sa nagapuyo pa ako uban kaninyo. [26] Apan ang Maglilipay, nga mao ang Espiritu Santo, nga igapadala sa Amahan diha sa akong ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug modala sa tanan nga mga butang ngadto sa inyong paghinumdom, bisan unsa nga Ako miingon kaninyo. **(34) [BALAANG ESPIRITU = ESPIRITU SANTO]** **[ANG MANLALABAN / ESPIRITU SANTO ANG GIPADALA SA DIYOS SA PAGHANGYO NI JESUKRISTO; ANG MANLALABAN MOTUDLO UG MOPAHINUMDOM MAGTOTOO UNSAY JESUS KRISTO ANG GISULTI]** [27] kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, dili ingon nga sa kalibutan naghatag, Ako mohatag nganha kaninyo. Ayaw magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw. [28] Kamo nakadungog sa unsa nga paagi nga ako miingon nganha kaninyo, ako moadto, ug mobalik pag-usab kaninyo. Kon kamo nahigugma kanako, managkalipay kamo unta, tungod kay ako miingon, Ako moadto sa Amahan; kay ang akong Amahan labaw pa kanako. **[JESUS KRISTO NA SA DIYOS; DIOS MAS DAKU KAY JESUS KRISTO]** [29] Ug karon gisultihan ko kamo sa wala pa kini mahitabo, nga, sa diha nga kini mahitabo na, kamo unta

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

motoo. [30] Dili na ako magdaghan pa ug sulti kaninyo, kay ang principe niining kalibutana, ug walay bisan unsa kanako. [31] Apan aron ang kalibutan mahibalo nga ako nahigugma sa Amahan; ug ingon nga ang Amahan mihatag kanako og sugo, bisan pa niana buhaton ko.

[JESUS KRISTO NADAWAT SUGO GIKAN SA DIYOS; SI JESUS KRISTO NAGTUMAN UG NI DIYOS SA KABUBUT-ON] ... (Juan 14: 1-31 KJV)

Ang Dios mao ang labaw pa kay sa kang Cristo Jesus; nga mao ang kang Cristo Jesus sa Iyang kaugalingon mipahayag! Busa, bisan kinsa nga nag-angkon nga si Jesu-Kristo mao ang managsama ngadto sa Dios ug nga si Kristo Jesus mao ang Dios, ang tinuod nga nagkinahanglan nga gisulayan sa Kasulatan - DILI pinaagi sa mga tradisyon sa mga tawo.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

“Ug karon moanha na ako kanimo; ug kining mga butanga gisulti ko dinhi sa kalibutan, aron sila makabaton sa akong kalipay nga matuman diha sa ilang mga kaugalingon. Gihatag ko kanila ang imong pulong; ug ang kalibutan nagdumot kanila, kay sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Dili ako mangamuyo nga kamo kinahanglan nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, apan nga kamo kinahanglan sa pagbantay kanila gikan sa mga daotan. Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran: ang imong pulong mao ang kamatuoran. Samtang kamo gipadala ako sa kalibutan, maingon man usab gipadala ko sila sa kalibutan. Ug tungod kanila ako nagabalaan sa akong kaugalingon, aron sila usab unta mabalaan pinaagi sa kamatuoran. Ako nagaampo dili alang lamang kanila, kondili alang usab sa mga mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong; Nga sila ang tanan mahimo nga usa; ingon nga ikaw, Amahan, ania kanako, ug ako anaa kanimo, aron sila usab maania kanato: aron ang kalibutan motuo nga ikaw ang nagpadala kanako. Ug ang himaya nga imong gihatag kanako, akong gihatag kanila; aron sila mahimo nga usa, maingon nga kita usa: Ako ania kanila, ug ikaw ania kanako, aron sila mahingpit nga usa; ug aron ang kalibutan mahibalo nga ikaw nagpadala kanako, ug nahigugma kanila, nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, buot ko nga sila usab, nga imong gihatag kanako, nga uban kanako diin ako; aron sila makakita sa akong himaya, nga imong gihatag kanako; kay ikaw nahigugma kanako sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. O Amahan nga matarung, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nakaila nga ikaw nagsugo kanako. Ug akong gipaila kanila ang imong ngalan, ug mopahayag niini: aron ang gugma nga imong gihigugma kanako maanaa kanila, ug ako anaa kanila.”

Si Jesu-Kristo, Hari sa mga Hari ug Ginoo sa mga Ginoo
(Juan 17:13-26 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

PANAPOS

Ang tanan nga mga pahayag sa, ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ gipasukad diha sa mga bersikulo nga gikuha gikan sa Biblia (KJV) aron sa paggamit sa unsa ang gisulti sa Dios sa mga balaan nga mga tawo nga natala sa Dios Pulong ngadto sa mga linukot nga basahon. Adunay daghan kaayo nga mga bersikulo nga nag Dios nahigugma sa Iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, kinsa mao ang karon sa Tuo nga Kamot sa Dios sa trono diin siya naghimo ug paglaban alang sa matag Magtutuo. Daghang mga bersikulo sa Kasulatan sa pagpahayag sa kaduol ug single nga katuyoan sa Dios adunay uban kang Kristo Jesus Kinsa nagtuman sa Dios sa Kabubut-on sa baylo nga sa iyang kaugalingon diha sa Tanaman sa Getsemani ug sa Iyang tibuok yutan-ong paglakaw. Adunay daghan nga mga pagtulun-an ug mga doktrina nga gitudlo sa mga tawo bahin sa Dios, ni Jesukristo, ug sa Bibliya, ug kamo ug ako kinahanglan sa pagsulay sa matag pag-angkon ug pagtoo sa Pulong sa Dios sa baylo nga sa mga tradisyon sa mga tawo. Adunay daghan nga mga argumento sa mga tawo sa ibabaw sa mga isyu nga sa niini nga Basahon apan walay gikutlo o direkta gilantugian nga gihatag nga panahon bililhon ug ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’ lamang gisulat alang sa mga o maluwas - dili sa mga tawo nga wala mahigugma sa Pulong sa Diyos.

Bisan pa sa kakulang sa Hugot nga Pagtuo sa walay pagpanghibalo, ug sayop nga pagtulon-an nga kaylap sa kalibotan karon, gikan sa panahon-sa-panahon nga ako gusto sa pagbisita sa mga simbahan aron makita kon ako makakat-on sa bisan unsa gikan sa pulpito o sa mga membro sa kongregasyon. Usahay, ako nalipay sa akong makakaplag; sa kasagaran dili ako. Kasulatan tin-aw mahitungod sa panginahanglan alang sa mga bag-o nga diha sa Hugot nga Pagtuo ni Jesukristo sa paglikay sa makig-awayon nga mga argumento ug sa mga tawo nga sukwahi sa ilang kaugalingon ug sa ingon kini girekomendar nga novice mga magtutuo sa pagpangita sa pakig-ambitay uban sa sama sa pagbati magtutuo kinsa nahigugma sa Dios ug wala matintal sa sa mga doktrina sa mga tawo. Kay sa mga tawo nga ang mga hamtong nga diha sa ilang gugma ug sa paglakaw uban sa Dios ug kang Jesukristo, nga makahimo sa paghupot sa ilang gugma alang sa Dios ug sa pagpihig sa hunahuna, ako moawhag kaninyo sa paghigugma ug saksi sa mga tawo nga anaa sa mga simbahan ug mga katedral - ilabi na kon sila bukas sa pagsimba sa Dios nagapangita: nga sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay kon dili, ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga, samtang ang Diyos ug si Jesus-Kristo nag-antos sa taas nga uban sa matag tawo, kita sa pagsalikway sa usa ka tawo human sa una ug ikaduha nga tambag.

[9] Apan likayi mga pangutana, ug mga kaagi sa mga kagikan, ug ang mga paglalis, ug pagtinubagay mahatungod sa balaod; kay mga walay kapuslanan ug mga kawang. [10] Ang usa ka tawo nga mao ang usa ka erehes human sa una ug ikaduha nga pagtambag; [11] Ang pagkahibalo nga siya nga ang maong tawo nahasalaag, ug mga sala, nga silot sa iyang

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

kaugalingon. (Tito 3: 9-11 KJV); [37] Kon bisan kinsa nga tawo nga maghunahuna sa iyang kaugalingon nga usa ka manalagna, kun espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga sa mga butang nga gisulat ko kaninyo ang mga sugo sa Ginoo. [38] Apan kong may tawo nga walay salabutan, pasagdi siya nga walay salabutan. (1 Corinto 14: 37-38 KJV)

Panahon mao ang mubo kaayo ug Ang Pulong sa Dios bilihon kaayo sa pakiglantugi. Gawas kon ang Dios nagsulti kanimo nga magpabilin, ug sa pagsulti sa usa ka tawo sa kasingkasing kini hugot nga girekomendar nga imong makita sa usa ka tawo kinsa tingali wala pa nakadungog Ang Maayong Balita. Ang kaumahan nga mga puno apan adunay pipila ka mga mga trabahante; uban sa daghang mga tawo pa nga gihatag sa mga oportunidad sa pagsimba sa Dios diha sa Espiritu ug sa Kamatuoran, ang ni mabuhi sa atong kinabuhi alang Kaniya nga masaligon sa Ang Usa nga na sa atong atubangan, atong Ginoo nga si Jesukristo.

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

MAHITUNGOD SA MAGSUSULAT

Marcos nahimong nahibalo sa Dios sa usa ka sayo nga edad ug gidawat si Jesu-Kristo sa iyang kinabuhi hangtod sa pagbalik sa iyang mahinumduman. Pag-anhi gikan sa usa ka mapintas nga dysfunctional nga pamilya background iyang nasaksihan sa Dios pagluwas ug pagpanalipod sa iyang kinabuhi gikan sa kamatayon ug mobati sa mga biktima sa domestic sa kapintasan.

Human naimpluwensiyahan sa usa ka Kristohanong magtutudlo sa eskwelahan ug sa pag-adto sa usa ka lokal nga Kristohanong simbahan, si Marcos nakakat-on sa pag-ampo ug pagbasa sa Kasulatan; makamatikod sa atubangan sa Dios ug sa kahimuot sa pagsimba nga anaa pinaagi sa buhat ni Cristo Jesus. Ang pagsunod sa gikan sa Kristohanong balay sa Kristohanong balay sa panahon sa iyang tunga sa ulahing mga tin-edyer, siya nakakat-on sa mga kalainan tali sa mga denominasyon sa simbahan apan sa gihapon nakakita ug mapasalamaton alang sa mga kasingkasing ug mga kinabuhi sa mga tawo nga gihatag kaniya sa paghigugma ug kapuy-an.

Sa Harianong Australian Kasundalohang Manggugubat Sa Kadagatan, Marcos gisugdan ug gipangulohan sa usa ka gamay nga Kristohanong pakig-sakay sa usa ka migiya misil maglalaglag ug nagpadayon sa pagsinati sa paglutos nga nagsugod sa Nag-Unang Mga Pagbansay Sa. Bisan sa pagsupak sa tanan nga mga magtotoo nga kasinatian niini nga kalibutan, Marcos nagpabilin nga matinud-anon ug nasaksihan sa nagkalain-laing pantalan mibiyahe siya ngadto sa panahon sa iyang nabal deployments sa Indian ug South Pacific Kadagatan.

Usa ka semana human sa iyang nagapangagi sa Kasundalohang Manggugubat Sa Kadagatan, Marcos mibiyahe ngadto sa USA sa pagsugod sa pagpangulo ug sa pagbansay sa misyonaryo nga iyang nakita nga ingon sa gikinahanglan ug pasiunang sa iyang kinabuhi sa pag-alagad sa diin ang Dios mitawag kaniya. Human sa misyonaryo ug sa panimalay sa simbahan outreach sa Michigan, Kansas, ug Florida, Marcos mipadayon sa iyang saksi balik sa Australia ug sa ngadtongadto mitambong sa University of Sydney, ug sa mga Australian National University nga gikan nga siya nakakuha sa upat ka mga unibersidad degrees ug sa admission sa praktis sa balaod gikan sa Halangdon nga Court sa Australia. Ingon sa usa ka Barrister-sa-Balaod ug Solicitor, Marcos nagtrabaho sa pribado ug publiko nga sektor diin siya nagpadayon sa pagpahimulos sa pakig-ambitay uban sa Dios, sa Iyang Amahan, ug sa Iyang Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo.

Karon, siya nagpabilin nga mapasalamaton ug gipanalanginan uban sa iyang pamilya ug nagtan-aw sa unahan sa Ang Pagpundok Mag-uban / Tugob nga Kalipay nga panghitabo gipahayag sa 1 Tesalonica 4: 13-5: 11 ug 1 Mga Taga-Corinto 15: 51-57 (KJV) nga mao ang Paglaom sa matag Magtutuo sa si Jesu-Kristo.

[HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/MARKGRANTDAVIS](https://www.linkedin.com/in/markgrantdavis)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KARON ANG DIOS SA
PAGLAUM MAGAPUNO
KANINYO SA TUMANG
KALIPAY UG PAKIGDAIT
DIHA SA PAGTOO, ARON
MODAGAYA KANINYO ANG
PAGLAUM DIHA SA SA
GAHUM SA ESPIRITU
SANTO.
(ROMA 15:13 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

KATAPUSAN MUBO NGA MGA SULAT

(1) Information ug mga comments dinhi mahimong maglakip sa importante nga mga bersikulo sa Kasulatan nga sa mga magbabasa mao ang gidasig sa pagtan-aw sa ilang Bibliya.

(2) [50] Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit, mao ang akong igsoon nga lalake, ug sa igsoon nga babaye, ug inahan. (Mateo 12: 50 KJV); [10] Kay kaniya, alang kang kinsa ang tanang mga butang, ug pinaagi kang kinsa ang tanang mga butang, sa pagdala ug daghang mga anak ngadto sa himaya, aron sa paghimo sa capitan sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antus nga hingpit. [11] Kay siya nga nagabalaan ug sila nga ginabalaan, tanan sila usa: tungod niana nga hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsoon, [12] nagaingon: Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon, sa taliwala sa mga simbahan magaawit ako ug pagdayeg kanimo. [13] Ug usab: Igabutang ko ang akong pagsalig kaniya. Ug usab, Ania ako ug ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako. (Hebreohanon 2: 10-13 KJV)

(3) Sa Dios anghel diha sa Kasulatan tan-awon sama sa mga tawo sa diha nga sila makita sa mga tawo - dili ang mga bata o mga babaye kanunay nga gihulagway sa mga sugilanon: [1] Ug may miabut nga duruha ka mga manolonda didto sa Sodoma sa hapon; ug si Lot naglingkod sa ganghaan sa Sodoma, ug si Lot sa pagkakita kanila mitindog sa pagsugat kanila; ug siya miyukbo sa iyang kaugalingon uban sa iyang nawong paingon sa yuta ... [5] Ug sila kang Lot, [ANG DAOTANG TAWO GITAWAG] ug miingon kaniya: Hain ba ang mga tawo nga ming-anhi kanimo karong gabii? [SILA WALA NAHIBALO SA 'TAWO' MGA ANGHEL] Dad-a sila ngari kanamo, aron kami makaila kanila. [NAHIBALO SEKSWAL] (Genesis 19: 1, 5); [11] Ug may miabut nga usa ka anghel sa Ginoo, ug milingkod sa ilalum sa usa ka kahoy nga encina nga didto sa Ophra, nga sakup sa kang Joas ang Abiezertanhon: ug ang iyang anak nga lalake nga si Gedeon nagagiuk sa trigo sa ubas, aron sa pagtago niana gikan sa mga Madianhon ... [22] Ug sa diha nga si Gedeon nakakita nga siya mao ang usa ka anghel sa Ginoo, si Gedeon miingon: Alaut, Oh Jehova nga Dios! Tungod kay ako nakakita sa usa ka anghel sa Ginoo nawong sa nawong. (Maghuhukom 6: 11, 22 KJV); [2] Ug ilang nakita ang bato nga giligid na gikan sa lubnganan. [3] Ug misulod sila, ug wala nila hikaplagi ang lawas sa Ginoong Jesus. [4] Ug kini nahitabo, nga ingon sa nangalibog sila tungod niini, ania karon, duruha ka tawo mitindog sa tupad nila nga may bisti nga masulaw: (Lucas 24: 2-4 KJV); [9] Ug sa diha nga siya nakasulti niini nga mga butang, samtang sila nakakita, gibayaw siya sa itaas; ug usa ka panganod midawat kaniya gikan sa ilang mga mata. [10] Ug samtang sila mitan-aw sa langit sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa, duha ka tawo mitindog sa tupad kanila sa puti nga bisti; [11] Nga miingon usab, kamo nga mga tawo sa Galilea, nganong nagatindog kamo dinhi ug nagatutok sa langit? kining mao nga si Jesus, nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, moanhi sa sama nga paagi ingon sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. (Buhat 1: 9-11 KJV)

(4) Ang ubang mga magtutuo usab nga gipanalanginan sa yuta ug sa tanan mga magtotoo mapanalanginan human ni Kristo pagpadayag. Apan, ang tanan nga mga apostoles, mga propeta kadaghanan sa, ug sa daghan pang ubang mga magtutuo sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

Kasulatan wala makadawat sa maong mga panalangin diha sa ilang mga kinabuhi apan mituo, ug gidahom, ang Dios sa balus nga pinaagi kang Cristo Jesus sa kahangturán.

(5) [8] Magbuotan kamo, ug managtukaw; tungod kay ang imong kaaway, ang yawa ingon sa usa ka nagangulub nga leon, nagsuroysuroy, nga nangitag iyang matukob: [SI SATANAS LAKANG SA UG UG YUTA PAGTINGUHA SA KALAGLAGAN UG PANGLIMBONG SA TAWO] [9] Kinsa pagsukol nga malig-on diha sa hugot nga pagtuo, nga nahibalo nga sa mao usab nga antus nangatuman diha sa inyong mga igsoon nga ania sa kalibutan. [10] Apan ang Dios sa tanan nga grasya, kinsa nagtawag kanato ngadto sa iyang walay katapusan nga himaya pinaagi ni Kristo Jesus, sa tapus nga ikaw nag-antus sa usa ka samtang, maghimo kaninyo nga hingpit, sa pagtukod, paglig-on, ug pagbaskug kaninyo.[TANAN KINSA ANG GITAWAG SA KINABUHING DAYON KABUBUT-ON ANTOS SA NIINING KALIBUTAN TUNGOD NI SATANAS NGA KASAKIT DIYOS MOLIKO NGADTO KADAUGAN, KALIG-ON, UG IYANG HIMAYA SA KAHANGTURAN] (1 Pedro 5: 8-10 KJV)

(6) Itandi kini nga kalaglagan ug kapildihan sa unsa si Jesus-Kristo nga sa tanan nga gusto sa Dios nga kaniya sa pagbuhat; Si Jesu-Kristo wala gayod gipatay (o naigo) bisan kinsa, nga gihimo bisan kinsa nga masakiton, kun sa bisan unsa nga hinungdan kasakit o pag-antos sa bisan kinsang tawo: [7] Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga ako mao ang pultahan sa mga karnero. [8] Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan: apan ang mga karnero wala magpatalinghug kanila. [9] Ako mao ang pultahan: pinaagi kanako kon bisan kinsa nga tawo mosulod, siya maluwas, ug mosulod ug mogula ug makakaplag siyag masibsib. [10] Ang kawatan dili moanhi, kondili aron siya makapangawat, ug sa pagpatay, ug sa paglaglag: Ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. [ANG KAWATAN - DILI DIOS - MANGAWAT, MAKAPATAY, UG LAGLAGON; SUKWABI SA SA KAWATAN A, HESU-KRISTO MIANHI NGA TAWO BASIN KAY KINABUHI UG NIINI SA MADAGAYAON GAYUD] [11] Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero, ang maayong magbalantay sa mga karnero magahalad sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. (Juan 10: 7-11 KJV)

Sa Dios ug si Jesukristo dili hinungdan sa mga tawo aron sa pagkuha sa mga masakiton o mamatay; sa baylo, sila pag-ayo, sa pagluwas, ug magaluwas. Job naghatag sa Daang Tugon Hebreohanon usa ka mubo nga pagsabot sa ‘NGANO MALAIN SA MAAYONG TAWO’ apan sa Bag-ong Tugon-abli sa espirituhanon nga gingharian alang sa tanan sa pagtan-aw nga sila makig-away uban sa mga kaaway sa Dios, si Satanas ug ang iyang mga anghel-sama sa tabil sa templo nagilis bukas ni Kristo paglansang sa krus. Karon ang atong mga mata makakita nga anaa sa likod sa maong kasakit ug kahasol nga mao ang kaayo sa lain-laing sa bisan unsa nga pagtuo nga ang Dios makapatay ug naghimo sa mga tawo nga masakiton; Ni Kristo Ministryo sa yuta ug sa unsa ang balaang espiritu nagpadayag gikan sa mga Ebanghelyo sa Basahon sa Pinadayag sa pagpahayag nga ang Dios dili pagbuhat niini nga mga butang ngadto sa Iyang mga Anak, apan nagtugot Satanas ug Paghukom sa

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

pagtubag sa pagsupak sa gawason magbubuot sa mga indibiduwal (ug mga nasud) nga mao lamang sa mubo gitumong sa ‘Kansang Tinguha Nga Gibuhat?’.

(7) Hebreohanon, ‘sinultihan sa pagtugot’ diin si Satanas gitugotan sa pag-atake sa tanan nga ni Job sa pamilya, mga sulugoon, ug ang mga bahandi tungod kay ang Dios GIHUPAY sa mga proteksiyon siya kaniadto on ug sa gihisgotan sa Job 1: 10 (KJV); Dios wala atake sa Job o niadtong naglibut kaniya - Kasulatan tin-aw nga nag-ingon kini nga kasakit ug pag-antos nga gipahinabo ni Satanas.

(8) Kini nga bersikulo wala mag-ingon nga ang maayo ug sa dautan sa kinabuhi sa duha gikan sa Dios; kini nag-ingon nga maayo nagagikan sa Dios ug nga ang mga tawo usab modawat sa dautan sa kinabuhi - kini wala maghisgot nga ang dautan gikan sa Dios. Hinunua, sa maayo ug sa dautan diha sa kalibutan ug ang Dios ug si Satanas aktibo diha sa mga kinabuhi sa mga tawo.

(9) [7] Ug mao kadto, nga sa tapus ang Ginoo nakapamulong niini nga mga pulong kang Job, si Jehova miingon kang Eliphaz nga Timanitanhon: Ang akong kasuko nasugniban batok kanimo, ug batok sa imong duruha ka mga higala: kay kamo wala magsulti sa kanako ang butang nga matarung, ingon nga ang akong alagad nga si Job may. [8] Busa karon, magkuha kamo ug pito ka lakeng vaca ug pito ka mga lakeng carnero, ug umadto kang Job nga akong alagad, ug maghalad kamo tungod kaninyo sa usa ka halad-nga sinunog; ug ang akong alagad nga si Job maoy mag-ampo tungod kaninyo; kay siya akong pagadawaton, sanglit dili ako magbuhat alang kaninyo sumala sa inyong binuang, nga kamo wala magsulti kanako sa butang nga matarung, sama sa akong alagad nga si Job. [9] Busa si Eliphaz, ang Timanitanhon ug si Bildad, ang Suhitanhon, ug si Sophar, ang Naamatitanhon, nanlakaw, ug naghimo sumala sa gisugo sa Ginoo kanila: ang Ginoo usab Job gidawat. (Job 42: 7-9 KJV)

(10) [32] Ug tungod niini ang damgo gihimo sa nakaduha kang Faraon; kini tungod kay ang maong butang gitukod sa Dios, ug nga ang Dios nagadali sa pagbuhat niini. (Genesis 41: 32 KJV)

(11) [13] Kini ang tanan namatay sa pagtoo, nga wala makadawat sa mga saad, apan nakakita kanila sa halayo, ug nadani sa mga kanila, ug gigakus sila, ug misugid nga sila mga dumuloong ug mga lumalangyaw dinhi sa yuta. (Hebreohanon 11: 13 KJV)

(12) Ang termino, ‘tunok’ gigamit usab diha sa Daang Tugon alang sa mga tawo nga mahimo nga usa ka problema sa mga magtutuo: [51] Isulti mo ngadto sa mga anak sa Israel, ug ipamulong ngadto kanila: Sa diha nga kamo manabok sa Jordan ngadto sa yuta sa Canaan; [52] Unya kamo magpapahawa sa tanang mga pumoluyo sa yuta gikan sa atubangan ninyo, ug magadugmok sa tanan sa ilang mga hulagway, ug sa paglaglag sa tanan nilang mga tinunaw nga larawan, ug magagun-ob sa tanan nilang hatag-as nga mga dapit: [MAGTOTOO MGA SA PAGTANGTANG KINING TAWO UG LAGLAGON NIADTONG BUTANG NGA MGA DI-DIOSNON IMPLUWENSIYA SA YUTA] [53] Ug pagakuhaon mo ang mga pumoluyo sa yuta, ug magapuyo diha; kay ako naghatag kaninyo sa yuta sa pagpanag-iyang niini ... [55] Apan kong kamo dili magapapahawa sa mga pumoluyo sa yuta gikan sa inyong atubangan; nan kini mahitabo, nga ang mga nga inyong gitugotan nga magapabilin gikan kanila

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

mamahimong ingon sa mga puling sa inyong mga mata, ug ang mga tunok sa inyong mga kilid, ug sila magasamok kaninyo sa yuta diin kamo magapuyo. [KINING KATAWHAN GUSTO MAHIMONG INGON SA MGA PULING UG TUNOK SA MAGTOTOO KON SILA MGA DILI GIHUPAY GIKAN SA YUTA] (Numeros 33: 51-53, 55 KJV)

(13) Bisan tuod si Pablo nabuta gikan ni Kristo sa pagpangilabot sa panahon sa usa sa mga panaw ni Pablo sa pagdakop ug pagpatay magtotoo, ang iyang pagkabuta naayo sa diha nga si Ananias nga nag-ampo alang kaniya diha sa Buhat:

[8] Ug si Saul mibangon gikan sa yuta; ug sa diha nga ang iyang mga mata nabuka, nakita niya nga walay tawo; apan sila gidala siya sa kamot, ug gidala ngadto sa Damasco ... [17] Ug si Ananias miadto sa iyang dalan, ug misulod ngadto sa balay; ug sa pagbutang sa iyang mga kamot diha kaniya miingon, Igsoong Saulo, ang Ginoo, bisan si Jesus, nga mitungha kanimo sa dalan nga imong giagian, nagpaanhi kanako, nga ikaw unta makadawat sa imong panan-aw, ug mapuno uban sa Espiritu Santo. [18] Ug gilayon nangataktak sa iyang mga mata ang daw mga hingbis, ug gilayon nakakita siya; ug mitindog ug gibautismohan siya. (Buhat 9: 8, 17-18 KJV) Ang sakit sa Pablo sa mata o sa mga mata nga gihisgotan sa ulahi mao ang ingon nga usa ka resulta sa mga Sinugo ni Satanas - dili Cristo.

(14) [37] Kon bisan kinsa nga tawo nga maghunahuna sa iyang kaugalingon nga usa ka manalagna, kun espirituhanon, kinahanglan magaila siya nga sa mga butang nga gisulat ko kaninyo ang mga sugo sa Ginoo. [38] Apan kong may tawo nga walay salabutan, pasagdi siya nga walay salabutan. (1 Corinto 14: 37-38 KJV); [16] Bisan pa niana, sa dapit diin kami na-ut, kita maglakaw pinaagi sa samang lagda, atong hunahuna sa sama nga butang. [17] Mga igsoon, magmaawaton kamo kanako, ug timan-i ninyo sila nga nanaggawi sa ingon sama nga kami inyong alang sa usa ka panig-ingnan. [18] (Kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila giingnan ko na kamo sa makadaghan, ug karon igaingon ko uban ang paghilak, nga sila mao ang mga kaaway sa krus ni Cristo: [19] Kang kansang katapusan mao ang pagkawala, kang kansang dios mao ang ilang tiyan, ug kang kansang himaya anaa sa ilang kaulawan, nga nagatagad sa mga butang yutan) (Filipos 3: 16-19 KJV); [8] Wala kita mokaon bisan kinsa nga tawo sa tinapay sa walay bayad; kondili nagabuhat uban sa pagbudlay ug paghago sa adlaw ug sa gabii, aron dili kami makasamok kang bisan kinsa kaninyo: [9] Dili tungod kay kita adunay dili gahum, apan sa paghimo sa atong mga kaugalingon nga usa ka panig-ingnan nganha kaninyo sa pagsunod sa aton. (2 Tesalonica 3: 8-9 (KJV)

(15) Daghan Jose ubos Faraon sugod sa pito ka tuig nga kadagaya sa atubangan sa pito ka tuig nga gutom diha sa Genesis 41: 40 (KJV).

(16) [1] Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero ... [3] Ug moabut ang dili na tunglo: apan ang trono sa Dios ug sa Cordero, anaa niini; ug ang iyang mga alagad manag-alagad kaniya: (Pinadayag 22: 1, 3)

(17) [11] Sa dihang ako usa ka bata, ako misulti ingon sa usa ka bata, akong nasabtan nga ingon sa usa ka bata, naghunahuna ko nga ingon sa usa ka bata; apan sa diha nga ako nahimong usa ka tawo, gibutang ko sa binata nga mga butang. [12] Kay karon kita makakita pinaagi sa usa ka baso, pagkahanap; apan unya sa nawong ug nawong; karon ako nahibalo sa bahin; apan unya

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

makaila ako bisan sama nga ako usab nailhan. (1 Corinto 13: 11-12 KJV); [4] Ug sila makakita sa iyang nawong; ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. (Pinadayag 22: 4)

(18) Gibanhaw sa ‘sa iyang’ Trono - Dios o ni Jesukristo Trono? Sa wala pa ang Bag-ong Langit ug Yuta gibuhat ug nga gihisgotan sa Pinadayag 21 Si Jesus Cristo nahimutang sa Tuong Kamot sa Dios. Human sa Bag-ong Langit ug Yuta gimugna ‘sa Trono sa Dios ug sa Kordero’ gihisgotan sa unang panahon ug kini nahimutang sa Bag-ong Jerusalem. (Pinadayag 22: 1, 3)

(19) [5] Kay adunay usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus; [6] Kinsa ang mihatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, aron nga nagpamatuod sa tukma nga panahon. (1 Timoteo 2: 5- 6 KJV)

(20) Buot sa Diyos nga gantihan sa matag usa ug sa matag tawo apan ikaw ug ako-una nga kinahanglan nga molihok diha sa Pulong sa Diyos ug Tawag.

(21) Kini mao ang importante nga timan-nga ang pagpakita ni Jesus Cristo mao DILI sama sa Pagbalik ni Jesus Kristo ingon nga lain-laing mga butang ang mahitabo sa matag panghitabo: ‘Ang pagpakita’ ang si Jesu-Cristo diha sa mga panganod sa ibabaw sa yuta uban sa Nangatugob sa Kalipay nga mga magtutuo alang sa usa ka pito ka tuig nga panahon; ‘ng Pagbalik’ mao si Jesu-Cristo dinhi sa yuta uban sa iyang mga anghel sa pagwagtang sa mga dautan ug sa pagtukod sa iyang pagmando ibabaw sa yuta uban sa mga magtotoo nga pagporma sa iyang Gobyerno alang sa usa ka libo ka tuig.

(22) sa Langit, sama sa mga manulonda nga mga binuhat, sa yano dili makita sa normal nga mata sa tawo (sama sa mga iro makadungog tingog tawo dili makadungog o kolor isda makakita apan mga tawo dili). Apan, tungod lang kay kita dili makakita kanila wala magpasabot nga ang mga manulonda ug mga langitnong mga gahum dili anaa; matikdi ang daghan nga mga asoy diin ang Dios ug si Jesukristo ABLIHI sa mga mata sa usa ka tawo sa TAN-AWA kon unsa na sa atubangan sa ilang nawong sa tanan nga mga sa daplin. Ang ‘sa espirituwal nga’ gingharian nga, Busa, sa lain nga paagi sa pag-ingon niadtong mga butang ug mga tawo nga anaa uban sa ug sa mga tawo apan nga dili makita sa mga hubo mata sa tawo gawas kon ang Dios, si Jesu-Kristo, usa ka anghel, o Magtotoo ‘abli sa’ mata sa nakakita. Kini nga abante nga hilisgutan mao ang pagdumala sa dugang sa usa ka umaabot nga basahon sa ang tagsulat.

(23) Itandi kini sa Iyang pagpakita diin Cristo nagasakmit sa mga magtutuo ngadto sa mga panganod sa pag-uban kaniya: [17] Unya kita nga mga buhi, ug magpabilin nga nadakpan sa uban kanila sa mga panganod, sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan : ug sa ingon niini kita gihapon sa Ginoo. (1 Tesalonica 4: 17 KJV)

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

(24) Ang Dios nagpakita Juan nga Bautista nga si Kristo nakadawat sa Espiritu nga gikan sa Dios pinaagi sa ilhanan sa usa ka nga mikunsad salampati gikan sa langit. Sa susama, si Jesus-Kristo mikayab ngadto sa langit, ug ang balaan nga espiritu gipadala ngadto sa yuta sa Pentekostes, ang Kasulatan nagtala nga sa diha nga ang usa ka tawo nakadawat sa bautismo sa balaang espiritu kini usab nagpasabot sa usa ka ilhanan sa tibuok Basahon sa mga Buhat ug sa 1 Corinto 12 ngadto sa 14 KJV.

(25) Tungod kay ang Dios gusto nga ang mga tawo sa pagsimba Kaniya diha sa Espiritu ug sa Kamatuoran nga kini gikinahanglan sa tanan nga nagtinguha sa pagpahimuot Kaniya sa pag-ila sa Iyang Pulong ug sa mga pulong nga adunay pagbulot-an sa ibabaw sa mga pulong sa mga tawo - bisan pa kon ang maong pag-ila sa usa ka tawo gikan sa gihinginlan sa relihiyosong koneksyon.

(26) [15] Kay ang atong dili usa ka labawng sacerdote nga dili arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon; apan sa tanang paagi gitintal ingon kanato, apan walay sala. (Hebreohanon 4: 15 KJV)

(27) [29] Ug siya nga nagpadala kanako ania uban kanako: ang Amahan wala mibiya kanako nga mag-inusara; Kay ako nagabuhat gihapon sa mga butang nga makapahimuot kaniya. (Juan 8: 29 KJV)

(28) Makapaikag nga ang balaan nga espiritu mikunsad gikan sa langit nga pun-on sa mga magtotoo sa Pentecostes Buhat 2: 2 uban sa tingog sa usa ka ‘huros sa makusog nga hangin’ ug [22] Ug sa diha nga siya nakasulti niini, miginhawa siya kanila, ug miingon ngadto kanila: Dawata ninyo ang Espiritu Santo: [GIHUYPAN SA KANILA] (Juan 20: 22 KJV)

(29) Ang paghinumdom nga ang Aramaiko, Hebreohanon, ug Gregong mga teksto sa Kasulatan wala kapital mga pulong o mga ngalan ug gisulat sa pinakatay o kapital mga sulat.

(30) Usa ka pagtuon sa kon unsa ang nakita ni Moises sa diha nga siya misulti ngadto sa Dios naghulagway sa pagkasama sa Dios gigamit, sama sa usa ka ‘nagdilaab nga’ sapinit, unlan sa aso, unlan sa kalayo, ug bisan ang usa ka tawo. Itandi kini nga paggamit sa sanglitanan sa pagsulti sa uban nga mga tawo sa tibuok Kasulatan pinaagi kang Jesu-Cristo, Ang mga anghel, mga bagyo, ang mga bitoon sa ibabaw, paglalang sa yuta.

(31) Daghan ang sama sa mga tawo dili makadungog sa mga tingog nga ang mga iro makadungog o makakita sa mga kolor o sa kainit agi sa pipila ka mga nagakamang sa yuta ug ubang mga linalang makakita.

(32) Tan-awa usab Pablo nga nagpatay sa barangan sa pagkabuta diha sa Buhat 13: 6-12 (KJV).

KANSANG TINGUHA NGA GIBUHAT?

(33) Sa unsang paagi ang usa ka Magtotoo sa pagbuhat sa mas dagkong mga buhat kay sa kang Kristo Jesus kon si Jesus Cristo mao ang Dios? Kini tungod kay ang Dios sa mga buhat pinaagi kang Cristo Jesus - ingon nga ang Dios buhaton pinaagi kang Cristo Jesus sa usa ka Magtotoo.

(34) Matikdi nga kita dili gisultihan sa pagsimba sa Maghuhupay, ug dili kini sa walay katapusan nga gitawag, 'Dios' o ang ikatulo nga tawo sa bisan unsa nga sa ingon-gitawag nga 'trinidad'. Usab, sa pagbunyag sa Ngalan sa Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu wala magpasabot nga ang matag usa mao (Ang) Dios o 'tulo-ka-sa-usa ka tawo'.